

SVET

septembar 9/86

# KOMPJUTERA

● Tema broja: SLIKE SA SATELITA





- Igre: UÑOŠENJE POKE-ova i MAPE
- U centru pažnje: ZX SPECTRUM 128
- SAD: PC EXPO
- Servisi: COMMODORE PC 128



cena 300 dinara

PEL® PEL® PEL® PEL® PEL®

## ŠKOLSKI MIKRORAČUNAR ORAO PLUS



### 1. MIKRORAČUNAR ORAO PLUS

- mikroprocesor 6502
- 32 KB RAM
- 16 KB EPROM
- TV, MONITOR
- YU tastatura
- RS 232 C
- CIJENA

BEZ P.P.: 107.000

### 2. MONITOR ORAO

- ekran 12"
- kompozitni video
- opcija - obojena folija  
preko ekrana: žuta,  
zeleno, smeđa
- cijena bez p.p.: 65.000

## VIVA DA VINCI

Izgleda da je u poslednje vreme zavladała prava euforija kartica visoke rezolucije namenjenih IBM i kompatibilnim kompjuterima.

QDP Computer system je izdao svoj novi proizvod namenjen IBM mašinama a zove se Viva DaVinci. To je brza kartica sa veoma visokom rezolucijom namenjena obradi teksta. Tekst možete uređivati počev od rezolucije 640 \* 400 u 16 boja pa do (k.h.m..k.h.m...) 1024 \* 1024 u 16 boja.


Šalu na stranu ova kartica izgleda veoma impresivno. Veoma lako se postavlja u IBM-ov port za proširenja i pravi od vašeg PC-ja veoma dobru CAD stanicu. Kartica je kompatibilna sa programskim paketima za CAD namenjenim IBM i kompatibilcima: AutoCAD, p-cad, VERSACAD, MasterCAD i drugim crtačkim programima.

Osnovu kartice čini već proven NEC-ov 16-bitni grafički procesor 7220.

Zainteresovani mogu da se obrate na adresu:

QDP Computer systems, Inc.  
10330 Brecksville Road  
Cleveland, Ohio 44141  
ili na telefon: (216) 526-0838

(N. N.)



- 80x24 slova na ekranu (nema grafiku visoke rezolucije).

- CENTRONICS I RS232 interfejsa,

- UHF modulator i monitorisk izlaz,

- tastatura za izdvojenim numeričkim setom i 6 funkcijskih tastera.

Cena je 135 funti (+ 15% porez)! Za ZENITH monitor treba izdvojiti dodatnih 69 funti. Adresa je ista: COMPUTER APPRECIATION. Treba reći i to da se mašina od 135 funti savršeno uklapa u naše trenutne carinske propise, pa uvoz ne bi smeo da bude problem.

(V. K.)

## BRZA ANIMACIJA ZA IBM-PC

Odnedavno je u prodaji super brza grafička kartica ultravisoke rezolucije namenjena IBM-PC i kompatibilnim kompjuterima. Brzina crtanja tačaka je „samo“ 400 miliona bita u jednoj jedinjoj sekundi. Oko 10 puta je brža od bilo koje grafičke kartice za IBM a i jednostavno se umetne u slot za proširenja na zadnjoj strani vašega PC-ja.

Softver koji ide uz karticu obuhvata program Jet i Microsoft-ov Flight Simulator koji po rečima proizvođača predstavlja novi svet u pogledu 2D i 3D animacije. Zasad o rezoluciji kartice nema podataka ali o tom-potom.

Na kraju kao i obično: cena. Prava sitnica: 2990\$ za karticu i 995\$ za softver. Radi na „mašinama“ sa minimum 256 K RAM-a i na vrezijama MS-DOS 2.00 ili kasnijim. Živi bili pa-crtali.

Adresa proizvođača je: subLOGIC corporation  
713 Edgebrook Drive  
Champaign IL 61820  
A njihov telefon: (217) 359-8482 (N. N.)

## NIJE „LOKI“, NEGO...

Nije prošlo ni pet meseci od Amstradovog preuzimanja prodaje Sinclairovih proizvoda, a već se pojavljuju novi ZX računari. Naime, proizvodnja prvog Amstradovog Spectruma je, navodno, već započela u Južnoj Koreji, u fabrici u kojoj se proizvode računari CPC serije.

Prema rečima Alana Šugara, šefa Amstrada, novi Spectrum će se zvati Spectrum plus 2, imaće cenu od oko 140 funti i izgledaće kao već postojeći Plus, ali sa dodatnim kasetofonom. Šugar je takođe rekao da se „dvojka“ neće prodavati sa monitorom da ne bi ugrozila prodaju računara iz CPC serije. U stvari, novi kompjuter je prerade-ni Spectrum 128 pa se može očekivati da će imati 256 kb RAM memorije.

Inače, Amstrad je već sa Timesum potpisao sporazum po kome će Times protvoziditi Spectrum Plus 2 za britansko tržište. Po sporazumu bi trebalo da Times proizvede oko 100.000 mašina kojima će biti dodati novi matricni printer, razvijen iz onog koji se prodaje uz Amstradove 8256 i 8512 tekst procesorske računare. Zbog ove najave došlo je do „sečenja“ cena postojećim Spectrumima, tako da u ovom trenutku obi-

čan Plus sa kasetofonom, četiri US. GOLD-ove kasete i jednonedeljnom garancijom košta 129 funti, a Spectrum 128 sa dva programa košta 139,95 funti. (P. B.)

## ZA ŠAKU DINARA

Ima mnogo firmi koje nisu na vreme shvatile da je IBM PC apsolutni standard za 16-bitnu klasu računara, pa sada pokušavaju da svoje nekompatibilne mašine prodaju kako znaju i umeju - džabe ili skoro. Evo jednog primera: HITACHI SAMURAI 5-16 nudi sledeće karakteristike:

- 16-bitni INTEL-ov 8086 procesor na 4,6MHz,
- 128K memorije (može se proširiti),
- dva ugrađena diska od 8 inča, ukupnog kapaciteta 2.3MB,
- ugrađen zeleni monitor,
- 1 CENTRONICS i 2 RS232 Porta,
- MS-DOS 1.25.

Mašina odlično izgleda - jako profesionalno, a tastatura je vrlo kompletna. Lepo, cena je 339 funti (+ 15% porez). Ako Vam IBM PC kompatibilnost nije imperativ, i ako vam treba mašina za koju ćete sami pisati programe (rečimo za naučno-tehničku primenu), onda bi HITACHI 5-16 mogao da bude idealan izbor. Adresa na koju se

valja javiti je sledeća: COMPUTER APPRECIATION, 111 Northgate, Canterbury, Kent CT1 1BH, tel. 9944227470512.

Evo još jednog primera, ovog puta radi se o Cp/M mašini nepoznatog imena:

- Z80A procesor na 4MHz,
- 64K RAM memorije,
- 28K ROM memorije, monitor program i MICROSOFT BASIC,
- 1 disk prečnika 5 1/4 inča, kapacitet 320K,
- CP/M 2.2.





**SVET KOMPJUTERA**izlazi jednom mesečno  
br. 23; cena 300 dinaraizdaje i štampa  
NO „Politika“, OOUR  
„Političkin svet“Beograd, Makedonska 31  
telefon 342 191, lokal 368,  
369

Redakcija: 320-552

Direktor NO „Politika“, v.d  
dr Zivorad MinovićRukovodilac OOUR „Političkin  
svet“

Jelena Jevremović

Glavni i odgovorni urednik  
Stanko Stojiljković**Stručni urednici:**Zoran Mosćetinski,  
Jovan Puzović, Srdan  
KadivojsaIskovno grafička oprema  
Vjeloslav Šotarević

Lektor

Dušica Milanović

Sekretar redakcije

Nataša Uskoković

**Stručni saradnici:**Vojta  
Antonić, Predrag Bećirić,  
Ivan Girencić, Radivoje  
Grbović, Nenad Dunjić, mr  
Zorica Jelić, Ruder Jent,  
Dragoslav Jovanović, Zoran  
Kadić, Zoran Kapelan,  
Vlada Kostić, dr Vinko  
Masnikosa, mr Nedeljko  
Mačević, Vojislav Mihailović,  
Zarko Modrić, mr Lidija  
Popović, Momir Popović,  
Sasa Pušica, Aleksandar  
Radovanović, Dorde Seničić,  
Tihomir Stančević, Milan  
Tadić, Dejan Tepavac,  
Dragana Timotić, Otmir  
Bedrih.Marketing: **Sergije Marčenko****DEŽURNI TELEFON**Svakog ponedeljka od 10 do 13 časova  
pozovite (011) 320-552 i mi  
ćemo vam pomoći! Pitajte, save-  
tujte, kritikujte, tražite. Očekuje-  
mo vas pored dežurnog telefona!**UŠTEDITE 15%**Pretplatoni štedite 15%. Uplatu možete izvršiti na Euro-račun broj  
60811-601-29728 uz obaveznu naručnu: NO „Politika“ OOUR „Prodaja“ -  
pretplata na „Svet kompjutera“. Da biste bili sigurni da će vam broj stranica,  
popunite i pretplatni listić i pošaljite ga, zajedno sa primerkom (ili  
fotokopijom) uplatnice, na našu adresu: „Svet kompjutera“, Makedonska 31,  
11990 Beograd.

Pretplačujem se na list „SVET KOMPJUTERA“

Ime i prezime \_\_\_\_\_

Adresa \_\_\_\_\_

Pošta \_\_\_\_\_

U letnjem dvobroju smo najavili iznenađenje, pa su nas mnogi čitaoci pozivali da im kažemo o čemu je reč. Neki su pogodili: časopis je poskupeo na 300 dinara! I sami znate da smo to nerado učinili, znajući da daci imaju sve manje novca, ali nas je vrtloglava inflacija primorala. Za utehu je da smo duže od ostalih uspevali da zadržimo staru cenu. Zauzvrat vam nudimo isti broj stranica - **68, bolji sadržaj i grafički izgled**. Zapazili ste, naime, da imamo **uvozni, fini papir**, zbog kojeg smo napravili određene izmene u časopisu. Nadamo se da vam se ovakav „Svet kompjutera“ više dopada.

**Šta možemo da preporučimo?**

Pre svega, temu broja koja govori o **kompiuterizovanim slikama sa satelita**, zatim **ekskluzivni izveštaj iz SAD sa PC EXPO** - jedne od najvećih kompiuterskih priredbi u svetu, priču o prednostima i manjama novog **ZX Spectra 128** iz ličnog ugla i nove pojednosti o **ser Klavju Sinklera**. Naravno, tu su i najsvježije vesti iz zemlje i sveta. Nismo zaboravili ni poklonike igara: na šest stranica (zato što su to tražili) imaju prikaze najnovijih igara i mape nekih od njih.

„Svet kompjutera“ će u buduću izlaziti **početkom meseca** i trudimo se da taj rok poštujemo. I to su mnogi čitaoci tražili! **Dežurni telefon je nastavio da zvri**, kao i ranije, ali ubuduće samo ponedeljkom jer nismo mogli da obezbedimo dežurnog i za sreću. **Javljajte se svakog ponedeljka od 10 do 13 časova** i mi ćemo vam pomoći.



Uz kupon o preplati obavezno poslati uplatnicu ili njenu fotokopiju.

**NARUĐBENICA**

Ovim neopozivo naručujem sledeće brojeve časopisa „Svet kompjutera“

\_\_\_\_\_

Ime i prezime \_\_\_\_\_

Adresa \_\_\_\_\_

Pošta \_\_\_\_\_

Primerke će platiti pouzdom poštom.

# Kompjuterske slike sa satelita



**Razvoj mikroelektronike, a posebno mikrokompjutora, omogućio je da u kućnom aranžmanu radite ono što su do pre deset-petnaest godina mogle samo velike državne organizacije: prijem informacija koje se prenose radiom, između ostalog prijem informacija sa satelita. Pojava radio prijemnika koji u sebi sadrže mikroprocesor drastično je smanjila cenu opremu potrebne za kvalitetan i siguran prijem radio-informacija. Ako se takvi prijemnici povežu sa kućnim kompjuterom, dobijate mogućnost da istovremeno sa TANJUG-om primате vesti od TASS-a, sami pravite vremensku prognozu na osnovu satelitskih slika zemljine površine, primate slike velikih novinskih agencija. Još uvek rezervisana za uzan krug radio amatera, sprega radija i kompjutera otvara još jedan prozor u svet.**

Piše Jovan Puzović

**U**prkos onome što svaki dan možete da pročitate u raznim novinama, informacioni bum nije počeo pre petnaest-dvadeset godina pronalaskom mikroprocesora. Pionirske radove na tom polju radio je još Tesla, a prvi korak prema svetu kao Meksikanovom „velikom se-

lu" napravio je Marconi slanjem prve radio poruke preko okeana. Otada radio program (kasnije i TV program) kao medijum za širenje i razmenu informacija postaje nezamenljiv. Spektar programa emitovanih radio talasima ekstremno je širok: počev od novosti, obaveštenja vozačima preko zabavnih programa do političke propagande. Navedeni su samo programi koje možete da primate standardnim radio ili TV prijemnikom. Ako ste

radio amater i raspoložete boljom opremom (koja uopšte ne mora biti mnogo skuplja od dobrih HI-FI prijemnika), u mogućnosti ste da primate skoro sve informacije koje se prenose radio talasima. Dosta je „zabranjenih zona", odnosno frekvencija koje je zabranjeno slušati jer pripadaju vojsci, policiji ili nekom drugom zaštićenom korisniku. Poznat je primer jednog od izraelskih radio amatera koji je slušajući „zabranjene" frekvencije prvi saznao za Karterovu (neuspehu) operaciju spasavanja talaca iz Irana. Pojam zabranjeno u ovom slučaju dosta je rastegljiv, pogotovo što ne postoji način da neko otkrije da ste u kasne sate namestili svoj prijemnik na službene frekvencije američke vojske. Zbog toga se važne informacije uglavnom kodiraju, ali vešti ljudi...

## Potrebna oprema

Pre nego što ukratko navedemo kakva je oprema potrebna da bi se primali radio talasi izvan opsega standardnog prijemnika, da vidimo kako je podeljen radio spektar. Radio signali predstavljaju elektromagnetne talase, koji imaju svoju frekvenciju, i povezani sa njom talasnu dužinu. Relacija je jednostavna: proizvod frekvencije i talasne dužine daje brzinu svetlosti, koja je konstanta i ima vrednost približno 300.000 kilometara u sekundi. Frekvencija talasa je vrednost koja pokazuje koliko puta u sekundi neka fizička veličina prođe kroz svoj maksimum (ili minimum), kod elektromagnetnih talasa u pitanju je jačina elektromagnetnog polja. Jedinica za frekvenciju je Herz (Hz) i predstavlja jednu promenu u sekundi. Radio talasi imaju širok dijapazon frekvencija, tako da prema njim postoji gruba podela. Najniže frekvencije, od 10 KHz do 550 KHz, imaju takozvani radio talasi veoma niske frekvencije (VLF - Very Low Frequencies). Obično se koriste za prenos telegrafskih i teleprinter-skih poruka. Donji deo ovog opsega koristi se i za radio vezu podmornica sa svojim bazama, pošto mogu da se prostiru i ispod vode (uz prilično slabljenje). Talasi srednjih frekvencija (MF - Medium Frequencies) prostiru se od 550 KHz do 1,6 MfHz, prenose radio program koji svi slušamo na radiju. Visoke frekvencije (HF - High Frequencies, 1,6 MfHz do 30 MfHz) su najzanimljivije za slušanje, pošto se u ovom opsegu emituje širok dijapazon informacija raznih vrsta. Preko 30 MfHz su talasi vrlo visoke frekvencije (VHF - Very High Frequencies), gde od 88 do 108 MfHz imamo standardni program radija, FM, a od 144 do 146 MfHz opseg odvojen za radio amateru koji radi sa FM modulacijom. Preko ovih frekvencija prostire se područje UHF-a (Ultra High Frequencies), sa specijalnim korisnicima (Televizija, veza sa satelitima itd).

Pored različitih frekvencija, radio talasi mogu biti i različito modulisani. Tip modulacije pokazuje na koji način se korisna informacija prenosi preko radio talasa. Postoji više načina modulacija: CW - gde prisutnost talasa određene frekvencije označava jedno stanje, a odsutnost drugo. Koristi se za telegrafiju. Kod amplitudna modulacija (AM), jačina primljenog radio signala zavisi od amplitude korisnog signala. Frekventna modulacija (FM) znači da se frekvencija primljenog


signala menja oko neke srednje frekvencije, zavisno od amplitude signala. Postoji još nekoliko vrsta modulacije, ali bi nas daleko odvelo kada bismo svaku od njih makar pomenuli.

Kvalitet prijemnika koji vam je potreban zavisi od toga šta želite da slušate: ako vas zanimaju samo jaki radio emitori, što su uglavnom državne radio stanice i velike press agencije, onda je za vas sasvim dovoljan prosečno kvalitetan radio prijemnik (receiver) sa cenom između 150 i 300 funti. Ako ste ozbiljnije zainteresovani i želite da primате većinu radio emitora, onda vam je potreban i kvalitetniji prijemnik sa cenom između 400 i 1000 funti, zavisno od kvaliteta. U ovom slučaju neophodna je dobra antena, sa dobrom usmerenošću i pojačanjem.

Usmerenost antene predstavlja njenu sposobnost da prima talase samo iz jednog pravca, da ih pojačava, a talase iz ostalih pravaca da slabi. Time se postiže bolja selekcija slabih radio emitora, ali potrebno je imati mehanički sistem (rotator) za postavljanje antene u odgovarajući položaj iz koga se očekuje signal. Za prijem jako slabih signala mora se koristiti i pretpojačavač, koji se nalazi na samoj anteni, koji pojačavajući slab signal smanjuje šumove indukovane u kablju kojim je antena spojena sa prijemnikom. Takve antene zovu se aktivne antene. Cena se kreće između 50 i 90 funti.

Mogućnost prijema različitih tipova modulacije je isto toliko važna kao i veliki frekventni opseg prijemnika. Bez obzira da li ste izabrali komercijalni (portabl) prijemnik, ili neki iz poluprofesionalne klase, u poslednjih nekoliko godina ugrađujući mikroprocesora njegov dizajn je drastično promenjen. Za razliku od svoje starije braće, gde se frekvencija postavljala promenom kapaciteta promenljivog kondenzatora (okretanjem dugmeta), ili promenom napona na varikap diodi (lopet putem okretanja dugmeta potencijometra), na modernim prijemnicima koristi se mikroprocesorski kontrolisan sintetizator frekvencije. I ovde se frekvencija može postaviti okretanjem odgovarajućeg dugmeta, ali tako postavljena frekvencija je mnogo stabilnija jer ne zavisi od fizičko mehaničkih osobina sistema. Kod boljih modela postoji i posebna tastatura za direktan unos željene frekvencije. Skoro svi modeli imaju digitalno očitavanje opsega na kome se nalaze. Pored ovog povećanja fleksibilnosti i pouzdanosti prijemnika, došlo je i do drastičnog smanjenja veličine. Sony-jev ICF-7600 D je pravi primer za to: njegova veličina je 12 cm x 18 cm x 3 cm, vrlo je lak, a frekventni opseg od 153 KHz do 20 MHz, u koracima po 5 KHz.

Bolji modeli, posebno japanskih proizvođača Icom, Yeasu i JRC, nude daleko više: preko RS 232 interface-a mogu se povezati sa većinom kućnih kompjutera i time pretvoriti u kvalitetan prijemnik sa mogućnošću pretrage (scanning receiver). Prijemnici sa ugrađenom mogućnošću pretrage koštaju nekoliko puta više od kombinacije receiver-kompjuter. Mogućnost pretrage objeđuje u sebi više opcija: počev od toga da se zapamti nekoliko desetina do nekoliko hiljada standardnih stanica, preko mogućnosti ispitivanja zadatog opsega u proizvoljnim koracima (vremenskim i frekventnim) u potrazi za signalom, do mogućnosti osluškivanja proizvoljnog broja stanica u određenim vremenskim intervalima i automatskog snima-



nja na traku emitovanih poruka. Cena ovih prijemnika je između 500 i 1000 funti.

## Kompjuterske poruke

Nećemo se zadržavati na prenosu govornih poruka preko radija, pošto za njihov prijem kompjuter nije ni potreban, dovoljan je dobar prijemnik i pojačalo. (U okolini jakih radio emitora dovoljno je da podignete telefonku slušalicu). Za prenos teksta i slika koristi se nekoliko standarda. Problem je u razlici između govornih i kompjuterskih poruka. Ljudski govor je vrlo redundantan (sadrži višak informacija), tako da čovek čak i ako sluša jako šumnu poruku, može da rekonstruiše njen sadržaj. Sa kompjuterom je stvar drukčija: svaka neotkrivena greška u prijemu može da izazove pogrešno tumačenje primljene poruke. Zbog toga se i kod prenos kompjuterskih poruka prenosi više informacija nego što je potrebno, čime se omogućuje eliminisanje velikog broja grešaka uzrokovanih slabim prijemom, interferencijom ili drugom vrstom šumova (auto sa neispravnim paljenjem, udar groma, neispravni električni motori u blizini).

Najpoznatiji je sigurno Morze-ov kod, gde se svako slovo predstavlja skupom tačka i crtica. Crtice se prenose kao signal jedne dužine (duži), a tačke kao signal druge dužine (kraći). Ali ovaj kod se uopšte ne koristi za prenos poruka pomoću i za kompjutere. Standard iz 1940, takozvani Baud-ov kod, predstavljao je svako slovo (znak) u petobitnom formatu, plus start, stop i parity bit. Parity bit se koristi za kontrolu ispravnosti primljenog karaktera. Način modulacije je različit, obično se bitovi „1“ predstavljaju audio tonom jedne visine, a bitovi „0“ tonom druge visine, kojim se zatim modulise noseća radio frekvencija. Prenos poruka pomoću Baud-ovog koda zove se RTTY (Radio Teletype).

Baničan Baud-ov kod se još uvek dosta koristi, ali je modifikovan zbog potrebe da se poveća pouzdanost prenetih informacija. Jedan od načina je FEC (Forward Error Correction), kada se svaki karakter emituje dvaput, sa pauzom između, tako da eventualne smetnje mogu da produ. To još uvek nije bilo dovoljno, tako da je uveden ARQ (Auto Request), kada prijemna stanica sama zahteva od predajne da ponovi poruku ako je loše primljena. Veliki nedostatak ovog sistema je mogućnost razmene poruka samo između dva radio emitora. Dalji načini kodiranja informacija vezani su za specifične potrebe, kao što je prenos slika.

Prijem i slanje poruka kodiranih Baud-ovim kodom ne predstavlja skoro nikakav problem: dovoljno je imati antenu, prijemnik i Spectrum ili Commodore, da pomenu samo najpopularnije. Priključenje je jednostavno, dodatni uređaji nisu potrebni, osim u slučaju kada se radi o slabijim stanicama, tako da je prijemi signal „obogaćen“ s dosta šumova. Za jabe stanice dovoljno je priključiti Spectrum-ov MIC ulaz sa izlazom za slušalice na prijemniku, i učitati odgovarajući program. Jedan od boljih napravila su domaći radio amateri, pod nazivom RTTY. Upotreba ovog programa je vrlo jednostavna, a mogućnosti i pouzdanost solidne (kod dobrih uslova prijema, primljena poruka je preko 99% tačna).

Potpuno analogno sa bankama podataka

sa kojima stupate u vezu preko modema, u Engleskoj i Nemačkoj postoje banke podataka napravljene od strane radio amatera sa kojima stupate u vezu pomoću radio talasa. Pošto se radi o stanicama slabije snage, naši radio amateri koji koriste program RTTY upućeni su na nemačke stanice. Velika prednost ovog programa (nema dodatnog hardwara), ovdje se pokazuje i kao mana, jer uz malo dodatne grozdarije, mogli bi se primati i slabiji signali. I pored svega, nesumnjivo je da radio Mailbox košta daleko manje od standardnog: nema telefonskog računa, i moguć je i tamo gde nije razvijena telefonska mreža.

## Radio u boji

Da bismo objasnili kako je moguće pomoću radija prenositi slike, moramo se prisjetiti kako se pravi slika na ekranu televizora. Vertikalna rezolucija televizijske slike je 625 linija, i emituje se 25 slika u sekundi, na specijalan način: svake 1/50 sekunde pošalje se 312,5 linija, koje čine jednu polusliku. Neizmjenično se šalju poluslike sastavljene od parnih i neparnih linija, tako da je efekat da se svakih 1/25 sekundi pošalje cela slika. Da bismo upostili stvar, zamislimo da se svih 625 linija šalju odjednom, 25 puta u sekundi. Elektronski mlaz u televizoru kreće se od gornjeg prema donjem delu ekrana, tako što brzo prelazi sa leve na desnu stranu ekrana. Jačina elektronskog mlaza zavisi od jačine primljenog signala, što se očituje u obliku svetlosti i tamnije površine na ekranu. Pošto na jednoj strani imamo video kameru, koja generiše elektronički signal proporcionalan sa osvetlenošću objekta koji snima, a na drugoj televizor, kome je osvetljenost ekrana proporcionalna sa elektroničnim signalom koji stiže do njega, moguće je potpuno reprodukovati sliku objekta koji se snima.

Problem leži jedino u tome što su za pravljenje slike prihvatljivog kvaliteta potrebne visoke frekvencije radio talasa koji ih prenose. Iz matematike je poznata teorema uzorkovanja, koja tvrdi da je potpuno rekonstruisanje korisnog signala moguće jedino ako je brzina uzorkovanja bar duplo veća od frekventnog opsega korisnog signala. (Frekventni opseg kvalitativne TV slike je između 5 i 20 MHz). U ovom slučaju brzina uzorkovanja je u najboljem slučaju frekvencija radio talasa koji prenose sliku, ali je ona drastično smanjena tipom modulacije koji se koristi. Bilo kako bilo, u standardnom opsegu radio talasa dostupnih radio amaterima nije moguće prenositi normalan TV program. Zbog toga se koristi SSVT (Slow Scan Television), gde se slike šalju mnogo manjom brzinom.

Postoji nekoliko standarda za SSVT, vezanih za rezoluciju i oblik sinhronizacionih signala potrebnih za pravilno reprodukovanje slike. Najpoznatiji je svakako standard rezolucije 128 linija puta 128 tačaka, sa 16 nivoa sivog između crnog i belog. Slike prenesene na ovaj način izgledaju vrlo slično slikama koje možete videti u dnevnim novinama. Vreme potrebno za prenos jedne slike je 7 sekundi. Ostali standardi koriste više tačaka da bi dobili sliku boljeg kvaliteta, ali budući da se informacije potrebne za regenerisanje slike prenose istom brzinom, to je i vreme potrebno za prenos duže. To je

slike rezolucije 256 puta 256, sa 16 nivoa sivog, potrebno je oko 32 sekunde.

Sistemi za digitalni prenos slike putem radija dosta su skupi: najpoznatiji i najobširniji je ROBOT 1200, koji može da prenosi i slike u boji, i košta preko hiljadu funti. Daleko je jeftinije koristiti kućni kompjuter i odgovarajući interface-a. Trenutno se na tržištu može nabaviti interface za BBC B, koji u kitu (vrlo primamljivo za radio amatere) košta samo 18 funti, a sklopljen 93 funte, i potpuno je kompatibilan sa sistemom ROBOT 1200. Imajući u vidu cenu BBC-a (ispod trista funti), jasno je da za četiri puta manje novca dobijate kopiju uređaja koji je u dosta stvari bolji od originala. To u čemu je bolji svodi se na razne mogućnosti manipulacije sa primljenom slikom: invertovanje slike, uvećanje odabiranih delova, štampanje na štampaču, memorisanje na disk i kasnija obrada.

Upotreba sistema je laka i jednostavna, ako postoji dogovor između primaoca i pošiljaoca slike. Nešto više znanja i iskustva treba ako želite primati slike novinskih agencija ili vremenske mape. Iako postoje knjige sa tačnim vremenima u kojima se te slike emituju ostaje problem pravilnog postavljanja antene i frekvencije. Radio signal koji prenosi SSVT lako se razdvaja od sličnih signala (RTTY na primer), ali se nešto teže određuje standard po kome se slika emituje, i to se obično svodi na metod star koliko i čovečanstvo: metod probe i greške.

## Slike sa satelita

Satelitske slike zemljine površine, koje smo u prilici da vidimo pri kraju dnevnika, u bloku vremenske prognoze, emitovane su sa meteoroloških satelita koji kruže oko Zemlje. Namenjene su prvenstveno meteorološkim ustanovama, ali sa konstruktori satelita vodili računa i o amaterima, tako da ne postoje suštinski problemi za prijem ovih slika. Profesionalna oprema je vrlo, vrlo skupa, a dodatak za kućni kompjuter košta samo 300 funti, što je cena nešto boljeg štampača. Podrazumeva se da je kvalitet tako primljene slike daleko od originala.

Najjednostavnije je primiti slike sa američkog satelita NOAA, koji se kreće po polarnoj orbiti oko Zemlje, što znači da preleće Severni i Južni pol. Ovaj satelit kontinualno emituje SSVT, neizmjenično sliku snimljenu u vidljivoj svetlosti i sliku snimljenu u infracrvenoj svetlosti. Nosača frekvencija je 137,62 MHz, frekventno je modulisan audio signalom slike. Emituju se dve linije u sekundi.

Zbog frekvencije koja nije u opsegu standardnih radio prijemnika, potreban je specijalan prijemnik. Za 300 funti Timestep Electronics isporučuje prijemnik, antenu, interface i programsku podršku za većinu kućnih računara, uključujući BBC B. Interface poseduje i opcije da može da prima i slike sa nekih drugih satelita.

Primljena slika pokazuje se u rezoluciji 320 puta 256 tačaka, u četiri boje, koji bi trebalo da budu najmanje sivog. Rezolucija je limitirana mogućnostima mikroročunara, originalna slika ima mnogo veći dijapazon sivog. Nije nam poznato da li postoji interface za ATARI ili AMIGU, ali uz rezoluciju 320 puta 200 i 16 nijansi sivog, kvalitet bi bio više nego prihvatljiv.

Meteosat, udaljen od zemlje 34000 kilometara, nalazi se u geostacionarnoj orbiti, stalno nad istom tačkom zemljine površine. Svaki pol sata emituje slike u vidljivoj i infracrvenoj oblasti i zemaljsku satelitsku stanicu, koja je kompjuterski obradi, šalje nazad na satelit koji je distribuira korisnicima. Frekvencija emitovanja je 1,6 GHz, tako da je potrebna specijalna antena i prijemnik. Za 350 funti Timestep nudi antenu i konverter koji konvertuje frekvenciju u 137,62 MHz. Dalji postupak je isti kao i kod prijema slike sa NOAA-a.

Za one koji nisu zadovoljni kvalitetom slike (koja, ponavljamo, zavisi od rezolucije upotrebljenog kompjutera), za dodatnih 350 funti dobijate memoriju za skladištenje slike. Rezolucija je 256 puta 256, sa 64 nivoa sivog. Ugrađen je i kolor sintisajzer, pomoću kojeg možete obojiti more u plavo, planine u sivo itd. Kvalitet ovakve slike je prvoklasan, a ceo sistem košta osam puta manje od najbližeg (profesionalnog) konkurenta.

## Satelitska telemetrija

Pored meteoroloških satelita, u orbiti oko Zemlje nalaze se i sateliti kojima je zadatak merenje raznih drugih veličina, kao što su jačina Zemljinog magnetnog polja, jačina solarne radijacije, spektralna gustina zračenja i slično. Merenje ovih veličina i slanje podataka na Zemlju radi dalje obrade, zovu se satelitska telemetrija. Ali za interpretaciju ovih informacija potrebno je prilično znanje koje nevezano za probleme prijema. Zbog toga su na ove satelite upućene uglavnom naučne institucije i veliki fakulteti, i mi se nećemo zadržavati na bližem opisu. Pomeničimo samo dva najvažnija: UOSAT 1 i UOSAT 2 (ili OSCAR 9 i OSCAR 11). Telemetrijske podatke emituju na frekvenciji od 145,825 MHz, frekventno modulisan. Postoji nekoliko firmi koje prave antene i prijemnike za prijem ovih podataka, uglavnom se koriste prijemnici Timestep i MM Microwave, cena oko 150 funti. Reč je u uređajima koji se priključuju na kućni računar.

## Sateliti gledaju sa neba

Očigledno je da prijem informacija putem radio talasa, bilo sa Zemlje, bilo sa satelita, nije posao kojim bi svako mogao da se bavi. Cijlu ovog članka i nije propagiranje ideje: u svaku kuću mikroročunara, u svaku kuću satelitski prijemnik. Zelja nam je da pokademo da zahvaljujući mikroprocorsima i mikrokompjuterima, ono za šta je do predeset godina bilo potrebno mnogo sredstava, vremena i truda, danas može da uradi i malo ambiciozniji klimac iz susedstva. Nesumnjivo je obilje informacija koje svakodnevno pune eter, ne trebaju prosečnom građaninu: on će kupiti novine i pogledati dnevnik. Ali godi čovekovom duhu ako sazna da sateliti nisu više neke "egzotične" tehnicirane stvari koje lete negde iznad nad, i sa kojima komuniciraju ljudi u belim mantilima i obaveznom lulom u ustima. A oni koji ikad zažele da saznaju nešto od toga što sateliti svakodnevno šalju na Zemlju, neće morati da se obrate NASA-i, biće dovoljno da kupe mikrokompjuter, nešto dodatne opreme i da priključe struju.

Izvori: PCW, RADIO AMATER

# Superbrzo made in Germany

**Nemačkim tehničarima je dosadilo da na polju kompjuterske tehnologije većito zaostaju za ostalim zemljama. Sada žele da sami prave najbrže kompjutere na svetu**



**P**olitčari, štampa i industrija gledaju sa divljenjem na bum koji su napravili najmanji kompjuteri osvajajući sve više kancelarije i domove. Međutim, skoro neprimetno na suprotnoj strani kompjuterske tehnike odvija se ne manje značajan prodor: kod superkompjutera.

Ovi triački konji elektronike, koji su do sada tretirani više kao egzotična i retka rasa, polako se pretvaraju u radnu životinju. Sve više istraživačkih instituta i industrijskih preduzeća, kojima je do sada bilo dovoljno nekoliko miliona operacija u sekundi, traže sto, pa čak i hiljadu puta veću brzinu. Međutim, fizičke granice još bržih procesora kao da su već široko iskorišćene.

Upravo u takvoj situaciji jedno nemačko preduzeće pokušava da osvoji svet superračunara. Firma Krupp Atlas Elektronik iz Bremena, Hamburšk preduzeće Stolman (Stollmann) i državno Udrženje za matematiku i informatiku (GMD) iz Sent Augustina, ujedinili su se, na zahtev Ministarstva za istraživanje iz Bona, u zajedničko udruženje pod imenom "Supremum". Cilj im je da u roku od dve godine podiru na tržište sa sasvim novom vrstom superkompjutera koji bi trebalo da određuje dalji pravac u razvoju ove tehnike.

Superkompjuteri "Made in Germany"? I to pogotovo u stalno kritikovanom zaostajanja Nemaca u svetu što ima veze sa kompjuterima i visokom tehnologijom? Osnivači Supremuma baziraju svoj rad na novom konceptu sa kojim i njihovi konkurenti čine početne korake: na paralelnu obradu podataka.

Dok obični kompjuteri obavljaju umetorisane naredbe jednu za drugom, računari budućnosti će podeliti svoj posao na stotinu ili čak hiljadu nezavisnih centralnih jedinica i to u odgovarajuću brzinu. Ovaj koncept paralelne obrade podataka nije, doduše, ništa novo. I današnji vektorski računari koriste ovaj koncept, s tom razlikom što je njihova brzina ograničena.

Naprotiv, kod projekta Supremum, pojedinačni procesori kompjutera računaju nezavisno jedan od drugog - više pokretani i koordinirani od strane preuredene komandne centrale. Sve je bazirano na principu: što je dan radnik uradi za 1000 dana, to postigne 1000 radnika u jednom danu.

Problem naučnika je kako da u Supremu izvrše podelu rada. Sasvim je prirodno

da nova arhitektura računara zahteva i posebne nove programe. Oni moraju da sve zadatke podelu u male, jednake od drugih nezavisne delove naredbi. U isto vreme moraju da vode računa o protoku informacija između pojedinih "radnika" i da na kraju dovedu do zajedničkog rezultata.

Prototip Supremum-računara, koji treba da bude gotov do kraja 1988. godine, koristiće kao centralnu jedinicu mikroprocesor Motorola 68020 koji će se iskoro naći i u personalnim kompjuterima. "Mi ćemo uzeti za naš kompjuter ono što je na tržištu dobro i povoljno", objašnjava dr Kurt Brandl njihov izbor. Razlog je sledeći: sa postojećim, serijski izrađenim elementima, nemački superkompjuter će biti brže i jeftinije proizveden. To je bolje nego da sami razvijaju celu tehnologiju proizvodnje.

Ukupno 256 ovih procesora radiće paralelno na prototipu Supremuma, potpomognutih logičkim čipovima koji će preuzeti računске naredbe (procesor sa mogućnošću rada u pokretnom zarezu) i sa jednom odvojenom brzom radnom memorijom. Ova radna gru-

## Šta je to superkompjuter?

Superkompjuterima zovu, prema potrebi, trenutno najbrže kompjutere. Uz brzinu, koena im je astronomska - između 20 i 40 miliona dolara. Njihova brzina je, merena u milionima (Mega) ili milijardama (Giga-) operacija sa pokretnim zarezom (Flops), dva do deset puta veća nego kod običnih komercijalnih velikih računara.

Trenutno najbrži superkompjuter je Cray 2 sa 2 GigaFlopsa. Pohuđen je i ETA, koji treba da dostigne 10 GigaFlopsa. Krajem 1985. godine na svetu je počelo oko 165 vrsti superkompjutera i to 70% sa oznakom Cray. Krajem ove godine biće ih 258 a 1990. godine trebalo bi da ih bude skoro 1700. Pored dva američka proizvođača, za sada su na tržištu još samo tri japanske firme,

pa treba da postigne brzinu od ravno 1 milijarde računskih operacija u sekundi, upola od trenutno najbržeg superkompjutera. Na sleđnik, Supremum-2, će prema planu tada spadati u grupu najbržih računara na svetu.

Supremum tim ne insistira samo na brzini softvera i već skoro iste važnosti kao i sam kompjuter. Ipak, najvažnija je odgovarajuća usklađenost softvera i hardvera: Područja primene nemačkog superračunara biće pre svega, laboratorije naučnika, inženjera i razvojnih tehničara u istraživačkim centrima i u industriji. Svuda gde se od kompjutera zahteva velika brzina u računanju. Ovdje eksperimenti i probne serije sve češće poteraju krajnje granice.

Jedan od izlaza je numerička simulacija eksperimenata na kompjuteru, gde je potrebno obraditi enormne računске zadatke - ponekad i sa jednom milijardom nepoznatih - koje može samo brzi i moćni kompjuter da postigne u podnošljivo vreme. Sa još bržim kompjuterima moguće je obraditi potpuno nova pitanja. Elipsimetrim u aerodinamičkim vazdušnim kanalima, klimatski modeli, fuziona istraživanja, eksploatacija nafte ili mikroelektronika oblasti su koje nude mnogobrojne primere.

Tako je moguće rešiti mnoštvo zadataka čije numeričko navešće zahteva jednu ili više redova veličina za računanje više nego što danas stoji na raspolaganju. S druge strane, s tim rešenjima je moguće postići odlučujuće korake za daljni napredak. Tako prof Ulrich Trotenberg, matematičar internacionalnog rešenja i rukovodilac Supremuma, procenjuje kaise svog razvojnog projekta.

Naučnici Supremuma su nakon rešavanja osnovnih problema u vezi sa ovim projektnim smislili i arhitekturu ovog superkompjutera, u vidu rešetke. Mikroprocesori, koji paralelno rade, biće između sebe povezani kao u nekoj mreži. Arhitekta ovog sistema, prof. Wolfgang Giloi, vodo GMD-instituta za inovaciju računskih sistema, posebno je vodio računa o spoju hardvera i softvera. Jer pored paralelne obrade podataka u 256 mikroprocesora, "višemernno programiranje" treba da dovede, pred svega, do uočljvog porasta brzine.

Za dve i po godine treba prvi Supremum kompjuter (Supremum znači "Superbrzi računari za numeričku primenu") da bude gotov. Neposredno nakon toga, kako se nadaju članovi istraživačkog tima, oni bi trebalo da preuzmu jednu od vodećih uloga u svetu proizvođača superkompjutera. "Za deset godina", kaže jedan od njih, "jedna da ćemo se sećati kako smo bili mali kad smo započeli sa Supremumom". Imaće i malo prilika za to. Jer, u uzbuđenju oko programa i projekata, kod potpisivanja ugovora sasvim su smetnuli s uma jednu stvar: zaboravili su da naprave zvaničnu fotografiju sa petoricom pionira Supremum tima koji bi mogli kroz deset godina da posmatraju sa nostalgijom.


Prevela Dragana Timotić

PIŠE ZORICA JELIĆ SPECIJALNO ZA „SVET KOMPJUTERA“ IZ NJUJORKA

# PC expo

Ovogodišnji PC Expo, vašar proizvoda za IBM-PC i IBM-kompatibilne mašine održan je od 9. do 11. jula u kongresnom centru Jacob Javits u New Yorku. Ako je verovati organizatorima, bio je veći, bolji i posećeniji od svih prethodnih međutim, oni to tvrde svake godine. Izlagalo je 350 proizvođača a kupci na veliko došli su čak iz 42 američke države i 31 zemlje sveta.

**B**ilo je svega i svačega: sistema za mikro štampa (desktop publishing), portabl i supermikro kompjutera, LAN mreža, komunikacijskih programa za veze mikro-mini i mikro-mainframe kompjutera, printera svih vrsta (daisywheel, dot-matrix, inkjet i laserskih), biznis software-a, word-processora itd. Ponešto je već ranije videno na sličnim skupovima, ponešto i nije. Glavna zvezda vašara: kompjuterska grafika. Najveća gužva bila je oko štanda kompanije ATT, trenutno glavnog IBM-ovog kon-



kurenta na PC tržištu. Povod je demonstracija rada novih Truevision grafičkih pločica (graphics boards) TARGA i ICB. Njihova glavna funkcija je je da vam omogućuju da materijal (snimljen video-kamerom) prikazete na kompjuterskom monitoru i sačuvate u memoriji. Pored kamere, izvor video-signala može biti i VCR (video recorder) ili video-disk.

Razlika između pločica je, lakosni rečenno, u tome što je TARGA mnogo bolja i mnogo skuplja. Malo detalja: TARGA (skraćeno za Truevision Advanced Raster Graphics Adapter) registruje slike brzinom od 1/30 sekunde po kvadratu što znači da za to vreme pretvori video signal u digitalni. Inače, slika koju gledate na TV ekranima sastoji se od mnoštva pojedinačnih kvadrata koji se pomeraju (vertikalno) brzinom od 30 kvadrata u sekundi (NTSC sistem) odnosno 25 kvadrata u sekundi (PAL) čime se stvara utisak kontinuiteta. TARGA omogućava i uveličavanje pojedini delova slike 2, 4, 8 i 16 puta.

Rezolucija slike i broj nijansi koje se istovremeno mogu videti na ekranu zavisi od modela. Najbolja je, TARGA 8 sa kombinacijom 512 x 480 x 256. Ovi brojevi ne otvaraju sef Federal Reserve banke već znače da je slika razbijena na 512 vertikalnih i 480 horizontalnih tačaka (pixels) od kojih svaka ima svoju "adresu". Svaka tačka može biti "obojena" u jednu od 256 mogućih nijansi ali samo sive boje. Drugim rečima, izlazni signal je crno-beli. Napravljena ATT Truevision pločica, TARGA 32, dozvoljava prostornu rezoluciju (tzv. spatial resolution) od 512 x 480 tačaka i 16,777,216 (izvući neverovatno zar ne?) mogućih nijansi svih boja spektra. Video signal "uživu" može se kombinovati sa već sačuvanim slikama i tekstom iz memorije i te se može i naknadno ukucati.

TARGA je idealna za animaciju jer omogućava elegantno kretanje predmeta na ekranu u svim pravcima. Model 8 je ograničen na obradu crno-beloj signala dok svi drugi (modeli 16, 24 i 32) primaju i emituju signal u boji (na analognim RGB monitorima). Kvalitetna slika traži i mnogo memorije: TARGA 8 koristi svega 8 bitova po tački (pixel) pa joj je dovoljno 256 KB memorije. TARGA 32 međutim, koristi 32 bita po tački i zateva 1024 KB.

ICB pločica (Image Capture Board) malo je brža: vreme digitalizacije svakog kvadrata slike je 1/60 sekunde. Broj nijansi koje se mogu videti istovremeno na ekranu je 32,768 ali je rezolucija malo slabija: svega 155 x 256. Ulazni video signal mora biti NTSC (ako imate PAL kameru mitta vam ne vredi) dok je izlazni ili NTSC ili analogni RGB.

## Slike u bazi podataka

Jedna od prvih kompanija koja je iskoristila ATT grafičke pločice je Information Builders, Inc. iz New Yorka. Njihov PC/FOCUS (programski jezik četvrte generacije namenjen obradi baze podataka) omogućava korisnicima da sličicama ulepšaja i upotpune svoje stare ili nove baze podataka. Potreban je samo IBM PC ili na diskom kapaciteta 10 MB (64 KB unutrašnje memorije, IBM EGA Enhanced Graphics Adapter) pločica i IBM EGA monitor. I, naravno, jedan od FOCUS Vision sistema.

Jednostavnija verzija, FOCUS Vision System 1000 ne koristi video input ali zato

može da sačuva u memoriji i kasnije reprodukuje celokupnu grafiku stvorenu uz pomoć AT kompjutera. Drugim rečima, sve vaše lepe grafike stvorene pomoću Lotus, dBase, ili nekog drugog programa možete sačuvati kao deo FOCUS baze podataka. Slika dohijena pomoću FOCUS Vision 1000 sistema ima rezoluciju 640 x 350 i 16 nijansi.

FOCUS Vision System 2000 radi sve isto što i sistem 1000 ali je vam omogućava da u bazu podataka ubacite i "slike" snimljene video kamerom ili emitovane sa VCR-a ili video diska.

Prostorna rezolucija je manja, svega 320 x 200 ali je izbor boja veći (256 od mogućih 4096) što znatno popravljaja kvalitet slike. Sistem 2000 koristi grafičke pločice ATT ICB i Quadram Palette Master. Izlazni video signal se emituje na analognom RGB monitoru. PC/FOCUS je vodeći kompjuterski jezik (namenjen PC kompjuterima) za obradu baze podataka. Predstavnici Information Builders Inc. rekli su nam da otekuju veliko interesovanje za FOCUS Vision. Među potencijalnim korisnicima nalaze se agencije za prodaju stanova ili kuća (slika kuće ili plan stana nalazi se u bazi podataka zajedno sa adresom, kvadratom i cenom), muzeji (dokumentacija o eksponatima sadrži i njihove slike), advokatske firme ("slike" relevantnih dokumenata nalaze se zajedno sa svim podacima o određenom "slučaju") itd.

## CAD/CAM

Kao što vam word processor pomaže pri pisanju, CAD (computer aided design) programi pomažu vam pri tehničkom crtanju. Arhitekte, građevinski, i mašinski inženjeri već odavno koriste kompjuter kao alatu ali to su uglavnom veliki sistemi koji često koštaju preko 100.000 dolara. Trenutno najpopularniji CAD programi za PC kompjutere, AutoCad, koštaju od 300 do 2.800 dolara. Za crtanje se koristi miš (mouse) ili "digitizer" (liči na olovku i povlači se preko posebne table). Creč se može sačuvati na disku, i kasnije menjati ili kombinovati sa drugim crečima i tekstom bez ponovnog precrtaivanja. Svaki postupak se može "poništiti" što znači da, ako ste originalnom creču dodavali neke detalje u nekoliko navrata, svaku fazu promene možete posebno poništiti.

Postojeće detalje creča možete, po želji, premeštati ili rotirati. AutoCad je namenjen malim kompjuterima koji koriste PC-DOS i MS-DOS operacione sisteme. Može se koristiti sa čak 140 periferala (printeri, "plotter"-i, monitori itd.). Creči se mogu kombinovati sa drugim programima, bazama podataka, i mainframe CAD sistemima.

Američki univerziteti kao što su Univerzitetu of California - Berkeley i M.I.T. koriste AutoCad za predavanja o CAD sistemima. Postoje i internacionalne verzije programa: francuska, nemačka, italijanska, japanska, španska i švedska. Osim brzine, prednosti programa su još i veća preciznost (računa čak do 14 decimala), veća konstantnost creča (sve linije su fiksirane debljina pa se ne može desiti da je jedna tanja ako već treba da bude jednake), i jednostavnost čitanja. Moguće je prikazivanje creča jednog preko drugog što znači da se osnovni creč (recimo plan strana) može "prekriti" nekim drugim, detaljnijim crečima (recimo planom električnih ili vodovodnih instalacija) a to doprinosi efektnosti prezentacije.

Drafixt je slabiji ali i jeftiniji predstavnik CAD programa. Jednostavan je za upotrebu jer se sve funkcije nalaze na ivici ekrana a aktiviraju se moćem. Drafixt je kompatibilan sa AutoCad programom pa se može koristiti i kao dodatak već postojećeg sistema. Moguća je i razmena creča između dva programa. Proizvođač, firma Flovlight iz Massachusettsa, toliko je ubedena u kvalitet programa da ga nudi besplatno na korišćenje do 30 dana.

Objekti kreirani pomoću CAD programa mogu se prikazati na monitoru, nacrtati na "plotteru" ili testirati pomoću novog proizvoda kompanije Roland, poznate inače po svojim odličnim sintisajzerima. Mašina se zove Roland DG GAMB-3, kontrolise je isti kompjuter korišćen prilikom crtanja (IBM PC ili njemu sličan), može se povezati i sa ploterom i sa posebnim tvrdim diskom kako bi se kompjuter oslobodio za neki drugi posao. Instrukcije za CAMM-3 mašinu iste su kao i za plotter, tj. CAMM-GL1 i koriste se za usmeravanje bušilice u pravcima X, Y i Z ose. Glavna svrha ove mašine je testiranje proizvoda pre nego što velike i skupe sprave počnu sa proizvodnjom.

## „Svet Kompjutera“ u kompjuteru

Ubacivanje podataka u memoriju nije baš najzanimljiviji posao na svetu. Način da se taj proces ubrza jeste direktno kopiranje materijala sa papira u kompjutersku memoriju. Već prošle godine pojavilo se nekoliko proizvoda (tzv. optical scanner) namenjenih ovoj vrsti kopiranja ali su se pokazali prilično ograničeni. Većina "kopira" samo kucani materijal: štampu ne čita, slike ignoriše. Novi optical scanner firme Kurzweil već problema interpretira sve vrste slova (uključujući i strane jezike i matematičke simbole) i crno-bele tačkice. Njihov model 4000 radi na principu veštačke inteligencije. Prilikom čitanja "teksta" program analizira oblik znaka i na osnovu unapred definisanih karakteristika određuje mu poreklo: slovo, broj ili veš šta bilo. Prvih par redova, program koristi za učenje: svaki nerazumljivi znak prikazuje na ekranu uz svoje mišljenje šta predstavlja. Ako je pogrešno, vi ukucate tačan odgovor koji sprava, naravno, zapamti za sve sledeće susrete iste vrste. Ako je tekst čitljiv, a proces treniranja traje nekoliko minuta. Scanner 4000 zna da prepozna i razdvoji dva slova koja se dodiruju. Ni pravopisni znaci nisu mu strani (navodnici, crtice, zarezi i sl.).

Pravi test za mašinu ove vrste je suočavanje sa našim stariim dobrim č, ć, ž, il i slovima. Poslužili smo se člankom iz „Sveta Kompjutera“. Kurzweil 4000 se pokazao na nivou zadatka. „Štucnuo“ je naravno pri svakom prvom susretu sa nepoznatim slovima ali ih je sve, bez izuzetka, prepoznao u sledećem naletu. Uskoro se članak našao u kompjuteru. Kurzweil-ov proizvod zvani ArtScan interpretira grafiku (za sada smao crno-belu) koju odvaja od teksta u poseban „file“. Time se dobija mogućnost kombinovanja sa različitim tekstovima ili drugim sličicama. Scanner 4000 razume i strane jezike: nemački, holandski, švedski, italijanski, norveški i danski.

Sve u svemu, uz nekoliko izuzetaka, PC Expo i nije bio baš tako impresivan. „Jostalom, kao da u čitavoj kompjuterskoj industriji vlada zatišje. Da li će bura doći na jesen i šta će novo doneti ostaje nam samo da nagadam.

# EI Honeywell u PC društvu

Prvog jula pozvani smo na prezentaciju kompjutera (tačnije: najavljuvanje novih proizvoda) proizvođača koji je pre nekoliko meseci po broju instaliranih sistema postao najveći jugoslovenski snabdevač velikim kompjuterima. Organizacija svetska: hotel Interkontinental u Beogradu, poznata firma, brojni prospekti, kelneri koji u pauzama služe osveženje, preko stotinu posetilaca, uglavnom rukovodilaca u velikim preduzećima - to je kratak opis ambijenta. I, naravno, celokupna redakcija Sveta kompjutera, u kojoj je dolepotpisano data čast da napravi reportažu u novim (i starim) proizvodima iz saradnje Otkrivenje industrije i Honeywell-a.

**O**UKUR EI-Honeywell nastao je 1979. godine zajedničkim ulaganjem sredstava Elektronske industrije iz Niša, Progres-informatike iz Beograda i Honeywell Information Systems-a iz Amerike. Jugoslovenska strana učestvuje sa 70%, a strani investitor sa 30% uloženoj kapitala. Osnovni cilj saradnje je jasan: prenos vrhunske strane tehnologije u zemlju, sa mogućnošću izvoza, i kompletna ponuda AOP sistema, počev od PC-računara, preko mikro, mini, super mini kompjutera do supervelikih računara u klasi najvećih računara opšte namene.

Strategija EI-Honeywell-a, formulisana kroz program "zadovoljan korisnik", obuhvata isporuku računara, sistemskog softwera, aplikativnog softwera i kompletnih informacionih sistema po sistemu "ključ u bravu". Tendencija je zamena uvoznih komponenti kvalitetnim domaćim, na čemu insistira američki partner. Uglavnom se to svodi na izradu delova glavne procesorske jedinice, budući da je kontrola kvaliteta vrlo stroga, a kvalitete periferale pravi svega nekoliko svetskih proizvođača.

U Beogradu su prvi put naavljeni PC računari, zamišljeni pre svega kao inteligentni terminali velikih sistema, sa mogućnošću samostalnog rada, potpuno IBM PC kompatibilni. Nude se tri modela, u različitim konfiguracijama. Serija EP, sa 4 slota, serija XP sa

osam slotova za proširenje i serija AP, sa procesorom 80286 umesto 8088-2, koji se nalazi u ostalim računarima. Računari serije EP prodaju se u 6 različitih konfiguracija kombinacijom jednog ili dva disketna pogona, RS 232 interfece i hard diska od 10 MB. Kapacitet memorije je 256 KB, sa mogućnošću proširenja do 640 KB. XP serija ima veće mogućnosti proširenja, i nudi se u tri konfiguracije: dve disketne jedinice ili jedna disketna jedinica i tvrdi disk 20 MB ili jedna disketna jedinica, tvrdi disk 20 MB i tape streamer od 10 MB. Modeli AP serije umesto 8/16 bitnog procesora 8088-2, imaju pravi šesnaestobitni Intel 80286. Pet konfiguracija nastaju kombinovanjem disketa od 360 KB ili 1.2 MB, tvrdog diska od 20 MB, tape streamera od 60 MB i memorijskog proširenja do 512 KB. Računari ove serije imaju mogućnost memorijskog proširenja do 4 MB.

Iako su ovi računari zamišljeni kao inteligentni terminali, njihove mogućnosti su daleko veće. Osnovni softwera se može nabaviti odmah: operativni sistem MS DOS, jezici: Fortran, Cobol, Pascal, i drugi, kao i programi vezani za emulaciju terminala. U toku su pregovori sa samostalnim softwera-skim firmama za otkup programa koji su napravili ni kod nas, a obuhvataju građevinu, bankarstvo i knjigovodstvo. Nadajmo se da će pregovori biti okončani što pre, na zadovoljstvo i jednih i drugih. Ugred: cene ovih PC računara kreću se od 2.8 do 6.5 miliona dinara, zavisno od opremljenosti.

To bi bio kratak pregled noviteta iz EI-Honeywell familije, porodice PC računara. Ali, glavna preokupacija su i dalje veliki računarski sistemi, serije DPS (Distributed Processing System). Sistemi DPS 6/xx, za koje je kupljena licenca, spadaju u klasu mini i super mini računara. Skoro celokupna procesorska jedinica se proizvodi u Nišu, a potražnja za računarima ovog tipa, velikih mogućnosti i male cene (u svom rangu), je tolika da EI-Honeywell ulaže velike napore da rok isporuke smanji sa 12 na 6 meseci. Nadaju se da će to biti ostvareno do kraja godine.

Mladi brat, DPS 7, srednje veliki računar, predstavlja pravo otkrovenje u svom rangu cene i kvaliteta: u poslednje dve godine osvojio je sve konkurse na kojima je učestvovao, što samo za sebe govori, imajući u vidu konkurenciju. Jedna od poslednjih reči tehnologije, strogo čuvana tajna, i Honeywell nema namera da bilo kome proda licencu.

Korisnicima kojima treba brza, pouzdana i efikasna obrada velikog broja informacija, na raspolaganju su veliki (DPS 8) i vrlo vel-



ki sistemi (DPS 88). Navodimo karakteristike najvećeg: dva procesora, petostepeni pipeline, 128 MB brze cache memorija, dva puta po 32 KB brz cache memorija, jedna za instrukcije, jedna za podatke. Velika procesorska snaga, podržana brojnim ulazno-izlaznim mogućnostima, velikom spoljnom memorijom, i odličnim operativnim sistemom. Ko voli, nek izvoli. Inače, autor smatra da bi ovo bile i idealne karakteristike jednog kućnog kompjutera, eventualno sa mogućnošću proširenja do 256 MB.

Operativni sistem GCOS 7 za srednje i srednjevelike i GCOS 8 za velike sisteme, jedan je od najpoznatijih u svetu. Otkrenut mogućnostima komunikacije između računara i povezivanja u mreže, Honeywell je u tom domenu otišao ispred IBM, koji tek u poslednje vreme posvećuje više pažnje ovoj važnoj karakteristici jednog računara, pred kojom sigurno leži budućnost. Zamjeravajući (tačnije: mislirajući) na komunikacija-ma spada u jednu od vrlo, vrlo retkih greška IBM-a.

EI-Honeywell ima u Jugoslaviji oko 600 korisnika, sa preko 1500 instaliranih sistema. Pouzdanost sistema, razvijena servisna mreža, dobar sistemski i aplikativni softwera omogućuju veliku efikasnost instaliranih sistema. Preko 90% korisnika je teleprocessing orijentisano (obrada podataka sa udaljenih lokacija u jednom centru), a preko 30% korisnika radi sa bazama podataka u realnom vremenu. EI-Honeywell je prvi izvršio povezivanje u YUPACK mrežu, u kojoj se u poslednje vreme toliko piše, i od koje se mnogo očekuje.

Na kraju da navedemo i nekoliko informacija o tome šta se sprema za jesen. Sprema se lansiranje UNIX sistema, koji će imati svetsku premijeru u septembru, a jugoslovensku u oktobru. Najavljeni su specijalni Šalterski terminali namenjeni transportnim organizacijama, uz pomoć kojih će se imati kompletan uvid u promet, stanje voznog parka i rezervacija. Nadajmo se da će čemo i na železničkim moći da rezerviramo karte na isti način na koji to radi JAT. Jedan od velikih poslova je izgradnja fabrike za proizvodnju štampača u Poljskoj. Prema nekim indicijama, tržište je skoro celokupno istočni blok. Devizna zarada nije mala, naizak bila i ključna. O ostalim planovima čuveno krajem septembra. Nadam se uz kafu i kola-kolu.

Jovan PUZOVIĆ

# ZX Spectrum 128



**Pre nego što je propao i prodao firmu Sinkler je lansirao još jedan novi računar. To je Spectrum 128 koji ima interesantne nove mogućnosti, ali i dosta mana koje su karakterisale i njegove prethodne modele.**

Piše Eliša Kabiljo

**N**a početku uputstva za Spectrum 128 piše da su to dva računara u jednom. To je samo uslovno tačno jer je to ipak samo stari Spectrum kome je dodano nekoliko novih mogućnosti. Spolja gledano veoma podseća na Spectrum +. Tastatura je potpuno ista. Sa desne strane nalazi se poveći hladnjak. Kod svake nove verzije Spectrauma hladnjak je rastao i menjao mesto, ali se i sada i pored svoje veličine prilično greje. Utefno je jedino što zbog toga više ne trpe ostale komponente računara, već samo korisnik kad spusti ruku na njega. Sa leve strane računara smešten je reset prekidač, što je veoma korisno. Jedino je njegovo mesto nezgodno jer se nalazi odmah pored EAR i MIC priključaka pa može doći do vrlo nezgodnih posledica kao što je brisanje programa koji smo upravo nameravali da snimimo. Sa leve strane se nalazi i RS232 priključak za printer, što je takođe veoma dobro, ali... Izbor priključaka je iznenađujuće samo za one koji ne poznaju dobro Sinklera. Poznata je izreka da standardi postoje samo zato da ih Sinkler ne bi poštovao. Ugrađeni konektor nije dosad viden ni na jednom tipu računara ili štampača (bar koliko je autoru poznato), ali se kabli za povezivanje sa štampačem može nabaviti od Sinclair Research

...a. Sa prednje strane u desnom uglu nalazi se isti takav priključak, preko koga se priključuje dodatna tastatura. Ona sadrži numeričke tastere, strelice i dodatne funkcije za editiranje programa. I ova tastatura se može naručiti od Sinclair Research-a po „zanemarljivoj“ ceni od 20 funti. Sa zadnje strane računara nalazi se, pored i ranije prisutnih priključaka, i priključak za monitor. Moguće je koristiti dva tipa monitora: RGB i kolor kompozit. Zbog toga je bio potreban priključak sa 8 pinova koji je teško naći na našem tržištu. Spolja gledano to bi bilo sve. Za nastavak je potrebno otvorniti kutiju i pogledati unutra.

## ... i iznutra

Većina novih čipova predstavlja memorijsko proširenje jer, novi računar ima 128 Kb RAM memorije i 32 Kb ROM memorije. ULA čip je postao još veći da bi mogao da obavi nove funkcije. Tu je i čip za generisanje zvuka, koji omogućava sviranje na tri kanala istovremeno. Ovim su zvučne mogućnosti Spectrauma veoma porasle, pogotovo imajući u vidu novu PLAY komandu. Pored mnogo novih čipova pažljivi posmatrač će primetiti da nešto i nedostaje. Umesto malog zvučnika koji je bio zadužen za sve zvučne efekte, zvuk se sada dobija preko televizora. Tu je još jedno bitno poboljšanje u kvalitetu zvuka. I kod većine igara za 48-cu, koje ne koriste mogućnost novog čipa za zvuk, melodije mnogo lepše zvuče. Rečki su izvrci gdje se neki propratni šumovi mnogo jače čuju što kvartir utisak. Sada čak i volčecih muzički se da razumeti. Zbog dobitanja zvuka preko televizora našli korisnici će i početku imati problema. Za sada postoji verzija Spectrauma 128 samo za englesko tržište, gde se sistem reprodukcije tona razlikuje od našeg. Zbog toga se i pored dobro podešene slike zvuk

neće čuti na televizoru jer je pomešten u odnosu na naš standard prenosa zvuka. Unutar Spectrauma postoji nekoliko komponenti čijim se podešavanjem zvuk može pomeriti, ali je to dosta težak posao, pa ga je možda bolje prepustiti nekom servisu za računare (ukoliko ste spremni da odvojite popriličnu svotu za to). Kada se pojave modeli za evropsko tržište novog problema više neće biti.

## Softverski dodaci

Kada se uključi Spectrum 128 na ekranu se pojavljuje glavni meni. Ako slika na televizoru nije dobro podešena moguće ju je podešiti i pomoću postojećeg menija. Ali za to postoji i mnogo bolji način jer računar raspolaže test slikom. Potrebno je pritisnuti tipku BREAK i reset prekidača istovremeno. Na ekranu će se dobiti vertikalne pruge u svim bojama na kojima u svim bojama piše 1986. Istovremeno će se čuti isprekidani ton. Iako ovakvu test sliku nije teško generisati pomoću kratkog Basic programa, ona može biti korisna naročito ako računar koristite na različitim televizorima. Osim toga ismajuci u vidu da se sa zagrevanjem komponenti tokom rada slika kvartir, što je bolest koju je imao još Spectrum 48, ova opcija vam može poslužiti i više puta u toku rada.

Vratimo se sada slavnom meniju. On ima pet opcija:

1. „Učitavanje trake“ zamenjuje komandu LOAD. Kad se računar uključi izabrana je baš ova opcija, tako da se program može učitati samo pritiskom tipke ENTER. Vrednost ove opcije je problematična, tim pre što ne omogućava učitavanje sa microdrive-a.

2. „128 Basic“ vas vodi u ono zbog čega ste verovatno i kupili ovaj računar, u 128 Basic.

3. „Kalkulator“ je nešto novo na kućnim računarima i predstavlja veoma interesantnu ideju. Kao što mu i ime kaže to je simuliranje rada kalkulatora.


4. „48 Basic“ omogućava da se na 128-ici koriste programi pisani za 48-cu. Sinclair garantuje potpunu kompatibilnost što je uglavnom tačno.

5. „Testiranje trake“ je pokušaj da se olakša život korisnicima računara koji uglavnom koriste loše kasete na lošim kasetofonima. Poznato je koliko problema može zadati učitavanje nekog programa koji vam je dao prijatelj. Pomoću ove opcije potrebno je podešavanjem kasetofona postići da plavi kvadratić ode što više desno. Tada bi učitavanje trebalo nesmetano da se odvija. Sličan program je kod nas još poodavno napravio Jovan Puzović, a imao je i lepše grafičko rešenje. Stvarni korist od ove opcije treba isprobati u praksi.

## 128 Basic

Razlika između ovog i standardnog Spectrauma 128 je veoma mala. Dodate su dve nove komande i ekvanski editor a naredbe za snimanje i učitavanje su dobile još jednu opciju. Sve komande iz standardnog Spectrauma 128 su zadržane tako da će velika većina Basic programa raditi i u modu 128. Od dve nove komande PLAY predstavlja veliko poboljšanje i omogućava da se koriste nove zvučne mogućnosti Spectrauma. Druga komanda je SPECTRUM i njome se prelazi u 40K Basic bez brisanja programa.

PLAY komanda predstavlja možda i najveću



će poboljšanje računara. Svima koji su pokušali da pomoću BEEP komande odsviraju neku melodiju poznato je koliko je to nezahvalan posao. Iz mašina je bilo moguće proizvesti prilično dobru muziku, ali je to izuzetno težak posao. Sada je pomoću PLAY komande veoma lako dobiti veoma dobar zvuk. PLAY komanda omogućava kontrolisanje jednog od tri kanala, tako da je moguće svirati tri različite note u jednom trenutku. Šta će se svirati na pojedinačnom kanalu određuje se pomoću posebnih stringova kombinacijom odgovarajućih karaktera. Moguće je definisati visinu, dužinu i jačinu note, a mogući su i Specijalni zvučni efekti. Opseg tonova obuhvata 8 oktava, ali se dve najniže ne reprodukuju ispravno preko televizora. Moguće su i povišene i snižene note. Predviđene su sve standardne dožnje note, uključujući i triole. Jačinu zvuka je moguće kontrolisati posebno na svakom kanalu. Dodajući ovome razne zvučne efekte kao i mogućnost generisanja različitih šumova PLAY komanda predstavlja pravo uživanje za svakoga ko se razume u muziku, pa čak i za onoga ko se u nju mnogo i ne razume (u koje spada i autor teksta). Pomoću PLAY komande mogu se kontrolisati i muzički instrumenti sa MIDI standardom, preko RS 232 priključka. Ako zvuk na televizoru nije dovoljan signal na EAR priključku se može pojačati preko kasetofona. To ima samo jednu manu, šumovi su na EAR priključku mnogo glasniji od muzike, pa ako namestite da se jedno dobro čuje drugo će biti ili preglasno ili prebilo. Najbitnija zamerka komandi PLAY je da dok se ona izvršava ništa drugo ne može da se radi, pa je kombinovanje zvuka i slike moguće jedino iz mašina.

Sinklerov ekranski editor predstavlja mešavinu starog linjskog editora i pravog ekranskog editora. Program se unosi slovo po slovo. Vlasnici kućnih računara se odavno prepire da li je bolje to ili unošenje komandi pritiskom na jednu tipku (pre koje je pritisnuta jedna ili više kontrolnih tipki). Njihov sud zavisi najviše od toga na šta su se navikli. Profesionalci nisu u toj dilemi jer nemaju tastaturu koja bi mogla biti rezervisana samo za jedan programski jezik. Iako se komande unose slovo po slovo program se u memoriju smešta na isti način kao i ranije tj. komande se zamenjuju keyword-ima. Sin-

taksna kontrola i transformisanje u keyword-e obavlja se po završetku unosa instrukcije, kad se pritisne ENTER ili se strelicama pređe na sledeću liniju. Greške se javljaju zvučnim signalom a kursor u promenljivoj boji postavlja se na mesto gde je greška otkrivena. Ovo ima koristan efekat da se sintaksne greške odmah otkrivaju a i izvršenje programa je brže, pošto nema sintaksne kontrole pri izvršenju programa. Ali sintaksna kontrola može uzeti malo vremena pa treba sačekati na nju po završetku svake linije. Po unosu svake nove linije listing se uređuje tako da linije idu pravilnim redosledom, keyword i se prikazuju velikim slovima i ubacuje se potreban broj blanko znakova. Osim toga brojevi linija predstavljaju posebnu kolonu sa leve strane tako da je listing veoma pregledan. Međutim, komanda LIST i dalje daje listing kao na starom Spectrumu što može dovesti do zabune.

Pomeranje po ekranu se ostvaruje pomoću strelica. Moguće je pomeranje samo po delu gde se nalazi tekst. Pri prelasku sa linije na liniju sintaksna kontrola se obavlja samo ako je vršena neka izmena u toj liniji. Tekst se automatski pomera nagore i nadole kad se dođe do ivice ekrana. Potreba za raznim modovima kursora je veoma smanjena i koriste se samo za neke specijalne znake kao što su na primer uglaste zagrade. Grafički mod se koristi kao i ranije s tim što sada postoje dva UDG karaktera manje, zbog uvođenja novih keyword-a PLAY i SPECTRUM. Pošto je kursor zamenjen blinjućim kvadratićem koji se ispisuje preko karaktera (a ne između karaktera), on više ne može da nosi informaciju o modu u kome se nalazi. Tako je korisnik ostao bez ove veoma važne informacije što dovodi do zabuna naročito ako se radi u grafičkom modu. Bilo bi vrlo lepo da je uvedena statusna linija koja bi pored moda kursora mogla sadržati još poneku korisnu informaciju.

Stetni vlasnici dodatne tastature imaju na raspolaganju još nekoliko funkcija za editiranje teksta kao što su skok na početak i kraj linije, brisanje reči ili linije unapred i unazad i slično. Sve ove funkcije se mogu realizovati i bez dodatne tastature. Potrebno je preći u grafički ili extend mod i pritisnuti neku tipku koja ne bi trebalo ništa da radi (na primer X u grafičkom modu daje skok na kraj

linije), iako se ove funkcije lakše realizuju pomoću dodatne tastature, šteta je što o ovaj mogućnosti ništa ne piše u uputstvu.

Pritiskom na EDIT tipku dobija se novi meni koji sadrži pet opcija:

1. Povratak iz 128 Basic (ako ste greškom pritisnuli EDIT).

2. Renumber je funkcija zbog čijeg su nedostatka vlasnici Spectrums imali dosta problema. Međutim, ugrađeni program nije baš najbolje izabran tako da ne pruža sve potrebne mogućnosti. Nije moguće birati broj početne linije i korak, već je to uvek 10 za obe vrednosti. Prenumeracija se obavlja inkretno uzimajući u obzir GOTO i GOSUB instrukcije ali ne daje nikakvo upozorenje ako se u ovim instrukcijama koristi izraz umesto konstante, pa treba biti veoma oprezan sa njenom primenom.

3. Screen smanjuje prostor za editiranje na samo dva donja reda, slično kao kod starog Spectrumsa. Ovo može biti korisno jer se inače rezultati i listing mešaju na ekranu, što je veoma nečistoća, a takođe i pritisak na bilo koju tipku briše sve što je ispisano na ekranu.

4. Print šalje listing program na štampač priključen na RS 232 priključak. U 128 Basicu se ne može koristiti ZX printer već sva štampanja idu preko RS 232 priključka. Za razliku od toga u 48 Basicu se može koristiti samo ZX printer i ne postoji pristup do RS 232 priključka. Zašto nije omogućeno da se oba priključka mogu koristiti u oba načina rada ostaje otvoreno pitanje.

5. Povratak u glavni meni omogućava korisniku opciju iz glavnog menija.

Posmatrajući sve navedene osobine može se reći da je Sinklerov ekranski editor dosta dobro urađen, ali da mu ponešto još uvek nedostaje, a ima čak i pokoji bas, jedan od njih je da ako je linija dugačka tačno do kraja reda, nije moguće postaviti kursor na njen kraj jer će on automatski preći u sledeću liniju. Funkcije koje nedostaju su na primer brisanje bloka linija, spajanje dve linije u jednu ili traženje određenog niza znakova.

Do sada nije bilo reči o korišćenju RAM-a od 128Kb. Optimistički raspoloženi kupac bi očekivao da će sada moći da pise Basic programe dugačke i preko 100Kb. To međutim nije tačno i za Basic je ostalo otprilike onoliko koliko i ranije. Dodatna memorija se iz

Basica može koristiti samo kao RAM disk veličine nešto preko 70 Kb, RAM disk znači da se deo memorije koristi kao prostor za čuvanje podataka i da se u njega mogu upisivati ili sa njega učitivati programi ili podaci, isto kao sa pravog diska, samo mnogo većom brzinom. Naravno prilikom isključivanja računara sadržaj RAM diska se briše, za razliku od pravog diska. Za rad sa RAM diskom koriste se iste instrukcije kao za rad sa trakom samo što se doda jedan usklitnik (na primer za učitavanje programa se koristi komanda LOAD!). Komanda VERIFY nije implementirana i svi ostali oblici komandi za rad sa trakom se i ovde mogu koristiti. Za litanje sadržaja RAM diska koristi se komanda CAT! koja daje samo spisak imena programa na RAM disku bez ikakvih dodatnih podataka, pa ne daje čak ni preostali slobodan prostor.

Ideja da se deo memorije koristi kao RAM disk je dobra i korisna i na velikim računarnim za ubrzanje rada. Osim toga teško je zamisliti Basic program koji bi imao više od 10Kb izvršnog koda, koliko je na raspolaganju, pogotovo na kućnom računaru. Podaci se mogu držati na RAM disku gde im se veoma brzo može pristupiti. Međutim za ovo su potrebne datoteke sa direktnim pristupom kod kojih se svakom pojedinom slogu može direktno pristupiti. Kod Sinclera je moguće jedino kompletnu datoteku prebaciti sa RAM diska negde u memoriju pa tek onda koristiti pojedine podatke iz nje. Takođe na početku ili kraju rada nije moguće direktno vršiti prenos podataka sa trake ili mikro drive-a na RAM disk već se za to mora kao pomoćnik koristiti memorija. Sve ovo otežava korišćenje RAM diska, pa uskoro treba očekivati neki uslužni program koji će rešiti ove probleme, što naravno nije isto kao da je to već ugrađeno u računar.

Prilikom pisanja programa za rad sa RAM diskom potražite se nekoliko grešaka, naročito kad se RAM disk popuni. U tom slučaju je predviđeno da se javi poruka "out of memory". Ali tada u katalogu ostaje line datoteke koja nije mogla da stane što dovodi do zabune, pogotovo što je njen tip pogrešan. U nekim slučajevima može doći i do zaglavlivanja računara prilikom rada sa RAM diskom. Probajte zaredom ove dve komande pa ćete videti šta će se desiti:

SAVE ! "1" CODE 0,65535  
SAVE ! "2" CODE 0,65535

Iz mašinka je naravno moguće koristiti više 128 Kb, premda je za to potrebno dosta znanja i opreznosti, pogotovo ako je potreban povratik u Basic. Dodatna zamerka je da se pritiskom na reset prekidač briše i sadržaj RAM diska.

Treba takođe napomenuti da je brzina izuštavanja Basic programima u 128 Basicu manja nego u Basicu. To je verovatno posledica povećanja rutine za očitavanje tastature koja se izvršava prilikom svakog interakta.

se sa njim odmah može započeti sledeće izračunavanje. Pomoću strelica se možemo vratiti na prethodne redove i u njima izvršiti neku izmenu i tako dobiti novu rezultat. Imajući u vidu da Spectrum radi sa solidnom tačnošću i da mu je brzina rada daleko veća od džepnih kalkulatora ova opcija u potpunosti može da ih zameni, jedino što 128-cu ne može da stane u džep. Važna osobina je da Basic program ostaje nedirnuto prilikom rada sa kalkulatorom.

## 48 Basic

Izborom ove opcije nepovratno se prelazi u 48 Basic ti, nema komande kojim bi se vratili u 128 Basic. U ovom načinu rada računari bi trebalo da se ponaša potpuno isto kao stara 48-cu. To nije potpuno tačno pošto su ipak izvršene neke izmene u ROM-u. Osnovni 16Kb ROM velikim delom se koristi i u 128 Basicu tako da su bile potrebne neke izmene da bi se to omogućilo. Razlike nastaju zbog elektronskog editora, dve nove komande i potrebe očitavanja dodatne tastature. Nova rutina za skeniranje tastature je smeštena u deo ROM-a koji se do sada nije koristio i koji se nalazio između adresa \*386E i 3\*CFE, a takođe na nekoliko mesta su napravljene manje izmene da bi se ova rutina pozivala. To u principu ne bi trebalo da ima nikakve posledice na kompatibilnost računara ali ipak ima dve negativne posledice zbog kojih neki programi za 48-cu ne rade na novom računaru.

Kao prvo u novije vreme kao zaštitu od kloniranja mnogi programi testiraju sadržaj ROM-a (zbog raznih interfejsa koji prekidaju izvršenje bilo kog programa). Očigledno je da takvi programi neće raditi na novom računaru. Ali to treba da zabrinjava samo Engleze koji pošteno u prodavnicama kupuju originalne programe. Na našem tržištu se skoro isključivo nalaze programi sa skinutom zaštitom, tako da provera ROM-a otkada i programi nesmetano rade.

Drugi problem nastaje kod nekih programa koji koriste kempston interfejs za palice. Neki od njih su prilikom očitavanja položaja palice koristili osobinu da se u neiskorišćenom delu ROM-a nalazi \*FF. Pošto ovo više nije slučaj, takvi programi ne mogu da rade. Ovo će pogoditi i naše korisnike a jedan od izlaza je da se ne koristi kempston interfejs.

Izuzetno dobra kompatibilnost sa starom 48-com je jedan od veoma jakih aduta 128-cu. To je bio jedan od presudnih faktora zbog čega je autor ovog teksta nabavio taj računar. Kada neko ima na stotine programa za jedan računar, pomalo se ušavšava ideje da bi morao izpočetka da počne sa skupljanjem programa za novi računar.

## Šta nedostaje

Do sada je bilo reči šta je sve dodato novom računaru. Trebalo bi napomenuti i šta mu još nedostaje. Kao prvo to je profesionalna tastatura. Iako je ova tastatura (ista kao na Spectrumu + ili QL-u) bitan napredak u odnosu na gumenu tastaturu, to ipak još uvek nije prava tastatura. Ispod tastera se i dalje krije membranska tastatura sa svim svojim manama. Raspored tastera nije baš standardan i svakome ko je navikao da radi na profesionalnoj tastaturi veoma smeta tip-

ka DELETE sa leve strane, ali i položaj zarez-a ili navodnika. Strelice se nalaze na bojem mestu nego ranije, ali to i dalje nije idealan raspored, pogotovo za igre. Položaj strelica na galaksiji je ono što može da zadovolji svakog strastvenog igrača.

Na poboljšanje zvuka je mnogo urađeno, ali zato na poboljšanje slike nije urađeno ništa. I dalje je ostala ista rezolucija sa istim ograničenjem u pogledu atributa i istim problemima koje to povlači. Zaista je šteta što bar malo od tolike dodatne memorije nije iskorišćeno za ovo, pa makar i samo za poboljšanje atributa.

U ono što nedostaje može se svrstati i uputstvo. Onih 14 stranica koje se dobijaju uz računar, teško da mogu da nose ovaj naziv. Istina, uz računar se dobija i uputstvo za Spectrum +. Ovo uputstvo sa svojih 80 stranica u koji trebalo je da predstavlja poboljšanje u odnosu na staro uputstvo za Spectrum. Međutim po mišljenju većine ono je lošije od starog i sadrži manje korisnih informacija. Stiče se utisak da se bilo ka veštoj zavisnosti i da je izneseno manje informacija o funkcionisanju računara i organizaciji podataka u njemu. To je još izraženo u uputstvu za 128-cu. Od svih novih osobina najopimije je opisano korišćenje novih zvučnih mogućnosti. Ali i tu je opisano samo korišćenje iz Basic-a dok mašinka nema ni reči. Takođe nema ni reči o korišćenju 128Kb memorije iz mašinka, kao ni o tome kako podesiti potrebnu brzinu na štampaču ili koji je signal na kom pinu RS 232 konektor. Kad sa kalkulatorom nije dovoljno detaljno opisano. Nove sistemske promene koje i organizacija memorije nisu ni pomenuti. Prosto je neverovatno da je Sinclair koji je za 48-cu dao jedno od najboljih uputstava za kućne računare za 128-cu dao jedno od najgorih. Da li je predviđeno da se napravi posebno uputstvo koje bi se posebno naplaćivalo ostaje da se vidi.

## Kupiti ili ne

Posle svega postavlja se pitanje da li se isplati kupiti Spectrum 128? To zavisi najviše od toga da li će 128-cu uspeti da preživi neđe koje su zadesile njenog tvorca. Iako je izneseno mnogo zamerki na 128-cu, ona ipak pored svojih najjačih aduta (zvuk, memorija, elektrani editor i kompatibilnost sa 48-com) ima još jednu veoma privlačnu osobinu, a to je cena. Istina, početna cena od 180 funti je bila previsoka, ali sadašnja cena od oko 130 funti, sa tendencijom da dalje pada, sasvim je prihvatljiva, čak i za našeg korisnika. Sve ono što se 128-com dobija vrijedi toliko, ako ne i više. Da su ispravljene sve iznesene zamere koje su koliko bi takav računar koštao i koliko bi bio prihvatljiv za širi krug korisnika. Jedino je pitanje da li je Sinclair uložio trud u prava poboljšanja. Većina korisnika bi na primer bila zadovoljnija boljom grafikom ili datotekama sa direktnim pristupom nego sa kalkulatorom. Međutim, isplativost investicije u 128-cu najviše će zavistiti od toga kakav će tretman imati kod novog proizvođača i koliko je softverske kuće budu prihvatljive. Zasad postoji preko 70 programa za 128-cu koji su uglavnom prepravljani programi za 48-cu, a kako će biti dalje videti će se. Ako ste spremni da prihvatite ovaj rizik i ako ovakav računar zadovoljava vaše potrebe, slobodno ga kupite. Nećete se pokajati.


## Kalkulator

Ova opcija se nalazi u glavnom meniju. Može da radi sve ono što i obični džepni kalkulator pa i više od toga. Mogu se koristiti i ve matematičke i logičke operacije kojima Spectrum raspolaže. Takođe su na raspolaganju i sve Basic promenljive koje su u tom trenutku definisane. Po izračunavanju jednog izraza kursor ostaje iz rezultata tako da

# Impuls 9010 (orao 64)

## IMPULS 9010

GENERALNA  
BLOK ŠEMA  
MEMORIJE



STANJE MEMORIJSKE PIAFE PO NIVIMA

Piše Tihomir Stančević

**V**arajdiška radna organizacija PEL-OOUR Elektronika počela je sa proizvodnjom novog računara IMPULS 9010 (ORAO 64) koji je nastao kao plod sopstvenog intenzivnog razvoja tokom poslednjih 6 meseci. Sve je počelo još 1981. godine prvim domaćim mikračunarom GALEB koji je u vreme legendarnog ZX 81 svojim brojnim karakteristikama predstavljao korak napred i veoma dobar početak mikračunarske industrije kod nas. Zatim se pojavio ORAO, računar veoma originalnih rešenja sa karakteristikama koje se mogu ravnati sa mnogo poznatijim modelima koji su tada sticali svoju sadašnju popularnost. ORAO se već gotovo dve godine sa uspehom probija na specifično domaće tržište i više od 4000 mikračunara ovog tipa uveseljava mnoge učesnike po školama. Logičan nastavak delatnosti PEL-a je novi računar IMPULS 9010, delo grupe mladih stručnjaka koji su predušno, gotovo današnje, radili na njegovom razvoju. Zdravko Melnjak, Josip Polanec, Damir Sadržić, Braniko Zebeć i Sećeko Zorko radili su na hardw-are-u računara i napisali operativni sistem nazvan BOS/SM dok je Basic interpreter i disk operativni sistem napisao Anđelko Kričić.

Pri prvom pogledu na IMPULS 9010

pažnja privlači plastična kutija malo veća nego kod Ori-a sa nakloštenom tastaturom i sgrađenim ispravljačem. Prilično neatraktivni izgled ne bi trebao da zabrinjava jer će se u serijskoj proizvodnji kućište izradivati modernijim tehnološkim postupkom što će uštediti lepši izgled. Na zadnjoj strani računara imamo redom: preludač za uključivanje i isključivanje napajanja, reset taster koji ne uništava sadržaj memorije, konektor opšte namene sa izvedenim svim linijama mikroprocesora, Centronics port, RS 232 port, dva priključka za joystick (miš), priključak za kasetofon kao i monitorni izlaz. Pri sgrađivanju dodatne štampane ploče dobijamo i nove priključke (RGB, disk, itd.).

Tastatura IMPULS-a sastoji se od 84 niskonaponskih tastera podeljenih u tri celine. Na levoj strani je osam funkcijskih tastera raspoređenih kao na PC tastaturi kao i ALT (za alternativni karakter set: uglaste zagrade itd.) i COPY (pri radu sa ekranskim editorom) tasteri sa mestu P9 i F10. U desnom delu je numerička tastatura sa posebnim CR (carriage return) tasterom i NUM-LOCK taster za prebacivanje numeričkih tastera u funkciju kursoričkih (strelica). Osim toga tu su i plus, minus, tačka i zarez. Središnji deo obuhvata standardne tastature po JUS-u, dakle QWERTZ raspore, i ostala slova. CAPS-LOCK taster se nalazi u donjem poljuju već na ekranu imamo indikaciju njegovog stanja. Interesantna je funkcija

tastera BRK (break) koji vas prebacuje u monitor uz ispis stanja registra, flekova, program kauntera itd. čak i iz sekvence tipa.

meranje sadržaja ekrana (scroll) vrlo brzo što (sa žalost) važi samo za obo ekran dok se u prozorima skroloje softverski. U prozorima nešto kasnije.

Preko ugrađenog zvučnika tonovi se generišu u rasponu 8 oktava bez, često nepotrebnih, više kanala; šumova, stereo izlaza, MIDI interfejsa itd.

## Labela JMP labela

Što je vrlo korisno, a postoje i ESC (za kontrolu štampača, zvučne indikacije pritiska na taster, itd.) i CTRL taster.

U osnovnoj konfiguraciji IMPULS podržava grafiku zaista visoke rezolucije od 640 x 200 tačaka što omogućava prikaz teksta u 25 linija po 80 karaktera zadovoljavajući pritom i zahtevne poslovne primene računara. Moguć je samo crno-beli prikaz (sa takvom rezolucijom boje nisa ni potrebne što i Macintosh-a sa nešto većom rezolucijom rešio povrat) iako postoji grafička košer kartica kao opcija. Moguć je potpuno slobodno mešanje grafik i teksta pa u video memoriju u bit-image obliku uvek zauzima 16 Kb memorije. Veoma je interesantna i korisna mogućnost jedinstvenog preklapanja tri video memorije baze narudbom iz Basica pri čemu su animaciji i raznim simulacijama vrata Iron otvorena. Inače oeklopan prikaz na ekranu i neke manipulacije sa video memorijom hardverski su podržane posebnim CRT kontrolerom (video tipom). Tako je, na primer, po-

## BOS/SM

Kao što smo već pisali IMPULS 9010 (ORAO 64) ima 64 Kb dinamičkog (čistijeg) RAM prostora i 32 Kb ROM-a koji je podeljen u dve banke po 16 Kb. U jednoj je smešten Basic interpreter a u drugoj BOS/SM (Basic Operativni Sistem/System Menidžer, DOS (Disk Operativni Sistem) i monitor program. Sistem Menidžer omogućava pristup svim pojedinačnim blokovima memorije pozivom preko koda rutine koja se nalazi na tom bloku. Da malo bliže objasnimo: recimo da Basic interpreter koji je u ROM-u 2 treba da pošove rutinu za ispis karaktera koja se nalazi u ROM-u 1. Tada će se na određenu lokaciju u RAM-u upisati kod rutine (S01) i pozvati Sistem Menidžer. On će sam pejdžetovati ROM-ove da bi imao pristup do rutine i pozvati je pa će zatim kontrolu vratiti programu iz kog je pozvan, tj. Basic interpreteru. S obzirom da nam memorijska mapa nije opštebena sa oba ROM-a to nam osloba-

## SPISAK DVA NAREDBI

ABS	DIMEH	LEN	POKE	SPROJE
AND	DOT	LETTER	POS	SDIIND
ASC	END	L*MEM	PRINT	SPC
ATN	EXIT	LNK	PTR	SQR
CHAR	EXP	LOAD	RATE	STOP
CHR\$	FOR NEXT STEP	LOG	READ	STR\$
CIR	DQSUB	MID\$	REM	TAB
CLEAR	GOTO	MODE	RESTORE	TAN
CLOSEG	IF THEN	MOVE	RIGHT\$	TIME
CLOSEW	INKEY	ON GOSUB	RND	TIMES
CLS	INPUT	DN GOTO	SAVE	USR
CGS	INT	DPNG	SCR	VAL
DATA	INV	OPENW	SCREEN\$	VDU
DEF FN	KEY	PDL	SGN	WINDOW
D*H	LEFT\$	PEEK	SIN	WRITE

za RAM memoriju i u Basicu imamo 30 Kb slobodnog prostora što je više nego dovoljno za većinu primena. Pri radu u mašinskom jeziku raspoloženo sa još većim delom memorije. U sistemskom ROM-u nalazi se i PAD. To je softverska podrška za PROGRAMABILIJNI ADRESNI DEKODER. On nam pruža mogućnost da bilo kojom bloku memorije dodelimo adresu kojom će biti prevođen dok se on, normalno, fizički nalazi uvek na istom mestu. Sadržaj koji se stvarno (fizički) nalazi na toj novoj adresi ostaje nepromenjen i na isti način poklopljen sadržajem bloka kojom dodeljujemo novu adresu. Najbolje ćemo to objasniti na primeru. Pretpostavimo da želimo da blok memorije od adrese \$1000 do \$10FF (11-ta strana) koji je popunjen sa SFF pečadima na adresi od \$2000 do \$21FF (21. strana) u kojom su sve nule (\$0). Po pozivu PAD-a imaćemo sledeću situaciju: ako pogledamo sadržaj 21. strane sve lokacije biće SFF jer je to fizički sadržaj 11. koji se ponosa kao da je na 21. Do fizičkog sadržaja 21. strane (\$0) sada ne možemo doći, ali nakon obnavljanja postupka imaćemo ga na 11. Ili znači da smo tako te dve strane zamislili. Postavlja se pitanje čemu to služi. Pre svega na ovaj način je omogućeno preklapanje screen-ova tj. video memorijskih blokova i to velikom brojem jer ih nije potrebno fizički prebacivati bar po bajt već je procesor (ili CRT kontroler) prevaren po prevođenju iste adrese (u ovom slučaju starije adrese video RAM-a) u stvari adrese sadržaje različitih memorijskih blova. Najkorisnije je svakako što sam PAD omogućava da radimo sa VIŠE NULTIH STRANA (što će programer na 40x seriji i te kako znati da jeste). Vrlo korisna primena PAD-a u skladu sa drugim računara (naravno sa procesorom 6502 (npr. Apple II ?)) jednostavnim nameštanjem svih adresa i njihovih sadržaja onako kako je u računaru koji se simulira.

U sistemskom ROM-u nalazi se i moster program. U njemu je sadržan assembler, disassembler i naredbe za jedinstven rad sa memorijom. Assembler omogućava postavljanje prećidnih tablica (break points) u programu (isto

kao taster BRK), disassembler je standardni a monitor program poseduje sve funkcije potrebne programerima koji rade na mašinskom jeziku. Tu su: pregled i menjanje lokacije za lokaciju uz mogućnost unošenja teksta koji se zatim upiše od tekuce adrese dalje i u ASCII obliku, zatim prikaz bloka memorije u heksadecimalnom i ASCII obliku, konverzija brojnih sistema, prebacivanje bloka memorije, proveravanje sume (checksum), itd.

U disk operativnom sistemu za sada ćemo reći samo da je prilično fleksibilan i ugodan za rad i u potpunosti podržava specifični disk kontrolera. Pri radu sa DOS-om takođe možemo koristiti funkcijske tastere (FKEYS).

U sistemskom ROM-u postoji i programka podrška za časovnik u realnom vremenu.

## Blok šema memorije

Prilično komplikovana blok šema memorije posledica je korišćenja Programabilnog Adresnog Dekodera pa se i razlikuje u svakom načinu korišćenja računara. Sadržaj RAM-a od adrese \$0000 do \$BFFF ostaje uvek isti osim ako korisnik u svom programu ne promeni njegov adrese polozaj.

## Basic interpreter

Basic na računaru IMPULS 9010 zauzima 16 Kb raspoloživo ROM-a. To je zapravo proširen Basic Orla sa naredbama koje podržavaju specifičnost nove konstrukcije. Dakle interpreter je standardni floating point u 10 decimalnih mesta. S obzirom da smo o Basic-u Orla već pisali u jednom od naših prvih brojeva objasnili smo naredbe koje postoje samo na IMPULS-u.

Naredba TIME služi za upravljanje časovnikom. Časovnik može biti vidljiv ili nevidljiv, a ovon naredbom je i podešavanje. TIMEŠ pretvara tekuće vreme u ASCII kodove i smešta ga u slovu naredbom. Naredba CLR sa dva parametra kao i kod Orla postavlja kursor na određene prve koordinate. Međutim ako je prvi parametar nula,

onda se drugi odnosi na izgled i stasje kursora. Kursor se takođe kontrolisao od strane video čipa i ovon naredbom postavljamo treptanje i boji linija od kojih je sastavljen što znači da izgled može varirati od punog karaktera do jedne linije ili nula linija tj. nevidljiv. Naredba SCR koristi već pomenutu mogućnost razmenjivanja ekrana. Ovon korisnik naredbom jednom od tri raspoloživa ekrana možemo odrediti vidljivost i aktivnost. Vidljivost označava da li će sadržaj tog ekrana biti vidljiv ili ne, a aktivnost da li će PRINT, PLOT, DRAW itd. imati dejstvo na taj ekran. To znači da možemo raditi i na ekranu koji se ne vidi. Pitaćete se da li to ima neke svrhe? Možemo crtati na tom ekranu i postaviti njegovu vidljivost tek kada je potrebno. Zajim crtamo na drugom koji je nevidljiv i sada postavimo njegovu vidljivost po navođenju postupak u ciklusu. Ovakvo nešto naravno animacijom i nije prekrasno jer smo imali priliku da probamo. Naime, uradili smo program koji crta kocku u nekoliko različitih položaja i u svakom ciklusu razmenjivaj ekrane. S obzirom na izuzetnu brzinu računara i nevidljivost samog iscrtavanja efekat rotacije kocke je slika realističan da smo se zapitali da li je to stvarno Basic?

Naredba KEY definiše funkcijske taste. Tasterima od F1 do F8 dodeljujemo tekst koji će prilikom sa njih biti ispisivan uz mogućnost automatskog generisanja ENTER-a (CHR\$ 13). Pri radu u Basic-u inicijalni sadržaj funkcijskih tastera ili definisan od strane korisnika ispisuje se u drug ekranu u vidu dve stupane linije.

## Prozori

Još je i ORAO imao neku vrstu prozora, ali su na IMPULS-u podržani pravi. Naime, na Orlu je mogao samo da se ograniči prikaz testa na prozornoj pravougaoj na ekranu. Naimezinio menjačiji veličina, položaj i sadržaj pravougaoj mogli su se simulirati pravi prozori ali se njihovim preklapanjem grubo poklopljeni sadržaj. U impuls je ugrađena softverska podrška koja omogućava normalno preklapanje prozora i na više nivoa (više od dva prozora jedan preko drugog) što možemo kontrolisati iz Basic-a naredbom WINDOW.

S obzirom na još nekoliko kilobajta prostora u ROM-u mogla su daljnja proširenja Basic-a i operativnog sistema.

## Benchmark testovi

Prema rezultatima benchmarks testova IMPULS 9010 spada u sam vrh osmoćih računara. Srednja vrednost testova je odmah iza vrednosti za BBC računara, a bolja od njemu vrlo sličnog ELECTRON-a!

## Proširenja

Osnovna konfiguracija zbog komfornejeg rada pruža mogućnost upotrebe

disk jedinice pa se uz IMPULS upotrebuje i višenamenska kartica na kojoj se nalazi proširenje memorije 256 Kb, disk interfejs i podrška kolor grafike.

Uz računara se isporučuju dve dvostrane disketne jedinice kapaciteta 640 Kb. Interfejs omogućava priključenje još dve jedinice istog kapaciteta. Koriste se dvostrane diskete sa dvostrukom gustinom upisa (DS/DD).

Proširenjem memorije za 256 Kb dobijamo mnogo novog prostora za rad, a do svih preklapljenih memorijskih blokova dolazimo vrlo jednostavno zahvaljujući Sistemu Menadžer-u. Kolor opcija proširuje ienako dobe grafike mogućnosti do zaista izduvajućih razmera. U rezoluciji od 640x400 piksela SVAKA TAČKA može biti u 8 boja što znači da je video memorija 3x32 Kb, a zahvaljujući proširenju memorije možemo raspoložati sa dve video memorijske banke po 95 Kb. Kada tome dodamo mogućnost upotrebe prozora i priključenja miša dolazimo do mogućnosti mnogo lažih računara.

Zeleni monitor uz računara takođe je proizvod PRL-a i prihvata visoku rezoluciju i 80 kolonki ispis tako da je prikaz na ekranu vrlo jasan. Štampač je već poznati P-80 koji omogućava više načina ispisivanja teksta, a poseduje i bit image opciju pa je moguće odštampati sliku sa ekrana.

U planu je da se u bliskoj budućnosti omogući priključenje dodatnog procesora, najverovatnije 65C02 ili nesmasnoćobno 65C816, koji je u ACORN-ovom COMMUNICATOR-u. To će bitno ubrzati računara jer će novi procesor biti oslobođen funkcija koje će u tom slučaju obavljati sadašnji 6502. A porod omobiti PIA čipa i CRT-a.

## I na kraju...

Do sada nismo imali priliku da u našem listu prikazemo računara ovakvih mogućnosti a da to bude u potpunosti domaći proizvod. Za sada ne znamo koliko će biti cena celiokupne konfiguracije, ali u svakom slučaju, IMPULS u ovom trenutku nema dostojnog protivnika u bojni naših proizvođača mikro-računara za pola kvadrantnog metra školske klupe.

Interesantan je i predlog varazindskih elektronika, odnosno njihova spremnost da proizvedu ovog računara u čiji su razvoj uložena prilična sredstva pod uslovom da drugi našim proizvođačima bez ikakve naknade, a sa tim cilju jedinstvenog računara u našim školama što će bitno smanjiti troškove izrade programske podrške. Računari drugih proizvođača mogu biti i porpano estetski različiti i sa drugim imenom jedino se naglašava programska kompatibilnost. Ako naša mikročauznika industrija prihvati ovaj poziv, prednosti uvođenja jedinstvenog računara u jugoslovenske škole vrlo brzo biće evidentne.

## LIČNA KARTA RAČUNARA IMPULS 9010

- procesor	6502 A na 2 MHz, mogućnost dodatnog 65C02 ili 65C816
- ROM	32 Kb, BOS/SM, Basic, DOS i Monitor
- RAM	64 Kb, proširenje 256 Kb
- tekst	25 redova po 80 karaktera
- grafika	640 x 200 omo-belo. Uz dodatnu karticu: 640 x 400 i svaka tačka u 8 boja. Možućnost preklapanja 3 video-memorijske banke.
- tastatura	84 tastera sa dvojevnim numeričkim (kursorim) setom i 10 funkcijskih tastera. YUASCI standard. Centronics, RS 232, kasetofon, dva džbojstva ili 640 Kb monitor. Uz dodatnu karticu i 2 disk drijva po milo.
- priključci	U standardnu konfiguraciju spadaju i zeleni monitor i štampač P-80

# Život posle smrti

**Pet meseci posle prodaje prava na proizvodnju i prodaju Spectruma Amstradu, Sir Clive Sinclair objašnjava kako i zašto je propao, i otkriva svoje planove za budućnost.**

**R**anije je Sir Clive branio svaki novi proizvod ili poslovnu odluku svoje firme. Sjeda je već spreman da prizna da je grešio. Stavio je Clive se potpuno promenio - otvoren je, pun entuzijazma, čak je spreman i da se nasmeje posle neke šaljive primedbe upućene na račun njegovih proizvoda. Pre se to nije dešavalo...

Nashe prvo pitanje odnosilo se na prodaju prava na Spectrum, Amstradu. Od ove prodaje Sinclair je dobio 5 miliona funti novca i još 7 miliona funti na mašinama, a govori se da je Amstrad već zaradio 6 miliona funti na Spectrumima. Evo šta Sinclair kaže o tome:

"Dogovor je pao kao sa neba, samo nekoliko nedelja pre aprilske objave. Osam nedelja ranije, kada smo lansirali Spectrum 128, uopšte nismo ni pomišljali na to. U pripremi je bio samo dogovor o novčanoj injekciji, koju je Amstrad trebalo da nam da". Što se tiče glavnina da je Sugar jeftino dobio kompaniju vrednu preko 100 miliona funti uopšte mi to nije važno. Ako Alan Sugar može da dobije pare za to, odlično, ali mi smo gubili mnogo novca, i mislim da to baš nije bilo pametno. Ipak Sugar je pametan momak i drago mi je što je on odlučio da kupi prava na Spectruma. On će to prodavati mnogo bolje nego mi."

Sledeće pitanje odnosilo se na QL-a, čija je propast iznenadila ne samo Sinclair Research nego i kompjuterske časopise uopšte:

"Mislim da je razvoj QL-a bio odličan korak, ali on nije uspeo jer je tržište bilo manje nego što smo očekivali, a imali smo i teškoća sa ROM-om na početku. Prvo je trebalo da izgradimo QL-a oko procesora Z-80, ali Nigel Seade i većina inženjera bili su za 68000. Nisam mogao da shvatim zašto bismo plaćali mnogo novca za taj čip, kada smo sve mogli da sve uradimo sa Z-80. Mislim da ništa što može 68000 nije neizvodljivo na Z-80. Naravno, 68000 je malo brži, ali je dovoljno pomenuti da su najbolji programeri za Spectrum daleko iznad kvaliteta QL-ovih programera. Kada danas razmišljamo o tome, uvidimo da uopšte nije bilo potrebe da idemo na tehnologiju 68000. U stvari nismo stvorili ništa što bi kupci mašine sa 68000 donelo neke prednosti."

O glasinama koje govore o novom QL-u sa ugrađenom disketnom jedinicom Sinclair kaže:



"Postojao je projekat izgradnje mašine QL-ovog tipa ali sa ugrađenom disk jedinicom. To ne bi bio QL, iako bi bio baziran na istim čipovima, a bio bi i mnogo skupiji. Što se tiče tih disketa, ja sam i dalje protiv njih, jer su glomazni, teški i troše mnogo električne energije. Neko poboljšanje vidim u CD Rom diskovima, ali na njih još uvek ne možete ništa zabeležiti, a i pristup informacijama je spor. Apsolutno podržavam mikro-drajveve i mislim da su oni najbolje rešenje."

O svom najboljem kompjuteru, Spectrumu, Sinclair kaže:

"Na početku smo razvijali kompjuter koji je prvenstveno trebalo da služi za učenje programiranja, a igre su bile u drugom planu. Kada se Spectrum pojavio na tržištu, softverske kuće su potpuno okrenule stvari i on je postao mašina za igranje. Ne mogu reći da sam razočaran zbog toga, ali nisam to baš tako želeo. Ipak bilo je zanimljivo baviti se igrama mada moja kompanija njih nije shvalila i ozbiljno. I ranije sam naglašavao važnost igara i zbog toga smo radili na projektovanju mašine za igranje. Mašina je imala kodirano ime LC3 i bila je veoma nalik Atarijevom VCS kompjuteru. Bio je to kolor kompjuter izgrađen od samo dva čipa i veoma jeftin. potpuno smo završili ceo projekat, ali smo ga na kraju napustili."

U isto vreme radili smo na Lokiji. To je trebalo da bude kompjuter kompatibilan Spectrumu, sa Amiginim mogućnostima i cenom nižom od 200 funti. Kada smo prodali Amstradu tehnologiju čipovi su bili skoro završeni, ali je trebalo još mnogo rada da bi ga

završili. Da smo uspeali da proizvedemo tu „Amigu“ imali bismo ogromnu prodaju. Ja baš nisam toliko uveren u to, jer bi postojala mogućnost da uleti u istu zamku kao QL. Još uvek se ne zna ko ima, a ko nema prava na LOKIJA, jer on je kompatibilan Spectrumu, što znači da mi ne možemo da ga proizvedemo, ali ima mnogo delova na koje Amstrad nema prava, tako da ga ni oni ne mogu proizvoditi. Lokijevi papiri su negde u zgradi Sinclair Researcha i od njega verovatno neće biti ništa."

Iz ovoga se može izvući zaključak da čak ni Sinclair ne zna za sve detalje prodaje, ali mu to uopšte ne smeta. Postavlja se pitanje šta je sa Pandorom, koja je trebalo da bude kompatibilna Spectrumu. Sinclair je i nju ponudio Amstradu:

"Trebalo je da pandora koristi Spectrumovu tehnologiju i tehnologiju pljosnatog ekrana, pa smo mislili da bi Amstrad mogao biti zainteresovan. Došli su, pogledali projekat, i na kraju ga odbili. To je zbog toga što Amstrad ne voli nove stvari. Njihov posao je da prodaju ono što je provereno i što je ispravno a naš je da probijamo granice tehnologije. To je riskantno, ali mi uživamo u tome. Tu sada postoji i problem sa Pandorom. Pošto su nas odbili, mi više ne smemo da koristimo Spectrumovu tehnologiju, što je u neku ruku dobro, jer smo do sada bili ograničeni na proizvodnju Spectrum kompatibilnih kompjutera: ista klopka kao ona u koju je upao IBM. Prodajom Spectrumove tehnologije ostohodeni smo, i možemo ponovo početi da mislimo. Što se tiče operativnog sistema, to će verovatno biti neki potpuno nov sistem, jer mi nikada nismo vladali da koristimo nešto već postojeće. Za sada još nemam plan, ali sa sigurnošću tvrdim da će biti potrab kompjuter, jer mislim da kompjuter vezan za sto ili kuhinju nije koristan."

Od Berklijusove Banke Sinclair je već dobio 2 miliona funti za novu firmu. Šta Sinclair kaže o „Anamarticu“

"Što se tiče Wafer-scale projekta on dobro napreduje. Već smo stvorili tehnologiju, i prvi smo ljudi na svetu koji poseduju Wafer čip koji mogu da pokažu. Zapanjujuće je koliko memorije može da ima Wafer čip. Prvi koji smo proizveli imao je pola megabajta. Uskoro ćemo biti u mogućnosti da smestimo 20 i više megabajta na isti čip. Anamartice čipove prodavati Sinclair Researchu, a oni će se ugrađivati u Pandoru. Prvi pločevi Wafer-scale projekta će se videti sledeće godine."

Poslednje pitanje je: „Da li je sada srećan?“ „Apsolutno! Znao, naš posao je u stvari pronalazanje i ako negde nema šta da se pronađe onda to radimo negde drugde. To se dešava sada. Mi nismo kao Amstrad. Verovatno ste primetili da je Spectrumu „prikačio“ kasetofon da bi se bolje prodavao."

Priredili: Predrag Bećirić  
Aleksandar Lazić  
Tanasije Kunjivčić

# Dirigent sa četiri palice

**Z80 CTC je naziv izveden od dve osnovne funkcije koje ovo kolo obavlja: brojanje spoljnih impulsa i merenje vremena brojanjem interno generisanih impulsa.**

Piše Voja Antonić

**C**TC je skraćenica od Counter-Timer Circuit, što znači brojačko-vremensko kolo. To je LSI kolo, projektovano specijalno za mikroprocesor Z80, tako da ga često možemo sreći u „real-time“ kontrolerima, koji su građeni sa ovim mikroprocesorom.

Čip je smešten u kućište sa 28 nožica (to je prikladna promena za one kojima pri razradi štampanih pločica smetaju „teška“ 40-pinska pakovanja ostalih LSI čipova), i u sebi sadrži četiri nezavisna kanala, od kojih se svaki zasebno može programirati tako da radi kao brojač ili tao tajmer.

Na slici vidimo izvodne kolo povezane najpre u funkcionalne grupe, a zatim fizički izgled kola sa nazivima nožica. Kao što smo dosad već više puta radili, objasnimo najpre funkciju svake nožice. Da bismo uštedeli nešto prostora, nećemo ponavljati objašnjenja za neke nožice koje smo već obradili u žurkom broju časopisa, kad smo govorili o Z80 PIO; to su, najpre, DATA linija D0 do D7, zatim izvodi CE, MI, IORQ, RD, IEL, IEO, INT i CLK. Za Z80 CTC će, dakle, važiti potpuno iste funkcije ovih nožica kao i za Z80 PIO; čak se i sa mikroprocesorom spajaju na isti način, pa će tako i objašnjenja načina organizovanja I/O mape i adresiranja čipa bilo obično ponavljane onoga što je već objavljeno. Jedina razlika je što su ulazi B/A SEL i C/D SEL ovde zamenjeni ulazima CS1 i CS2, tako da četiri mesta u memorijskoj mapi ovde zauzimaju četiri nezavisna kanala Č0, Č1, Č2 i Č3.

Objasnimo, dakle, funkcije izvoda specifičnih samo za ovaj čip:

**RESET** (Ulaz, aktivan nizak): Ima sličnu funkciju kao RESET ulaz mikroprocesora, pa se najčešće jednostavno spajaju zajedno; inače, kad je aktivan, zaustavlja brojanje i merenje vremena u sva četiri kanala, omogućavajući prekid, svi izlazi prelaze u neaktivno stanje a D0-D7 čak u stanje visoke impedancije.

CS0, CS1 (Chip Select 0,1): Ovi ulazi se najčešće spajaju sa adresnim linijama A0 i A1 mikroprocesora, i koriste se da adresiraju jedan od četiri kanala. Iz sledeće tabele ćemo videti da dvobitni binarni broj koji se kao dva logička nivoa dovodi na ove ulaze, predstavlja zapravo broj kanala:

Kanal	CS1	CS0
Ch 0	0	0
Ch 1	0	1
Ch 2	1	0
Ch 3	1	1

CLK/TRG0, CLK/TRG1, CLK/TRG2 i CLK/TRG3 (ulazi): „Clock“ (ne treba ga mešati sa CLK ulazom) je ulaz spoljnih impulsa kad je odgovarajući kanal programiran da radi u brojačkom režimu, a „Trigger“ je ulaz koji rastućom ili opadajućom ivicom (što se bira programski) inicira početak merenja vremena u tajmerskom režimu.

ZC/TO0, ZC/TO1 i ZC/TO2 (izlazi, aktivni visoki): Mada imamo četiri jednaka kanala, postoje samo tri ZC/TO izlaza, a razlog je vrlo banalan: na standardnom 28-pinskom kućištu nije bilo mesta za četvrti izlaz. Inače, i u brojačkom (gde ovaj izlaz ima naziv Zero Count, nulto odbrojavanje) i u tajmerskom režimu (ovde je naziv Time Out, isteklo vreme) ovaj izlaz postaje visok samo kad kanalni brojač poste smanjenja dostigne vrednost 0.

Izlazi ZC/TO i CLK/TRG mogu da posluže za kaskadno „nadovezivanje“ kanalnih brojača jedan na drugi, da bi se umesto 8-bitnih dobili 16-bitni ili još širi brojači.

## Brojački režim

Kao što smo već rekli, svaki kanal koji je programiran da radi u ovom režimu jednostavno broji impulse koji se dovode na CLK/TRG ulaz. Da li će se brojati rastuća (promena sa niskog na visoki logički nivo) ili opadajuća ivica impulsa, bira se programski. Brojanje se vrši unazad, započinjući od razine zadate vrednosti u opsegu od 1 do 256, koja je upisana u registar vremenske konstante, svaki put kad brojač stigne do vrednosti 0. Istovremeno, generiše se prekid (ako je programski omogućen) i na odgovarajućem ZC/TO izlazu se pojavljuje pozitivan impuls, u



trajanju jedne periode oscilatora (CLOCK ulaza).

Postoji ograničenje u pogledu učestanosti koja se dovodi na CLK/TRG ulaz u brojačkom režimu: širina jedne periode impulsa mora da bude bar dva puta veća od širine impulsa osnovnog oscilatora. Na primer, ako je učestanost oscilatora 4 MHz i taj signal se vodi na CLOCK ulaze mikroprocesora i CTC čipa, brojač neće pravilno raditi ako na CLK/TRG ulaz dovedemo učestanost višu od 2 MHz.

Trenutna vrednost brojača možemo u svaku doba očitati instrukcijom IN.

## Tajmerski režim

Ako smo kanal programirali da radi u tajmerskom režimu, on će odmeravati vremen-



sku konstantu tako što će brojiti impulse oscilatora, propuštene najpre kroz preskaler (debelič sa 16 ili 256, bira se programski). Brojanje se takođe vrši unazad, održanje zadate vrednosti, kao kod brojačkog režima. Izlaz ZC/TO postaje aktivan kad je vremenska konstanta upravo istekla, i istovremeno, ako je učeštanost oscilatora, recimo, 4 MHz, onda jedna perioda traje 250 nS, i tako će ukupna vremenska konstanta iznositi 38400 \* 250 nS = 9,6 μS. Ako smo programski omogućili prekid, on će biti generisan svakih 9,6 μS, ili približno 104 puta u sekundi.

U tajmerskom režimu moguće je programirati kanal tako da merenje vremena započinje odmah posle upisivanja vrednosti u registar vremenske konstante, ali je isto tako moguće da tajmer čeka startni impuls (pozitivan ili negativan, takođe se bira programski) koji treba dovesti na CLK/TRG ulaz. Ako u toku merenja vremena (kad brojčar radi) programski izmenimo vrednost registra vremenske konstante, brojčar će najpre zavrtiti ciklus brojanja unazad do nule po staroj vrednosti, i tek će u sledećem ciklusu važiti nova vrednost.

Treba napomenuti da ako u registar vremenske konstante upišemo vrednost 0, to praktično znači da smo uneli konstantu 256, jer je brojčar osmisljen. Isto važi i za brojački režim, zato je rečeno da je opseg brojanja od 1 do 256.

## Programiranje Z80 CTC

Čeo postupak programiranja svodi se na:

- upisivanje vrednosti u upravljačke registre kanala,
- upisivanje vrednosti u registre vremenskih konstanti, i
- postavljanje vektora za prekid (ovo se vrši samo za kanal 0 ali ipak važe različiti vektori za sva četiri kanala; o tome nešto kasnije).

U upravljački registar upisuje se jedan bajt, ali u njemu svaki bit ima specifično značenje. Pre nego što pređemo na objašnjenje svakog bita, pogledajmo najpre globalni izgled upravljačkog registra:

D0 Ovaj bit mora da bude „1“, jer je to znak da se radi o upravljačkom bajtu.

D1 Kad je ovaj bit „1“, kanal će trenutno obavštavati eventualno brojanje ili merenje vremena. Normalan rad će se nastaviti tek kad se upiše nova vrednost u registar vremenske konstante. Ako je D1=0, rad se normalno nastavlja. Setovanje ovog bita je korisno kao se feli individualno risetovanje jednog kanala, jer on ne utiče na rad preostala tri kanala.

D2 Ako ne želimo da menjamo ranije upi-

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
INT	REŽIM	PRESKALER	CLK/TRG	TAJMER	VREM. KONST.	RESET	VRSTA PORUKE
0=DI 1=EI	0=tajmer 1=brojač	0=16 1=256	0=┌ 1=└	0=auto st. 1=cikl/trg start	0=bez VK 1=VK sledi	0=normal 1=reset	0=vektor 1=komanda

samo tajmer

samo tajmer

samo vremensku konstantu, ovde ćemo upisati „0“. Ako ipak upišemo „1“, sledeći bajt koji upisujemo u taj kanal biće primljen kao nova vremenska konstanta.

D3 Ovaj bit je značajan samo u tajmerskom režimu, dok se u brojačkom ignorise. Ako je D3=1, merenje vremena će otpočeti tek kad se pojavi odgovarajući impuls na CLK/TRG ulazu, a ako je D3=0, rad tajmera započinje odmah posle upisivanja vremenske konstante, bez čekanja spoljnog impulsa.

D4 U brojačkom režimu, ovaj bit određuje da li se smanjenje brojača nastupiti pri pojavi rasta (D4=1) ili opadajuće (D4=0) ivice na ulazu CLK/TRG. U tajmerskom režimu, ako je prethodni bit setovan (D3=1), bit D4 određuje da li merenje vremena započinje od rasta (D4=1) ili opadajuće (D4=0) ivice na istom ulazu.

D5 Isto kao i D3, i D5 je značajan samo u tajmerskom režimu. On određuje faktor deljenja preskalera. Ako je D5=0, učeštanost oscilatora će biti podeljena sa 16 pre nego što se dovede na ulaz brojčara, a ako je D5=1, faktor deljenja preskalera će biti 256. U brojačkom režimu nema preskalera, pa se stanje ovog bita ignorise.

D6 Ovaj bit je odlučujući za režim rada: D6=0 bira tajmerski režim, a D6=1 brojački režim.

D7 Ovo je, praktično, interapt flip-flop. Ako je D7=0, prekid je onemogućen, a ako je D7=1, prekid će nastupiti svaki put kad brojčar dostigne vrednost 0.

U registar vremenske konstante vrednost se upisuje samo ako je prethodilo upisivanje vrednosti u upravljački registar, sa setovanim bitom D2. Format bajta vremenske konstante je jednostavan:

Kao što je već rečeno, ako se ovde upiše vrednost 0, to praktično znači da vrednost konstante iznosi 256.

Vektor prekida normalno se upisuje samo jednom, u toku postupka inicijalizacije. Njime se određuje gde su u programu smeštene ulazne adrese potprograma koji će biti izvršeni kad se steknu uslovi za prekid na nekom od kanala CTC kola, naravno ako je prekid dozvoljen u CTC kolu (bit 7 upravljačkog registra) i u mikroprocesoru (instrukcije EI i DI).

Vektor prekida upisuje se samo u kanal 0. Pri tome bitovi vektora D0, D1 i D2 moraju da budu nule, jer je D0=0 znak da se radi o vektoru prekida, a u bitove D2 i D1 svakog kanala posebno CTC će automatski upisati vrednosti 00, 01, 10 i 11, tako da će svaki kanal imati svoj zaseban vektor. Na primer, ako smo u registar vektora prekida upisali

vrednost 01101000 (68H), onda će svaki kanal dobiti sledeći vektor:

kanal	vektor	hex
Ch 0	01101000	68H
Ch 1	01101010	6AH
Ch 2	01101100	6EH
Ch 3	01101110	6FH

U kolu Z80 CTC, prilikom istovremenog generisanja prekida na više kanala, kanal 0 ima najviši prioritet, a kanal 3 najniži. O organizovanju liste prioriteta pri povezivanju više periferijskih kola, pisano je u članku o kolu Z80 PIO, tako da to ovde nećemo ponavljati.

## Kratka pregled ostalih periferijskih kola

U familiji Z80 postoji još nekoliko periferijskih kola, koja nećemo obrađivati, jer se sreću samo u složenijim sistemima, a neka od njih (posebno SIO) su vrlo složena i za opisivanje i za rad. Ove ćemo ih samo nabrojati, a u specijalizovanoj literaturi je moguće pronaći podatke za svako od njih.

Z80 DMA (Direct Memory Access, direktan pristup memoriji) omogućava vrlo brzu komunikaciju između memorije i periferija, zaobilazeći mikroprocesor, kao i transfer većih blokova memorije ili traganje za određenim bajtom u memoriji. Prilikom operacija sa velikim blokovima podataka, jedina prednost upotrebe kola DMA u odnosu na softversku obradu mikroprocesorom je znatno manji gubitak vremena.

Z80 SIO (Serial Input-Output, serijski ulaz-izlaz) služi za komunikaciju „na daljinu“, recimo posredstvom RS 232 lokalne mreže ili pomoću modema.

Z80 DART (Dual Asynchronous Receiver-transmitter, dvostruki asinhroni prijemnik-predajnik) je preteča kola Z80 SIO, sa nešto skromnijim mogućnostima.

## Šta dalje?

Posle skoro dve godine, završili smo veliki posao obrađivanja teorije rada digitalnih sklopova, kao i jednog mikroprocesora i nekih periferijskih čipova. Ako ste dovede prilično seriju, položili ste ispit strpljenja i motivacije (koji uvek idu zajedno), i sada vas, umesto supvarne teorije i beskrajnih nabiranja, očekuju konkretni primeri i sklopovi za samogradnju. Samo još u sledećem broju će ova serija nositi naziv „Z80 u vašim rukama“, jer ćemo kroz jedan vrlo jednostavan primer naslikati neke probleme koji na otkazuju u poslu proletovanja mikroprocesorskih sklopova. Posle toga, znači od novembarskog broja, ova serija će promeniti ime (ali ne i autora), i baviće se isključivo samograditeljskim poduhvatima, sa originalnim konstrukcijama.

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
VK7	VK6	VK5	VK4	VK3	VK2	VK1	VK0

# QL Centroniks interfejs

*QL je pravi primer računara koji je „propao“ i pre nego je uključen u struju. Od njega se toliko očekivalo tako da sve ono novo i dobro u njemu nije bilo dovoljno da bi ga programeri prihvatili.*

Napokon posle drastičnog pada cene o njemu se počelo malo više govoriti ali tada je već sve bilo kasno. Kao što ga nisu prihvatile velike softverske firme tako se za njega nisu zainteresovale i radionice za izradu hardverskih dodataka, tako da je za njega zaista teško našli neki kvalitetniji hardver po prihvatljivoj ceni.

Jedna od boljih osobina QL-a je njegova izvanredna grafika i mnogi ga baš i koriste za prikazivanje raznih grafikona i crteža, naravno problem se javlja onda kada to treba odštampati na printeru. Tu dolazimo do prvog QL-ovog nedostatka jer QL nema paralelni centroniks priključak. Kod QL-a komunikacija računar printer odvija se preko jednog od dva serijska porta koji se nalaze sa zadnje strane računara i nazivaju se SER 1 i SER 2. Sama skraćena SER kaže nam da se radi o serijskim komunikacionim portovima tako da je neophodan odgovarajući interfejs ako želimo da na QL priključimo printer sa paralelnim ulazom. Pošto su takvi interfejsi dosta skupi (preko pet starih miliona pa i više) Svet kompjutera se odlučio da vam pomogne da sami uradite paralelni interfejs i to veoma jeftino sa minimalnom količinom materijala.

## Spisak materijala

T1	.....	BC 108
T2	.....	BC 108
IC1	.....	NE 556
IC2	.....	74 LS 164
D1	.....	BZX61C3V5
D2	.....	1N4148
D3	.....	BZX61C5V1
C1	.....	12 nF
C2	.....	100 nF
C3	.....	3,3 nF
C4	.....	100 nF
C5	.....	36 nF
C6	.....	100 nF
C7	.....	33 nF
R1	.....	1 K
R2	.....	200 K
R3	.....	30 K
R4	.....	120 K
R5	.....	120 K
R6	.....	120 K
R7	.....	120 K
R8	.....	10 K
R9	.....	120 K
P1 trimmer	.....	47 K
P2 trimmer	.....	47 K

36 pin printer konektor  
6 pin QL (PTT) konektor

## GRADNJA

O samoj gradnji nema mnogo toga da se kaže jer se radi o zaista jednostavnom elektronskom sklopu. Kada prikupite sve elemente i zalemit ih na štampanu pločicu najteže će biti podešavanje trimera, koje je dosta kritično. trimere ćete najlakše podešati eksperimentalno na taj način što ćete štampajući neki kratki tekst pomerati tri-

mere malo po malo dok ne dobijete korektno odštampan tekst na printeru. Za one koji su opremljeni sa osciloskopom i digitalnim impuls metrima, treba reći da se potencijometar P2 podešava tako da frekvencija oscilatora B bude 9500 Hz. Trimer P1 određuje širinu impulsa monostabilnog multi-vibratora A na 1,146 msec. Štampanu pločicu treba zalemiti direktno za 36-to pinski konektor i to počev od pina 1 gledajući sleva udesno a pinove 19 do 30 i pin 33 treba spojiti sa masom na štampanoj vezi. Prva nožica na integralnom kolu obeležena je kvadratnom rupicom.



## TEST

Prvo isključite napajanje na QL-u pa tek onda priključite interfejs na serijski port SER 1. Odmah treba reći da je interfejs napravljen tako da može da radi samo sa serijskim portom SER 1. Kada ste proverili da je priključenje dleka izvršeno korektno, možete QL uključiti u struju. Da biste testirali ispravnost interfejsa napišite kratak BASIC program  
10 OPEN #1, SER 1  
20 PRINT #1, „test“  
30 CLOSE #1


Ako je sve ispravno na printeru će biti odštampano test a ukoliko trimeri nisu pravilno podešeni dobićemo na printeru neki niz slučajnih karaktera što je znak da ih treba bolje podešiti. Kada koristite komercijalni softver, treba selektovati normalni serijski print mod. Takođe, treba biti siguran da ste selektovali SER 1 i opciju: 9600 baud rate, even parity, 1 star bit, 1 stop bit - ovo je ujedno i normalna opcija koja se postavlja inicijalizacijom sistema prilikom uključanja QL-a.

Dragoslav Jovanović

posled sa strane štampa



ŠEMA QL  
SERIJSKI INTERFEJS



ŠEMA QL  
SERIJSKI INTERFEJS


# Mreže - komunikacija

Piše Momir Popović

**P**oslovna primena personalnih računara u Jugoslaviji raste iz dana u dan. Ono „čuveno“ pitanje DA LI nabaviti personalni računar zamenjuje se pitanjem KAKO ga nabaviti? Veoma nas raduje činjenica da smo u mogućnosti pisati o novostima sa jugoslovenskog tržišta, za razliku od ranijeg vremena kada smo se morali zadovoljavati novostima sa svetskog tržišta. Istini na volju to je besto delovalo samo kao pokušaj da vas informišemo šta se dešava u svetu, a sa pritajenom setom da toga kod nas neće biti još za dugo vreme. Međutim, raduje nas da u svakom broju možemo da vam pružimo i lepe vesti iz ovog našeg podneblja. Ovog puta ćemo vam prikazati šta novo nudi CONTAL u saradnji sa ELEKTRONIKA INŽINJERINGOM iz Beograda. Kao što verovatno već znate iz ranijih brojeva CQNTAL prodaje personalne računare ELING PC XT potpuno kompatibilne sa IBM PC XT računarima za oko 25% u odnosu na standardni IBM PC XT. Shvativši na vreme da računare prodaju programi i posebne mogućnosti CONTAL okuplja oko sebe sve one ljude koji mogu u tom pogledu maksimalno da iskoriste ELING PC XT i pruže našem tržištu programe „krojene“ za naše udove. U prošlim brojevima pisali smo o EPIKAS-u, kao integrisanom paketu u oblasti materijalno-finansijskog poslovanja, pa o TROLIST-u kao inženjerskom paketu programa za izračunavanje parametara statičkih konstrukcija u ravni i prostoru. (U ovom broju prikazujemo programski paket SKOK - Statistička Kontrola Kvaliteta).

## ELING-NET MREŽA

Za ovu priliku ostavili smo da vam predstavimo najnovije dostignuće iz CONTALA, a to je ELING-NET MREŽA. Iskustvo pokazuje da naše radne organizacije, uglavnom, kreću sa nabavkom jednog personalnog računara sa potrebnim programima. Vrlo brzo računara u eksploataciji pokazuje svoje mogućnosti i tada se kreće u nabavku novih računara. Prvo pitanje koje svi postavljaju (bez obzira na svoje „komputersko znanje“) jeste: Kako da povećamo računanje koje imamo? To tako jednostavno pitanje ima mnogo odgovora i mnogo nepoznanica. Pitanje lokalnih mreža (LAN- Local Area Network) je oblast u kojoj vode rat i najveće svetske firme. Personalni računari upravu u oblasti komunikacija vode bespoštednu borbu sa velikim kompjuterskim sistemima i njihovim terminalnim mrežama. Odgovora šta je bolje nema jer on zavisi pre svega od potreba i nivoa obrade podataka. Na neki način bi se moglo reći, da od nekog trenutka kada LAN prestane da zadovoljava željene performanse obrade podataka, na putu ste nabavke velikog sistema. U svetu je danas razvijeno niz tipova lo-



kalnih mreža. Teoretska rasprava o njihovim osobinama i razlikama zahteva mnogo prostora i to je tematika o kojoj ćemo svakako pisati.

S obzirom da veliki broj korisnika i potencijalnih kupaca u našim uslovima u potpunosti može zadovoljiti svoje potrebe za obradom podataka kroz neku od lokalnih mreža sa nekoliko personalnih računara, stručnjaci iz ELEKTRONIKE INŽINJERINGA su pripremili ELING-NET mrežu za ELING PC XT računare.

Odluka o tipu mreže i njenim performansama nije bila laka. Samo tehničko izvođenje mreže može biti i jako skupo i jako komplikovano. Sa velikim interesovanjem prisustvovali smo demonstriranju rada ove mreže u prostorijama CONTALA. Šest sati, koliko je trajala prezentacija, proteklo je u tren oka. Bilo je uživanje raditi na nekoliko povezanih PC računara i koristiti sve potrebne resurse koji se nalaze fizički dislocirani od vas. Na početku ćemo dati neke opšte karakteristike ELING-NET mreže.

## TEHNIČKI DETALJI

Da biste povezali više PC računara u ELING-NET lokalnu mrežu od hardvera potrebni su sledeći elementi:

- Kartica koja se ubacuje u jedan od osam standardnih priključaka (slotova) u vašem ELING PC XT računaru ili nekom drugom IBM kompatibilnom računaru.

- Oklopljeni kabl sa jednim parom provodnika (kabl koji se bez problema nabavlja kod nas)

- Razdelnik za spajanje na kabl (takode naš proizvod)

Samo montiranje mreže krajnje je jednostavno, tako da se vaši personalni računari mogu povezati u mrežu u maksimalno kratkom vremenu.

Mreža je takozvanog „bus“ oblika, kod kojeg se svi priključci granaju sa glavnog kabla, pa su svi signali dostupni na svakom čvoru u mreži. Maksimalno rastojanje između dva krajnja čvora u mreži je 300 metara.

# računarske budućnosti

Mada to rastojanje može biti i do 1500 metara, što poskupljuje njenu izvedbu.

Protokol prenosa podataka kod ELING-NET-a je CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance). Po ovom protokolu svaka radna stanica u mreži pre slanja podataka proverava da neka druga stanica trenutno ne šalje podatke i podatke šalje tak kada u mreži nema signala, ponavljajući slanje podataka ukoliko izostane potvrda o uspešnom prijemu podataka. Brzina prenosa podataka kroz mrežu je oko milion bita u sekundi.

Svakako vas interesuje koliko maksimalno računara možete povezati u mrežu? Teoretski to je 255 komada, mada mislimo da će u praksi biti najčešći slučaj od par PC računara pa do nekoliko desetina. ELING-NET obezbeđuje uslove za formiranje baze podataka i brz pristup u bazu podataka sa svake od radnih stanica, zajedničko korišćenje štampača i drugih perifernih jedinica, kao i razmenu poruka između radnih stanica.

Za konfigurisanje mreže ELING-NET i ugrađivanje njome korisniku stoji na raspolaganju niz programskih funkcija:

- prikazivanje radne stanice
  - prikaz statusa mreže
  - definisanje statusa perifernih jedinica
  - dodela perifernih jedinica radnim stanicama
  - odvajanje radne stanice
- ELING-NET je u potpunosti transparentan u odnosu na operativni sistem MS-DOS verzija 3.10 koji se isporučuje uz ELING PC/XT, uz poznata ograničenja koja ima sam MS-DOS u uslovima rada u mreži.

## KONFIGURISANJE MREŽE

Da bismo stvar malo pojednostavili za one kojima je komunikacija računarima slabija strana pokušaćemo da opišemo postupak formiranja ELING-NET lokalne mreže i rad sa njom.

Pretpostavimo da imate bar 3 ELING PC XT računara (ili kompatibilne). Neka je jedan od računara ima dva floppy diska, jedan disk od recimo 20 MB i štampač, a ostala dva mogu imati (a ne moraju) po dva floppy diska. Sva tri računara nalaze se u raznim sobama. Da biste ih povezali u ELING-NET mrežu potrebno je u svaki računari ugraditi pomenutu karticu i jednostavno ih povezati opisanim kablom. Po startovanju svakog od računara potrebno je proći kroz program koji se isporučuje uz mrežu i koji omogućuje prethodno pobražane aktivnosti.

U mrežu mogu postojati tzv. globalni i lokalni resursi. Jednostavno rečeno, hard disk, floppy disk ili štampač koji ima globalni status postaje dostupan bilo kojoj radnoj stanici (računaru). Međutim, niko vam ne brani da neki disk ili štampač ostane lokalnog karaktera i da se on može koristiti samo sa

jedne radne stanice. Kada definišete status svih diskova i štampača u mreži, tu definiciju kasnije pozivate kroz AUTOEXEC program koji se startuje na uključivanje radne stanice. Status resursa u mreži može se menjati po želji. Kroz AUTOEXEC program, možete prozvati i izvršenje programa koji se nalazi na bilo kojem globalnom resursu, tako da operater koji ubacuje određene podatke ili ih ažurira ne mora uopšte znati gde se program fizički nalazi kao ni odgovarajuće datoteke.

S obzirom da radne stanice u mreži nisu „glupi“ terminali, već imaju sopstveni memoriju i operativni sistem, moguće je izvršenje jednog istog programa koji se nalazi na jednom od globalnih resursa sa više radnih stanica. Drugim rečima, ako koristite EPIKAS u mreži, nije potrebno imati kopije ovog programa na svakoj radnoj stanici (čemu onda mreža), već svaka radna stanica koristi program sa jednog od globalnih resursa, prepisuje ga u svoju memoriju i tada izvršava nezavisno od druge stanice. Normalno, da za vreme dok ažurirate neku od datoteka drugi korisnik neće moći da je koristi, ali to je sada samo pitanje vremena i organizacije rada, a ne mreže. Međutim, ako se vrši istovremeni upis podataka u jednu datoteku u više radnih stanica, tada nema nikakvih zastoja u vremenu. Potrebno je ipak napomenuti da programi koji se pišu za korišćenje u mreži moraju i podržavati rad mreže. Zato je potrebno u određenim programima koji su već napisani za rad na jednom računaru izvršiti određene korekcije ili ga jednostavno kompajlirati sa novom verzijom kompajlera koji podržava rad u mreži. U pisanju novih programa treba voditi računa o referisanju na resurse kao što su diskovi i štampači.

Treba napomenuti da ELING-NET mreža dozvoljava postojanje maksimalno 24 globalna diska i 4 globalna štampača, što je za većinu aplikacija više nego dovoljno.

Naš primer mreže, posle konfigurisanja funkcioniše besprekorno, u šta smo se i sami uverili. Globalni resursi mreže dobijaju nazive od A-Z, a svaka radna stanica može imati i neko logičko ime. Moguće je i slanje poruke nekoj radnoj stanici u mreži ili svima odjedanput (zahtev za prekid rada ili naročitošni poziv na kafu operateru sa druge radne stanice).

Veoma je bitno napomenuti još jedan važan detalj. Sve radne stanice u ELING-NET mreži imaju ravnopravan status i nije potrebno imati tzv. SERVERE ili opsluživače mreže, kao što je to slučaj u nekim mrežama. Time se znatno snižava cena mreže i povećava njena fleksibilnost. U krajnjoj liniji možete imati jednu radnu stanicu bez ijednog diska ili štampača, sa koje će se samo unositi podaci (na ulazu u skladište i sl.). Na taj način možete maksimalno optimizirati svoju mrežu i uštedeti na nepotrebnim skupim diskovima ili štampačima.

## ZAŠTITA U RADU

Rad u mreži povlači potrebu za određenim zaštitama. Jednostavno želite da određena radna stanica ima pristupa određenim resursima, ali da nema pravo upisa podataka na te resurse. Primera radi, imate jednu radnu stanicu u svoem izložbenom salonu robe, gde prodavac može tražiti podatke da li odgovarajuće robe ima na skladištu ili ne, kao i podatke o ceni, vremenu isporuke i sl... ali da nema pravo promene podataka itd.

Moguće je postaviti i niz ostalih zaštita, što sve zavisi od nivoa razgranatosti mreže i nivoa obaveznosti onih koji rade u mreži.

## ZAKLJUČAK

Šta na kraju reći nego da mreža o kojoj smo pisali uvodi personalne računare na jedan kvalitativno viši nivo upotrebe. ELING-NET lokalna mreža omogućuje vam da uz minimalna ulaganja dobijete maksimalnu konfiguraciju povezanih PC računara za svoju radnu organizaciju. Kao što je poznato, hard diskovi, ploteri i štampači su najskuplji elementi računara. Do sada je bilo potrebno za svaki od računara koji se kupi nabavljati i neki od ovih skupih uređaja. Uz ELING-NET mrežu možete najskuplje uređaje kupiti u odgovarajućoj meri, a učiniti ih dostupnim svim korisnicima mreže. Kasnije, po potrebi se mogu nabavljati i dodatni elementi koji se jednostavno ugrađuju u mrežu. S druge strane omogućuje je rad u realnom vremenu, pa promena odgovarajućih podataka postaje dostupna svakom članu mreže, a ne kao ranije, kada smo morali stalno prenositi diskete i ažurirati svoja stanja.

Zatim, moguće je konfigurirati krajnje jeftine radne stanice samo za ulaz podataka ili neku drugu svrhu, koje neće imati potrebu za posedovanjem nekog od diskova ili štampača. Ova mogućnost otvara široku primenu PC računara u školstvu. Do sada su PC računari bili preskupi za škole, ali u mreži mogu konkurirati u ceni i mnogo jeftinijim osmootbinim mašinama sa daleko manjim mogućnostima. Zamislite učionicu u školi koja bi imala 15-ak računara u mreži, a samo jedan ili dva hard diska, 1 štampač i par floppy diskova. Učenicima li studenti bi mogli izvoditi praksu u primeni svih programskih jezika (a ne samo BASIC-a), i stičući osećaj rada sa „pravim“ računarom za razliku od mnogih „igračaka“. Cena ovako konfigurisanog sistema sigurno bi bila konkurentna mnogim nametnutim rešenjima, a korist bi bila višestruka.

ELING-NET lokalna mreža PC računara uvodi GONTAL i ELEKTRONIKU INŽINJERING u red najatraktivnijih ponuđača PC računara na našem tržištu i Svet kompjutera želi da ova mreža što pre zaživi u našim mnogim radnim organizacijama čime bi se za korak približili daleko odmakloj Evropi.

# Skok za kontrolu kvaliteta

Piše Momir Popović

**B**itka za što bolje poslovanje i uspeh na tržištu sve više i više zavisi od ponudnog kvaliteta. Masovna proizvodnja nametnula je i nove metode merenja kvaliteta. Obzirom da nismo u mogućnosti vršiti 100 posto kontrolu, kao i uvek u pomoć priskače statistika i teorija verovatnoće. S druge strane vremenska trka i rokovi uslovljavaju i promenu računara u merenje kvaliteta. Primera radi, ako u toku dana primarne veliku količinu robe za svoje skladište po ugovorenom kvalitetu, imaćete korak prednosti, ako ste u stanju da u roku od sat ili malo više vremena izvršite merenje uzoraka i potpunu statističku kontrolu. Tada ste u stanju da ODMAH ili primite robu ili je vratite isporučiocu. Primera je mnogo, a pogotovu u proizvodnji gde se radi na normu i gde je potrebno u toku dana utvrditi za svakog radnika slika njegove serije i odrediti kvalitet. Obzirom na ova dva velika primena, CONTAL je odlučio da u svoju biblioteku programa uvrsti i program SKOK (Statistička Kontrola Kvaliteta). Program je pripremljen za ELING PC XT, IBM kompatibilne računare, kao i za APPLE II, IIc i IIe.

Kvalitet se može definisati na vrlo različite načine i zavisnosti od toga čiji kvalitet definišemo i ocenjujemo i od stanovišta sa kojih tom prilikom polazimo. Proizvod ili usluga su kvalitetni ako odgovaraju zahtevima funkcionisanja, veka trajanja i spoljnog izgleda. Pošto nas ovdje najviše zanima kvalitet sirovina, materijala i proizvoda, onda se kvalitet može definisati kao niz zahtevanih karakteristika propisanih određenim standardima, dokumentacijom ili drugim zahtevima koje ta sirovina, materijal ili proizvod mora da poseduju kako bi zadovoljili uslove da se obrade, proizvedu ili eksploatiraju. Kada se govori o kvalitetu proizvoda, podrazumeva se njegov kvalitet u toku tehnološkog procesa proizvodnje, u trenutku dolaska na tržište i u toku njegovog veka eksploatacije. Na osnovu toga se može upotrebno govoriti o:

- ULAZNOJ KONTROLI, odnosno kontroli kvaliteta prilikom nabavke sirovina i materijala koji ulaze u neki tehnološki proces ili kontroli kvaliteta prilikom nabavke gotovih proizvoda namenjenih tržištu ili ugradnji u neki složeniji proizvod

- KONTROLI TEHNOLOŠKOG PROCESA, odnosno kontroli kvaliteta proizvoda u pojedinim fazama izrade


- KONTROLI KVALITETA GOTOVOG PROIZVODA, nakon njegove finalizacije, odnosno u toku eksploatacionog veka

Kontrola kvaliteta postoji otkad postoji i proizvodnja. Serijska i masovna proizvodnja nametnula se potrebu za statističkom kontrolom kvaliteta. U uslovima ogromnih serija, nemoguće je pregledati sve proizvode, pa je potrebno izabrati reprezentativni uzorak u odnosu na kojeg se vrši kompletna kontrola i donosi odluka da li se serija usvaja ili ne.

U okviru statistike razvila se posebna disciplina Statistička kontrola kvaliteta. Razvijeno je niz metoda od načina uzimanja uzoraka za svaki tip sirovina, materijala i proizvoda, testiranja reprezentativnosti uzorka, same kontrole i testiranja da li se serija usvaja ili ne.

Pobrojaćemo neke od metoda koje koristimo u statističkoj kontroli kvaliteta; a koje podržava programski paket SKOK koji nudi CONTAL.

- RASPORED FREKVENCIJA: pokazuje koliko se puta neka vrednost posmatrane karakteristike pojavljuje u kontrolisanoj masi, na osnovu čega možemo pretpostaviti njenu učestanost u ukupnoj masi.



- KONTROLNE KARTE: daju prikaz toga sprovedene kontrole (vidi slike) i položaj posmatrane karakteristike kvaliteta u odnosu na unapred određene granice tolerancije ili granice poverenja. Analizom položaja posmatrane karakteristike u odnosu na prirodne kontrolne granice, dobija se slika o stabilnosti procesa. Mora se napomenuti da ocenu o stabilnosti procesa, ne smemo donositi samo na osnovu kontrolnih karti, već poljuže i dodatne metode testiranja, ali o tome drugi put. Numeričke karakteristike se prate sledećim kontrolnim kartama:

- Kartom srednjih vrednosti (X-karta)
- Kartom raspona mera (R-karta)
- Kartom standardne devijacije (S-karta)

Pobrojane karte mogu se međusobno kombinovati, pa se dobijaju karte sa mnogo boljim informacijama, kao što su karte prikazane na slikama:

- Karta srednjih vrednosti i raspona (XR-karta)
- Karta srednjih vrednosti i standardne devijacije (XS-karta)

Opisne ili atributivne ocene takode se mogu pratiti preko odgovarajućih karti:

- Kartom proporcija loših proizvoda (P-karta)
- Kartom broja loših proizvoda (M-karta)
- Kartom broja grešaka po jedinici proizvoda (J-karta)
- Kartom broja grešaka (C-karta)

Detaljni opis svih pobrojanih karti odveo bi nas u drugu tehničku oblast od one kojom se bavi Svet kompjutera. Za one koji se bave kontrolom kvaliteta ovo je dovoljno informacija o tome koje sve metode možete koristiti pomoću programskog paketa SKOK.

Programski paket SKOK za statističku kontrolu kvaliteta jeste integrisani zbir programa koji obuhvata sledeće grupe funkcija:

- Osnovne funkcije koje omogućavaju rad sa programom i računaram

Sporadne funkcije manipulisanja podacima i međumjima na kojima se podaci nalaze, odnosno funkcije koje olakšavaju rad sa programom i računaram

Autori programa maksimalno su se trudili da program učine što lakšim za primenu. I stvarno, korisnik nema potrebu za bilo kakvim „kompjuterskim“ znanjem (šom elementarnog, da uključi računar, zovne program i ubaci disketu - ako nemate hard disk). Vzučina i ergonomska rešenja programa za svaku su pobavu jer se pretpostavlja da će podatke ubacivati osobe koje ne moraju imati prethodnih predznajanja i iskustava u radu sa računaram.

U program su ugrađeni svi potrebni zahtevi i sigurnosni elementi, tako da obezbeđuju visok nivo integriteta podataka. menjanje, dodavanje ili brisanje podataka (što je čest slučaj), izvodi se krajnje jednostavno. Program je korisnički orijentisan, što znači da operatera stalno vodi pomoću raznih menija i poruka na ekranu.

Na zahtev korisnika paket se može opremiti opcionom mogućnošću izbora jezika na kojem će se komunicirati sa programom, odnosno na kojem će se ispisivati sve poruke. Trenutno se raspolaze sa sledećim jezicima: srpskohrvatski, slovenački, mađarski, engleski i nemački jezik, a moguće je pripremiti i lo koji drug jezik uz pomoć latiničnih pisama. Ovo nije uzrujan, samo zbog mogućnosti prodaje programa na inostrano tržište (zašto da ne), već zbog čestih zahteva da se uz robu prikaže i deklaracija o kontroli kvaliteta. Ako robu prodajete u Nemačkoj logičnije je da deklaracija o kontroli ide na nemačkom jeziku.

Nakon rada i testiranja programa SKOK u proizvodnja CONTALA u Beogradu, znasta možemo da ga preporučimo svima koji rade u statističkoj kontroli kvaliteta, a poseduju pomenute računare. Ako ih nemaju, mislimo da je krajnje vreme da ih nabave, jer se mogu isplatiti samo uštedama koje donosi primena SKOK-a, a da ne govorimo i o ostalim primenama. Ukratko SKOK nosi najbolje ocene u delu same statističke obrade, prikaza rezultata, ergonomije i lakode u radu. Autori obećavaju da će uskoro SKOK biti opremljen i dodatnim metodama vezanim za testiranje hipoteza o reprezentativnosti uzoraka, kao i hipoteza o usvajanju ili odbacivanju nje.

# Atari ne miruje!

**Od prošlog leta Atari ne prestaje da nas bombarduje novim modelima, podmodelima i raznim varijantama računara iz ST serije. Sve to začinjava novim potezima na području cena, što još više uzburkava „nemirne vode“ kompjuterskog tržišta.**

Uz ove računare sa 1024K, odnosno 512K RAM-a, sleduje miš i softverski komplet na disketama 3,5 inča. Više nije novost, ali je velika stvar, da su i TOS operativni sistem i GEM grafički paket u ROM čipu od 192 kilobajta, i mogu se kreirati odmah po uključivanju računara.

Trenutno, u Engleskoj se ograničene količine modela 520ST, sa monohromatskim monitorom i disk-drajvom od pola megabajta, mogu dobiti za samo 520 funti. Vent i nije tako beznačajna ako se uzme u obzir da su i ove TOS i GEM u ROM-u od 192 kilobajta, ali pošaljite i proverite telefonom da li već nije kasno.

Govoreći o Atariju moramo pomeniti i Atarijev top-model 1040ST-F, sa

poslovnim potezima Atarija, može se pretpostaviti da ćemo za neki mesec a izluzima Evrope videti Atarijev model 1040ST-F-M ili nešto slično.

Kad već spominjemo model 1040ST-F, moraćemo malo da razočarano korisnike većih ambicija i kompjuterske šminkere, jer se na njega može priključiti samo još jedan spojni disk-drajv od 3,5 inča, kapaciteta jedan megabajt. Međutim za stetu im ipak ostaje ST hard-disk od 5 i 1/4 inča, kapaciteta dvadeset megabajta, sa brzinom prenosa od 1,33 megabajta u sekundi. Za hard-disk kontrolori se treba da brinu, već je ugrađen u Atari 1040ST-F. Naravno, ovo važi za one koji su od sredine juna spremili 738 funti.

Atari ST, koji nam i bio pod rukom našli smo preko deset tekst-procesora sa cenom od 40 pa do 400 funti. I programski jezici takođe ulaze u sve oštriji konkurenciji. Već se može nabaviti nekoliko različitih varijanti jezika, C-kompajlera, forta, paskala, aser/biera, itd. Stvar u tom domenu već postaje očajljiva jer više softverskih firmi nudi svoje varijante cobola i fortran. Jeste da su njihove cene i 260 funti, ali to sa već svaki za profesionalce. Kopija poznatog programa Lotus 1-2-3, pod nazivom VIP profesional košta vas 169 funti. Naravno, se zaboravite, Lotus 1-2-3 za IBM PC/XT košta više nego dvostruko, 395 funti. Ko zaključiti da su je Lotus 1-2-3 nepohodan, a još uvek nema neko nalik IBM PC-u, verovatno će malo razmisliti i o Atariju.

Ne treba zaboraviti da je jedan od glavni Atarijevih aduta CP/M emulator, koji će omogućiti upotrebu svih programa pisanih za DR 386 CP/M operativni sistem, na Atari ST računaru. Posebno treba naglasiti da je ovaj emulatori paket, od sredine maja

**T**ek što je prošlo nešto više od dva meseca od kada je u Londonu održan prvi Atari User Show, sa promocijom modela 520ST-M i 1040ST-F, a već se najavljuju novi modeli kao što je Atari 520ST M+, koji ulazi u prodaju tokom juna meseca 1986. godine, sa cenom od 434 funte. Analogno modelu 520ST+, RAM memorija kod Atarija 520ST-M+ proširena je na 1 megabajt, međutim u njega je ugrađen i modulator za povezivanje sa standardnim televizorom, što vam štedi 130 funti za originalni Atarijev monohromatski monitor. Naravno ovo donosi i određene gubitke u kvalitetu slike, ako se za rad koristi televizor. Ovaj model će možda ohrabrovati ljubitelje Atarija sa plikim džepom, jer predstavlja alternativu Atariju 1040ST-F, koji je u martu mesecu izvažno predstavljao ljubiteljska nišarna u Evropi.

Međutim, za ozbiljnije korisnike sve ovo i neće biti tako značajno dok će čekati i Atari disk-drajv od pola megabajta po ceni od 130 funti, a kad su već tu, možda ne bi bilo loše da dodaju ni teku funtu, prihvate ponudu Atarija u 138 funti imaju Kumana disk-drajv od jednog megabajta. Ko nije zadovoljan može za 234 funte, kod istog proizvođača, nabaviti i dvostruki disk-drajv, odnosno 2x1 megabajt u istom kućištu sa jedinicom za napajanje.

Novosti su i cene, koje potredno ili nepotredno, polako kliju nanite, za šta je očigledan primer novi model Atarija 520ST-M koji košta samo 347 funti, što predstavlja novi pad cena kod Atarija. Za razliku od prethodnog „starog“ modela 520ST ovdje je ugrađen i RF modulator, tako da se pomoću kablja priključuje na običan televizor.



ugrađenim sistemom za napajanje i dvostranom disketom od 3,5 inča, kapaciteta jedan megabajt. U Engleskoj se prodaje samo u paketu zajedno sa monitorom, i to za 409 funti. Ovaj računar premsveno je namenjen za manje poslovne primene ili ozbiljnije korisnike kućnih računara. Njegova osnovna namena je da radi kao mali nezavisan kompjuterski sistem. Osim toga može poslužiti kao terminal nekog većeg kompjuterskog sistema, ali će valj neophodan softverski paket, pod nazivom PC Intercom (VT 100 emulator), košta 108 funti. Pojavom na tržištu kompjutera, predstavlja prvi računar sa 1 megabajtom RAM memorije i cenom ispod 1000 američkih dolara. Sto se tiče ovog Atarijevog modela, kupce plićeg džepa u Evropi čeka malo neprijetno iznenađenje jer su Atari 1040ST-F sa modulatorom za priključivanje na televizor za sada prodaje samo u Americi. Ipak, sudeći prema dosadašnjim

Prećud novih modela Atari najviše koprecenzna jedinica koja će Atari ST modelima omogućiti upotrebu izvanredno bogate softverske baze napisane za IBM PC kompatibilne. Ova jedinica, koja će se priključivati na DMA (Direct Memory Access) priključak, sadržavaće Intelov procesor 8088 sa 512 kilobajta RAM-a i prihvataće disk-drajv od 5 1/4 inča. Disk računari radi u ST modu ovaj dodatak će se koristiti kao RAM disk od 500 kilobajta. Ova postlaski ipak ne treba očekivati pre kraja leta 1986. godine.

Na polju softverske podrške, gde glavnu ulogu imaju nezavisne firme, razvoj događaja sadržava solidan tempo. Među korisničkim programima fire namene kao što su tekst procesori, programi za unakrsna izračunavanje, baze podataka i programi za grafičku obradu, konkurencija postaje svakim danom sve oštrija. O igrama da i ne govorimo. U prvom katalogu programa za

meseca uključuju a standardni softver, koji se dobija sa računarnima ST serije.

Za kraj leta najavljen je interesiran komunikacioni softverski paket pod nazivom FASTCOM, koji će povezati značajne procesore i grafičke performanse Atari ST računara, sa mogućnostima multi-tasking rada ili sa radom više korisnika preko modema a jedinstvenoj mreži. On će takođe omogućiti pristup javnim bazama podataka, kao što su Prestel, Easylink, Telecom Gold, itd.

Umesto zaključka, možemo primetiti da Atari i dalje održava imidž dinamične firme, sa kojim se pojavio na tržištu personalnih kompjutera, ali to dobrim delom treba da sačuvati drugim nezavisnim proizvođačima softvera, penzionisti uređaja i dodatka, koji se izgleda polako relativiraju za svoju produkciju prošire, čvrsto računajući na Atarijevu ST seriju personalnih kompjutera.

Privedio Stanislav Zolnaj

# Peta generacija i superkompjuteri (2)

**O**ve se svaki proces razbija na čitav niz koraka, od kojih se svaki doživljava drugom procesom. Ovi procesori su redno povezani, jedan za drugim.

Ovakav sistem može se zamisliti kao protavodnja na tekućoj traci, gdje svaki procesor predstavlja radnika koji prima polufabrikat (podatak) od drugog radnika ispred sebe (procesora), i obradjuje ga. Obraduje polufabrikat (podatak), zatim šalje radniku (procesoru) iza sebe na dalju obradu, primajući istovremeno novi polufabrikat (podatak) od svog prethodnika.

Istraživanja ovom metodom dva puta su bila od metode SIMD. Prvi eksperimentalni superkompjuter koji je koristio ova metoda bio je STAR (String Array Processor) i izgradila ga je kompanija Control Data (SAD). Koristio se u nuklearnim istraživanjima.

Superkompjuter se grade strogo aplikativno. Oni nemaju mogućnost raznovrsnih aplikacija kao univerzalni računari, ali ih karakteriše mnogostruko veća brzina od ovih. Superkompjuter MPP (Masively Parallel Processor) koristi se za pranje veštačkih mobilnih kosmičkih objekata. Superkompjuter PEPE (ISAD) služi za usmeravanje balističkih projektila.

Bilo je dosta pokušaja u generalizaciji superkompjutera, kako bi se prevorili u univerzalne mašine, i nisu se postigli zadovoljavajući rezultati. Međutim, trend ka ovojme je i dalje veoma intenzivan, i nađe se polazi u VLSI tehnologiji. Američke kompanije Boregon Corporation i Control Data najvuljaju razvoj superkompjutera brzine jednog GFLOPS. Japanske firme Fujitsu i Hitachi proizvele su superkompjuterske sisteme FACOM VP-200 i HITAC S-810, koji se danas smatraju najbrim računarima na svetu. Japan, takođe, ima projekat razvoja superkompjutera brzine 10 GFLOPS čiji je zavrtak najavljen za 1992. godinu. Sjedinjene Američke Države planiraju razvoj superkompjutera od 20 GFLOPS.

## Peta generacija

Rešenje problema sa kojima se suočavaju savremeni računari, a koje smo već navešti kao teško ili nikako rešive, leži u napuštanju von - Neumanove arhitekture računara. Razmišljanje o napuštanju ove koncepcije začela su se još devedesetih godina u SAD, kada su počela istraživanja na polju veštačke inteligencije i prepoznavanja oblika u ultem smisla. Tada se već von - Neumanova arhitektura pokazala kao ograničavajući faktor pri obradi nenasumičnih podataka.

Da bi se došla jasnija predstava o ovom rešenju - Neumanovom računaru ili RAČUNARU PETE GENERACIJE, razmotrimo ga sa tačke gledišta čoveka - korisnika.

Kada dva inteligentna sistema međusobno raz-

menjuju informacije, među njima mora postojati izvestan granični "medijum" koji ima mogućnost da razume protokol po kome ovi sistemi razmenjuju informacije. Ova se granica naziva - INTELIGENTNI INTERFEIS. Kod konvencionalnih računara, instrukcije koje računar dobija moraju biti na mašinskom jeziku. Dakle, interfeis između čoveka i mašine je - MAŠINSKI JEZIK. Sa ovako koncipiranim interfeisom postoji ogroman precep između onoga što je korisnik tražio od računara, i onoga na koji je način taj zahtev izražen. Bolji način za komuniciranje čoveka sa računarnom je, bez sumnje neki od viših programskih jezika. FORTRAN (Formula translation), za primer. Ovakvi, viši programski jezici, zahtevaju detaljnu programsku specifikaciju, korak - po - korak, koja je nametnuta von - Neumanovom arhitekturom, odnosno sekvencijalnom kontrolom rada računara od izvršavanja programa. Viši programski jezik, dakle, nije lak za korišćenje. Ovakav tip jezika zove se - PROCEDURALNI.

Zamislamo, programski jezik na nešto višem nivou od proceduralnog u kome korisnik računara treba samo da napíše zahtev. Takav čemu jezik nazvati - NEPROCEDURALNI PROGRAMSKI JEZIK. U nePROCEDURALNOJ jeziku, korisnik treba samo da napíše zahtev koji će računar samesta poslušati. Računara se, dalje, propušta da odredi detalje i redosled operacija izvršavanja programa radi za dolenjenja zahteva koji mu je korisnik postavio.

Kod savremenih, von - Neumanovih računara, informacije se smeštaju u baze podataka i vidu skupa pojedinačnih podataka. Korisnik računara je dužan da zna smisao svih ovih podataka. Da bi ih koristio, korisnik mora ove podatke da smešti u program koji je kreirao, da bi ih dobio željeni rezultat, saglasno programskom algoritmu.

Da bi se, međutim, koristio sekvencijalno programski jezik, neophodno je usvajanje organizacije baze podataka. U bazi podataka sada se naziva - SAZNANJA, dakle podaci, njihova značenja i međusobna povezanost i uslovnost. Dakle ovdje se radi o - BAZAMA SAZNANJA.

Kada korisnik konvencionalnog računara prihvati neki problem nejasno izražen, mora napređati ga analizirati i prevesti u jasno iskazanu formu proceduralnim programskim jezikom. Kada bi, međutim, ovaj postupak samo delimično bio preveden u hardver, računari bi se znogom mnogo lakše koristili. Iako ovako mogućnosti već postoje kod nekih strogo aplikativno orijentisanih računara, ovo je jedan od glavnih zadataka u realizovanju projekata pete generacije računara.

## Ultrabrzni poluprovodnici

Od računara pete generacije očekuje se da omoguće OBRADU SAZNANJA, za razliku od obrade podataka kojom se bave savremeni računari. To predstavlja suštinski zaokret u shvatanju računara kao čovekovog oruđa za rad. Najvažniju ulogu u

konstruisanju ovakvih računara odigraće fundamentalno nova tehnologija integrisanih kola: VLSI (Very Large Scale Integration) tehnologija. Ova tehnologija će omogućiti hardversku implementaciju velikih brzina obrade saznanja. Na sistemskom planu očekuje se veoma široka primena metoda paralelnog procesiranja podataka. Tehnologija VLSI već se primenjuje u proizvodnji memorijskih čipova.

Dinamički RAM čipovi koji se trenutno nude na komercijalnom tržištu imaju memorijski kapacitet do 8K (1K - 1024) bajta. Razvijeni su u VLSI tehnologiji, i spremaju se za plasman, čipovi kapaciteta do 32 K. U naučnim laboratorijama SAD i Japana razvijeni su memorijski čipovi kapaciteta do 128 K bajta. Njihov se plasman očekuje posle 1990. godine.

Centralna procesorska jedinica proizvedena u VLSI tehnologiji ima manje dimenzije od jednog centimetra.

Složenosć digitalnih integrisanih kola savremenih računara procenjuje se samo po broju gettova (Get je digitalno logičko kolo koje obavlja samo jednu od elementarnih funkcija: "1", "ILI"). U VLSI tehnologiji pred broj gettova, bitova i dužina provodnih vezanja između ovih gettova, jer razvijaju isti prostor kao gettovi. Primer takve sukture je SISTOLIČKI NIZ. Svrha ove strukture je da izvrši množenje dveju matrica koje su prikazane u gornjem delu slike. Sistolički niz je hardverski implementisana metoda za množenje dveju matrica i razvijena je na univerzitetu Carnegie - Mellon u SAD. Sema je prvi put prikazana na Međunarodnom kongresu o računarnima pete generacije održanom u Tokiju 1981. godine. Sistolički niz sastoji se od ćelija, gde je svaka od njih spojena sa samo šest susednih ćelija. Sve međusobne komunikacije ograničene su na ovih šest ćelija. Matrice se uvode u oblast kao što je na slici prikazano strelicama. Ulazni i izlazni podaci se obezbeđuju pipelinskim metodom, a obrada se nastavlja reguliranim i sinhronizovanim dotokom podataka, poput strčnih curenjaka, otkada i počne naziv - sistolički niz.

Ovakvom koncepcijom gettovi se koriste za izgradnju složenih funkcija. Kombinacijom ovih funkcija, izgrađuju se složeni kompjuterski sistemi. Kako konvencionalni računari, zbog von - Neumanove arhitekture nisu optimalno pogodni za aplikaciju VLSI tehnologije, vrle se istraživanja na iznaženju novih hijerarhijskih struktura, a to predstavlja suštinu hardverskih istraživanja u projektima pete generacije računara.


U sadašnjoj silicijumskoj tehnologiji, gettovi vrše kaljenje signala do 400 piko - sekundi (1 psek = 10<sup>-12</sup> sekunde). Za ovo vreme svetlost pređe rastojanje od 12 santimetara. Kod komponenta VLSI tehnologije se da brzina prolaska signala uskoro bude 100 puta veća od brzine silicijumskih komponenta.

Za sada su najbolje rezultate dala istraživanja u sličecće tri oblasti VLSI tehnologije:

## Blok - dijagram

Blok - dijagram prikazuje popunu konfiguraciju informacionog sistema pete generacije, sa molodim sistemskog softvera (2), koji je prikazan kvadratom u sredini dijagrama. Krugom (1), sa leve strane predstavljen je korisnik sa svojim qlovinom, i inteligentni interfejs ČOVEK-MASINA. Krug (3) predstavlja hardverski sistem, Gornja polovina kvadrata (softverski sistem) je inteligentni programirajući sistem (4). Donja polovina kvadrata je sistem baze (sajznanja) (20). Kada se korisnik računaru obrađa glasom, odnosno, prirodni jezikom, grafičkom ili kakvim drugim vidom ulazne informacije, ovi podaci nailaze na receptornu oblast inteligentnog interfeisa (6) i (14). Kao što dijagram pokazuje, softverski sistem (2) analizira primljenu informaciju iz ulaznog inteligentnog interfeisa (6), konvertujući je u mediospecifikaciju (7). Znanje o ovim oblicima ulaznih informacija (govorni jezik, glas, grafika i dr.) deponovano u računaru, koristi se za analizu glasa, grafike i dr. sa ulaza. Računar će shvatiti problem (8) analizirajući mediospecifikaciju koju je dobio u prethodnom procesu kognicije (7) ulazne informacije (3). Računar će doći do ovog shvatanja (8) korišćenjem znanja (iz svoje baze znanja) iz domena problema (15). Čim računar shvati problem, konvertovao ga u specifikaciju za obradu (9). Sve ovo pokazano je u kvadratu (2) na blok - dijagramu. Procesna specifikacija (9) upotrebiće se u sintetizovanju i optimiziranju programa (10). Korišćenjem znanja koje se nalazi u hardveru, a koje je korišćeno u programskoj sintezi sistema (16).

Programi stvarani na ovaj način pišuće se logičkim programskim jezikom (11), a obradivace se pomoću problem-orientisane mašine za izvođenje zaključaka (12). Ovaj proces prikazan je krugom (3) na desnoj strani dijagrama. Problem-orientisana mašina za izvođenje zaključaka radiće uz podršku mašine za obradu simbola (13) i mašine za naučne procjene (18). Mašina baze (sajznanja) (17) dovodeći izvedeno iz sistema baze (sajznanja) (20). (Sajznanje će u mašini baze (sajznanja) biti opisano (19) specijalnim jezikom za predstavljanje (sajznanja) (11).



Računski sistem pete generacije - koncepcija

Računar će koristiti rezultate obrade da izvrši sistemsvog odgovora (8) korisniku. Računar će, opet, morati da iskoristi svoje znanje iz domena problema (15) da bi sintetizovao odgovor. Dijagram takođe pokazuje da će računski sistemizovati glas ili grafiku (6), pretpostavljajući konvencionalno poznavanje jezika i grafike, da bi ovaj sa lakomom pečivatio i razumeo odgovor sistema. Obrada simbola, naučni proceniti i opravljavanje bazama podataka biće su hardverske funkcije četin generacije računara. Deo hardvera računara pete generacije koji će obavljati ove funkcije, na blok - dijagramu odvojen je isprekidanim linijom od ostalog hardvera. Levo od isprekidane linije prikazane su funkcije koje zajednički izvođavaju softverski sistem i korisnik: (11), (12) i (17).

Računar pete generacije će u hardveru imati implementirane mnoge funkcije koje su se kod konvencionalnih računara izvršavale velikim programskim paketima.

Zbog toga je g l a v n a softverska osobnost prvotada informacionih sistema pete generacije, korišćenje logičkih programskih jezika kao osnovnog sistemskog jezika (kernel). Za sada, reprezentativni primer ovakvog jezika jeste PROLOG (PROgramirajući jezik LOGIC).

SEMANTIČKA MREŽA izražava (sajznanje) lukovima koji spajaju čvorove što označavaju određene pojmove. Tako, na primer, saznanje „KIT je SISAR“ izražava se lukom koji spaja čvor „KIT“ sa čvorom „SISAR“. Ovakav oblik predstavljanja (sajznanja) je jednostavan, prirodan model ljudske memorije. Ali, interpretacija pomoću lukova i čvorova može da dovede do dvosmišljenosti kod implementacije složenih semantičkih mreža, pa konstruirajući problem-orientisane mašine za izvođenje zaključaka.

„OKVIR“ metoda se zasniva na Minsky-jevoj teoriji koja je objavljena 1975. godine. OKVIR predstavlja saznanje koje se odnosi na jedan objekat ili događaj, čiji se detalji opisuju u delu okvira koji se zove SLOT. Hjerarhijskim unifikacijom i hijerarhijom, prema detaljima sadržanim u SLOT-ovima, ograničena količina (sajznanja) može se predstaviti u hijerarhijski organizovanim okvirima. Standardizacija metode za predstavljanje i deponovanje (sajznanja), važan je zadatak koji stoji pred istraživačima angažovanim na projektima informacionih sistema pete generacije.

Postoji namera da se predstavljanje (sajznanja) vrši sa RELACIONIM MODELOM PODATAKA. Sa ovakvim modelom, uvodi se u upotrebu specifični jezik interfeisa: RELACIONI RAČUN (Relational Calculus). Ovo je matematička disciplina kojom se bavi RELACIONA ALGEBRA, tj. programski jezik koji ima dobre osobine za opisivanje podataka.

### 1. JOSEPHSONOVI SKLOPOVI

Josephsonovi skloпови koriste Josephsonov efekt u superprovodnicima, što omogućava ekstremno veliku brzinu rada. Međutim, ovi skloпови zahtevaju blagde tečnim helijumom na temperaturi od -269°C.

2. H E M T (High Electron Mobility Transistor) HEMT je novi brzi tranzistor sa visokom pokretljivošću elektrona. On koristi kriстал - heterospoj između Aluminijum-Galium-Arsenida i Galium-Arsenida. Lakoću kretanja elektrona unutar kristala, nazivamo - mobilnošću elektrona. U HEMT-u se elektroni kreću kroz čist Gallium-Arsenid (iznad heterospoja), zbog toga, čak i na sobnoj temperaturi imaju pokretljivost čisto dva puta veću od Gallium-Arsenid FET-ova. Na temperaturi tečnog azota (-196°C), međutim, pokretljivost im je deset puta veća. Budući da je blagde tečnim azotom relativno lako realizovati, može se očekivati da će ovaj sklop imati široku praktičnu primenu kada se postavljaju zahtevi za veoma brzim radom, jer nije bitno inferioran u odnosu na Josephsonove skloповe.

### 3. GALIUM - ARSENIID FET TRANZISTOR

Da bi se poboljšale performanse svojstvene silicijumskim komponentama, poslednjih godina poraslo je interesovanje za razvoj integrisanih kola sa galium-arsenidom. Gallium-arsenid FET tranzistor ima prednost u odnosu na HEMT i Josephsonov sklop, što radi na sobnoj temperaturi, te je stoga ovakva tehnologija najprilvatnija za praktičnu upotrebu.

Da bi se prevazišli nedostaci poluprovodničkih komponenta, uglavnom zbog ograničene brzine prostiranja elektromskih signala, u SAD i Japanu vrše se istraživanja na optičkim komponentama za računarske sisteme. Korišćenje svetlosnih meštro elektromskih signala zahteva još veoma mnogo intenzivnih istraživanja ukoliko bi krajnji cilj bio potpuno optički kompjuter. Takav se računari ne može očekivati u skorijoj budućnosti. Ali, kako je ulaz u računari često u obliku optičkih podataka koji su distribuirani u dve dimenzije, to će optička tehnologija lako još uvek nije potpuno istražena, postati važna u aplikacijama paralelne obrade podataka na ulazno/izlaznom nivou, u bliskoj budućnosti.

Iako je računari, u principu, razvijeni za obradu podataka, zjegova uloga postaje sve veća u upravljanju informacijama. Jedan od suštinskih zahteva postindustrijskog društva biće mogućnost brzog prikupljanja iz, i odatičanja informacija po celom svetu. Ovo će zahtevati totalnu integraciju računarske i komunikacione tehnologije u jedinstven svetski sistem. U sadašnjem trenutku, komunikaciona tehnologija se bazira na razvoju telefonija, radio-komunikacija u UHF području kod stacionarnih sistema za prenos podataka. Kada se sa analogne tehnologije u prenosu podataka, potpuno pređe na digitalnu, modulisano preplitanje kompjuterske i telekomunikacione tehnologije biće mnogo teže. Ovi se trendi ubrzano kreću ka arhitekturi računarskih mreža koja će omogućiti povezivanje računara i terminala najrazličitijih proizvođača, kao i personalnih računara. Ulazom preko standardizovanih interfeisa u međunarodnu mrežu, omogućuje se jednostavan pristup različitim resursima na mreži. U ovakvim sistemima, nesumnjivo, povećaje se jedan od njih je problem čuvanja određenih podataka u bazama podataka, ili saznanja u bazama saznanja koje će biti priključene na distribuiranu komunikacionu svetsku mrežu. Čuvanje ovakvih informacija znači omogućavanje njihovog neovlašćenog ili nekontrolisanog korišćenja.

# Kako naterati C-64 da radi ono što hoćemo

U ovom tekstu data su dva BASIC programa koji unose dve kratke mašinske rutine. Kodovi instrukcija mašinskih programa sadržani su u DATA linijama oba programa. Kodovi se unose u memoriju računara od adrese 53100, a startuju se instrukcijom SYS 53100.

Piše Dragica Danon

```

10 REM*****
11 REM PROGRAM PRIKAZUJE*
12 REM VREME U GORNJEM *
13 REM DESNOU UGLU. *
14 REM*****
15 PRINT "*****"
20 INPUT "UNESI VREME SS,MM":SS,MM
25 IF SS<12 OR SS<0 THEN 15
30 IF MM<59 OR MM<0 THEN 15
35 SS=16*INT(SS/10)+(SS-INT(SS/10)*10)
40 MM=16*INT(MM/10)+(MM-INT(MM/10)*10)
45 POKE 56587,SS:POKE 56586,MM
50 POKE 56585,0:POKE 56584,0
55 FOR I=0 TO 143
60 READ A:POKE 53100+I,A
65 NEXT I
70 SYS 53100:REM START PROGRAMA
75 PRINT" ":REM BRISANJE EKRANA
80 REM:REM BRISANJE BASIC PROM
85 END
100 DATA 120,173,14,221,9,120,141,14,221
,169,120,141,20,3,189,287,141,21,3
200 DATA 80,240,162,8,163,32,157,70,4,232
,224,18,280,240,141,30,4,141,39,4
300 DATA 169,58,141,33,4,141,36,4,162,4,
189,7,221,157,240,287,282,280,247
400 DATA 173,252,287,41,112,74,74,74,
240,5,9,46,76,184,287,189,32,141,31
500 DATA 4,173,252,287,41,15,9,48,141,32
,4,173,251,287,41,240,74,74,74,74

```

```

600 DATA 9,40,141,34,4,173,251,287,41,15
,9,40,141,35,4,173,250,287,41,240
700 DATA 74,74,74,74,3,40,141,37,4,173,2
50,287,41,15,9,40,141,30,4,76,49,234
800 DATA 0,0,0,0,1
READY.

```

Zadatak prvog programa je da u gornjem desnom uglu ekrana prikazuje vreme. Vreme se unosi kroz BASIC program na postavljeni zahtev. Posle startovanja programa, sa RUN, program unosi mašinski program i startuje ga. Posle toga BASIC program se briše.

```

1 REM*****
2 REM NUMERICKA TASTATURA *
3 REM KORISTI SE PREKO *
4 REM PORTA 2 ZA JOVSTIK *
5 REM*****
10 FOR I=0 TO 183
15 READ A:POKE 53100+I,A
20 NEXT I
25 PRINT " "
30 SYS 53100
35 REM
40 END
100 DATA 120,169,126,141,20,3,169,207,14
1,21,3,169,185,141,22,3,80,96,173
200 DATA 0,220,285,0,220,280,240,41,31,2
85,210,287,240,38,141,210,287,170
300 DATA 189,170,287,281,255,240,19,141,
283,0,224,28,240,15,224,19,240,11
400 DATA 162,0,142,141,2,32,221,234,76,4
9,234,182,1,280,243,255,255,255,255
500 DATA 255,255,255,1,255,255,255,44,55
,49,40,35,255,40,54,32,27,0,32,19
600 DATA 14,56,24,11,16,58,27,255,31,0
READY.

```


Zadatak drugog programa je opsluživanje dodatne numeričke tastature. Ova tastatura se priključuje na PORT 2 palice za igru, a raspored tastera i način priključenja dati su na slikama 2 i 3. Izrada dodatne tastature je jednostavna i zahteva minimalne izdatke. Zbog toga ima i svojih nedostataka. Ne smeju se pritisnuti dva tastera istovremeno da računar ne bi pogrešno interpretirao pritisnuti taster. Konstruisanjem tastature koja bi imala i malo inteligencije ovaj nedostatak bi bio otklonjen, ali bi izrada bila skuplja. Osim za unošenje većih količina numeričkih podataka, tastatura se može koristiti i kao palica za igru. Tasteri koji se mogu koristiti u tu

svrhu imaju oznake strelicama koje pokazuju smer. Dati BASIC program može se, uz izmenu brojeva linija i izbacivanjem linija sa NEW i END, dodati bilo kojem vašem programu kojim se unosi veća količina numeričkih podataka.

Oba mašinska programa su aktivna sve dok se ne pritisnu tasteri RUN/STOP i RESTORE ili dok se ne isključi računar. U prvom slučaju programi se mogu ponovo aktivirati naredbom SYS 53100. U drugom slučaju, jasno je da se programi mogu aktivirati jednino ponovnim unošenjem BASIC programa i njegovim startovanjem.


E	(	)	↑
7	8	9	+
4←	5	→6	↘
↙	↓	↘	3
1	2	3	*
FIXE			
0	.	CR	/

Predlog rasporeda tastera dodatne numeričke tastature



El. šema vezivanja dodatne tastature

Karakteristika oba mašinska programa je da svojim startovanjem menjaju INTERAPT vektor na adresama \$0314 i \$0315. Na ovaj način, postojećoj INTERAPT rutini operativnog sistema se dodaje naša rutina koja obavlja jedan, od dva gore navedena zadatka. Promenom vektora napravili smo neki softverski „preklapnik“ i usmerili rad našeg procesa na naš program. Po završetku rada u našem programu, instrukcijom JMP SEA31 usmeravamo procesor na postojeću INTERAPT rutinu (slika 1).



Program za prikazivanje vremena koristi čip CIA 2 koji se, u delu koji menja INTERAPT vektor podešava za rad na 50 Hz. Drugi deo programa, koji čita vreme i prikazuje ga na ekranu, napravljen je bez mnogo petlji tako da se može lako pratiti.

Program koji podržava numeričku tastaturu koristi deo postojeće rutine operativnog sistema za skeniranje tastature (JSR SEADD). Pre poziva ovog dela programa, potrebno je u adresu \$00CB upisati indeks pritisnutog tastera (tablica 2) a u adresu

TABLICA 2

INDEKS KOD	HEX TASTER	INDEKS KOD	HEX TASTER
00	14 DEL	20	39 9
01	00 CR	21	49 I
02	10 KRS, OES	22	4A J
03	00 F7	23	3B 0
04	05 F1	24	40 K
05	06 F3	25	48 K
06	07 FS	26	4F 0
07	11 KRS, DOLE	27	4E 0
08	33 3	28	28 *
09	57 W	29	58 P
0A	41 A	2A	4C L
0B	34 4	2B	20 -
0C	0A 2	2C	24 -
0D	53 S	2D	3A -
0E	45 E	2E	48 0
0F	01 L, SHIFT	2F	2C -
10	35 S	30	5C -
11	52 R	31	2A *
12	44 D	32	3B -
13	36 G	33	13 -
14	43 C	34	01 R, SHIFT
15	46 F	35	30 -
16	54 T	36	5E *
17	58 X	37	2F /
18	37 7	38	31 1
19	59 Y	39	5F *
1A	47 0	3A	24 CTRL
1B	38 8	3B	32 2
1C	42 B	3C	29 SPACE
1D	48 H	3D	02 CBF KEY
1E	55 U	3E	51 G
1F	56 V	3F	53 STOP

Prikazani su kodovi tastera i indeksi za tastaturu bez SHIFT, CNTRL ili C- tastera

\$028D, \$00 za sve tastere sem za „(“ i „)“ kada u ovu lokaciju treba uneti \$01. Mašinski program ove indekse uzima iz tablice KEY-TAB. Tastatura se može proširiti do ukupno

31 tastera (pet linija palice za igru: 2\*5=32), plus jedna kodna kombinacija koja predstavlja situaciju kadna nijedan taster nije pritisnut, tj. kada su sve linije porta 2 na nivou logičke jedinice. U tablici 1 date su sve kodne

TABLICA 1

HEX KOD	FIRE	DESNO	LEVO	DOLE	GORE	TST	INDEX
1F	1	2	1	1	1		FF
1E	1	1	1	1	0	8	1B
1D	1	1	1	0	1	2	38
1C	1	1	1	0	0	5	10
1B	1	1	0	1	1	4	01
1A	1	1	0	1	0	7	18
19	1	1	0	0	1	1	3E
18	1	1	0	0	0	6	0E
17	1	0	1	1	1	6	13
16	1	0	1	1	0	9	20
15	1	0	1	0	1	3	00
14	1	0	1	0	0	1	1B
13	1	0	0	1	1	2	36
12	1	0	0	1	0	4	20
11	1	0	0	0	1	2	20
10	1	0	0	0	0	0	FF
0F	0	1	1	1	1	0	23
0E	0	1	1	1	0	0	29
0D	0	1	1	0	0	7	31
0C	0	1	1	0	1	1	27
0B	0	1	0	1	0	0	FF
0A	0	1	0	1	0	0	FF
09	0	1	0	0	1	0	FF
08	0	1	0	0	0	0	FF
07	0	0	1	1	1	1	CR 01
06	0	0	1	1	0	0	FF
05	0	0	1	0	1	0	FF
04	0	0	1	0	0	0	FF
03	0	0	0	1	1	0	FF
02	0	0	0	1	0	0	FF
01	0	0	0	0	2	1	FF
00	0	0	0	0	0	0	FF

*Oznaka 0 znači da je odgovarajuća linija PORTA 2 aktivirana, odnosno spojena sa masom, a 1 da nije. Kombinacija kada su sve linije na nivou logičke jedinice odgovara stanju kada nijedan taster nije pritisnut i ova kombinacija se ne može iskoristiti za dodavanje novog tastera.*

kombinacije linija porta 2, kako su (izabrane kombinacije za pojedine tastere i odgovarajući indeksi tastera. U tablici 2 dati su indeksi svih tastera sa normalne tastature. Ukoliko se želi unošenje nekog karaktera koji se inače unosi sa SHIFT u lokaciji \$028D treba upisati \$01 (kao za „(“ i „)“).

Pored listinga BASIC programa, u tekstu su dati i listini disasembliраних mašinskiх programa radi lakšeg razumevanja rada ovih programa. Mašinski programi su veoma jednostavni i čiji ovoj teksta nije samo prikazivanje vremena na ekranu ili dodavanje numeričke tastature već način na koji se mogu dodavati sopstvene mašinske rutine INTERAPT programu operativnog sistema. Potpuno isti princip može se koristiti i za dodavanje ili potpune izmene pojediniх rutinaх bilo operativnog sistema bilo BASIC interpretera. Potrebno je dobro upoznati lokacije gde operativni sistem ili BASIC interpreter smeće promenljive kao i sve njihove vektore. Sve ove podatke možemo naći u mnoštvu literature koje ima u svim većim knjižarama. Po mišljenju autora ovog teksta, još uvek najbolja knjiga ove vrste je „PROGRAMMER'S REFERENCE GUIDE“ pošto je u njoj sakupljeno najviše podataka o BASIC 2.0, hardveru vašeg računara kao i o svim važnijim čipovima ugrađenim u osnovu.

Naravno, stvar u celom postopku je imati dobru ideju šta menjati. Kada imamo ideju potrebno ju je razraditi. Posle razrade ideje dobro je napraviti dijagram toka programa koji će realizovati ideju a zatim pristupiti pisanju mašinskog programa. Kod realizacije razradene ideje posao će biti znatno olakšan ako se upotrebi dobra alata za rad. U ovom slučaju ta dobra alata je neki od asembler-skih programa. Ovi programi omogućavaju pisanje mašinskiх rutina pomoću mnemonič-kih instrukcija procesora. Mnemonički programi potpuno isti za sve tipove procesora tako da vrlo brzo možemo ovladati programiranjem, različitih tipova procesora. Bez asemblera, pisanje mašinskiх rutina je veoma mukotrpna posao. Moraju se poznavati instrukcije procesora u HEX kodu, zatim ih preračunavati u decimalne vrednosti i na kraju sa naredbom POKE unositi u memoriju računara. Osim toga HEX kodovi instrukcija, za različite tipove procesora tako da se za svaki procesor mora iznova učiti tehnika programiranja.

Ako imate literaturu, asembler-ski program i dobru volju za rad, stavite prst na čelo i smislite šta vam to smeta kod vašeg računara. Pokušajte da to otklonite promenama u softveru. Imate četiri kilobajta slobodnog prostora, od \$C000 (49152) do \$CFFF (53247). Iskoristite ih na najbolji način!



J

END OF ASSEMBLY!

```

0900= 6C CF 0010 .SE NUMER
                                .DS
                                .BA 53100
CF6C= 78 0040 NUMER SEI
CF6D= A9 7E 0050 LDA HL,BAUNS
CF6F= 8D 14 03 0060 STA $0314
CF72= A9 CF 0070 LDA MH,BAUNS
CF74= 8D 15 03 0080 STA $0315
CF77= A9 69 0090 LDA $69
CF79= 8D 14 03 0100 STA $0316
CF7C= 58 0110 CLI
CF7D= 60 0120 RTS
CF7E= AD 00 DC 0130 BAUNS LDA $DC00
CF81= CD 00 DC 0140 CMP $DC00
CF84= D0 FB 0150 BNE BAUNS
CF86= 29 1F 0160 AND $1F
CF88= CD D2 CF 0170 CMP STORE
CF8B= F0 1E 0180 BEQ OUT
CF8D= 8D D2 CF 0190 STA STORE
CF90= AA 0200 TAX
CF91= 8D B2 CF 0210 LDA KEYTAB,X
CF94= C9 FF 0220 CMP $FF
CF96= F0 13 0230 BEQ OUT
CF9B= 8D CB 00 0240 STA $CB
CF9E= E0 14 0250 CPX $14
CF9D= F0 0F 0260 BEQ SIFT
CF9F= E0 13 0270 CPX $13
CFA1= F0 0B 0280 BEQ SIFT
CFA3= A2 00 0290 LDX $00
CFA5= 8E 8D 02 0300 UPIS STX $028D
CFAB= 20 DD EA 0310 JSR $EADD
CFAB= 4C 31 EA 0320 OUT JHP $EA31
CFAE= A2 01 0330 SIFT LDX $01
DFB0= D0 F3 0340 BNE UPIS
CFB2= FF FF FF 0350 KEYTAB .BY $FF $FF $FF $FF
CFB5= FF
CFB6= FF FF FF 0360 .BY $FF $FF $FF $FF
CFB9= 01
CFBA= FF FF FF 0370 .BY $FF $FF $FF $FF
CFBD= 2C
CFBE= 37 31 2B 0380 .BY $37 $31 $2B $2B
CFD1= 23
CFD2= FF 2B 36 0390 .BY $FF $2B $36 $20
CFD5= 20
CFD6= 1B 0B 20 0400 .BY $1B $0B $20 $13
CFD9= 13
CFDA= 0E 3B 1B 0410 .BY $0E $3B $1B $0B
CFDD= 0B
CFDE= 10 3B 1B 0420 .BY $10 $3B $1B $FF
CFD1= FF
CFD2= 0430 STORE .DS 1
                                .EN
0440

```

END OF ASSEMBLY!

--- LABEL FILE ---

```

BAUNS =CF7E      KEYTAB =CFB2
NUMER =CF6C     OUT =CFAB
SIFT =CFAE     STORE =CFD2
UPIS =CFA5
//0000,CFD3,CFD3
J

```

J

END OF ASSEMBLY!

```

0900= 6C CF 0010 .SE TEST
                                .DS
                                .BA 53100
CF6C= 78 0040 TEST SEI
CF6D= AD 0E DD 0050 LDA $DD0E
CF70= 09 80 0060 ORA $80

```

```

CF72= 8D 0E DD 0070 STA $DD0E
CF75= A9 81 0080 LDA $L,TASK
CF77= 8D 14 03 0090 STA $0314
CF7A= A9 CF 0100 LDA MH,TASK
CF7C= 8D 15 03 0110 STA $0315
CF7F= 58 0120 CLI
CF80= 60 0130 RTS
CF81= A2 00 0140 TASK LDX $400
CF83= A9 20 0150 LDA #
CF85= 7D 46 04 0160 TASK1 STA $0446,X
CF8B= EB 0170 INX
CF89= E0 0A 0180 CFX $50A
CF88= D0 FB 0190 BNE TASK1
CF8D= 8D 1E 04 0200 STA $041E
CF90= 8D 27 04 0210 STA $0427
CF93= A9 3A 0220 LDA $3A
CF95= 8D 21 04 0230 STA $0421
CF98= 8D 24 04 0240 STA $0424
CF9B= A2 04 0250 LDX $04
CF9D= 8D 07 DD 0260 HREAD LDA $DD07,X
CFA0= 90 FB CF 0270 STA HOURS,X
CFA3= CA 0280 BEX
CFA4= D0 F7 0290 DNE HREAD
CFA6= AD FC CF 0300 LDA HOURS+4
CFA9= 29 70 0310 AND $70
CFAB= 4A 0320 LBR A
CFAC= 4A 0330 LSR A
CFAD= 4A 0340 LSR A
CFAE= 4A 0350 LSR A
CFAF= F0 05 0360 BEQ TTT
CFB1= 09 30 0370 ORA $30
CFB3= 4C BB CF 0380 JHP TTT1
CFB6= A9 20 0390 TTT LDA $20
CFB8= 8D 1F 04 0400 TTT1 STA $041F
CFBE= AD FC CF 0410 LDA HOURS+4
CFBF= 29 0F 0420 AND $0F
CFC0= 09 30 0430 ORA $30
CFC2= 8D 20 04 0440 STA $0420
                                :-----
CFC5= AD FB CF 0460 LDA HOURS+3
CFC8= 29 F0 0470 AND $F0
CFC4= 4A 0480 LSR A
CFC6= 4A 0490 LSR A
CFC7= 4A 0500 LSR A
CFC8= 4A 0510 LSR A
CFCE= 09 30 0520 ORA $30
CFD0= 8D 22 04 0530 STA $0422
CFD3= AD FB CF 0540 LDA HOURS+3
CFD6= 29 0F 0550 AND $0F
CFD8= 09 30 0560 ORA $30
CFDA= 8D 23 04 0570 STA $0423
                                :-----
CFDD= AD FA CF 0590 LDA HOURS+2
CFE0= 29 F0 0600 AND $F0
CFE2= 4A 0610 LSR A
CFE3= 4A 0620 LSR A
CFE4= 4A 0630 LSR A
CFE5= 4A 0640 LSR A
CFE6= 09 30 0650 ORA $30
CFE8= 8D 25 04 0660 STA $0425
CFEB= AD FA CF 0670 LDA HOURS+2
CFEE= 29 0F 0680 AND $0F
CFF0= 09 30 0690 ORA $30
CFF2= 8D 26 04 0700 STA $0426
                                :-----
CFF5= 4C 31 EA 0720 JHP $EA31
CFF8= 0730 HOURS .DS 4
                                .EN
0740

```

END OF ASSEMBLY!

--- LABEL FILE: ---

```

HOURS =CFB8
HREAD =CF9D
TASK =CFB1     TASK1 =CFB5
TEST =CF6C     TTT =CFB6
TTT1 =CFB8
//0000,CFFC,CFFC
J

```

# Arhitektura PC-128

**Uspesjan rad na mašinskom jeziku zahteva dobro poznavanje strukture sistema i načina kako da se u potpunosti iskoriste sve mogućnosti mašine. To se, takođe, odnosi i na vlasnike Komodora 128, posebno, zbog njegove specifične konstrukcije i bogatog hardvera, koji je ugrađen u računar.**

Piše Jovica Stojaski

**K**omodor 128 u sebi sadrži 128 K RAM-a, 64 K ROM-a, dva mikroprocesora (8502 i Z80), dva video čipa, čip za zvuk i dva CIA I/O čipa. Da bi sve to funkcionisalo kako je zamišljeno koristi se MMU (Memory Management

Unit) čip, koji uključuje zahtevanu konfiguraciju memorije, I/O kola ili određeni procesor. Pogledajmo, prvo, kako je organizovana memorija u 128 moda.

Sa slike 1 se vidi da se adresni prostor proteže do 372 K, ali pošto je procesor 8502 u mogućnosti da adresira odjednom samo 64 K, prilagodilo se podeli memorije na tzv. banke kojih ima 16. Da ne biste pomislili kako postoji 16 banaka za po 64 K memorije, da odmah kažemo da se radi o 16 različitim kombinacijama delova memorije, a svaka uzima po 64 K.


9	\$0000-\$03FF	RAM iz bloka 0
	\$0400-\$7FFF	RAM iz bloka 1
	\$8000-\$CFFF	eksterni funkcijski ROM
	\$D000-\$DFFF	I/O blok
	\$E000-\$FFFF	eksterni funkcijski ROM (izuzev MMU registra)
10	\$0000-\$03FF	RAM iz bloka 0
	\$0400-\$7FFF	RAM iz bloka 2
	\$8000-\$CFFF	eksterni funkcijski ROM
	\$D000-\$DFFF	I/O blok
	\$E000-\$FFFF	eksterni funkcijski ROM (izuzev MMU registra)
11	\$0000-\$03FF	RAM iz bloka 0
	\$0400-\$7FFF	RAM iz bloka 3
	\$8000-\$CFFF	eksterni funkcijski ROM
	\$D000-\$DFFF	I/O blok
	\$E000-\$FFFF	eksterni funkcijski ROM (izuzev MMU registra)
12	\$0000-\$7FFF	RAM iz bloka 0
	\$8000-\$BFFF	interni funkcijski ROM
	\$C000-\$CFFF	KERNAL ROM
	\$D000-\$DFFF	I/O blok
	\$E000-\$FFFF	KERNAL ROM (izuzev MMU registra)
13	\$0000-\$7FFF	RAM iz bloka 0
	\$8000-\$BFFF	KERNAL ROM
	\$C000-\$CFFF	KERNAL ROM
	\$D000-\$DFFF	I/O blok
	\$E000-\$FFFF	KERNAL ROM (izuzev MMU registra)
14	\$0000-\$3FFF	RAM iz bloka 0
	\$0400-\$BFFF	BASIC 7.0 ROM
	\$C000-\$CFFF	KERNAL ROM
	\$D000-\$DFFF	KARAKTER ROM
	\$E000-\$FFFF	KERNAL ROM (izuzev MMU registra)
15	\$0000-\$3FFF	RAM iz bloka 0
	\$0400-\$BFFF	BASIC 7.0 ROM
	\$C000-\$CFFF	KERNAL ROM
	\$D000-\$DFFF	I/O blok
	\$E000-\$FFFF	KERNAL ROM (izuzev MMU registra)

BAN-	LOKACIJE	SADRŽAJ *
KA		
0	\$0000-\$FFFF	RAM blok 0 (izuzev lokacije za MMU registre na \$FE00-\$FF04)
1	\$0000-\$03FF \$0400-\$FFFF	RAM iz bloka 0 RAM blok 1 (izuzev MMU registra)
2	\$0000-\$03FF \$0400-\$FFFF	RAM iz bloka 0 RAM blok 2 (izuzev MMU registra)
3	\$0000-\$03FF \$0400-\$FFFF	RAM iz bloka 0 RAM blok 3 (izuzev MMU registra)
4	\$0000-\$7FFF \$8000-\$CFFF \$D000-\$DFFF \$E000-\$FFFF	RAM iz bloka 0 interni funkcijski ROM I/O blok interni funkcijski ROM (izuzev MMU registra)
5	\$0000-\$03FF \$0400-\$7FFF \$8000-\$CFFF \$D000-\$DFFF \$E000-\$FFFF	RAM iz bloka 0 RAM iz bloka 1 interni funkcijski ROM I/O blok interni funkcijski ROM (izuzev MMU registra)
6	\$0000-\$03FF \$0400-\$7FFF \$8000-\$CFFF \$D000-\$DFFF \$E000-\$FFFF	RAM iz bloka 0 RAM iz bloka 2 interni funkcijski ROM I/O blok interni funkcijski ROM (izuzev MMU registra)
7	\$0000-\$03FF \$0400-\$7FFF \$8000-\$CFFF \$D000-\$DFFF \$E000-\$FFFF	RAM iz bloka 0 RAM iz bloka 3 interni funkcijski ROM I/O blok interni funkcijski ROM (izuzev MMU registra)
8	\$0000-\$7FFF \$8000-\$CFFF \$D000-\$DFFF \$E000-\$FFFF	eksterni funkcijski ROM I/O blok eksterni funkcijski ROM (izuzev MMU registra)


Iz tabele se vidi da se u svakoj banci pojavljuje RAM iz bloka 0 na lokacijama od \$0000 do \$3FFF, kao i registri MMU čipa, čime je omogućen predatak iz banke u banku, obrada interupta i razmena informacija.

Banka 0 sadrži RAM blok 0 u koji se obično smešta BASIC tekst, a u banci 1, koja uključuje RAM blok 1, drže se BASIC varijable. Pošto RAM blokovi 2 i 3 ne postoje, banka 2 je identična banci 0, a banka 3 je identična banci 1.

Banke 4-7 u svom sastavu imaju, u donjih 32 K, isti RAM kao banke 0-3, a u gornjih 32 K se nalaze interni ROM i I/O blok. Interni funkcijski ROM je ROM (EPROM) u koji sami možete da smestite softver koji često koristite i ubacite ga u prazno nožice koje postoji u vašem računaru.



SL. 1 - KONFIGURACIJA SISTEMA U 128 MODU



SL. 2 - MMU KONFIGURACIONI REŽIM

Banke 8 do 11, umesto internog ROM-a, imaju eksterni funkcijni ROM, a to je ROM koji se na računaru priključuje spolja, u obliku kretirnda, na port za proširenje (EXPANSION PORT).

Banke 12 i 13 sadrže 32 K RAM-a iz blokova 0 i njihih 16 K internog ili eksternog ROM-a KERNAL i I/O blok.

Banke 14-15 sadrže 16 K RAM-a iz blokova 0, BASIC 7.0 ROM od 32 K (\$4000-\$BFFF), deo KERNAL ROM-a za eksterni editorom (\$C000-\$CFFF) i KERNAL ROM na \$E000-\$FFFF. Na lokacijama \$D000-\$DFFF banka 14 ima KAR-TER ROM, a banka 15 na tom mestu sadrži I/O blok.

Sve dok ne ubacite dodatni ROM, jedino morate da vodite računa o bankama 0, 1, 4, i 15.

Da pogledamo, sada, kako se upravlja MMU čipom da bi mogao da uspostavi određenu konfiguraciju memorije.

MMU registri se u memorijskoj mapi javljaju na dva mesta: u I/O bloku na adresama \$D500-\$D50B i na \$FF00-\$FF04. Drugi set registra je vidljiv u svim bankama i zato se češće koristi. Raspored memorije određen je tzv. konfiguracijskim registrom na lokacijama \$D500 i \$FF00.

Uzmimo primer kada hoćemo da uspostavimo banku 14. Ona u sebi sadrži KARAKTER ROM, tako da ćemo (vidi sliku 2) bit 0 postaviti na 1. Pošto u ovom sistemu ima kompletan BASIC ROM na lokacijama \$4000-\$BFFF, bitove 1, 2 i 3 postavimo na 0. Za uključivanje KERNAL ROM-a od \$C000 do \$FFFF, moraju da se i bitovi 4 i 5 postavje na 0 a pošto nam je potreban RAM iz banko 0, na lokacijama \$0000-\$3FFF, bitovi 6-7, isto će biti resetovani. Tako smo dobili vrednost \$00000011, i \$01, ko-

ju moramo da upišemo na adresu \$FF00 ili \$D500 ako hoćemo da pređemo u banku 14.

Osim smisljenih vrednosti na \$FF00 ili \$D500, postoji i drugi način promene konfiguracije, a to se izvodi upotrebom tzv. prekonfiguracijskih registra (\$D501-\$D504) i njima odgovarajućih registra za punjenje (LOAD CONFIGURATION) na \$FF01-\$FF04. Smesitimo, na primer, u prekonfiguracijske registre, počev od \$D501, vrednosti \$3E, \$7F, \$01 i \$00, što odgovara bankama 0, 1, 4 i 15. Želimo li selektovati banku 14 potrebno je upisati bilo koju vrednost u LOAD register \$FF03 što izaziva prepis sadržaja registra \$D503 u register \$D500. Za banku 1 potrebno je izvršiti operaciju smeštanja u register \$FF02, itd. Čitanje registra \$FF01-\$FF04 vrši se vraćanje sadržaja prekonfiguracijskih registra u LOAD registre.

Svećeli MMU register je \$D505, koji služi za odabiranje procesora pod kojim računari radi. Ako je bit 0 postavljen na 1, uključen je mikroprocesor 8502, inače, kontrola se predaje procesoru Z80. Odabiranje procesora Z80 takođe čini vidljivim CP/M ROM na adresi \$0000-\$DFFF, iako se on fizički nalazi na \$D000-\$DFFF. Bit 3 u ovom registru kontrolishe brzu serijsku komunikaciju sa diskom, bitovi 5-6 koriste se za indikaciju prisutnosti kretirnda za C64 model, a bit 7, "rita" tipku 40/80 sa tastature (0=80, 1=40).

Svećeli register je RAM konfiguracijski register na \$D506. Bitovi 0-3 određuju koliko je RAM-a zajedničko za sve banke i da li se on nalazi na dnu memorije ili na vrhu (u 128 modu to je 1K na dnu). Bitovi 4-5 se ne koriste u ovoj verziji MMU čipa, a u specifikaciji se kaže da će se koristiti u budućim verzijama za odabiranje četiri banke od po 256 K.


Bitovi 6-7 određuju u kojoj se RAM banci nalazi memorija za ekran.

Registri \$D507 i \$D508 služe za relociranje strane 0 (PAGE ZERO), a \$D509 i \$D50A za relociranje strane 1 koja je rezervisana za tekst. Prvi register iz para sadrži novu stranu 0 ili 1, a drugi register bi trebalo da omogući odabiranje banke 0 ili 1 u koju će se strana relocirati, ali u ovoj verziji MMU-a mora da se koristi banka 0. Ako za primer uzmemo da smo na \$D507 stavili vrednost \$70, to znači da smo relocirali stranu 0 na adresu \$2000. Ako napisemo: LDA # \$FF: STA \$50, time smo vrednost \$FF praktično stavili na adresu \$2050, a čitanje: LDA \$10, daje sadržaj lokacije \$2010. S druge strane, svako obraćanje na adresi od \$3002 do \$30FF svodi se na obraćanje lokacijama od \$02 do \$FF. Tako, LDA # \$FF: STA \$20AA, smešta \$FF na adresu \$AA. Znači, ako želimo da sačuvamo originalnu stranu 0, ne smemo da pišemo po lokacijama \$2002 do \$30FF. Primetili ste da govori o rapsodu \$2002 - \$30FF, a ne o \$2000 - \$30FF. To je zato što se prva dva bajta ne mogu relocirati jer ih zauzima sam procesor 8502 sa svojom I/O portom. Strana 1, normalno, može da se u potpunosti relocira. Relociranje strana 0 i 1 je veoma korisno pri broj promeni više aplikacija, gde svaka ima svoju stranu 0 i svoj tekst.

Poslednji register je na \$D50B i sadrži stalnu vrednost koja pokazuje verziju MMU čipa i koliko ima RAM memorije.

U svedećem broju obradićemo KERNAL rutine namenjene za rad sa bankama (setovanje banke, poiv programi iz druge banke, prepis podataka iz banke u banku...), a potom, komunikaciju između mikroprocesora 8502 i Z80.

## HARD SCENA



### PRIKLJUČENJE NA STANDARD

Onima koji sa svojim Schneider CPC modelom žele da zakorače u svet IBM kompatibilnih PC-a konačno se može ispuniti želja. Firma Kersten & Partner iz Ahena napravila je emulator za Schneider-ove komputere.

Uredaj se priključuje na bus sistema. Opremljen je jednom ili dva disketnim jedinicama koje koristi i IBM-ov PC (5 1/4 inča, kapacitet 360 Kbajta). Uz to idu i hard diskovi od 10 i 20 Mbajta.

I u unutrašnjosti se nalaze tipični elementi jednog IBM PC-a: Intelov procesor 8088, radna memorija do 640 Kbajta (RAM) i dve utičnice prema normi originala. Bus sistema se ponovo izvlači iz jedinice. To znači da je moguće priključiti i druge periferale.

Najvažnija prednost ovog emulatora je sigurno njegova cena: u zavisnosti od stepena opremljenosti, uredaj košta između 1600 i 3900 maraka. (D. T.)

## SUPER-AT

Mikrokomputeri imaju svoje slabosti. Naravno jer oni su na dnu lestvice računara i onaj ko očekuje da već na njima ponade ono što veliki računari mogu taj je ustupit. Međutim, mikrokomputeri bi mogli da pruže mnogo više nego što je do sada slučaj. Oni najčešće ne iskorisćavaju svoju tehniku do kraja. To je posebno vidljivo kada se naprave novi računari koji idu do krajnjih granica tehničkih mogućnosti.

Najsvetiji primer za to je novi IIT Xtra XL. Prema dostupnim tehničkim podacima, Xtra XL se jedva razlikuje od drugih AT kompatibilnih mikrokomputera: Intelov mikroprocesor 80286 sa frekvencijom clocaka od 8 MHz potpu-

no IBM kompatibilan, floppy disk os 1,2 Mbajta, sedam slobodnih mesta za proširenje; samo je mesto za memoriju u osnovnoj verziji nešto veće od normalnog, kakao kod RAM-a sa 1,6 Mbajta tako i kod hard diska sa 40 Mbajta.

Međutim, ako bolje pogledamo detalje, brzo ćemo uvideti da se Xtra XL u suštini razlikuje od današnjeg ubitajenog AT standarda: radna memorija se može proširiti na 16 Mbajta. Kao opcija može se dobiti i hard disk sa 160 Mbajta, koji je kao kod manjih modela uz pomoć specijalnog kontrolora napajanja (ova reč može da znači i pokretanje, nisam sigurna koja je prva) veoma brza: vreme pristupa je u proseku 28 milisekundi (normalno je 40). U osnovnoj verziji se nalazi i tape-streamer sa 60 Mbajta.

Najvažnija stvar je u sledećem: Multiuser-Subsystem imaju svoje sopstvene procesore. Po jedan 80186 mikroprocesor upravlja priključnim stanicama podataka. Zahvaljujući ovoj podeli Xtra XL radi, kakao su pokazali prvimi testovi, brže nego mainkomputer tipa VAX 780.

Sa cenom od preko 20.000 maraka, Xtra XL je i ovdje za jednu klasu iznad običnih personalnih komputera. (D. T.)



# Spektrumsova računaljka

Piše Dragoslav D. Jovanović

**V**eć podavno nije tajna među hakerima da bejzik ne može da zadovolji sve zahteve jednog pravog programera. Međutim, čim se „spustimo“ jedan nivo niže, do assemblera, odmah ostaje mo bez nekih servisa koje nam je obezbedio bejzik interpreter. Ono što nam najviše smeta, ma koliko tvrdi hakeri bili, jeste činjenica da se u assembleru poprilično teško izvode računске operacije. ZŠ0, iako je verovatno najbolji osobitni procesor, poznaje od računskih operacija samo sabiranje i oduzimanje. Oni koji su probali da isprogramiraju jednostavnije stvari kao što je, na primer množenje, znaju da to nije mnogo komplikovano kada su u pitanju mali intsidjeri, ali se van tog domena stvari uosloznjavaju. Da se ne biste obeshrabрили na samom početku karijere pravog programera recimo odmah da rešenje postoji. Ono je jednostavno i elegantno (da ne kažem luksuzno) i zove se „floating point“ kalkulator (u daljem tekstu FP kalkulator).

Konstruktori Spektrumsovog FP kalkulatora uspešli su da ostvare jednu vrlo lepo zaokruženu celinu. Pored toga što omogućavaju rad sa brojevima u formatu pokretne tačke, kalkulator može da radi i sa stringovima. Kao dodatak ima puno pomoćnih funkcija koje omogućavaju vrlo komforan rad. Cilj ovog teksta je da vas upozna da najvažnijim funkcijama kalkulatora dok će neke druge biti samo pomenute.

## Dve, tri reči uopšteno

Pre nego što pokrenemo FP kalkulator potrebno je da mu na neki način dostavimo podatke sa kojima će računati. Sve podatke koje želimo da prosledimo kalkulatoru smeštamo na kalkulator stek. Odatle se oni skladaju, nad njima se vrši operacija a rezultat se smešta na stek. Za svaku od niza operacija koje želimo da izvršimo kalkulatoru prosledimo jedan ili dva argumenta. Operacije kojima je potreban samo jedan argument nazivaju se unarne. Na primer, ako na stek stavimo vrednost  $\sqrt{2}$  a zatim pozovemo operaciju  $\sin x$  na steku ćemo kao rezultat zateći vrednost 1. U ovu grupu operacija spadaju sve trigonometrijske funkcije, promena znaka i neke druge. Za binarne operacije pre poziva kalkulatora potrebno je na stek staviti po dva podatka. Ako želimo, na primer, da sabereimo brojeve 2 i 3 potrebno je ove vrednosti staviti na stek i onda pozvati sabiranje. U binarne operacije spadaju sabiranje, oduzimanje, množenje, deljenje itd.

Ukoliko želimo da izračunamo neko složeni izraz potrebno je da budemo malo pažljiviji. FP kalkulator „ne zna“ za prioritete operacija. Na jednostavno skida sa steka

onoliko podataka koliko mu je potrebno (pri tom podaci bivaju obisani sa steka), izvrši pozvanu operaciju a rezultat smešta na vrh steka. Ako sada pozovemo neku drugu operaciju onda će rezultat koji je ostavila na steku prethodna operacija da posmatra kao ulazni argument. Ovaj postupak se produžava sve do dobijanja konačnog rezultata. Sada je jasno da programer mora za svaki složeni izraz sam da odredi redosled izvršavanja računskih operacija i da, poštujući redosled koji je utvrdio, smešta argumente na stek.

Pošto još nije ništa rečeno kako se u stvari pozivaju funkcije FP kalkulatora gornji paragraf je verovatno pomalo nejasan. Da se na ovom mestu ne bi pravila zbrka umetanjem objašnjenja kako se pozivaju funkcije FP kalkulatora primer za složeni aritmetički izraz ćemo izneti kada bude bilo govora o samom pozivanju operacija. Sada da se pozabavimo malo detaljnije načinima smeštanja podataka na aritmetički stek.

## Postavljanje podataka na stek

Samo ime FP kalkulatora govori da su brojevi sa kojima on operiše u tzv. formatu sa pokretnom tačkom (floating point). Pošto je o predstavljanju brojeva u formatu sa pokretnom tačkom bilo reči na stranicama „Sveta kompjutera“ ovdje ćemo se samo za trenutak zadržati na načinu na koji je taj format implementiran na spektrumu. Većina kućnih računara koristi po pet bajtova za predstavljanje brojeva u formatu pokretne tačke. Jedan bajt se koristi za eksponent dok preostala četiri bajta kodiraju mantisu broja. Isti princip, uz jedan izuzetak, koristi se i na spektrumu. Taj izuzetak predstavlja čeli brojevi između -65535 i +65535. I za ove brojeve odvajaju se po pet bajtova ali njihov sadržaj je nešto drugačiji. Prvi bajt je uvek nula što signalizira da sledi ceo broj. Drugi bajt nosi informaciju o znaku broja i za pozitivne brojeve on je nula, za negativne ima vrednost 255. Treći i četvrti bajt kodiraju vrednost broja i to tako da bajt manje težine ide prvi. Ako je broj negativan onda mu se prvo doda 65536, a onda se ta vrednost smešta u treći i četvrti bajt. Peti bajt je uvek nula.

Interesantno je šta se nalazi u ovih pet bajtova na vrhu steka kada je u pitanju string. U ovom slučaju u svih pet bajtova smeštene su informacije o stringu dok je on sam negde u memoriji. Prvi bajt naznačava dužinu i možemo tu staviti nulu, drugi i treći bajt nose adresu stringa dok je u četvrti i peti bajt smeštana njegova dužina.

Sam aritmetički stek određuju dve sistemske promenljive STKBOT i STKEND. STKBOT određuje početak, a STKEND kraj aritmetičkog steka. Dovođenje broja na arit-

metički stek zapravo znači smeštanje onih pet bajtova koji kodiraju broj na adresu STEKEND, uz ažuriranje sadržaja te sistemske promenljive. Ovaj posao za nas rade određeni potprogrami iz ROM-a. Ovdje ćemo navesti neke od njih zajedno sa njihovim „antipodima“ tj. potprogramima koji skladaju brojeve sa računskog steka.

STACK...A (#2D28)

Ovaj potprogram postavlja na vrh aritmetičkog steka broj koji se trenutno nalazi u akumulatoru. Nema izlaznih parametara, a registri nisu očuvani. Dajmo jedan primer.

LD A,20; broj koji treba preneti

CALL #2D28; STACK...A

STACK...BC (#2D28)

Sada se sadržaj iz BC šalje na stek. Kao i gore, izlaznih parametara nema a registri nisu očuvani.

STACK...NUM (#33B4)

Ovaj potprogram postavlja ovaj potprogram potrebno je da negde u memoriji već postoji zapis broja u formatu pokretne tačke. Pre poziva se adresa prvog bajta ovog zapisa stavlja u HL. Na izlazu je očuvan akumulator, U BC je nula. HL pokazuje iza broja koji je prenet a DE sadrži STEKEND. Na primeru poziv ovog potprograma izgleda ovako: LD HL, 25000; adresa prvog bajta broja CALL #33B4; STACK...NUM

Podrazumeva se da se broj koji želite da prenese na stek već nalazi na adresama od 25000 do 25004.

STK...VAR (#2996)

Ovaj potprogram se koristi u sprezi sa rutinom LOOK...VARS, a služi za smeštanje na stek parametara stringa i za pronalaženje adresa elemenata numeričkog niza. Pošto bi nas primer za korišćenje ove rutine neizbežno uvukao u neka dodatna objašnjenja to ćemo ga ovog puta izostaviti. Inače, na izlazu iz potprograma registri nisu očuvani i izlaznih parametara nema.

STK...STORE (#2A86)

Ova rutina se koristi za smeštanje na računski stek bajtova smeštenih u registre A, E, D, C i B i to u tom redom. Ako u DE smestimo adresu nekog stringa, a u BC postavimo njegovu dužinu onda će STK...STORE postaviti na stek njegove parametre. Na izlazu HL sadrži STKEND, a registri su očuvani.

Ovim bi bile date rutine koje smeštaju na stek brojeve ili parametre stringova. Predi-mo na potprogramme koji skladaju poslednjih pet bajtova sa vrha steka. Za njih nećemo davati nikakve primere jer to ne bi imalo smisla.

FP...TO...A (#2DD5)

FP...TO...BC (#2DA2)

Oba se potprograma ponašaju skoro isto. Jedino što prvi smešta broj sa vrha steka u A, a drugi u BC. Pri tom se setuje C indikatora ako broj ne može da stane u 8 odnosno 16 bita. Oba potprograma brišu broj sa račun-

skog steka prilikom preuzimanja. Predznak broja određen je stanjem Z indikatora ( $Z=1$  broj je pozitivan). Na izlazu HL pokazuje ispred nove poslednje vrednosti, a DE na STKEND. Ipak, pre nego što pokušate da skinete broj sa steka zavirajte malo u STKBOT i STKEND da se uverite da li uopšte imate nešto na steku. Pokušaj preuzimanja broja sa praznog steka završiće se fatalno po vaš program.

#### STK...FETCH (#28BF1)

Ovaj potprogram vraća sa steka poslednjih pet bajtova i smešta ih redom u A, E, D, C i B, pri tom se tih pet bajtova brišu sa steka. Uzlaznih parametara nema, a na izlazu HL pokazuje STKEND. Ovim se načinom mogu preuzeti sa steka parametri nekog stringa.

Pored navedenih postoji još jedan način za dovođenje broja na aritmetički stek. Naime, tvorcil spektrogramov FP kalkulatora su se potrudili da olakšaju dovođenje broja na stek, pa su u tom cilju uveli jednu operaciju koja obavlja taj posao. Pošto priča o operacijama kalkulatora sledi, prilikom dovođenja broja na stek iz samog kalkulatora biće dat u okviru steka.

## Operacije kalkulatora

Posmatran kao celina kalkulator se sastoji iz niza potprograma koji su zaduženi za izvršavanje pojedinih funkcija ili operacija. Svaki od ovih potprograma možemo pozivati preko njegove ulazne adrese i tako obavljati računanje. Ovo naravno postoji samo kao mogućnost što nikako ne znači da tako i treba raditi. Za kalkulator je predviđen jedan od Spectrumovih restarta i to RST #28.

Assemblierska naredba RST #28 označava početak rada kalkulatora a iza nje dolazi niz bajtova koji predstavljaju kodove računskih operacija. Ovaj niz određuje redosled izvršavanja operacija. Podrazumeva se da su prethodno na stek postavljeni svi potrebni argumenti. Kraj niza operacija označava se sa #38 što je kod operacije end-calc. Ova operacija završava rad kalkulatora i ako kasnije zaželimo ponovo da ga koristimo moramo da ga restartujemo sa RST #28. Posle završetka rada kalkulatora svi ulazni argumenti su obrisani sa steka i na njegovom vrhu se nalazi rezultat. Primer koji sledi pokazuje kako se poziva kalkulator i kako mu se zadaje niz operacija koje treba da izvrši.

```
RST #28 ;poziv kalkulatora
DEFB #0F ;sabiranje
DEFB #05 ;deljenje
DEFB #06 ;stepenovanje
DEFB #38 ;end-calc
```

Pogledajmo sada sliku 1 na kojoj je tabela sa kodovima operacija spektrogramovog EP kalkulatora. Pošto je rečeno da se operacije kalkulatora mogu pozivati i kao potprogrami u tabeli daćemo pored kodova operacija i "ulazne tačke" u potprogramu koji obavljaju date funkcije. Ovdje treba reći još samo kako kalkulator posmatra ulazne argumente za binarne operacije. Broj na vrhu steka se uvek posmatra kao drugi argument, a onaj ispod njega kao prvi. Na primer ako želite da izračunate  $3-2$ , onda na sam vrh steka stavljate 2 dok 3 dolazi ispod njega.

Rekli smo već na početku Spectrumovog FP kalkulatora, pored toga što može da obavlja računске operacije, "zna" da radi još mnogo toga. Tabela sa slike 1 može da nam pomogne da malo bolje upoznamo njegove moguć-

nosti. Vidimo da bismo operacije kalkulatora mogli grubo da podelimo na tri grupe. Jednu grupu bi činile računске operacije, druga operacije koje podržavaju neke naredbe bezjika na primer PEEK, STRS itd., dok bi treću grupu tvorile operacije koje se koriste za rad samog kalkulatora (što, naravno, nikako ne znači da vi ne možete da ih koristite).

Među računskim operacijama nalaze se dve koje ne postoje u bezjiku. Prva je funkcija x-mod-y. Ova operacija kao rezultat daje dva broja na računskom steku. Broj na vrhu steka je ceo deo količnika  $x/y$  i  $(INT(x/y))$ , a broj ispod njega je ostatak deljenja  $(x-INT(x/y))$ . Druga operacija koja ne postoji u Spectrumovom bezjiku je truncate ili odsecanje. Ona radi upravo ono što joj ime kaže - odseca decimale. Ova funkcija ne vrši nikakva zaokruživanja već jednostavno dajući decimalnom broju obriše sve cifre desno od decimalne tačke i vrati ceo broj. Pošto smo kod računskih operacija možda ne bi bilo loše da sada damo onaj obični primer složene računске operacije. Uzmimo, na primer da želimo da izračunamo izraz  $(2+3)*5$ . Raščlanjivanje izraza moramo sami da uradimo. Pri tom ćemo utvrditi da bi trebalo prvo sabrati 2 i 3, a zatim pomnožiti sa 5. Pošto je stek organizovan tako da prvi broj koji dođe na stek poslednji biva skinut, prvo ćemo na stek postaviti broj 5 a zatim brojeve 2 i 3. Sada je situacija na steku ovakva:

```
2 -- vrh steka (STKEND)
3
3
-
-
-
-
- -- dno steka (STKBOT)
```

Potom pozivamo operaciju sabiranja koja preuzima brojeve 2 i 3 sa steka, a na njihovo mesto na vrhu steka postavlja broj 5. Sada se poziva operacija množenja koja na vrhu steka zatiče dva broja 5 i nad njima vrši operaciju množenja čiji rezultat smešta na vrh steka odakle se može preuzeti. Program koji sledi ilustruje ovu našu priču.

```
LD A,2 ;broj 2 na stek
CALL #2D28 ;STACK...A
LD A,3 ;broj 3 na stek
CALL #2D28 ;STACK...A
RST #28 ;poziv kalkulatora
DEFB #0F ;sabiranje
DEFB #04 ;množenje
DEFB #38 ;end-calc
CALL #2DD5 ;FP...TO...A preuzimanje rezultata
```

Binarne operacije u drugoj grupi služi za manipulisanje stringovima. Ove operacije rade isto ono što rade i kada ih pozovete iz bezjika, tako da o njima sve znate iz svog bezjick priučnika.

Operacije koje, uslovno rečeno, podržavaju rad kalkulatora ima dosta. Da ne biste delili i ove operacije u grupe opisivao ih ovdje jednu po jednu nekim redom ali bez eksplisitnog grupiranja.

Exchange (zamena) vrši zamenu mesta prva dva broja na steku. Ako ste na vrhu steka imali broj 2 a ispod njega broj 3, posle exchange operacije na vrhu steka će biti broj 3 dok će 2 biti ispod njega.

Delete (brisanje) briše broj sa vrha steka. Da bi se olakšao rad sa FP kalkulatorom uvedene su logičke operacije i operacije us-

lovno i bezuslovno skoka. To su less-0, greater-0, jump-true, jump, dec-jr-nz i druge. Ovim operacijama se, slično kao u assembleru, može kontrolisati tok izvršenja računskih operacija. Operacije less-0, greater-0 i slične ispituju poslednji broj na steku i u, zavistnosti od njegove vrednosti, na vrh steka (ne bežiču) pri tom sam broj) postavljaju 0 ili 1. Iza ovih operacija se stavi jump-true sa skokom na odgovarajuće mesto u programu. Pogledajmo sledeći ispušteni primer:

```
RST #28 ;poziv kalkulatora
-----
DEFB #36 ;less-0
DEFB #00 ;jump-true
DEFB NEG-$ ;skok na obradu negativnog broja
POZ ----- } obrada pozitivnog broja
----- } obrada negativnog broja
NEG ----- } obrada negativnog broja
-----
DEFB #38 ;end-calc
```

Operacija dec-jr-nz radi apsolutno istu stvar kao i operacija DJNZ u assembleru, tj. ostvaruje iteraciju. I ovdje se u B registru očekuje broj ciklusa. Razlika je samo u tome što se prilikom poziva kalkulatora broj ciklusa automatski prebacuje iz registra B u sistemsku promenljivu BREG. Zbog ovoga ne smemo da dozvolimo da se u ciklusu nađu operacije koje interno koriste BREG u radu a to su generator redova i sve ostale funkcije koje ga koriste. Dajmo i ovdje jedan opšti primer.

```
LD B,10 ;broj ciklusa
RST #28 ;poziv kalkulatora
```

#### PETLJA

```
DEFB #35 ;dec-jr-nz
DEFB PETLJA ;petlja
DEFB #38 ;end-calc
```

Postoje dva načina da se iz samog kalkulatora dovede broj na stek. Jedan se koristi ako želite da na stek dovedete jednu do često korišćenih konstanti  $0,1,1/2,PI/2$  i  $10$ . Za ovo su predviđene operacije sa kodovima od #A0 do #A4. Drugi način je da se koristi operacija stk-data sa kodom #34.

Ako želite da dovedete broj na stek pomoću operacije stk-data morate za njega da navedete jedan bajt za eksponent i od jedan do četiri bajta za mantisu. Ako ste naveli manje od četiri bajta za mantisu ostatak kalkulator automatski postavlja na nulu. Uzmimo da želimo na stek da dovedemo broj 123.456. Bežick naredba LET const = 123.456 će ovaj decimalni broj pretvoriti u format pokretne tačke i mi ga možemo preuzeti iz nje. Ako malo završimo u promenljivoj const videćemo da je broj 123.456 binarno predstavjen sa sledećim pet bajtova: #87, #66, #E9, #78, #D6 (tj. 135, 118, 233, 120, 214 dekadno). Sada je potrebno izvršiti malo "preuređenje" bajta koji kodira eksponent. Rekli smo da za mantisu možemo navesti od jedan do četiri bajta. Broj bajtova koji ćemo koristiti za mantisu dostavljamo kalkulatoru u ovom bajtu iza naredbe stk-data. Bitovi 6 i 7 ovog bajta (prva dva sleva) kodiraju broj

bajtova mantise umanjeno za jedan. Ako je to moguće, u ostatak bajta smešta se eksponent koji je razlika od  $\#50$  (80 dekadno). Ako to nije moguće u ostatak prvog bajta smeštaju se nule, a eksponent ide kao drugi bajt. Iza toga slede nepromenjeni bajtovi mantise. Vratimo se na naš primer. Eksponent iznosi  $\#87$  i kada ga umanjimo za  $\#50$  dobićemo  $\#37$ . Prvi bajt iza koda za stk-data sada ima vrednost

$(4-1) \star \#40 + 37$

ili dekadno

$(4-1) \star 64 + 55$

Konačno konkretan poziv stk-data izgleda ovako:

DEFB  $\#34$ ; stk-data

DEFB  $\#E7$ ;  $(n-1) \star 64 +$  umanjeni eksponent

DEFB  $\#76$ ;  $\#E9$

DEFB  $\#78$ ;  $\#D6$

Jedna od vrlo značajnih operacija spektromovog FP kalkulatora je generator redova Cebisevljevih polinoma. Ovo su operacije sa oznakama series-01 do series-1F i kodovima od  $\#81$  do  $\#9F$ . Cebisevljevi polinomi se koriste za izračunavanje vrednosti raznih funkcija u određenoj tački. Ako vi, na primer, zatražite da vam računar odgovori koliki je sinus od  $5 \star \pi/6$  on će iskoristiti Cebisevljeve polinome da to izračuna. Ovi se polinomi izračunavaju na osnovu prethodna dva preko rekurentnog ograca:

$$T_n(x) = 2xT_{n-1}(x) - T_{n-2}(x)$$

gde n označava red polinoma. Kada se izračunaju prvih nekoliko polinoma imaju oblik:

$$T_0(x) = 1$$

$$T_1(x) = x$$

$$T_2(x) = 2x^2 - 1$$

$$T_3(x) = 4x^3 - 3x$$

Ako sada želimo da izračunamo neku funkciju, nju je potrebno razviti u red Cebisevljevih polinoma:

$$f(x) = c_0T_0 + 2c_1T_1 + 2c_2T_2 + \dots$$

gde su  $c_0, c_1, c_2, c_3$  itd. koeficijenti razvoja unapred poznati za željenu funkciju. Iz formule za  $f(x)$  jasno je da će tačnost rezultata biti utoliko veća ukoliko uzmemo u obzir više članova reda. Primera radi spektrom funkcija SIN računara koristi red od šest članova. Ako želite da izračunate neku funkciju koristeći n članova reda onda se koristi poziv operacije sa kodom  $\#80 + n$ , na primer ako želite da uzmete u obzir 10 članova reda onda ćete izdati kod operacije  $\#90$ . Iza toga dolaze koeficijenti navedeni na način koji je već objašnjen kada smo govorili o stk-data. Ovdje još samo treba reći da argument pre stavljajući na stek treba nekom pogodnom transformacijom dovesti u interval  $-1 < x < 1$  jer samo u tom slučaju važi formula za  $f(x)$ .

Pored svih ovih operacija koje smo naveli spektromovog FP kalkulatora raspolaze i sa šest memorijskih lokacija za privremeno smeštanje brojeva. One su označene sa mem-0 ... mem-5 i mogu poslužiti da se u njih smešta međurezultati prilikom računanja. Operacije sa kodovima od  $\#C0$  do  $\#C5$  (st-mem-0 ... st-mem-5) služe za odlaganje broja sa vrha steka u pomoćnu memorijsku lokaciju (pri tom se broj ne briše sa steka), a operacije sa kodovima  $\#E0$  do  $\#E5$  (st-mem-0 ... st-mem-5) dovode broj iz pomoćne lokacije na stek. Na primer, ako želimo da u memorijsku lokaciju mem-4 privremeno odložimo neki broj onda za smeštanje u mem-4 koristimo kod  $\#C4$ , a za vraćanje na stek kod  $\#E4$ .

Pored svih navedenih operacija kalkulator vašeg omiljenog kućnog računara ima i jednu „džoker“ operaciju. To je operacija fp-calc-2 sa kodom  $\#3B$ . Ona sama ne radi ništa već navodi kalkulator da izvrši operaciju čiji je kod prethodno smešten u registar B. Pogledajmo na jednostavnom primeru kako se to radi.

LD B,  $\#1F$  ; kod operacije sin ide u B registar

RST  $\#28$  ; poziv kalkulatora

DEFB  $\#3B$ ; fp-calc-2

DEFB  $\#38$ ; end-calc

Ono što je zanimljivo u vezi sa ovom operacijom jeste činjenica da Spectrum sva svoja računanja izvodi baš preko fp-calc-2, a ne koristeći „normalan“ modalitet rada kalkulatora. Ovo je verovatno i uslovilo da jedan bag u kalkulatoru prođe neprimenjen kroz sve tekstove programa u ROM-u Spectruma. Radi se o tome da neke operacije kalkulatora (one su navedene u tabeli na slici 2) ne mogu da se koriste na „normalan“ način već samo preko fp-calc-2. Ovo jeste neprijatnost, ali je očigledno reč o ređe korišćenim operacijama tako da ipak nije baš tako strašno.

Ni ovo nije sve. Postoje operacije pomoću kojih možete da učitate podatak iz neke struje (read-in) ili sa nekog porta (in), i još dosta toga. Ipak, pošto te funkcije sasvim izlaze iz okvira teme ovog napisa o njima ćemo, ako za to bude interesa pisati neki drugi put.

Očigledno je da su mogućnosti Spectromovog kalkulatora velike, tako da pružaju mogućnost veštom programeru da na svom kućnom računaru uradi ponešto što se obično smatra poslom za malo veće mašine. Prihvatite izazov i krenite.

# Unošenje poke-ova

Koliko puta ste u našim ili stranim računarskim časopisima našli poke za besmrtnost, a niste uspeali da ga ubacite. Ovaj tekst bi vam u tome pomogao.

**P**ostali ste računarski početnik i verovatno ste suočeni sa sledećim problemom: Kupili ste Spectrum i mnogo igra sa njim. Na početku ćete igrati sve i svašta, zatim ćete već početi da odabirate određene tipove igara ali je izvesno da ćete u jedan kor trpati sve one igre koje je nemoguće proći. Tada ćete uvideti da postoje i POKE-ovi koji vam omogućavaju besmrtnost

ali pošto ih ne znate ubaciti i njih ćete skupljati na gomilu. Istina je da tu i tamo budu objavljeni i načini ubacivanja ali zahtevaju da čekate i nadate se da će biti baš ono što vi očekujete. Zbog svega ovoga pročitajte naredni tekst, trebalo bi i nešto da naučite.

## 1. Naredba MERGE\*\*

Korišćenje ove naredbe je već opisivano ali će ovdje biti detaljno ponovljeno. Kod većine starih i nekolicine novih programa POKE se unosi na sledeći način. Otkuca se naredba MERGE\*\* i pusti se kasetofon. Kada se učita prvi basic deo Spectrum bi trebao napisati OK. Izlistajte program naredbom LIST (ili samo ENTER) i potražite liniju u kojoj stoji naredba RANDOMIZE (PRINT) USR. Držite CAPS SHIFT i taster 6 (strelica dole) dovedite mali kursor (koji stoji kod linijskog broja) do linije u kojoj se nalazi pomenuta naredba. Pritisnite EDIT (Caps shift + 1) i linija će se pojaviti dole. Držite CS i

taster 5, 6, 7 i 8 (strelica) dođetaše kursorom do naredbe PRINT USR i neposredno ispred nje otkucajte POKE. Kada to uradite pritisnite ENTER, otkucajte GOTO 0 i pustite kasetofon.

## 2. Programi koji se učitavaju iz mašinskog jezika: Headerlessi

Da biste savladali drugu stepenicu moraćete najpre uraditi dve stvari. Prvo uzmite nekoliko starijih brojeva SVETA i pročitate o HEADER-ima i HEADERLESS-ima. Da vas posleđim HEADER je uvodnik (zaglavlje) svakom basic ili mašinskom programu. Prethodi mu Leader-jednoličan ton od oko 5 sec. a zatim dolazi 17 bajtova koji čine podatke o dužini, vrsti, imenu dela koji sledi. Kada se HEADER učita napiše se ono poznato Program (za basic), Bytes (za mašinske) itd. Takođe postoje HEADERLESS-i podaci koji nemaju HEADER i koji se učitavaju iz

najpre učitanoj mašini ili iz mašine skrivene u bazi. Morate naučiti da razlikujete program bez headera od običnog kako ne bi došlo do zabune. Druga stvar koja morate da uradite jeste da najpre nabavite program DEVPAC 3 (GENS 3M-assembler i MONS3M-disassembler) i da pogledate osnovne naredbe i funkcije. I nemojte već na početku odustati uz komentare „mrzi me“ ili „nisam ja za to“ jer to nije nimalo teško. Dovoljno je znati komande „A“, „M“, i sistem kucanja u GENS-u i komande H, M, symbol shift + 3 i ss + 4 u MONS-u i to je sve. Pretpostavimo da ste to uradili i sada vas očekuje ono pravo.

Dosta (relativno) novih programa kao što su Match Day, Knight Lore, Decathlon, Beach Head i dr. sadrže basic deo koji izgleda približno ovako: 10 PAPER N: BORDER N: INK N: CLS

20 PRINT „neka EPP poruka u stilu Cracked by...“

30 LOAD \*\* CODE. RANDOMIZE USR n-gde je n neka adresa.

Za vas je bitno ono u tridesetoj liniji. Ako ste pomislili da tu unesete POKE i obavite posao grdnio ste se prevarili. Naredba load \*\*code učitava kratak mašinski program u rand. usr startuje ga od neke adrese. Taj program samo učitava glavni deo koji je bez headera (oslušite ga pa ćete se uveriti) što znači da ste POKE uneli „na prazno“ i, dok program još nije bio u memoriji. Najpre zapišite adresu od koje se startuje mašinar i učitajte MONS nešto niže (ili više). Napr. ako stoji rand. usr 65000 vi učitajte MONS sa LOAD\*\*CODE 30000 i startujete ga sa rand. 30000. U MONS-u učitajte H 65000 a zatim M adresa dobijena sa H (to ste već naučili), zatim ss+3, pa ss+4 i pred vama je listing mašinske koji učitava headerless. Izgleda nerazumljiv ali sve ćemo pojasniti. U slehmi izgleda ovako:

LD IX, nn - početna adresa od koje se program učitava

LD DE, dužina programa, LD A, flag (obično 255)

SCF (potrebno kod učitavanja), CALL 1366 - pozove se rutina iz ROM-a koja vrši učitavanje. Pored toga tu će moжда stajati još neka naredba ali neka vas to ne brine. Sve što treba da uradite jeste da preprišete taj listing sve do naredbe JP nn (identična je naredbi print usr nn iz basica) koju zapišete posebno. Zatim učitajte GENS i startujte ga. Prva linija u njemu treba da glasi ORG nn gde je nn adresa na koju se program smešta. Otkucajte preprišani listing i na njegovom kraju otkucajte POKE (nemojte shvatiti bukvalno), POKE u mašinske se postiče dvema instrukcijama: npr. ako imamo POKE 34567,8 mašinske će to izgledati LD A,8 - u registar A se stavi 8, LD (34567), a - na adresu koja se pokušaje stavi se sadržaj A registra. Znači u opštem obliku POKE X, Y kucate se kao LD A, Y, LD (X), A. Napomena: adresa X se MORa staviti u zagradu. Kada ste to uradili otkucajte naredbu JP adresa koju ste zapisali. Možete prirediti da je u mašinske skoro isto kao u basici. Ceo listing ostaje isti samo ispred JP unesemo POKE.

Noviji programi koriste i novosti pri učitavanju. Počelo je od izmenjenih šara na borbenu, X raznih brojača, učitavanja ekrana na sve moguće načine. Novost je u tome što se mašinske više ne učitava sa LOAD \*\* CODE već je on sakriven u BASICU, najčešće u va-

rijablama ili u REM liniji. Takvih programa ima mnogo, npr. to su skoro svi programi sa potpisom Vatroslav. Najpre morate učitati Multiscopy, učitati Basic, kucati View, pa Abort i takav basic smстите na neku kasetu, i on se više neće sam startovati. Resetujte računar, učitajte abortovani Basic sa LOAD\*\* i Spectrum ču napslač OK. Otkucajte PRINT PEEK 23627 + 256/PEEK 23628 i dobićete adresu startovanja mašinske. Učitajte MONS i listinge od date adrese, preprišite listing i otkucajte ga u GENS-u na prethodno opisan način. Tu postoji nekoliko izmena; Listing obično počinje ovako:

LD HL, adresa na koju se nalazi loader

LD DE, adresa na koju se on prebacuje

LD BC, broj bajtova koji se prebacuje

LDIR naredba koja vrši prebacivanje

JP XXXXX gde je XXXXX adresa odakle se startuje loader



Taj deo preskočite i nemojte ga kucati, već ostatak programa asemblirajte (o tome kasnije). Druga napomena: posle naredbe za učitavanje nalazi se još mnogo mašinske, i to je u stvari rutina za učitavanje i ROM-a modifikovana da prikazuje druge šare. Ona nam apsolutno ne treba. Listing preprišite samo do naredbe JP XXXXX, unesite POKE pre nje i obavezno na svakom mestu gde se nalazi CALL XXXXX stavite CALL 1366.

### 3. Asembliranje

Kada ste otkucali listing na redu je njegovo asembliranje. Kucajte A, (enter, enter, enter) i program će, ukoliko nema grešaka, biti asembliran na adresu određenu ORG-om. Program smстите za kasniju upotrebu sa SAVE „ime“ CODE adresa, dužina. Kada hoćete besmrtno učitajte snimljeni loader na datu adresu i startujte ga odatle, preskočite Basic i loader programa u originalu i pustite kase-

tofon. Vredi spomenuti da loader ne mora da se stavi na istu adresu u kojoj je u originalu. Takvih smetnji ćete ređe imati, ali ako ih bude bilo jednostavno pogledajte koliko je program dugačak i odakle počinje. Npr. počinje od 24576 i dugačak je 40960. Znači učitava se do kraja memorije (65535), tako da loader možete staviti na 23296. Uopšte bitno je da program koji se učitava ne prekrije vaš loader.

### 4. Ksorovani programi

Najli pojedini razbijači zaštita uplašeni da će neko drugi izbaciti njihove EPP poruke (što se danas mnogo čini) počeli su i da štite svoje loadere i to ne od presnimavanja, već od listanja. Takve programe možemo MONS-om listati do iznemoglosti, ali nememo naći nikakav tekst ili rutinu za učitavanje. Tako su oni (nadajmo se nesvesno) omogućili poštene igrače da unesu POKE. To štitenje se najčešće postiže pomoću logičke naredbe XOR. O njoj možete više pročitati u članku „Speedlock na dlanu“ iz prošlog broja. Loader na početku (nagli ste ga sa PRINT PEEK...) izgleda ovako:

LD BC, broj bajtova koji se menja

LD A, neka vrednost sa kojom se ksoruje

LD HL, adresa od koje počinju ti bajtovi

lab XOR (HL), bajt iz HL se ksoruje sa A

LD (HL), A promenen bajt se smešta u memoriju

INC HL

DEC BC

LD A, B

OR C

JR NZ, lab

Ovo je najopštiji oblik XOR petlje - ona se može napraviti na sto načina. Problem se rešava tako što se petlja prepíše, iskuca se u GENS-u s tim što se na kraju stavi RET za povratak u Basic i asembliran na neku slobodnu adresu. Tada se startuje (pod uslovom da je loader još u memoriji). Tako ćete vi sami promeniti loader i onda će vam se ukazati poznate naredbe. Rasturaci primenjuju različite stvari kako bi otežali posao. Npr. u program MOVIE (Roxsoft) petlja počinje sa LD A, (23613), u A se stavlja vrednost lokacije 23613 a ona se iz Basica POKE-uje sa 200. Taj POKE znači da se pri svakoj grešci računarski blokira ili resetuje. Zato moramo u GENS-u umesto toga staviti LD A, 200. Često se dešava da posle jednog menjanja ne dobjemo ništa logično već samo još jednu XOR petlju pa posle nje još jednu itd. Takvu zaštitu koristi Satansoft i neki drugi iz još mali milion caka. Takvi programi bitni bi ipak suviše teški za početnika.

Iskusniji programeri će se čuditi zašto je ovo objašnjeno tako detaljno kada može biti i kraće. Neko iskusniji će odmah pogledati loader sa PRINT peek i ispred JP-a uneti par POKE-ova i obaviti posao. Takode možete pravi staviti umesto JP-a RET (201) tako da se program vrati u Basic kada se učita. Ona je lako uneti POKE i startovati program. Međutim to lakše dolazi sa iskustvom koje počinik tek treba da stekne. Posle par desetina programa (i duplo toliko neuspelih pokušaja) početnik više neće biti početnik i moći će da se uspešno nosi sa različitim trikovima drugih programera. Nadam se da će vam ovaj članak u tome bar malo pomoći.

Boris Đapić

# Analizator diska (prvi deo)

*U proteklim brojevima našeg (i vašeg) časopisa bavili smo se organizacijom Amstradovog ekrana, dodavanjem RSX komandi, programima koji se izvršavaju za vreme prekida (dogadjaji), programskom podrškom za dobijanje naših slova na monitoru i štampaču. Krajnje je vreme da se pozabavimo još jednim delom kompjutera neophodnim za ozbiljniju upotrebu: disk jedinicom.*

Piše Jovan Puzović

Ako se vratimo malo u prošlost, u godinu 80-tu, 81-u ili 82-u, koje sad pripadaju istoriji (praistoriji?) kućnog računarstva, neće nam biti teško setiti se šta se tad smatralo dobrim kućnim računom. Izbor nije bio preterano velik (ZX-80, ZX-81, Spectrum, VIC 20). Na ceni su bile svedeće osobine: velika memorija (16 KB), grafika visoke rezolucije (160 x 200 tačaka), stabilna slika na ekranu televizora, mogućnost prikazivanja kolor slike, priključci za joystick, dobra tastatura, dobra programska podrška. Ono što je tad važno za dobro, danas se teško prodaje i na rasprodaji (gde se jedino i prodaje). Teško je reći šta će "sutra" doneti, ali da biste danas kompjuter mogli da koristite i za nešto drugo osim igranja, pored dobrog kompjutera potrebno je da imate: dobar monitor, dobar štampač i dobar disk. Naravno, i odličnu programsku podršku.

Vlasnici Amstradovih računara 664 i 6128 imali su sreću da su za relativno malo para dobili dobar kompjuter, prošecan monitor i brzu disk jedinicu. Ko poseduje 464 sa disk jedinicom DD1, platio je nešto više, ali zato ima i kasetofon, koji, ruku na srce, ne koristi skoro nikad. Brzina prenosa podataka je više nego zadovoljavajuća za disketni pogon: teoretska brzina je 30 KB u sekundi (kada je data lista postavljena na trag i sektor), a praktična negde oko 7-8 KB. Imajući u vidu C-64 i 300 bajta u sekundi, zaista impresivno (pogotovo kad vlasnik 64-ke gleda kako se Sorcery od skoro 40 KB učitava za 6-7 sekundi). Mana Amstradovog diska je što koristi diske od 3 inča, koje su skuplje od ostalih, i mali kapacitet (169, odnosno 178 KB). No mora se priznati da su diske vrlo dobro zaštićene u svom plastičnom omotaču.

## Komande za rad sa diskom

Disk operativni sistem ugrađen u Amstrad ne spada u vrhunsku klasu. Kak i sama firma kaže da je to samo malo bolji operativni sistem za kasetofon. Takav pristup ima mnogo nedostataka, ali i jednu veliku prednost: programi pravljeni da rade sa kasetofonom, radiće i sa diskom. Standardni jump blokovi od &BC77 do &BC98, koji se koriste za rad sa kasetofonom iz mašinskog jezika, sada su preusmereni na disk jedinicu, i imaju istu funkciju sa istim ulaznim i izlaznim parametrima. Iz BASIC-a, komande su popunio iste: LOAD (ime), SAVE (ime) OPENOUT (ime), OPENIN (ime), CLOSEOUT, CLOSEIN, PRINT 9 i INPUT 9. Ukoliko želimo da ipak radimo sa kasetofonom pomoću eksternih komandi TAPE. IN i TAPE. OUT jump blokove ponovo usmeravamo na kasetofon.

## Imena programa i podataka

Ipak postoji jedna razlika između komandi vezanih za disk i kasetofon: ne mogu se sa diskete učitavati bezimni file-ovi. Kod kasetofona to znači "učitaj prvi sledeći", kod diske jednostavno ne postoji prvi sledeći, i zato svaki file mora imati svoje ime, koje se za drugim neophodnim informacijama o file-u čuva na disketi. Te informacije čine jedan blok dužine 2 KB, i zovu se direktorijum. Za svaki file je odvojeno 32 bajta u direktorijumu, što znači da je 64 maksimalno broj file-ova koji se mogu nalaziti na disketi. Da bismo rekli gde se na disketi nalazi direktorijum, moramo prethodno nešto reći o načinu kako su podaci zapisani na disketi.

AMSDOS omogućuje formatiranje diskete u jedan od tri formata: SYSTEM, DATA i IBM. Kod sva tri formata disketa je podeljena na 40 traka. Svaka traka je podeljena na sektore: 9 kod SYSTEM i DATA formata, a 8 kod IBM formata. U daljem tekstu ćemo se zadržati na SYSTEM i DATA formatu, pošto se IBM format vrlo retko koristi. Kapacitet jednog sektora je 512 bajta (to se zove fizička dužina sektora, vezana je za hardware). Znači, ukupno imamo 360 sektora, što daje kapacitet od 180 kilobajta po disketi.

Rekli smo da u direktorijumu otpada 2 KB, tako da je koristan prostor za informacije 178 KB, koliko i iznosi u DATA formatu. Međutim, ako koristimo CPM, onda na disketi moraju da budu zapisane i neke informacije potrebne ovom operativnom sistemu za rad, i one se čuvaju u prve dve trake (traka 0 i traka 3). Na te informacije ode dodatnih 18 sektora, ili 9 KB, tako da je u SYSTEM formatu koristan kapacitet 169 KB.

Označavanje sektora na traci je različitost za dva formata: SYSTEM sektori su označeni brojevima od &1 do &49, a DATA sektori brojevima od &C1 do &C9.

Sad već možemo reći gde se nalazi direk-

torijum: kod DATA formata to je trag 0, sektori &C1, &C2, &C3, i &C4. Kod SYSTEM formata to je trag 2, sektori &41, &42, &43 i &44.

## Kako učitati sektor

Na žalost, standardni jump blokovi ne omogućuju učitavanje određenog sektora sa trake, i zbog toga se moralo pribići mašinskom jeziku. Listing mašinskog programa dat je ne samo da se vide ulazni parametri za odgovarajuće rutine, već i način na koji se pozivaju RSX rutina iz ROM-a. Rutine za čitanje i pisanje sektora pozivaju se iz BASIC-a eksternim komandama čiji je format:

SECREAD, (drive), (track), (sector), (buffer) SECWRITE, (drive), (track), (sector), (buffer)

Opseg parametara: drive 0 ili 1, track 0 do 39, sektor 0 do 8, buffer je adresa memorijskog prostora gde želimo da se sektor upiše (SECREAD), odnosno odakle želimo da se podaci upišu na disc (SECWRITE), pa moramo paziti da to bude slobodna memorijska zona od bar 512 bajta. Vidimo da se ovdje sektori numerišu brojevima od 0 do 8, pa je programu važno dostaviti koji je format diskete, što se postiže eksternom naredbom SETFORMAT, (format)

Parametar format ima vrednost 0 za SYSTEM, 1 za DATA a 2 za IBM format.

Još dve naredbe su dodate: ERRORON i ERROROFF

Posle prve od ove dve naredbe, svaka greška pri pozivanju RSX rutina biće propraćena komentarom "Parametar error" na ekranu monitora. Posle druge poruka neće biti pisana.

## Unošenje programa

Unesite BASIC deo programa i snimite ga na disketu pod imenom DISCMON.BAS. Zatim pomoću assemblera unesite mašinski deo programa, assembler i snimite ga sa O.,DISCMON.BIN. Ako nemate assembler, ili ne znate da radite sa njim, resetujte kompjuter, otkačujte MEMORY &9F00, i učitajte HEX LOADER. Mašinski deo programa unesite sa hex dump-a, i snimite ga pod imenom DISCMON.BIN. Posle startovanja programa DISCMON.BAS, na raspolaganje će vam biti eksternne komande za učitavanje sektora. Kao primer za korišćenje eksternih komandi dat je DEMO program, koji učitava prvih 512 bajta direktorijuma sa SYSTEM disketa, i štampa sadržaj na ekran.

U sledećem broju objasnimo kako su organizovani podaci u direktorijumu, i dat ćemo BASIC program koji uz pomoć gore navedenih komandi vrši kopiranje celog sadržaja diskete na kasetu (takozvani backup podataka).

# AMSTRAD SERVIS

10 MEMORY %FFFF:LOAD "DISCON.BIN",%A000  
:CALL %A000:CLOSEIN

## BASIC PROGRAM

10 MEMORY %FFFF:LOAD "DISCON.BIN",%A000  
:CALL %A000:CLOSEIN  
20 PRINT "UNESI CP/M DISKETU I PRITISNI  
BILLO KDIJE DUBRE"  
30 WHILE INKETS="":WEND  
40 PRINT  
100 IERRORDN  
110 ISEYFORMAT,0  
120 ISECREAD,0,2,0,%A200  
130 FOR AL=%A200 TO %A3FF  
135 IF (AL MOD 32)=0 THEN PRINT  
140 BX=PEEK(AL)  
150 IF BX<32 OR BX>127 THEN BX=46  
160 PRINT CHR\$(BX);  
170 NEXT

## DEMO PROGRAM

A000: 01 09 A0 21 42 A0 C3 D1 A1  
A001: BC 1A A0 C3 91 A0 C3 9A 1E  
A002: A0 C3 46 A0 C3 4C A0 C3 DA  
A003: 52 A0 53 45 57 52 4F 54 24  
A004: C4 53 45 43 57 52 4F 54 24  
A005: C5 45 52 52 4F 52 4F 46 18  
A006: C6 45 52 52 4F 52 4F 4C 9C  
A007: 55 45 54 46 4F 52 4F 41 88  
A008: 34 00 00 00 00 00 00 00 31  
A009: 32 1A 81 C9 3E 01 32 1A 98  
A010: A1 C9 F5 3E 00 32 19 A1 98  
A011: F1 FE 01 C2 FA 80 0D 7E AE  
A012: 00 FE 00 28 0E 01 29 57  
A013: 12 FE 02 28 19 C3 FA A0 47  
A014: 3E 0A 32 1B 61 4E 30 A2 D5  
A015: 1C A1 C9 3E 0A 32 1B A1 A3  
A016: 3E C0 32 1C A1 C9 3E 01 A3  
A017: 32 1B A1 3E C0 32 1C A1 D3  
A018: C9 C8 A3 A0 3E 84 DC DC 13

A019: A0 C9 CD A3 A0 3E 85 CD D0  
A020: DC A0 C9 F5 3E 00 32 19 B2  
A021: A1 F1 FE 0A 29 48 80 7E 11  
A022: 0A FE 02 30 44 32 10 A1 0C  
A023: 0D 7E 04 FE 20 30 3A 32 CB  
A024: 11 A1 21 1B A1 D0 7E 02 B8  
A025: BE 30 2E 71 1C A1 BE 32 51  
A026: 12 A1 0D 66 01 00 0E 00 D1  
A027: 22 13 A1 C9 21 1B A1 07 77 77  
A028: C8 04 BC 22 15 A1 79 32 5F  
A029: 17 A1 21 10 A1 5E 23 5A D8  
A030: 23 4E 2A 13 A1 0F 15 A1 53  
A031: C9 E1 3E FF 32 19 A1 3A 74  
A032: 1A A1 87 C8 21 1B A1 7E 76  
A033: B7 CB CD 5A BB 23 18 F7 E9  
A034: 00 00 00 00 00 00 00 00 4E  
A035: 00 00 00 00 00 2A 29 50 E0  
A036: 61 72 61 60 65 74 61 72 B8  
A037: 2A 45 72 62 6F 72 20 2A CA  
A038: 07 00 11 35

## HEI DUMP

```

10 | *****
20 | * DISKONITIE *
30 | *****
40 |
50 | KASOVSKI PROGRAM ZA OBTARANJE I POKAZJE SEKTORA NA DISK
60 | EKSTERNE SPRAVE
70 | ISECREAD,drive,track,sector,buffer
80 | ISECWRITE,drive,track,sector,buffer
90 | ISEYFORMAT,format 10-DYS 1-DATA, 2-HEI
100 | IERRORDN
110 | IERRORFF
120 |
130 |TIT_B00: E00 %B00A
140 | KL_F00: E00 %B00A
150 | KL_L00: E00 %B001
160 |
170 | B00 %A000
180 |
190 | LD HL,CLM,F00
200 | LD HL,DIRM00
210 | JP KL_L00,F07
220 |
230 | C00_T0: D0FM N00C_T00
240 | JP W000
250 | JP W001E
260 | JP ER_OFF
270 | JP ER_ON
280 | JP ST_F00
290 |
300 |
310 | W00_N00: D0FF "0","1","2","3","4","5","6","7","8","9","A","B",*B00
318 | D0FF "0","1","2","3","4","5","6","7","8","9","A","B",*C000
320 | D0FF "0","1","2","3","4","5","6","7","8","9","A","B",*D000
328 | D0FF "0","1","2","3","4","5","6","7","8","9","A","B",*E000
330 | D0FF "0","1","2","3","4","5","6","7","8","9","A","B",*F000
340 | D0FF "0","1","2","3","4","5","6","7","8","9","A","B",*FF00
350 | D0FF B00
360 |
370 | E00M00: D0FF 4
380 |
390 | ER_OFF: LD A,B00
400 | LD IER_FL0,A
410 | RET
420 |
430 | ER_ON: LD A,B01
440 | LD IER_FL0,A
450 | RET
460 |
470 | ST_F00: PUSH AF
480 | LD A,B00
490 | LD IER_STATUS,A
500 | POP AF
510 |
520 | JP B01
530 | JP W2_E0000
538 | LD A,(I+0)
540 | CP B00
550 | JR 2,SYF_FT
560 | CP A
570 | JR 1,DTT_FT
580 | CP B02
590 | JP 2,IRM_FT
600 | JP E0000
610 |
620 | SVS_FT: LD A,B0A
630 | LD ISEC_N00,A
640 | LD A,B0B
650 | LD ISEC_OFSET1,A
660 | RET
670 |
680 | DAT_FT: LD A,B0C
690 | LD ISEC_N00,A
700 | LD A,B0D
710 | LD ISEC_OFSET1,A
720 | RET
730 |
740 | IRR_FT: LD A,B0E
750 | LD ISEC_N00,A
760 | LD A,B0F
770 | LD ISEC_OFSET1,A
780 | RET
790 |

```

```

800 | READ: CALL TAKE_PARAMETER
810 | LD A,A0A
820 | CALL R01_C0N
830 | RET
840 |
850 | WRITE: CALL TAKE_PARAMETER
860 | LD A,A05
870 | CALL R01_C0N
880 | RET
890 |
900 | TAKE_P: PUSH AF
910 | LD A,A00
920 | LD IER_STATUS,A
930 | POP AF
940 | CP #04
950 | JR N1_ERR_1
960 | LD A,(I+0)
970 | CP #02
980 | JR N2_ERR_1
990 | LD ISEC_ERR,A
1000 | LD A,(I+0)
1010 | CP #28
1020 | JR N3_ERR_1
1030 | LD ITRACK,A
1040 | LD HL,SEC_N00
1050 | LD A,(I+2)
1060 | CP (HL)
1070 | JR N4_ERR_1
1080 | LD HL,SEC_OFSET
1090 | DEC A,(HL)
1100 | LD ISEC0N,A
1110 | LD A,(I+1)
1120 | LD A,C
1130 | LD ITRF_ADDRESS,HL
1140 | RET
1150 |
1160 | R01_C0: LD HL,R01_N00C
1170 | LD IRL1,A
1180 | CALL HL_F00
1190 | LD ITRF_ADDRESS,HL
1200 | LD A,C
1210 | LD ISEC_N00,A
1220 | LD HL,SEC00
1230 | LD C,(HL)
1240 | INC HL
1250 | LD I,(HL)
1260 | INC HL
1270 | LD C,(HL)
1280 | LD HL,ISEC_ADDRESS
1290 | RET #18
1300 | D0FM R01_ADDRESS
1310 | RET
1320 |
1330 | ER_1: POP HL
1340 | ERROR: LD A,BFF
1350 | LD IER_STATUS,A
1360 | LD A,IER_FL0
1370 | ER A
1380 | RET 2
1390 | LD HL,C00_N00
1400 | ERR_LP: LD A,(HL)
1410 | ER A
1420 | RET 2
1430 | CALL TIT_OUTPUT
1440 | INC HL
1450 | JR ERR_LP
1460 |
1470 | DRIVE: D0FM B00
1480 | TRACK: D0FM B00
1490 | SECTOR: D0FM B00
1500 | R01_A0: D0FM B00
1510 | R01_B0: D0FM B00
1520 | R01_C0: D0FM B00
1530 | R01_N0: D0FM B00
1540 | ER_ST0: D0FM B00
1550 | ER_FL0: D0FM B00
1560 | ISEC_N0: D0FM B00
1570 | SEC_OF: D0FM B00
1580 | ERR_N0: D0FM "A Parameter error"
1590 | D0FM B01,B00

```

# Uzbudljivo učitavanje

*Nekada je učitavanje programa bilo nužno zlo koje je izazivalo isključivo nerviranje korisnika. Čak ni efektne uvodne slike nisu mnogo pomogle. Međutim, u posljednje vreme način učitavanja predstavlja glavnu zabavu domaćih hakera.*

**U** početku niko nije ni sanjao da izade iz okvira Spectrumovih naredbi SAVE i LOAD. Samo malobrojni su znali za čake tipa „blokiranje računara ako se pritisne break“ ili „neispisivanje imena programa“. Ubrzo su naišli heparlesli, odnosno programi bez zaglavlja, koji su doneli kratkotrajnu paniku među piratima.

Prvi program tokom čijeg smo učitavanja zahećakrnutu gledali u ekran bio je „Halls of things“. Slika se učitava redom, liniju po liniju bez uobičajenog preskakanja linija na ekranu, a sa krajem učitavanja slike bio bi učitavan ceo program.

## Prve ideje

Naši hakeri nisu videli pouku u tom programu i nastavili su da rasturene programe animaju kao headerlese. Pošle dužeg vremena polako je ušlo u modu uvođenje izmenjenih šara na borderu prilikom učitavanja. Da bi se to postiglo treba samo prepisati rutinu za učitavanje negde u RAM i izmeniti nekoliko bajtova koji određuju boju bordera. Pozivanjem tako izmenjene rutine dobićemo učitavanje sa proizvoljnim šarama, a možda, ako želimo, i bez ikakve izmene bordera.

Program „Spy vs spy“ sa atributima koji se učitavaju unazad, najzad je dokazao da se mogu dobiti zanimljivi efekti pri učitavanju, a da se program ipak može presnimiti običnim programom za presnimavanje, što je ranije kočilo sva druga originalna učitavanja („Tehničian Ted“ i sl.). Upravo zbog te osobine (mogućnost presnimavanja) naši hakeri su mogli da uživaju u genialnom izumu „Melbourne House“-a koji je primenjen u igri „Fighting warrior“. Tu se slika ne učitava ni odzgo nadole, ni unazad, ni na bilo koji drugi način koji bismo mogli da očekujemo, već po potpuno proizvoljnom redosledu koji je naravno, logički povezan sa samim sadržajem slike. Taj način učitavanja, u žargonu nazvan „trčeći screen“, naši rasturaci

su odmah prihvatili i uskoro je velika većina novih programa imala takvo učitavanje.

## Tajne „trčećeg screen“-a

Kako se učitava „trčeći screen“? Ako pažljivo gledate (nađamo se da imate neki takav program: ako ne, teško ćete razumeti kako sve to izgleda) primetićete da se slika učitava karakter po karakter, dakle atribut i osam odgovarajućih bajtova i to po nekom ranije utvrđenom redosledu koji odgovara slici. Kako Spectrum zna taj „utvrđen redosled“? Pre svake grupe od devet bajtova (atribut i osam bajtova koje prekriva) dolaze dva bajta koji se učitavaju, ali oni samo predstavljaju informaciju na koju adresu treba dalje učitavati ostale bajtove (listina, da bi se pronašla adresa za atribut potrebno je malo računanja, ali to se sve vrlo brzo izvrši između učitavanja dva bajta). Pošto registar IX u toku učitavanja sadrži adresu gde se smešta učitani bajt, njegovom promenom, i povećavanjem za 256 za svaki sledeći bajt, dobićemo učitani karakter na svom mestu (rutina koja učitava „trčeći screen“ data je na listingu 1).

\*\*\*HISQFT GEN32M2 ASSEMBLER+ ZX SPECTRUM

Copyright (C) HISQFT 1983.4  
All rights reserved

Pass 1 errors: 00

```

9DCB F3      10  DI
9DDC 213F05  20  LD  HL,1343
9DDF E5      30  PUSH HL
9DD0 DBFE    40  IN  A,(RFE)
9DD2 1F      50  RRA
9DD3 E620    60  AND #20
9DD5 4F      70  LD  C,A
9DD6 BF      80  CP  A
          90  LFE44
          RET NZ
9DD7 C0      90  LFE45
          CALL LFE66
9DD8 30FA    110 JR  NC,LFE4
          4
9DD0 211504  120 LD  HL,#041
          5
9DE0 10FE    130 LFE4D
          DJNZ LFE4D
9DE2 28      140  DEC HL
9DE3 7C      150  LD  A,H
9DE4 85      160  OR  L
9DE5 20F9    170 JR  NZ,LFE4
          D
9DE7 CD599E  190 CALL LFE62
9DEA 30E9    190 JR  NC,LFE4
          4
9DEC 069C    200 LFE59
          LD  B,#9C
9DEE CD599E  210 CALL LFE62
    
```

```

9DF1 30E4    220 JR  NC,LFE4
          4
9DF3 30C6    230 LD  A,#C6
9DF5 B8      240 CP  B
9DF6 3000    250 JR  NC,LFE4
          5
9DF8 24      260 INC H
9DF9 20F1    270 JR  NZ,LFE5
          9
9DFB 06C9    280 LFE6B
          LD  B,#C9
9DFD CD599E  290 CALL LFE66
9E00 30D5    300 JR  NC,LFE4
          4
9E02 70      310 LD  A,B
9E03 FED4    320 CP  #D4
9E05 30F4    330 JR  NC,LFE6
          8
9E07 CD599E  340 CALL LFE66
9E0A D0      350 RET NC
9E0B CD429E  360 LD  A,LFEAF
9E0E CD149E  370 CALL LFEAF
          CALL LFE81
9E11 D0      380 RET NC
9E12 18FA    390 JR  LFE7B
9E14 CD429E  400 JR  LFE81
          CALL LFEAF
9E17 7D      410 LD  A,L
9E18 00      420 LD  AF,AF
9E19 CD429E  430 CALL LFEAF
9E1C D0      440 RET NC
9E1D 00      450 EX  AF,AF
9E1E 65      460 LD  H,L
9E1F 6F      470 LD  L,A
9E20 0600    480 LD  B,#00
          LFE6F
          PUSH HL
9E22 E5      490 PUSH BC
9E23 C5      500 CALL LFEAF
9E24 CD429E  510 POP BC
9E27 C1      520 LD  A,L
9E28 7D      530 POP HL
9E29 E1      540 RET NC
9E2A D0      550 LD  (HL),A
9E2B 77      560 INC H
9E2C 24      570 INC H
9E2D 10F3    580 DJNZ LFE6F
9E2F 7C      590 LD  A,H
9E30 D600    600 SUB #00
9E32 1F      610 RRA
9E33 1F      620 RRA
9E34 1F      630 RRA
9E35 E603    640 AND #03
9E37 F658    650 OR  #58
9E39 67      660 LD  H,A
9E3A E5      670 PUSH HL
    
```

9E3B CD429E	698	CALL LFEAF
9E3E 7D	698	LD A,L
9E3F E1	700	POP HL
9E40 77	710	LD (HL),A
9E41 C9	720	RET LFEAF
9E42 06B2	730	LD B,#52
9E44 2E01	740	LD L,#01
9E46 CD559E	750	LFEFB3 CALL LI 0C2
9E49 D8	760	RET NC
9E4A 3ECB	770	LD A,#CB
9E4C B9	780	CP B
9E4D CB15	790	RL L
9E4F 06B0	800	LD B,#B0
9E51 30F3	810	JR NC,LFEFB3
9E53 37	820	SCF
9E54 C9	830	RET LFEFB2 CALL LFECC6
9E55 CD559E	840	RET NC LFECC6 LD A,#16
9E58 D8	850	LFECCB DEC A
9E59 3E16	860	RET NC LFECC6 LD A,#16
9E5B 3D	870	LFECCB DEC A
9E5C 20FD	880	JR NZ,LFECC6
9E5E A7	890	AND A
9E5F 04	900	LFECC6 INC B
9E60 C8	910	RET Z
9E61 3E7F	920	LD A,#7F
9E63 D8FE	930	IN A,(#FE)
9E65 1F	940	RRA
9E66 A9	950	XOR C
9E67 E620	960	AND #20
9E69 26FA	970	JR Z,LFECC6
9E6B 79	980	LD A,C
9E6C 9C	990	INC A
9E6D EE20	1000	XOR #20
9E6F E627	1010	AND #27
9E71 4F	1020	LD C,A
9E72 E627	1030	AND #27
9E74 F6A9	1040	OR #A9
9E76 03FE	1050	OUT (#FE),A
9E78 37	1060	SCF
9E79 C9	1070	RET

Pass 2 errors: 00  
Table used: 101 from 250

\*HISOFT GENSYM2 ASSEMBLER\*  
ZX SPECTRUM

Copyright (C) HISOFT 1983.4  
All rights reserved

Pass 1 errors: 20	98D6 21863D	10	LD HL,1574
		4	
		20	*ADRESA GDE JE SET
98D9 110040	30	LD DE,1632	
		4	
		40	*ADRESA NA ERRANU
98DC 0680	50	LD B,8	
98DE 7E	60	LAB LD A,(HL)	
98DF 12	70	LD (DE),A	
98E0 23	80	INC HL	
98E1 14	90	INC D	
98E2 10FA	100	DJNZ LAB	

Pass 2 errors: 00  
Table used: 23 from 117

## Kako napraviti brojač

Najpre pronadete adresu u ROM-u (ili u RAM-u ako imate definisan svoj karakter-set) gde počinju definicije brojeva, a ne svih karaktera. U ROM-u ta adresa je 15744. Kada ste odredili cifru koju treba ispisati pomnožite je sa osam i tome dodajte vrednost gorepomenute adrese. Tako ćete dobiti adresu na kojoj se nalazi prvi od osam bajtova koji definišu tu cifru (proverite zašto). Sada redom smeštajte te bajtove u video memoriju, pomoću programa koji je dat kao listing 3. Zbog same strukture Spectrumove video \*HISOFT GENSYM2 ASSEMBLER\* ZX SPECTRUM

Copyright (C) HISOFT 1983.4  
All rights reserved

Pass 1 errors: 00	9FCE 14	10	INC D
	9FCF 00	20	EX AF,AF'
	9FD0 15	30	DEC D
	9FD1 F3	40	D1
	9FD2 213F05	50	LD HL,0134
		3	
	9FD5 E5	60	PUSH HL
	9FD6 D8FE	70	IN A,(#FE)
	9FD8 1F	80	RRA
	9FD9 E620	90	AND #20
	9FDB FA02	100	OR #02
	9FDD 4F	110	LD C,A
	9FDE BF	120	CP LEAB6
	9FDF C0	130	RET NZ
	9FE0 CD99AB	140	LEAB7 CALL LEB70
	9FE3 30FA	150	JR NC,LEAB6
		6	
		160	LD HL,0104
		5	
		170	LEAB7 DJNZ LEABF
	9FEA 29	180	DEC HL
	9FEB 7C	190	LD A,#H
	9FEC 05	200	OR L
	9FED 20F9	210	JR NZ,LEAB6
		1	
	9FEF CD95A0	220	CALL LEB6C
	9FF2 30EB	230	JR NC,LEAD
	9FF4 069C	240	LEACB LD B,#9C
	9FF6 CD95A0	250	CALL LEB6C
	9FF9 30EA	260	JR NC,LEAB6
		6	
	9FFB 3EC6	270	LD A,#C6
	9FFD B8	280	CP B
	9FFE 30E0	290	JR NC,LEAD
		7	
	A000 24	300	INC H
	A001 20F1	310	JR NZ,LEAC

## Domaće ideje

"Treći screen" je za kratko vreme bio vrlo popularan, ali su tada naši hakeri počeli da pokazuju pravu kreativnost. Odbacili su "licencne" proizvode i počeli da smišljaju najrazličitije načine učitavanja slika rasturenih programa. Efekti koji se mogu dobiti divni su i samo se treba setiti i utrošiti koji sat rada na računaru. Ali, sva ta učitavanja se zasnivaju na promeni vrednosti u registru IX u toku učitavanja.

Ubrzo se ispunio i davnajni hakerski san: da kompjuter nešto radi dok se učitava program! Tako su nastale rutine koje ispisuju poruke rastuća dok se učitava, a vrhunac svega je brojač!

## Brojač pri učitavanju

Brojač je zaista genijalna ideja (ali, nije domaća, na žalost) i izdvaja se od ostalih navedenih jer jedina ima praktičan značaj: u svakom trenutku jednostavan pogled na ekran je dovoljan da bi se znalo koliko još treba čekati da se program učitava.

Način na koji je brojač ostvaren prilično je jednostavan: pri učitavanju u registarskom paru DE nalazi se broj bajtova koji još treba učitati. Pošto se u registru D nalazi značajniji bajt, on predstavlja četvrtine kilobajta od programa koji je preostao da se učitava. Podelivši tu vrednost sa četiri dobijamo traženi broj kilobajta. Njega treba razložiti u dve cifre koje treba ispisati (jedinice i desetine), a zatim ih i ispisati. Pošto sve ovo treba da se obavi u toku učitavanja, između dva bajta sa trake, treba manjevito izvršiti ovo štampačenje, jer bi inače neki bit sa trake bio propušten. Zbog toga pozivajmo rutinu iz ROM-a sa RST #10 ne dolazi u obzir zbog spornice, već treba napraviti sopstvenu, najprelmitivaju rutinu za ispisivanje. Evo i konkretnog primera kako da to učinite:

Jedini problem koji ostaje jeste kako ostvariti na traci takav snimak, sa tako poredanim bajtovima. Za to čak i nije potrebno znanje mašina, već se i iz Basica može napraviti odgovarajuća rutina: vi pomerate kursor po ekranu, a računari po tom redosledu pamti sliku, a zatim je snimi. Snimak za "treći screen" je malo duži od običnog, jer na svakih devet bajtova dolaze dva kao informacija, ali je ta razlika minimalna u odnosu na efekat koji se dobija. Prema tome možete i sami praviti svoje "treće screen"-ove sa bilo kakvim redosledom učitavanja. Program koji formira takav kôd dat je kao listing 2.

A003 06C9	320	B LEADA	A059 23	950	INC HL	A0AD 2F	1370	CPL
A005 CD99A0	330	LD B, #C9	A05A 10FA	960	DJNZ LEB2D	A0AE 4F	1400	LD C, A
A008 30D5	340	CALL LEB70	A05C D1	970	POP DE	A0AF 00	1410	NOP
A00A 78	350	JR NC, LEAB	A05D 5A	980	LD E, D	A0B0 79	1420	LD A, C
A00B FED4	360	LD A, B	A05E CD93	990	RLC E	A0B1 E607	1430	AND #07
A00D 30F4	370	GP #04	A060 CD93	900	RLC E	A0B3 F608	1440	OR #08
A00F CD99A0	380	JR NC, LEAD	A062 CD93	910	RLC E	A0B5 D3FE	1450	OUT (#FE), A
A012 D0	390	CALL LEB70	A064 1C	920	INC E	A0B7 37	1460	SCF
A013 79	400	RET NC	A065 1600	930	LD D, #00	A0B8 C9	1470	RET
A014 EE03	410	LD A, C	A067 21003D	940	LD HL, 1574			
A016 4F	420	XOR #03	A06A 19	950	ADD HL, DE			
A017 2600	430	LD C, A	A06B 113E40	960	LD DE, 1644			
A019 0600	440	LD H, #00	A06E 0606	970	LD B, #06			
A01B 105D	450	LD B, #00	A070 7E	980	LD A, (HL)			
A01D 00	460	JR LEB51	A071 12	990	LD (DE), A			
A01E 2005	470	EX AF, AF'	A072 14	1000	INC D			
A020 D07500	480	JR NZ, LEAF	A073 23	1010	INC HL			
A023 100A	490	LD (IX+0), L	A074 10FA	1020	DJNZ LEB47			
A025 CB11	500	JR LEB06	A076 E1	1030	POP HL			
A027 AD	510	LD LEAFC	A077 D1	1040	POP DE			
A028 C0	520	LD C	A078 06BF	1050	LD B, #BF			
A029 79	530	XOR L	A07A 2001	1060	LD L, #01			
A02A 1F	540	RET NZ	A07C CD95A0	1070	LD L, #01			
A02B 4F	550	LD A, C	A07F D0	1080	CALL LEB6C			
A02C 13	560	RRA	A080 3ECB	1090	RET NC			
A02D 1002	570	LD C, A	A082 B8	1100	LD A, #CB			
A02F D023	580	INC DE	A083 CB15	1110	CF B			
A031 1B	590	JR LEB00	A085 06B0	1120	LD A, #00			
A032 06	600	INC IX	A087 D27CA0	1130	LD B, #00			
A033 D5	610	LD LEAFC	A08A 7C	1140	LD A, H			
A034 E5	620	LD C	A08B AD	1150	XOR L			
A035 CB3A	630	EX AF, AF'	A08C 67	1160	LD H, A			
A037 CB3A	640	PUSH DE	A08D 7A	1170	LD A, D			
A039 7A	650	SRL D	A08E 83	1180	OR E			
A03A 06F6	660	SRL D	A08F 208C	1190	JR NZ, LEAF			
A03C 1EFF	670	LD' A, D	A091 7C	1200	LD A, H			
A03E 00	680	LD B, #F6	A092 FE01	1210	CF #01			
A03F 1C	690	LD E, #FF	A094 C9	1220	RET LEB6C			
A040 30FC	700	LD L, #FF	A095 CD99A0	1230	CALL LEB70			
A042 90	710	ADD A, B	A098 D0	1240	LD A, #10			
A043 F5	720	INC E	A099 3E16	1250	LD A, #10			
A044 CB03	730	JR C, LEB15	A09B 3D	1260	LD A, #10			
A046 CB03	740	SUB B	A09C 20FD	1270	DEC A			
A048 CB03	750	PUSH AF	A09E A7	1280	JR NZ, LEB7			
A04A 1C	760	RLC E	A09F 04	1290	AND A			
A04B 1600	770	RLC E	A0A0 C8	1300	INC B			
A04D 21003D	780	RLC E	A0A1 3E7F	1310	RET Z			
A050 19	790	LD D, #00	A0A3 D0FE	1320	LD A, #7F			
A051 113D40	800	LD HL, 1574	A0A5 1F	1330	IN A, (#FE)			
A054 0606	810	ADD HL, DE	A0A6 D8	1340	RRA			
A056 7E	820	LD DE, 1644	A0A7 49	1350	RET NC			
A057 12	830	LD B, #06	A0A8 E620	1360	XOR C			
A058 14	840	LD L, #06	A0AA 20F3	1370	AND #20			
		LD A, (HL)	A0AC 208C	1380	JR Z, LEB76			
		LD (DE), A	A0AE 208C	1390	LD A, C			
		INC D						

Pass 2 errors: 00  
Table used: 229 from 316

```

0)REM LISTING 2
10 LOAD "SCREEN6 : LET DUZ=30
000
20 LET X=10: LET Y=10
30 POKE 23659,11 PRINT AT Y,X:
1 LET A=22520+32*Y+X
40 LET B=PEEK A
50 POKE A,242
60 BEEP .05,-601 LET A=INKEY$
70 IF A$="5" AND X>0 THEN LET
X=X-1: GO TO 140
80 IF A$="8" AND X<31 THEN LE
T X=X+1: GO TO 140
90 IF A$="6" AND Y<22 THEN LE
T Y=Y+1: GO TO 140
100 IF A$="7" AND Y>0 THEN LET
Y=Y-1: GO TO 140
110 IF A$="0" THEN GO TO 150
120 IF A$="5" THEN SAVE "SCREE
N"CODE 30000,DUZ-30000
130 GO TO 60
140 POKE A,B: GO TO 30-
150 LET C=PEEK 23604+256+PEEK 2
3605: POKE DUZ,PEEK 23604: POKE
DUZ+1,PEEK 23605: FOR Z=0 TO 7:
POKE DUZ+2+Z,PEEK (C+Z+256): NEX
T Z: POKE DUZ+10,B: POKE A,0: LE
T DUZ=DUZ+11: GO TO 30

```

### Može to i efikasnije

Izgleda da brojač nije dovoljan izazov hakerima, pa se javljaju mnogo složeniji brojač kod koga se ne ispisuje broj kilobajta, već je on predstavljen crtom, koji se smanjuje kako se program učitava. Postoje i petocifreni brojači, koji u bajt tačno ispisuju vrednost DE registra. Pošto računar nema vremena da ispiše svih pet cifara posle svakog učitanog bajta, one se ispisuju naizmenično, pa je takvu rutinu nešto teže napraviti, ali to je i cilj svakog pravog hakera! Najbolji efekat daje brojač nalik onom u originalnoj verziji "Fairlight"-a: trocifreni brojač, kao kod kasetofona, kod koga se cifre lagano smenjuju, kao da se nalaze na pravom točkiću koji se okreće. Ovo i nije tako teško napraviti kao što izgleda. Koristi se slična rutina kao i kod ostalih brojača, samo što se ne ispisuje uvek kompletna cifra, već samo deo jedne i deo druge, pri čemu se vrednost HL registra ne pomera za osam, već za po jedan pa je potrebno osam ispisivanja da bi se promenila cifra.

Kao što vidite, pravljenje raznih izmena u rutini za učitanje može da bude odlična zabava za svakog programera. Pokušajte i vi da smislite neko novo učitanje. Kada sve prораdi bićete srećni kao da ste napravili novu igru.

Goran Alimpić  
Predrag Bećirić

## SUZANI S LJUBAVLJU

Zagrizeni igrači lutrije koji su imali sreće da kupe situ Spektroma (kad već nisu imali sreće da dođu „sedmica“), mogli su da nabave program LOTO, u koji su pomoć bezbolnije gubili novac u ovom popularnom (verovatno i nepopularnijem) igrari na sreću. Ovog puta evo nešto i za vlasnike AMSTRAD-a. Samo zato da autor skine sa rukava detektoru svojih poznanika koji mu probiše uši tražeći program za loto (po mogućstvu takav da odmah dobiju „sedmica“).

Suviše je objašnjavati da matematička teorija igara na sreću ne ostavlja prosečnom dobitniku nikakve šanse da dobije više od onoga što je uložio. Teoretski pretpostavljen dobitak zove se matematički dobitak, i zavisi od veličine nagrade i verovatnoće da se ona dobije. Nije teško pokazati da ako igrate loto, matematički dobitak prosečnog korisnika iznosi oko 50 odsto od uložene sume. Zašto onda toliko ljudi igra loto. Zato što niko od njih ne veruje da je prosečan dobitnik. Svi očekuju „sedmicu“.

Program koji vam danas dajemo predstavlja jedan od jednostavnijih programa za loto. Ovaj program generiše skraćene sisteme. Logika je sledeća: izaberete nekoliko brojeva, i zadate kriterijum za pogotke. Program preračuna koliko i kojih kombinacija treba, i ako Suzani u utrorak uveče izvače svih sedam brojeva koji se poklapaju sa vašim, onda i sigurno imate onoliko pogodaka koliko ste tražili.

Program ima mogućnost da napravi sistem koji garantuje 4, 5 ili 6 pogodaka. Tražili garantuje sedmice nije logično, jer to je već pun sistem, i popunjavanje se na sistemskom lišču. Vreme izdvajanja može značajno da se produži kako raste broj brojeva koji učestvuju u kombinaciji.

Program čete najlakše uneti tako ukucate BASIC deo sa slike 2 i snimite ga pod imenom LOTO BAS. Malinski deo unosite pomoću HEXLOAD-ER-a sa HEXDUMP-a koji se nalazi na slici 1. Ovaj deo programa snimite pod imenom LOTO BIN. Naravno, malinski deo možete uneti i pomoću assemblera (GENA), i listainga sa slike 3.

Na slici 4 dat je tipičan izlaz iz programa. Reč je o skraćenom sistemu od 12 brojeva koji garantuje peticu. Ukupno je potrebno 13 kombinacija, koje su navedene.

Ako svoje listiće za loto budete popunjavali uz pomoć AMSTRAD-a i ovog programa - želimo vam puno sreće.

1

Jovan Puzović

```
0E00: 0D 0E 00 0D 66 01 E5 0B 5F
0E08: 7E 02 00 46 04 0D 21 F8 B6
0E10: 0E 08 77 07 21 00 10 22 DA
0E18: F7 0E 22 F9 0E C5 0D 70 66
0E20: 00 05 28 F3 C5 0D 70 01 6D
0E28: 05 28 35 C5 0D 70 02 05 B1
0E30: 28 28 C5 0D 70 03 05 28 D3
0E38: 21 C5 0D 70 04 05 28 17 C1
0E40: C5 0D 70 05 05 28 0C C5 64
0E48: 0D 70 06 CD 76 0E 9C 09 9F
0E50: 0E 01 10 F3 C1 10 E9 C1 A8
0E58: 10 0F C1 10 05 C1 10 CB 97
0E60: C1 10 C1 C1 10 87 2A F9 AB
0E68: 0E ED 48 F7 0E 87 ED 42 A7
0E70: E8 01 73 23 72 C9 2A F7 3C
0E78: 0E ED 58 F9 0E CD F1 0E AF
0E80: 37 CB 0D 36 08 0D 7E 03 03
0E88: 00 C0 80 0E 0D 7E 01 CD 57
0E90: 80 0E 0D 7E 02 CB 8D 0E 5E
0E98: 0D 7E 03 CD 8D 0E 7D F7
0EA0: 04 CD 8D 0E 0D 7E 05 CD 77
0EAB: 8D 0E 0D 7E 06 CD 8D 0E 7A
0EB0: 0D 7E 08 0D 8E 07 0D 01 94
```

```
0EEB: 07 0D 09 18 C0 E5 01 07 9B
0EC0: 00 ED B1 E1 C0 0B 34 0B 26
0EC8: C9 21 F8 0E 01 07 00 ED BE
0ED0: 8D ED 53 F9 0E 21 00 A0 96
0ED8: CD F1 0E 0D 1E 07 21 94 9C
0EE0: CA 3A 39 0D FE 41 20 04 BE
0EE8: 21 58 C9 78 0E 00 C3 18 A1
0EF0: 00 7C BA C0 7D BB C9 1X F5
```

2

```
10 DPENDI "A";MEMORY $DIFFLEAD "L0TD.B1
N"
20 MODE 2:COMBR1=0
30 INPUT "KOLIKO BROJEVA U KOMBINACIJI ",
RANGE1
35 PRINT
40 IF RANGE1<8 OR RANGE1>39 THEN 30
50 DIM D(1:RANGE1)
60 PRINT "UNESITE BROJEVE"
70 FOR I=1 TO RANGE1
80 PRINT USING "##";I;PRINT " - ";I;INP
UT " ",D(I);
90 IF D(I)<1 OR D(I)>39 THEN 80
100 NEXT I
200 PRINT
210 INPUT "BARANCIJA (4/5/6) ",KRITZ
220 IF KRITZ<4 OR KRITZ>6 THEN 210
230 PRINT "SACEKAJ MALI"
240 CALL $E0D,RANGE1,KRITZ,$COMBR1
300 COMBR1=COMBR1/7
310 PRINT "UKUPAN BROJ KOMBINACIJA JE";C
OMBR1
320 PRINT;INPUT "ZELITE LI DA VA VIDITE
",F4
330 F$=UPPER(F4);IF F4<"N" THEN 260
400 PRINT;INPUT "FRINTER (D/N) ",F4
405 PRINT
410 F$=UPPER(F4);IF F4<"P" THEN 030 E
LSE $X=$B
420 FOR IX=0 TO COMBR1-1
430 PRINT $X,USING "#####";I+1;PRINT #
03," ",
440 FOR JX=6 TO 0 STEP -1
450 PRINT $X,USING "#####";IX;EXECUTE($X00+
I*7+JX);
460 NEXT I
465 PRINT $X
470 PRINT $X,STRING$(2,10)
480 GOTO 200
```

3

```
10 I *****
20 I # L0TD #
30 I *****
40
50 OR0 #E0D
60
70 I 30V4K PRIZIVJE S.G.1984.
80
90 START;
100 LB L,(1X+0)
110 LB H,(1X+3)
120 PUSH HL
130 LB R,(1X+5) KRITERIJUM
140 LB R,(1X+4)
150 LB 1X,3_PTR
160 LB 1X,(1X+1)_R
170 LB HL,#0000
180 LB 1X,INSTR(1X,HL)
190 LB 1X,#00,END)_R
200 L_3; PUSH BC
210 LB 1X,(1X+1)_R
220 DEC B
230 JK 1,EX_1
240 L_3; PUSH BC
250 LB 1X,(1X+1)_R
260 DEC B
270 JK 1,EX_2
280 L_3; PUSH BC
290 LB 1X,(1X+2)_R
300 DEC B
310 JK 1,EX_3
320 L_4; PUSH BC
330 LB 1X,(1X+3)_R
340 DEC B
350 JK 1,EX_4
360 L_3; PUSH BC
370 LB 1X,(1X+1)_R
380 DEC B
390 JK 1,EX_5
400 LB PUSH BC
410 LB 1X,(1X+1)_R
420 DEC B
430 JK 1,EX_6
440 LB PUSH BC
450 SEC HL,BC
460 EB 1X,END)
470 LB 1X,END)
480 LB 1X,END)
490 LB 1X,END)
500 LB 1X,END)
510 LB 1X,END)
520 LB 1X,END)
530 LB 1X,END)
540 LB 1X,END)
550 LB 1X,END)
560 LB 1X,END)
570 LB 1X,END)
580 LB 1X,END)
590 LB 1X,END)
600 LB 1X,END)
610 LB 1X,END)
620 LB 1X,END)
630 LB 1X,END)
640 LB 1X,END)
650 LB 1X,END)
660 LB 1X,END)
670 LB 1X,END)
680 LB 1X,END)
690 LB 1X,END)
700 LB 1X,END)
710 LB 1X,END)
720 LB 1X,END)
730 LB 1X,END)
740 LB 1X,END)
750 LB 1X,END)
760 LB 1X,END)
770 LB 1X,END)
780 LB 1X,END)
790 LB 1X,END)
800 LB 1X,END)
810 LB 1X,END)
820 LB 1X,END)
830 LB 1X,END)
840 LB 1X,END)
850 LB 1X,END)
860 LB 1X,END)
870 LB 1X,END)
880 LB 1X,END)
890 LB 1X,END)
900 LB 1X,END)
910 LB 1X,END)
920 LB 1X,END)
930 LB 1X,END)
940 LB 1X,END)
950 LB 1X,END)
960 LB 1X,END)
970 LB 1X,END)
980 LB 1X,END)
990 LB 1X,END)
1000 LB 1X,END)
1010
1020 CH_SEP; PUSH HL
1030 LB BC,7
1040 LDIR
1050 POP HL
1060 RET NE
1070 JAC (1X+0)
1080 RET
1090
1100
1110 ADD DIR;
1120 LB 1X,END)
1130 LB BC,7
1140 LDIR
1150 LB 1X,END)
1160 LB 1X,END)
1170 CALL COMPARE
1180 RET NC
1190 LB 1X,END)
1200 LB H,BCAY;
1210 LB 1X,END)
1220 CP #41
1230 JK NZ,1
1240 LB HL,#0000
1250 LB 1X,END)
1260 JP #0010
1270 COMPARE;
1280 LB 1X,END)
1290 LB 1X,END)
1300 CP 0
1310 RET NZ
```

1740 LD A,L  
1750 CP C  
1760 HF  
1770  
1780 PER ST DEFDA 0  
1790 PER ZK DEFDA 0  
1800 IZ FIR DEFDA V

4

1. 20 24 26 30 32 33 37
2. 11 12 15 30 32 33 37
3. 5 8 15 26 32 33 37
4. 5 8 12 24 30 33 37
5. 8 11 12 20 26 33 37

6. 5 11 15 20 24 33 37
7. 5 8 11 20 30 32 37
8. 5 11 12 24 26 32 37
9. 8 12 15 20 24 32 37
10. 8 11 15 24 26 30 37
11. 5 12 15 20 26 30 37

L LIST COMMODORE

MD BASIC V3

Ovaj program olakšava rad sa vašim COMMODOREOM 64, tj. daje 25 novih naredbi, novu LIST tuhinu i definiše funkcijske taste. Listing se može zaustaviti sa SHIFT ili CTRL, a za duže pauze može se koristiti SHIFT LOCK. Funkcijski tast: F1 - briše ekran i daje listing vašeg BASIC programa, F3 - ispisuje RUN, F5 - ispisuje LOAD, F7 - ispisuje SAVE.

Pregled naredbi vidite u prilogu 1. Program se nalazi na adresama 9132-51168 i startuje se sa SYS49152. Naravno, pr toga potrebno je startovati BASIC loader u slučaju greške prekrontolista listing. Tada je moguće snimiti program uz pomoć nekog monitora od adrese 8 C000 do 8 C7EB. Uz pomoć PIZZA TURBA ova program će se učitavati sa samo (oko) 8 podataka.

Naredbe MD basic V3

1. Naredbe za upravljanje generatorom zvuka: CLR (bez parametara) - briše generator zvuka, VOL a (a0-15) - postavlja jačinu zvuka, ENV a, b, c, d, e (svi parametri, osim prvog (broj glasa) mogu biti od 0-15, a to su b-ATTACK, c-SUSTAIN, e-RELEASE) - definiše envelopu, WAVE a, b (prvi parametar predstavlja broj glasa, dok drugi daje talasni oblik: 1-testerasti, 2-troglavasti, 3-pravoagolni, 4-šum i 0-nema), PUL a, b (a-glas, b (0-4095) daje širinu pravougaonog talasa), BOP a, b (a-glas, b (0-65535)) - proizvodi ton određene frekvencije.
2. Naredbe za upravljanje sprajtovim: SPC a, b (a predstavlja broj sprajta od 0 do 7, dok b predstavlja memorijsku lokaciju na kojoj

- se nalazi opis sprajta od 0 do 16320), ON a, b (a-sprajta, b-0 isključiti, b-1 uključiti), SPR a, b, c (a-sprajta, b-X koordinata (0-511), c-Y koordinata (0-255)), DFC a, b, c (a-sprajta, b-boja, c-(0-1) isključuje ili uključuje multikolor), LET a, b, c (a-sprajta b-(0-1) proširenje po širini, c-(0-1) proš. po dužini), FPRI a, b (a-sprajta, b-(0-1) daje sprajtu prioritet u odnosu na tekst ili obrnuti), MUL a, b (postavlja a u multikolor 1, a b u multikolor 2).
3. Naredbe za poboljšanje BASICA u vezi sa drugim mogućnostima C-64: CLS (bez parametara, briše ekran), POS a, b (postavlja kursor na zadate (a i b) koordinate), DEF a, b, c (a-BORDER, b-PAPER, c-INK),

- LEN a (a-(0-1) proširuje ili smanjuje ekran), RPT a (a-(0-1) daje autorepeat), INV a (a-(0-1) daje inverzan mod ili obrnuti), NEW (bez parametara, vrši potpuni reset (SYS64738) MD BASIC V3 se može ponovo pozvati sa SYS49152), GET „a“ (ova naredba će zaustaviti program za određeno vreme, dok se ne pritisne taster koji ispisuje karakter definisan pod a), KEY a (a-(0-1) isključuje ili uključuje definisanost funkcijskih tastera), WAIT a (a-(0-255) zaustavlja program (pauzira) za određeno vreme (parametar a), može se prekinuti pritiskom na RETURN, inače WAIT 1 sačekaje oko 4,5 sekunde), OFF a (a-(0-1) isključuje ili uključuje ekran), TEXT a (menja boju celokupnog teksta na ekranu u boju određenu parametrom a).

Miloš Dragičević

- 6 DATA169,14,141,32,208,169,6,141,33,208,162,8,189,26,192,32,218,255,232
- 11 DATA224,82,288,245,76,189,192,147,154,17,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32
- 2 DATA32,32,32,32,77,88,32,66,85,83,73,6,7,32,86,51,32,32,32,32,32,32,32
- 3 DATA32,32,32,32,32,32,32,32,19,17,17,1,7,32,32,32,42,42,42,32,66,89
- 4 DATA32,77,88,32,83,79,79,84,87,85,82,6,9,32,73,78,32,49,57,58,54,32,42
- 5 DATA62,42,17,42,169,152,141,6,3,163,19,2,141,7,3,169,86,141,8,3,169,193
- 6 DATA141,9,3,128,169,216,141,28,3,169,1,82,141,21,3,169,164,141,24,3,169
- 7 DATA132,141,25,3,88,96,72,8,173,141,2,286,251,48,184,76,26,167,72,138
- 8 DATA72,152,162,169,127,141,13,221,172,1,3,221,16,3,76,114,254,32,2,253
- 9 DATA288,3,288,2,128,32,188,246,32,225,235,248,3,76,114,254,32,21,253
- 10 DATA32,163,253,32,24,229,32,8,192,108,2,160,185,197,281,4,288,26,162
- 11 DATA8,189,242,152,157,115,2,232,224,6,288,245,169,6,133,198,76,49,234

- 12 DATA147,76,73,83,84,13,281,5,288,26,1,62,8,189,16,193,157,115,2,232,224
- 13 DATA6,288,245,169,6,133,198,76,49,234,82,85,78,157,157,157,201,6,288
- 14 DATA28,162,8,189,46,193,157,115,2,232,224,8,288,245,169,8,133,198,76
- 15 DATA69,234,76,79,65,68,157,157,157,15,7,281,3,288,241,162,8,189,78,193
- 16 DATA157,115,2,232,224,8,288,245,169,8,133,198,76,49,234,83,85,86,63,157
- 17 DATA157,157,157,32,115,8,281,64,246,3,76,231,167,32,115,8,281,156,288
- 18 DATA3,76,85,196,281,86,288,3,76,182,1,96,281,69,288,3,76,138,156,281,87
- 19 DATA288,3,76,245,196,281,86,288,3,76,183,197,281,66,288,3,76,155,197
- 20 DATA281,166,288,3,76,88,199,281,145,2,88,3,76,244,195,281,83,288,3,76
- 21 DATA182,195,281,88,288,3,76,88,198,28,1,136,288,3,76,192,198,281,76,288
- 22 DATA83,76,248,197,281,77,288,3,76,288,197,281,67,288,3,76,79,198,281,185
- 23 DATA288,3,76,85,194,281,158,288,3,76,88,194,281,195,288,3,76,18,195,281
- 24 DATA82,288,3,76,64,195,281,73,288,3,7

- 6,248,194,281,162,288,3,76,226,252
- 25 DATA281,161,288,3,76,118,194,281,75,2,88,3,76,158,194,281,146,288,3,76
- 26 DATA147,199,281,79,288,3,76,208,194,2,81,84,288,3,76,23,184,162,11,78
- 27 DATA85,164,32,115,8,32,115,8,32,115,8,32,115,8,32,158,183,142,134,2,138
- 28 DATA162,216,168,8,132,251,134,252,162,4,147,251,288,288,251,238,252,282
- 29 DATA288,246,76,174,167,32,115,8,32,15,8,183,134,251,32,253,174,32,158
- 30 DATA183,164,251,24,32,248,255,76,174,167,32,115,8,32,158,183,142,32,288
- 31 DATA32,253,174,32,158,183,142,33,288,32,253,174,32,158,183,142,134,2
- 32 DATA76,174,167,32,115,8,281,34,248,5,162,11,76,55,164,32,115,8,133,251
- 33 DATA32,115,8,281,34,288,239,32,158,25,5,32,228,255,197,251,288,246,32
- 34 DATA115,8,76,174,167,32,198,194,32,15,8,183,224,8,288,15,128,169,49,141
- 35 DATA28,3,169,234,141,21,3,88,76,174,1,67,128,169,216,141,28,3,169,192
- 36 DATA141,21,3,88,76,174,167,32,115,8,3,2,115,8,32,115,8,96,32,115,8,92

## L LIST COMMODORE

37 DATA15, 0, 32, 115, 0, 32, 115, 0, 32, 150, 18  
3, 224, 0, 200, 11, 173, 17, 200, 41, 239  
38 DATA14, 17, 200, 76, 174, 167, 173, 17, 200,  
9, 165, 141, 17, 200, 76, 174, 167, 32, 115  
39 DATA6, 32, 115, 0, 32, 115, 0, 32, 150, 183, 13  
4, 189, 76, 174, 167, 32, 115, 0, 32, 150  
40 DATA103, 224, 1, 200, 19, 8, 173, 17, 200, 5, 0, 1  
41, 17, 200, 173, 22, 200, 9, 8, 141, 22  
41 DATA209, 76, 30, 195, 173, 17, 200, 41, 247, 1  
41, 17, 200, 173, 22, 200, 41, 247, 141  
42 DATA22, 200, 76, 50, 195, 32, 121, 0, 76, 174,  
167, 32, 115, 0, 32, 115, 0, 32, 115, 0, 32  
43 DATA158, 183, 224, 0, 200, 8, 142, 138, 2, 32,  
121, 0, 76, 174, 167, 162, 120, 76, 00, 195  
44 DATA32, 115, 0, 32, 150, 183, 134, 251, 96, 32  
115, 0, 32, 115, 0, 32, 94, 195, 32, 253  
45 DATA14, 32, 130, 173, 32, 247, 183, 32, 253,  
174, 32, 150, 183, 134, 252, 165, 21, 201  
46 DATA1, 200, 44, 165, 21, 162, 0, 220, 251, 240  
5, 18, 232, 76, 139, 195, 133, 21, 173  
47 DATA16, 200, 5, 21, 141, 16, 200, 166, 251, 13  
8, 16, 170, 165, 20, 157, 0, 200, 165, 252  
48 DATA157, 1, 200, 32, 121, 0, 76, 174, 167, 76,  
230, 195, 0, 220, 251, 240, 5, 10, 232, 76  
49 DATA103, 195, 133, 21, 50, 169, 255, 229, 21,  
133, 21, 173, 16, 200, 37, 141, 16, 190  
50 DATA166, 254, 130, 10, 170, 165, 20, 157, 0, 2  
00, 165, 252, 157, 1, 200, 32, 121, 0, 76  
51 DATA174, 167, 230, 21, 162, 0, 165, 21, 76, 18  
3, 195, 0, 8, 0, 8, 0, 32, 94, 195, 32, 115  
52 DATA60, 32, 150, 183, 134, 253, 224, 1, 200, 29  
165, 253, 162, 0, 220, 251, 240, 5, 10  
53 DATA232, 76, 7, 190, 133, 253, 173, 21, 200, 5  
253, 141, 21, 200, 32, 121, 0, 76, 174  
54 DATA167, 230, 253, 165, 253, 162, 0, 220, 251  
240, 5, 10, 232, 76, 30, 195, 133, 253  
55 DATA85, 169, 253, 220, 253, 133, 253, 173, 21  
200, 37, 253, 141, 21, 200, 32, 121, 0  
56 DATA76, 174, 167, 32, 115, 0, 32, 115, 0, 32, 6  
220, 32, 115, 0, 76, 174, 167, 162, 0  
57 DATA130, 157, 0, 212, 232, 224, 25, 200, 240,  
32, 115, 0, 76, 174, 167, 32, 115, 0, 32  
58 DATA115, 0, 32, 115, 0, 32, 150, 183, 134, 251  
173, 24, 212, 5, 251, 141, 24, 212, 32  
59 DATA12, 0, 76, 174, 167, 32, 115, 0, 32, 115,  
0, 32, 115, 0, 32, 150, 183, 134, 251, 32  
60 DATA253, 174, 32, 150, 183, 134, 252, 32, 253

, 174, 32, 150, 183, 134, 253, 32, 253, 174  
61 DATA32, 150, 183, 134, 254, 32, 253, 174, 32,  
150, 183, 142, 168, 2, 169, 7, 160, 1, 196  
62 DATA251, 240, 5, 30, 200, 76, 101, 196, 32, 19  
2, 195, 5, 253, 157, 254, 211, 103, 255  
63 DATA211, 13, 160, 2, 157, 255, 211, 165, 252,  
10, 10, 10, 10, 133, 252, 165, 254, 10, 10  
64 DATA10, 19, 133, 254, 180, 254, 11, 5, 252, 1  
57, 254, 211, 169, 255, 211, 5, 254, 157  
65 DATA255, 211, 32, 121, 0, 76, 174, 167, 32, 11  
5, 0, 32, 115, 0, 32, 115, 0, 32, 115, 0, 32  
66 DATA158, 183, 134, 251, 32, 253, 174, 32, 150  
103, 134, 252, 169, 7, 162, 1, 220, 251  
67 DATA240, 5, 10, 232, 76, 10, 137, 32, 197, 19  
164, 252, 192, 0, 200, 8, 169, 0, 157, 253  
68 DATA211, 76, 37, 197, 192, 1, 200, 8, 169, 17,  
157, 253, 211, 76, 37, 197, 192, 2, 200  
69 DATA160, 169, 30, 157, 253, 211, 76, 37, 197, 19  
2, 2, 200, 8, 169, 65, 157, 253, 211, 76  
70 DATA97, 197, 192, 4, 200, 8, 169, 129, 157, 25  
3, 211, 76, 37, 197, 162, 11, 76, 55, 164  
71 DATA32, 121, 0, 76, 174, 167, 32, 115, 0, 32, 1  
15, 0, 32, 115, 0, 32, 150, 183, 134, 251  
72 DATA32, 253, 174, 32, 130, 170, 32, 247, 183,  
169, 7, 162, 1, 220, 251, 240, 5, 10, 232  
73 DATA76, 130, 197, 32, 202, 199, 234, 234, 165  
71, 157, 252, 211, 32, 121, 0, 76, 174  
74 DATA167, 32, 115, 0, 32, 115, 0, 32, 115, 0, 32,  
150, 183, 134, 251, 32, 253, 174, 32, 130  
75 DATA173, 32, 247, 183, 169, 7, 162, 1, 220, 25  
1, 240, 5, 10, 232, 76, 102, 197, 32, 209  
76 DATA199, 234, 234, 165, 21, 157, 250, 211, 32  
1, 121, 0, 76, 174, 167, 0, 32, 115, 0, 32  
77 DATA115, 0, 32, 115, 0, 32, 150, 183, 142, 37,  
200, 32, 253, 174, 32, 150, 183, 142, 30  
78 DATA200, 32, 121, 0, 76, 174, 167, 0, 8, 32, 11  
5, 0, 32, 115, 0, 32, 115, 0, 32, 115, 0, 32  
79 DATA158, 183, 134, 251, 32, 253, 174, 32, 150  
183, 134, 252, 224, 1, 200, 20, 130, 162  
80 DATA9, 220, 251, 240, 5, 10, 232, 76, 16, 190,  
133, 252, 173, 27, 200, 5, 252, 141, 27  
81 DATA209, 32, 121, 0, 76, 174, 167, 230, 252, 1  
65, 252, 162, 0, 220, 251, 240, 5, 10, 232  
82 DATA76, 47, 190, 133, 252, 56, 169, 255, 229,  
252, 133, 252, 173, 27, 200, 37, 252, 141  
83 DATA27, 200, 32, 121, 0, 76, 174, 167, 0, 32, 1  
15, 0, 32, 115, 0, 32, 115, 0, 32, 150, 183

84 DATA134, 251, 32, 253, 174, 32, 150, 183, 134,  
252, 32, 253, 174, 32, 150, 183, 134, 253  
85 DATA185, 252, 166, 251, 157, 157, 200, 165, 25  
3, 201, 1, 200, 25, 165, 253, 162, 0, 200  
86 DATA251, 240, 5, 10, 232, 76, 127, 190, 132, 2  
53, 173, 20, 200, 5, 253, 141, 20, 200, 32  
87 DATA21, 0, 76, 174, 167, 230, 253, 165, 253,  
162, 0, 220, 251, 240, 5, 10, 232, 76, 150  
88 DATA18, 133, 253, 56, 169, 255, 229, 253, 13  
3, 253, 173, 20, 200, 37, 253, 141, 20, 200  
89 DATA32, 121, 0, 76, 174, 167, 0, 32, 115, 0,  
32, 150, 183, 134, 251, 32, 253, 174, 32, 150  
90 DATA158, 183, 134, 251, 32, 253, 174, 32, 150  
183, 134, 253, 76, 231, 130, 162, 0, 220  
91 DATA251, 240, 5, 10, 232, 76, 221, 130, 96, 16  
5, 252, 201, 1, 200, 18, 165, 252, 32, 213  
92 DATA190, 133, 252, 173, 20, 200, 5, 252, 141,  
23, 200, 76, 23, 199, 230, 252, 165, 252  
93 DATA32, 219, 190, 133, 252, 56, 169, 255, 229  
252, 133, 252, 173, 20, 200, 37, 252, 141  
94 DATA29, 200, 165, 253, 201, 1, 200, 21, 165, 2  
53, 32, 219, 130, 133, 253, 173, 23, 200  
95 DATA5, 253, 141, 23, 200, 32, 121, 0, 76, 174, 1  
67, 230, 253, 165, 253, 32, 219, 130, 136  
96 DATA253, 56, 169, 255, 229, 253, 133, 253, 17  
3, 23, 200, 37, 253, 141, 23, 200, 32, 121  
97 DATA6, 76, 174, 167, 32, 115, 0, 32, 150, 183,  
134, 251, 32, 253, 174, 32, 130, 173, 32  
98 DATA247, 183, 145, 21, 10, 16, 133, 21, 165, 2  
0, 74, 74, 74, 74, 74, 133, 20, 165, 20  
99 DATA1, 243, 133, 20, 165, 20, 5, 21, 133, 252  
165, 252, 166, 251, 157, 240, 7, 32, 121  
100 DATA6, 76, 174, 167, 32, 115, 0, 32, 115, 0, 3  
2, 115, 0, 32, 115, 0, 32, 150, 183, 134, 251  
101 DATA169, 0, 170, 169, 32, 150, 255, 32, 222,  
255, 220, 251, 240, 13, 132, 159, 253, 32  
102 DATA220, 255, 201, 13, 240, 3, 76, 162, 199,  
32, 121, 0, 76, 174, 167, 0, 0, 0, 8, 170, 189  
103 DATA254, 211, 96, 170, 189, 253, 211, 96, 17  
0, 165, 20, 157, 251, 21, 170, 189, 165, 20  
104 DATA157, 249, 211, 96, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0

105 S=0 FOR=43152T051168 READ0 S=S+0 P  
KEY=0 NEXT  
106 IF(S<0)GOTO43154PRINT"JRSKSC":END  
107 SYS40132:HEX  
READY

## L LIST SPECTRUM

### ZX SPECTRUM - "VAL" RUTINA

(za biblioteku programa)

Ova kratka mašinska rutina pretražuje bežik program i sve brojeve stavlja između VAL... Što bi se reklo "fluje" program valovima.

Da, ali zašto je to potrebno? Vrlo često hašic program ima neku kontrolnu ulogu - ispušuje meni, poziva razne opcije, vrši štampanje, ili slično - a glavni dio posla obavlja mašinska. Pri tome je vrlo važno da za mašinski program, podatke, ili surs fajlove ostane maksimum slobodne memorije. Dakle, bežik program mora da bude što kraći.

Izop, i šta sada radi ova rutina? Spektromov bežik iz svakog broja stavlja još šest

bajta (koji se ne vide na ekranu), i koji predstavljaju taj broj u binarnom zapisu. Tako li nija

10 LET A=12  
ima 16 bajta - dva za broj linije, dva za dužinu linije, jedan za LET, jedan za varijablu A, jedan za znak jednakosti, dva za broj 12, još šest za binarni zapis broja 12, i na kraju jedan za \*0D koje završava liniju. Ako sada pogledamo liniju


10 LET A=VAL "12"  
videćemo da ona ima 13 bajta - tri manje, a radi istu stvar. Umesto ukupno 8 bajta za broj 12, sada imamo jedan bajt za VAL, jedan za prvi navodnik, dva za 12, i na kraju jedan za drugi navodnik. Ukupno 5 bajta. Naravno, izuzetno: iza broja koji se nalazi između VAL \* \* Spectrum ne nastavlja binarni za-

pis od šest bajta. Logično. Da odgovorimo napokon na pitanje, rutina "VAL" pretražuje bežik program liniju po liniju, bajt po bajt, i svugde gde je to moguće ubacuje VAL \* \* i time šteti tri (vrlo dragocena) bajta. Naravno, postoji i mali problem: linija

10 LET A=12  
izvršava se brže nego "valovana" linija  
10 LET A=VAL "12"  
ali za kontrolne programe koji ispisuju menije i slične stvari, to nije previše bitno. Autoru se često dešavalo da mora ručno da "valuje" svoje programe. To je vrlo mašinsko i neprijatno iskustvo, zato je i nastala ova rutina. Naravno, izuzetno: IF ISKUSTVO > 1 THEN PISI RUTINU!

Rutina radi vrlo brzo - za jedan procekan bežik program od 7K, oko desetak sekundi.





Nakon nepunih godinu dana pojavljivanja ove knjige u Velikoj Britaniji kod nas se u svim knjižarama može naći njen prevod u izdanju „Tehničke knjige“. Ovo je prva knjiga na našem jeziku koja se bavi isključivo mašinskim jezikom. U njoj se nalazi 30 mašinskih programa koji omogućavaju lakše programiranje. Knjiga je veoma korisna kako za početnike tako i za dobre programere. Svaki program u knjizi dat je na dva načina. Ako ste početnik imate na raspolaganju program u obliku datoteke koji će vam olakšati programiranje u Basic-u. Vlasnicima Commodora 64 poznato je da njihov kompjuter ima veoma slab Basic. Rutine iz ove knjige u mnogome će poboljšati Basic i programiranje učiniti lakšim.


Pored basic datoteke u knjizi su dati i assemblyski listinzi svih programa sa odgovarajućim komentarima. Na ovaj način

možete shvatiti kako koja rutina radi i po želji možete je modifikovati. Programi u knjizi podeljeni su u grupe već prema nameni. Tu su programi opšte namene, zatim programi za rad sa grafičkom, muzičkom i sprajtovima. Sve rutine su nezavisne jedna od druge tako da se mogu odvojeno koristiti. Ako vam trebaju baš svi programi možete ih koristiti kao celinu jer se njihove memorijske lokacije međusobno ne poklapaju.

Od rutina posebno bismo istakli sledeće: DELETE, SAVE MEMORY, OLD, DOUBLE HEIGHT CHARACTER, SPRITE FLIP...

Ovu knjigu po ceni od 2750 din. možete kupiti u bilo kojoj knjižari a veoma lako ćete je prepoznati po lepom grafičkom izgledu.

Zoran Mašorinski



Nedavno se pojavilo drugo, izmenjeno i prošireno, izdanje knjige: „Kućni kompjuteri - algoritmi i programi za Spectrum i Commodore“, autora N. Mladenovića, R. Grbovića i V. Petrovića. Knjiga je izdala izdavačka kuća „Tehnička knjiga“ iz Beograda i odmah se započinje da je knjiga solidno opremljena. Korice su ukusno urađene, a tekst (izuzev programa) složen je na finoj hartiji. Na taj način „Tehnička knjiga“ i dalje obogaćuje svoju uspešnu seriju knjiga iz računarstva.

Prvo izdanje knjige, koje je bilo posvećeno samo BASIC-jeziku računara ZX-SPECTRUM, prosudato je dosta brzo, što znači da je ova knjiga interesantna za jugoslovenskog čitaoca. Drugo izdanje je dopunjeno BASIC-programima za računar COMMODORE-64 a kako je C-64 još uvek popularan u Jugoslaviji, može se očekivati da će knjiga biti još interesantnija za čitaoca.

U knjizi se može naći niz korisnih programa koji mogu poslužiti za učenje i za jednostavne praktične primene. U tom smislu, knjiga će dobro doći učenicima srednje škole koji su na usmerenju za računarstvo i programiranje.

„Kućni kompjuteri...“ sačinje se iz šest delova: Uvod, Algoritmi i način njihovog zapisa, Osnove BASIC-jezika, Primena računara, Zadaci iz matematičkog modeliranja i dodatak.



ci. Ne bi se moglo reći da svi ovi delovi čine skladnu celinu i da su zadaci u knjizi sistematično prezentirani. Pa ipak, u knjizi, za svakog ljubitelja kućnih računara, može da se nađe po nešto, počev od elementarnih zadataka pa do složenijih zadataka iz matematičkog programiranja. U stvari, pored teorijskog dela, u knjizi se mogu razlikovati 4 grupe zadataka (programa):

- Elementarni zadaci (iz raznih oblasti),
- Igre,
- Zadaci iz numeričke analize,
- Zadaci iz matematičkog programiranja i modeliranja.

Pojedine programe u ovoj knjizi matematičari mogu lako kritikovati (mada su sva tri autora matematičari), međutim, treba imati u vidu da je knjiga namenjena pre svega onima koji uče programiranje pa suvišni detalji mogu i da štete.

Za početnike su posebno interesantni programi iz 4. poglavlja. Svakako da su od posebnog interesa, za uži krug korisnika, zadaci iz numeričkog i matematičkog programiranja.

I pored toga što ima dosta knjiga iz BASIC-a kod nas, za ovu knjigu se može reći da predstavlja jednu od boljih i da će verovatno doživeti još koje izdanje.

Dr Dušan Tošić

## MIKRORAČUNARSKI SISTEMI

lako izdala još 1982. godine ova knjiga je u pečatnici mena sadržala svoju aktuelnost, zahvaljujući pre svega poglavljima pred sam kraj. Prvo, kome je knjiga namenjena? U predgovoru autora (izdavač sa sarajevskog Elektrotehničkog fakulteta) kaže se da je ona u glavnom orijentisana ka profesionalnim korisnicima, inženjerima koji se bave mikroprocorskom tehnikom (pre svega), ali i studentima završnih godina studija (opet pre svega Elektrotehničkog fakulteta). Konačno, rečeno je da tu mogu pronaći interesantne teme i svi oni koji se interesuju za mikroračunare (ali ipak za „nešto“ višem nivou od „Space

invaders“-a). U podnaslovu knjige piše: arhitektura, programiranje i primene - što su i glavne teme kojima se ova knjiga bavi. Prvi deo knjige posvećen je izdvojenjima organizaciji mikroračunara i to arhitekturi, I/O organizaciji i vezanim sklopovima posebne primene. Tu je još jedno vrlo interesantno poglavlje o Motorola 6800 i Intelu 8080. Ovi procesori su zanimljivi i za vlasnike Spektruma i C-64. Naime, 8080 je preneti Z-80, a 6800 - Mostekovog 6802 i procesora 6510 ugrađenom u C-64. U opšte, knjiga bismo preporučili ozbiljnijim korisnicima C-64. Upravo u drugom delu knjige, gde se autor bavi

programskom organizacijom mikroračunara, svi primeri programa napisani u assemblyu posvećeni su procesoru računara C-64. Priložen je program za ispitivanje i prijem znakova sa tastature, za osnovne matematičke operacije višestruke preciznosti i niz drugih vrlo zanimljivih i korisnih primera za rad sa stekom i tabelama (ne zaboravite: sve je u assemblyu!). Zatim, govori se o I/O programiranju i programu realnog vremena, kao i nešto opširnije o sistemskom softveru mikroračunara.

Poslednji deo ovog bloka sadrži primere korišćenja mikroračunara: razmena podataka u multimikroračunarskim

sistemima, upravljanje elektrokontrolom pomoću mikroprocesora, prikupljanje i prikaz analognih merenja.

Četvrti deo knjige posvećen je naprednim arhitekturama mikroprocesora. Dat je prikaz MC 6809, MC 68000, Z-8000 i Intela 8086 kao i upeoredna analiza poslednja tri. Ovaj deo ima 42 strane i za širu publiku je svakako najinteresantniji jer danas se mnogo više i o Mac-u, i IBM PC-u, i QL-u...

Knjiga je izdala sarajevska „Svetlost“, ima 352 strane.

Dorde Senčić

## Spectrum

**SPECTRUM SOFT NUDI!** Najnovije hitove: GRAND PRIX, PYRACRUSE, WILLOW PATTERN, BOULDER DASH 3, CLIFF HANGER, SPIKEY HAROLD, BOUNCES, MOLECULE MAN... Niže cene samo 40-70 dinara, najbolji kvalitet. Informacije i katalog ZORAN TOMIĆ F. Španca 104/A, 21261 LUKEČEVO

**SPECTRUM - RASPRODAJA LITARATURE.** Dvadeset šest naslova - devetsto osam strana - 1.000 dinara. D. KRASTIĆ, 51463 VIŠNJAN, Zagrebačka 12.

**SPECTRUM - Najnoviji programi u kompletima i pojedinačno po najpovoljnijim uslovima.** Tel. 011/888-878 ili 620-299.

**COCKER SOFTWARE - Najnoviji hitovi za Spectrum (Molecule man, Pyracruse i dr.) U kompletima i pojedinačno. Komplet (18 PR) + kasete (C30) + PTT = 2900 d. Snimanje direktno iz Spectruma. Pogusti stalnim kupcima. Naučite još ovaj mesec besplatno katalog sa najnovijim hitovima na adresu: MOLAN SAŠA & IGOR, Stefančeva 6/V, 41000 ZAGREB 041/319-984.**

**SPECTRUMOVCI!** Najnoviji programi snimani iz Spectruma, cijena 60 d. Katalog besplatan. ZELJKO PRUTIKI, Bosanska 2, 54000 OSIJEK.

**COMMO - SOFT, non-stop servis pođe odmoru radi za vas. Najbolji način da brzo, jeftino dođete do najnovijih i starijih kvalitetnih disk programa. Sa svim i kompleti za početnike. Javite se pošte 17. ZDENKO ANDRIŠIĆ, Draga bulevar 34/52, 11070 NOVI BEOGRAD, tel. 011/331-641.**

## SPECTRUMOVCI!!! IZUZETNA PRILIKA!!!

Komplet od 14 najnovijih programa možete nabaviti po ceni od samo 700 dinara (pojedinačno 150 dinara programi)!!!

Komplet 33: GHOST'S GOBLINS, HOCUS FOCUS, BOULDER DASH 3, BIGGLES 1, 2, EQUINOX, SPIKY HAROLD, 4 MINUTES TO MIDNIGHT, BOUNCES, MOLECULE MAN, CLIFF HANGER.

Komplet 32: ROCKS WRESTLE, KIRIEL, SPINDRZY Igronostre 2, ONE MAN AND HIS DROED, SIX CRIME, REDHAWK, GP DRIVER, BABALIBA, SPLITTING IMAGES, BOUNDER, MAX HEADROOM...

Komplet 31: PENTAGRAM, BENNY HILL, HRAVU ON THE MAGIC, WHO DARES WINS 2, GREAT FIRE OF LONDON, SAMANTA FOX, REVENGE OF CS, QUAZAR, MOON PATROL, STARSTRIKE 2.

Komplet 30: BATMAN, ALIEN HIGHWAY, SAI COMBAT, SUPER BOWL, FA CUP FOOTBALL, COSTA CAPERS, CHICKEN CHASE, SPITFIRE 40, ARENA, ENDURANCE...

Komplet 29: GREEN BEKT, BOMB JACK WAY OF TIGER, BACK TO FUTURE, VISITORS, CUBERUN...

Komplet 28: TURBO ESPRIT, PING PONG, AMAZON WOMEN, YABA DABA DOO, FRIDAY 13, APPELLBOUND, MUSSY'S FRIEND, ATHLETE...

Komplet 27: WEST BANK, MOVIE, TOMAHAWK, BEACH HEAD 3, SKY FOX, BARRY MC. G. BOXING, BLADE RUNNER, JET SET WILLY 4, CODE NAME MAT 2.

Do izlaska ovog broja važe časopisa strano je i najnoviji KOMPLJE 14. PREDRAG BENAĐIĆ, D. KARAKLAČIĆ, 33, 14220 LAZAREVAČ, Tel. 011/811-208

**BEST BUY SOFTWARE - nudi vam trenutno najbolje ponude najnovijih programa na Yutrbina. Komplet 1: Demoad Revenge, Hocus - Focus, Planet box III, Infinitor, The way of tiger 1, 2, 3, Death wave, Tau ceti, Green Berets, Goblins, Leader Board, Superbowl, Boulderdash III, Mermald, Komplet 2: The Force, Lazy Jones II, Banana Drama, Metabolis, Las Vegas II, Alley Cat,**

## Me Software! Spektrumovci!

Najnoviji hitovi u kompletima od 14 programa za samo 750 din + cena kasete.

Rok isporuke 1 dan.  
KOMPLJE 39: Ghost's a goblins, Zombis, Spiky Harold, W. Pattern, Bewlis crown, Hocus focus, Molecule man, Biggles 1 i 2, Pyracruse, Boulder dash 3, A ticket to K, Flying Komulus, On the och.

KOMPLJE 38: Red hawk, Babaliba, Split, image, Sex crime, Equinox, Kirl, Boulder, Fido, Tantalus, W. Walber, Twister, Spindrzy, Hot raspitina, Quazartop.

KOMPLJE 37: Pentagram, Benny Hill, Starstrike 2, Shazophrenia, Max headroom, Costa capers, C.O.R.E., Sai combat, Moon patrol, Who dares wins 2, Hubert, Fruity, Heavy on the magic.

KOMPLJE 36: Batman, Alice highway, Dybtor, Super bowl, Robot messian, Theob, Vebrun, Arena, Chicken chase, Fact n file, Surf, Invasion, Surf champion.

KOMPLJE 35: Bomb jack, the way of tiger 1-5, Back to the future, Green beret, Fireman, Samanta fox, Tuffy turner, Fa. cup football, Rupert party, Runestone.

KOMPLJE 34: Amazon women, Ping pong, Friday 13th Turbo edit, Visitors, Commando (bestmalt), Spitfire 40, Spellbound, Yaba daba doo, Yu stook daze, Frankenstein 2000, Sword & sorcery.

KOMPLJE 33: Tomahawk, Beach head 3, Type rope, West bank, Sky fox, Forbidden planets, Code name mat 2, Barry Mc gillan box, Movie, Jet set Willie 4, Mega fruit, Blade runner, Battle of planets.

KOMPLJE 32: Tomahawk, Beach head 3, Type rope, West bank, Sky fox, Forbidden planets, Code name mat 2, Barry Mc gillan box, Movie, Jet set Willie 4, Mega fruit, Blade runner, Battle of planets.

KOMPLJE 31: Tomahawk, Beach head 3, Type rope, West bank, Sky fox, Forbidden planets, Code name mat 2, Barry Mc gillan box, Movie, Jet set Willie 4, Mega fruit, Blade runner, Battle of planets.

KOMPLJE 30: Tomahawk, Beach head 3, Type rope, West bank, Sky fox, Forbidden planets, Code name mat 2, Barry Mc gillan box, Movie, Jet set Willie 4, Mega fruit, Blade runner, Battle of planets.

KOMPLJE 29: Tomahawk, Beach head 3, Type rope, West bank, Sky fox, Forbidden planets, Code name mat 2, Barry Mc gillan box, Movie, Jet set Willie 4, Mega fruit, Blade runner, Battle of planets.

KOMPLJE 28: Tomahawk, Beach head 3, Type rope, West bank, Sky fox, Forbidden planets, Code name mat 2, Barry Mc gillan box, Movie, Jet set Willie 4, Mega fruit, Blade runner, Battle of planets.

KOMPLJE 27: Tomahawk, Beach head 3, Type rope, West bank, Sky fox, Forbidden planets, Code name mat 2, Barry Mc gillan box, Movie, Jet set Willie 4, Mega fruit, Blade runner, Battle of planets.

KOMPLJE 26: Tomahawk, Beach head 3, Type rope, West bank, Sky fox, Forbidden planets, Code name mat 2, Barry Mc gillan box, Movie, Jet set Willie 4, Mega fruit, Blade runner, Battle of planets.

KOMPLJE 25: Tomahawk, Beach head 3, Type rope, West bank, Sky fox, Forbidden planets, Code name mat 2, Barry Mc gillan box, Movie, Jet set Willie 4, Mega fruit, Blade runner, Battle of planets.

KOMPLJE 24: Tomahawk, Beach head 3, Type rope, West bank, Sky fox, Forbidden planets, Code name mat 2, Barry Mc gillan box, Movie, Jet set Willie 4, Mega fruit, Blade runner, Battle of planets.

KOMPLJE 23: Tomahawk, Beach head 3, Type rope, West bank, Sky fox, Forbidden planets, Code name mat 2, Barry Mc gillan box, Movie, Jet set Willie 4, Mega fruit, Blade runner, Battle of planets.

KOMPLJE 22: Tomahawk, Beach head 3, Type rope, West bank, Sky fox, Forbidden planets, Code name mat 2, Barry Mc gillan box, Movie, Jet set Willie 4, Mega fruit, Blade runner, Battle of planets.

KOMPLJE 21: Tomahawk, Beach head 3, Type rope, West bank, Sky fox, Forbidden planets, Code name mat 2, Barry Mc gillan box, Movie, Jet set Willie 4, Mega fruit, Blade runner, Battle of planets.

KOMPLJE 20: Tomahawk, Beach head 3, Type rope, West bank, Sky fox, Forbidden planets, Code name mat 2, Barry Mc gillan box, Movie, Jet set Willie 4, Mega fruit, Blade runner, Battle of planets.

KOMPLJE 19: Tomahawk, Beach head 3, Type rope, West bank, Sky fox, Forbidden planets, Code name mat 2, Barry Mc gillan box, Movie, Jet set Willie 4, Mega fruit, Blade runner, Battle of planets.

KOMPLJE 18: Tomahawk, Beach head 3, Type rope, West bank, Sky fox, Forbidden planets, Code name mat 2, Barry Mc gillan box, Movie, Jet set Willie 4, Mega fruit, Blade runner, Battle of planets.

KOMPLJE 17: Tomahawk, Beach head 3, Type rope, West bank, Sky fox, Forbidden planets, Code name mat 2, Barry Mc gillan box, Movie, Jet set Willie 4, Mega fruit, Blade runner, Battle of planets.

KOMPLJE 16: Tomahawk, Beach head 3, Type rope, West bank, Sky fox, Forbidden planets, Code name mat 2, Barry Mc gillan box, Movie, Jet set Willie 4, Mega fruit, Blade runner, Battle of planets.

KOMPLJE 15: Tomahawk, Beach head 3, Type rope, West bank, Sky fox, Forbidden planets, Code name mat 2, Barry Mc gillan box, Movie, Jet set Willie 4, Mega fruit, Blade runner, Battle of planets.

KOMPLJE 14: Tomahawk, Beach head 3, Type rope, West bank, Sky fox, Forbidden planets, Code name mat 2, Barry Mc gillan box, Movie, Jet set Willie 4, Mega fruit, Blade runner, Battle of planets.

svje informacije i besplatan katalog obitajte se na adresu: JOVAN DAKIĆ, Bulevar revolucije 420/40, 11058 BEOGRAD, tel: 011/414-997.

**OLDTIMER SOFT** i ovog meseca sa kompletima najnovijih programa. Moguće pojedinačno snimanje. Besplatan katalog naručite na adresu: MIROSLAV-RADOSAVIJEVIĆ, Braće Nečedića 2, BEOGRAD, tel. 011/436-137 do 15 sati.

**Shadow Computer Graphics** Najnoviji programi: Kliff Hanger, Pyracruse, Biggles, Molecule Man, Boulder Dash 3, Ghost N Goblins, Paperboy, Planets, Dynamite Dan 2, Bounces, Equinox, Tantalus... Besplatan katalog! Hardware! 011/429-353 Nemanja 763-956 Nikola

**ELECTRIC DREAMS** Supersoftver za Spectrum i Amstrad. Marina 035/237-915, Vlado 035-238-661

**VMS PIRAT CO.** Njegoševa 15/III 34220 Lapovo, tel. 034/851-334, prodaje preko 300 uslužnih programa za Spectrum. Veliki broj prevedenih i originalnih uputstava. Više od 1500 igra u kompletima i pojedinačno. Najnovije igre pripremano za prodaju mnogo ranije od ostalih izlaza. Apsolutna garancija za odličan kvalitet snimka. Besplatan katalog. Nezadovoljstva vraćamo novac. Brza isporuka.

**SPECTRUM** najnoviji programi iz Velike Britanije: MOON PATROL, ENDURANCE, VISITORS - komplet 850 dinara. Katalog besplatan. Branko Pingović, Kapetana Koče 14 35000 Svetozarevo.

## SPEKTUMOVCI!!! IZUZETNA PRILIKA!!!

63 odabrana USLUŽNA PROGRAMA na dve kasete - kompleta, svaki po 1000 dinara.

Uslužni komplet 1-37 programa: BETA BASIC 1.6, ASSEMBLER, PASCAL, HP 45, TASWORD, MELBOURNE DRAW, ADDRESS MANAGER, TURBO 1, SATANOPOLY 4.

Uslužni komplet 2-26 programa: DEVPAC 3, ILLUSTRATOR, ART STUDIO, BETA BASIC 3.0, EDIT ASSEMBLER, BUDGET MAN, MAS THEROPI, ELECTRONIC, THE Q. III.

**PREDRAG BENAĐIĆ**, D. KARAKLAČIĆ 33, 14220 LAZAREVAČ, Tel. 011/811-208

**SPECTRUMOVCI!** Kung Fu Master (J.S. Gold), Paperboy (Elite), Kik Star, Ghost's Goblins, Hocus Focus, Biggles 1, 2, Planets 1, 2 Dirty Move, A Ticket To Ride, Hazelot Spyrice, Bounces, Boulder Dash 3, On The Oche, Pyracruse, Willow Pattern, Devil's Crown, Molecule Man, The Blob, Splitting Images, Babaliba, Benny Hill, Balibazar, Pentagram, Koc'k n Wrestle, Boulder, Shirozney, Batman, Havy on the magic, Alien highway 94928090.

C.O.R.E., Starstrike 2, Who dares wins 2, Revenge on the CS, Falklands 82, Max Headroom, Twister, Superbowl, Ravignin, Surf Champ, Chicken Chase, Sai Combat, vertion, Show Jumping, Seas of blood, O.M.A.H.I.D., F.A. Cup Football, Samanta Fox, Speech, Schell Daze (Donaco), Sindero, Back to future, Endurance, Moon Patrol, Cyberfun, Spike, Open Golf, Friday the 13th, Seven Card, W. S. Mini Golf, Viking Raiders, Legend of Amazon Women, Pat the Postman, Sam Spade, Austerlitz, A In Show, Oil or Nothing, Rupert, Green Berets, Taf, Way of Tiger 1, 2, 3, Bomb Jack, Visitors, Ping-Pong, Yaba Daba Doo, Forbidden Planet, Blade Runner, Spitfire 40, Turbo Exprit, Jet Set Willy 4, Return of Things, Soul of Robot, Robin on Sherwood, Gundrigh, Wham! Music Box, Zodiak sign, Tomahawk, Movie, West Bank, BarryMc Gillan, Beach Head 3, Pyramara 4, Commando, Elite, miki, Sa-honore, Yie are kung fu, Zorro, N.O.M.A.D., Kambou, Winter games 1, 2, International Rugby, Gladiator, Cromius (arkand), Glotscop i mnogi drugi superhitovi koji stalno pristižu. Ova pojedinačna programa je 150 dinara, a na svakih 10 programa dobijete 2 besplatna po izboru. Kvalitet snimka garantovan, cena moje kasete je 400 dinara. DEJAN ĐURIĆ, Vojkovičeva 5, 11000 BEOGRAD, tel: (011)337-936.

**IMAGO: SPLITTING IMAGES, KIRIEL, HOCUS FOCUS, RED HAWK, GHOSTS, GOBLIN, TANTALUS, BIGGLES, SPIKY HAROLD, BOUNCES,**

**BOULDER 3, BOUNDER, PLANETS, TICKET TO A RIDE, DEVILS CROWN, CLIF HANGER, PYRACURBS, MOLECULE MAN, JACK NIPPER, WILLOW PATTERN, 7D** utesajka, STRUMMER, CLUB, Renditeva 4, 4140 SOMBOR.

**ZX SPECTRUM:** Najnoviji programi za samo 60 din. po komadu: Bounces, Molecule Man, Pyracurse, Boulder dash 3, Unidum, Dynamite dan 2, Spiky Harold, Biggles 1, 2., Dirsidno iz Spectrum! Rok isporake 1 dan. **ĐURICA VUJOVIĆ, Usanika/Rok** isporake 1 dan. **2. KARAĐEVIĆ, Usanika/Rok** isporake 1 dan. **11400 Beograd, Tel: 011/4885-242.**

**SPECTRUM - PROGRAMI** 45 d. Ogromni posud. Tražite besplatan katalog JAC KOWSY SOFT, Njegoljev trg 8, 59000 ŠIBENIK, 059/24-148. Prodajem ATARIJCVS.

**OMENSOFT** Vam audi veliki izbor kvalitetnih programa za ZX Spectrum. Kompleti 200-700 din. Pojedinačno 50-100 din. **VELIKI FOPUSTI!** Naručite naš besplatan katalog **IVAN PETKOVIC, Dimitrija Tucovica 2/56, 11420 Sm. Palanka, 026136-618.**

**DIM CLUB!** Besplatan katalog i najnovije programe tražite na adresu: **DINKO MIHAJK, I. G. Kovaca 22, 41230 KUTINA.**

**HOGAR SOFT** - vam nudi hitove '86-e: Bat-man, Pentagram, Alien highway, Green beret, Ghosts 'n goblins, Rock'n wrestle, boaster, Qazatron, Ping Pong i Turbo esnit po ceni: komplet (800 din) + naka kasetna (500 din) + PTT (200 din) = 1500 din. U besplatnom katalogu možete naći još 150 najpopularnijih programa za Spectrum. Katalog i programe možete naručiti na adresu: **HOGAR SOFT, SAŠA ĐUMHUR, Čapajeva 52/1, 71000 SARAJEVO** ili na tel: 071/571-441

**SPECTRUM NAJNOVIJE** programe prodajem - specijalni posud, garantovan kvalitet, besplatan katalog **OLIMPIJSOFT - ZORAN KRSMANOVIC, Ralska 13, 11050 BEOGRAD, Tel: 011/488-22-31.**

**SPEKTRUMOVCI!!!** Spindizzy, Red Hawk, Ghost & Goblins, Hokus Pokus, Biggles 1, 2, Boulder Dash 3... Do izlaska ovog broja još mnogo novih programa. Cena = simika. Katalog besplatan. **MILAN OBRADOVIC, Lesnina 2/16, 21.480 SRBROBAN** ZX Spectrum 48 K potpuno nov prodajem. Tel: 041/512-928, pošlje 15 h.

**ADVANCE COMPUTER COMMUNICATIONS, SOFTWARE CLUB** vam i ovog meseca nudi najnovije programe po veoma niskim cenama, 80 din/Acom. Snižavamo iz spektruma. Smeštaj profesionalna. Koncepti A Ghosts'n goblins, Jack Nipper, Boulder Dash 3, Willow pattern, Hijack, Boggit, Heatland, Pyracurse... + kasetna = 1090 din = **ACC SOFT CLUB, Mirjevski venac 2/12, 11160 BEOGRAD, 011/407-195.**

**SPEKTRUMOVCI!!! SPECIJALNA PONUDA!!!**  
22 nezaboravne igre za samo 700 dinara!!! Tu su: MANIC MINER, ILET SET WILLY, PENETRATOR, FIGHTER PILOT, SABRE WULF, W.CUP FOOTBALL, PACMAN, BLUE THUNDER, KILLER KONG...  
**PREDRAG ĐENADIĆ, D. Karađevića 33, 14220 LAZAREVAČ, tel: 011/811-208.**

**SPEKTRUMOVCI!** Superkomplet 30. Rock'n wrestle, Babalala, Sex crime, G. P. Driver, Hedwig, Boulder, Spindizzy (yrocopse 2), One man and his droid, Krel, Spinning images, Tantalus, Max headroom, Master + coppers. Cena 700 din + kaset NENAD PERIĆ, Braće Miladinov 12, 37000 KRUŠEVAC, 033/53-510.

**SPEKTRUMOVCI!** Još uvek vam nudi veliki izbor programa pojedinačno i u kompletima. **JOSIP GUSIĆ, Bulevar AVNOJ 1/173, 11070 NOVI BEOGRAD, Tel: 011/46-1773.**

**SPECTRUM:** najnoviji i najbolji programi u kompletima 700 din. i pojedinačno, upisiva, škrjepiti, besplatan katalog na 16 strana. **DRAGAN SINADINOVIC, Gundulićeva 12, 34300 ARANĐELOVAC, 034/714-948.**

**COCKER SOFTWARE** - evaki mesec najnoviji i najpopularniji programi za ZX SPECTRUM. U kompletima i pojedinačno. Pristupačna cena. Programima usloja, popusti za stalne kupe i visoka kvaliteta simika. Za besplatan katalog i najnovije programe obratite se na adresu: **IGOR MOLAN & SAŠA, Staslovača 6/V, 41000 ZAGREB** Tel: 041/513-984.

**SPEKTRUMOVCI! MEGA - CHANCE FOR YOU!** Bože kupiti i me falat, zego ne kupiti i falat - OVO JE PRILIKA KOJA SE NE POGUŠTA!!! TOP - TEN (dnevno najbolji) IZ SVETA K. 7-8-86. Za samo 800 d + kasetna: **NARAVNO I CVOG PUTA: PREMIZ RESEARCH, RADE VEJNA 5, 43260 KRIZEVCI, T. 043/841-782.**

**SPECTRUM - Najnoviji programi. Paket: 200 - 500 din. PUCOVSKI, p.p. 43, 21470 BAČKI PETROVAC.**

**GO TO NEŠA SOFTWARE.** Najnoviji SPECTRUM hitovi. Pojedinačno 80 din., kompleti od 5 programa - 200 din. Pokloni, popusti, kvalitetni simici, besplatan spisak, **NENAD KRIZOVIC, IL. BUL. 59/35, 11070 N. BEOGRAD, tel: 011/131-580.**  
**BESMRTAN komplet POKE 11: KIRIEL, GREEN BERT, EQUINOX, GHOSTS AND GOBLINS.** itd.  
Komplet **POKE 12: CLIFF HANGER, PYRACURBS, MOLECULE MAN, SPIKY HAROLD, THE BIGGLES** (ispravna verzija), itd...  
**RUDI PUHAR, Vevče Pap. Trg 17, 61260 LJUBLJANA, tel: 051/482-283**

**SPECTRUM RAINBOW SOFTWARE** vam nudi preko 40 najboljih kopij programa za 1000 din. Veliki katalog sa preko 2000 programa je besplatan. **KIRO MIHAJLOVSKI, Mole Pijade 128, 91300 KUMANOVO, Tel: 051/23-800.**

**PROFESIONALNE TASTATURE** za računar, **SINCLAR SPECTRUM!**, Prodajem Telefon: 011/422-673.

**SURFENTOR, SURFCHAMP, CICKEN, SAJCOMBAT, TRANSFORMERS, GYROSKOPE, SUPERBOWI, MAGICK, ALIENH, QAZATRON, STRIKE Z + C - 60 + PTT = 1500.** - Telefon: 011/134-375.

**ZUJASOFT** je za vas izabrao najnovije programe kao što su: **MAX HEADROOM, HAYN ON THE MAGIC, WHO DARES IT, TWISTER, BENNY HILL, STARSTRIKE II**, još mnogo novih programa. Snižavamo i direktno iz novih programa. Tel: 011/477-173 **GORAN II 011/477-333 SAŠA.**

**MICKY MOUSE SOFTWARE CLUB** - sve pojedinačne igre ili komplete objavljene u okviru i prodajnim oglasima naših računskih časopisa najefikasnije i najbrže dobijete na 011/173-877. **ZORAN.**

**ZX SPECTRUM PLUS 48K**, novo, ocajanjeno, povoljno. Tel: 359-574.

**NAJNOVIJE SPECTRUM** programi u kompletima samo 800 din + kasetna. Katalog besplatan. Tel: 011/516-194.

**GOLDEN SPECTRUM SOFTWARE** - nudi vam izbor najnovijih i starih igara za ZX - SPECTRUM. Cena kompleta od 10 programa je 500 din. + kasetna + PTT. Imati veliki izbor USLUŽNIH, COPY I RADIOMATEJSKIH programa. Programi su mišljeni i verifikovani na spektruma. Katalog je besplatan. Informacije ne tel: 011/466-348, **VLAĐA.**

**SPECTRUM SCHOOL SOFTWARE.** Održavni programi za penicije osnovne škole. **ZARKO VUKOSAVLJEVIĆ, post. fak 65, 11070 NOVI BEOGRAD.** Telefon: 011/197-700.

**SPECTRUM - SUPER KOMPLET!!!** 230 odabranih programa - 2000 d na vašim, 3500 d na mojim kasetama. **SAŠA SAVINOVSKI, Gajeva 4, 43400 VIROVITICA.**

**BESMRTAN KOMPLET NO 11: GREEN BERT, EQUINOX/ZORRO/ GHOSTS AND GOBLINS**

**KIRIEL... itd. BESMRTAN KOMPLET NO 12: CLIFF HANGER/PYRACURSE/MOLECULE MAN/ SPIKY HAROLD... itd. RUDI PUHAR, Vevče Pap. Trg 17, 61260 LJUBLJANA, Tel: 051/482-283.**

**FALCON SOFT** Najnoviji SPECTRUM programi po niskim cenama. Odavno imamo: **CLIFF HANGER, BOULDER DASH 3, GHOSTS & GOBLINS.** Spisak besplatan. **DRAGAN SINDELIC, Nova skovjeka 1/10, 11090 BEOGRAD.**

**TOMYSOFT!!!** Nagovestaj velikh promena na piratnom tržištu... Slavka Nikolića 20, 51000 KRK.

**KRAPINKO SOFTWARE - BESMRTNA GREEN BERT, WILLOW PATTERN, CLIFF HANGER, JACK THE NIPPER, LIBERATOR, CNRACN CAR, PYRACURSE, MOLECULE MAN A TICKET TO RIDE, THE BLOB, DEVILS CROWN, Komplet + kasetna = 1350. DENIC KIRALJ - Oreškovića 1, SLAVONSKI BROD.**

**ZA vas SPEKTRUM 48K** izabrali smo samo najkvalitetnije programe, kao što su: **HERTHALAND, HIJACK, JACK THE NIPPER, BOB BEOMING, DYNAMITE DAN II, GHOSTS'N GOBLINS.** Programe snižavamo i direktno iz SPECTRUMA. 011/477-333 **ALEKSANDAR II 011/477-173 GORAN.**

**QL CONCEPTS,** prijedobivši oduvijek poglavja za QL (QL User Guide), 3000 dinara. Ispisaka odmah. **LEON KUHA, Mišanovića 16/3, 45500 DARUVAR, tel: 046/31-893.**

**NOVO: G - ROM** za vas MP5 860 omogućiti će prenošenje grafike u rezoluciji 640 x 400 tačke. Kome su Simos basicom, Print Shoppp Doodie II, Pored toga novi rom sadrži 6 interaktivnih setova znakova, 10 slobodno programirajućih karaktere, besplatan i dr. Informacije na tel: 051/613-938 pošlje 18 h.

**NAJEFITNIJI SPECTRUM - KOMPLET OD 170 PROGRAMA - 1500 d na vašim i 3.000 d na 4 moje kasete. SAŠA SAVINOVSKI, Gajeva 4, 43400 VIROVITICA.**

## Commodore

**LSH - LABORATORIJA ZA SOFTWARE I HARDWARE** NOVOSNOVANA LABORATORIJA (SOFTVERSKI GODIJAČI) KUĐI VAM VELIKI BROJ IGARA I POSLOVNIH PROGRAMA ZA COMMODORE 64 PO VRILO POVOLJNIM CIJENAMA, MOGUĆNOSTI PREPLATE, ZA STALNE KUPCE I/ŠI POVOLJNIJI UVJETI KUPNJE PROGRAMA. BESPLATAN KATALOG, TAKODER I RADUJEMO POSLOVNE PROGRAME PO VAŠEM ZAHTEVU. CIJENIENE, NARUĐBE NA ADRESU: **LSH, F. STAREJA 10, 42000 VARAŽDIN.**

**BACK TO THE FUTURE with us!!! Komplet 24: who Dares wins 2, Pentagram, Heavy on the magic, Moon Patrol, Benny Hill, Cosnja Capers... Komplet 22: Friday 13, Green Beret, Batman, Pjajmarama 4, The way of Tiger, Yu School days, SSI Software 011/662-267, 456-709**

**COMMODORE 64** najnovije kasete i disketne programe prodajem. Specijalni posud, garantovan kvalitet. **OLIMPIJSOFT, ALEKSANDAR MIČIĆ, Ralska 13, 11050 BEOGRAD, tel: 011/4884-248.**

**ZA C - 64:** programi (40 din), literatura, diskete, **NENAD MARKOVIĆ, Bulevar JNA 60/18, tel: 011/661-436.**

**COMMODORE 64 SUPERHITOVII!** Spillbound, Way of tiger 1,2,3 Death wake, Green Beret, Max Headroom, Yati ceti, Bomb Jack 2, Time Striker Wartypl, Match day, International karate 1, 2, Spindizzy, Scarabeus, bigles 1,2, cauldron II, Road Nowhere, Samanta Fox strip, Evil Crown, Macadam Bomper, Boulderdash 5 i izaberte 30 programa za 1100 dinara + kasetna. **BRANISLAV COBANOV, P. Drapšina 55/1 21480 SRBROBAN, tel: 021/730-354. GABOR JANKOVIC, Dr Đorda Bastića 25, 21480 SRBROBAN.**

**COMMODORE 64 - NAINJOVI KOMPLETI** - Komplet 95/86 - VOLLEYBALL, WARPLAY, FAIR LIGHT, URIDIUM 2, V-VISITORS, STAROAKE, RASPUTIN, TCI OAKE - 1. MATCH DAY, BOMB JACK. Komplet 66/86 - FORMULA 1, INT. KARATE, BIGGLES, POPEYE, CAULDRON 2, CANOE RACE, ORPHEUS, AMAZON WOMAN, BEVERLY HILLS, SPACE TUNNEL. 1 Komplet + kasetna + PTT = 2500 din. **TOMISLAV MILETIĆ**, Zrinska 52, 59000 SLAVONSKI BROD, Tel: 055/236-275.

**WCISOFT** paketi za Commodore po vašem ukusu. 20 igara koje iz izaberiće sa našom kasetom samo 1000 dinara. Besplatan katalog, popusti. Veliki izbor pojedinačnih programa od 50 dinara. **DANILOVIĆ**, Dostojstva 51, BEOGRAD.

**YUGOSLAV CRACKING SERVICE** je jedini pravi izvor za sve programe za C-64 i C-128. Uz sve najnovije kasetne hitove, omogućili smo vam i prebacivanje svih diskovnih hitova na kasetu po vašem izboru. Nadamo i tražila literatura, servis, hardverske dodatke (SPEEDDOS, EPROMI I ZA C-128) a uskoro i prvi YU MELBOX.  
- Y.U.C.S. Na prodaju 38, 62391 Prevalja tel. (062) 851 338 pošte 198.  
- Y.C.S. Cvjetična 125/20 11000 Beograd. Telefon (011) 767-269.

**COMMODORE** - najkvalitetniji uslužni programi za disk + nove igre. **GORAN DIMITRIJEVIĆ**, Susjedgradska 29, 11090 BEOGRAD, Tel: 011/533-707.

**COMMODORE 64: SUPERNOVI!!!** Prvi put u zemlji: REVS II, GREEN BERET II, HUMAN RACE II, PING PONG III, PIRACY, SAMANTA FOX STRIP POKER, KNIGHT GAME I-IV, FORBIDDEN FOREST V-VI, LIGHT DECK I-II, COMBAT ZONE, ALL LIGHT SIMULATOR, B.B.B., SPLIT PERSONALITES, INFERNAL RUNNER, TIME TRAX, ELEVATOR MISSION, RANSOM THE KING, SQUIPPERHEAD, TRAP, TROBARN BELL, WHEN DOES CRY. U kompletu 32 programa po izboru + kasetna = 1500, - kao i pojedinačno, programe koje vidite kod ostalih pirata možete nabaviti i kod nas. **IVAN ALBREHT**, Ivana Miliutinovića 81, 11000 BEOGRAD, tel: 011/436-715.

**COMMODORE FC 128**, Flopi disk VC 1571, monitor, printer, kasetofon, džepnik, dvosmerni diskete, tel: 011/331-753.

**D. X. EUCALPTUS**. Najnoviji hitovi (BOULDER DASH 5, G.I. JOE, GAMES BOND 2, MEGATAP, PING PONG 3, SAMANTA FOX, TITANIC, WAY OF TIGERS) i dr. u besplatnom katalogu: **ZORAN DEVIĆ**, Nikšića 12a, 51440 POREČ, tel: 063/33-836.

**COMMODORE 64**. Najpopularnije igre spremnik: Komplet 21: PING PONG III, GI JOE, KORONIS RIFT, ALISA, SPEED WAY, PANIC EXPRESS, ZONA SIX, TIGER IN THE SHOW. Komplet 22: ONE ON ONE II, STRIP POKER SAMANTA FOX, ASTERIX II, BABY PAMMAN, BELA KUĆA BLUZ, TURBO 994, CRAZY COMETS, SPACE TALISMAN. Komplet 23: RAID OVER MOSCOW II, CLEOPATRA FLIPPER, SHERLOCK HOLMS II, REVS II, ALCAZAR, SPYTHRE ACE II, AZTEC, FIRST STAR FIGHTER. 1 Komplet + kasetna + poštarina = 1200 dinara, 2. Pločanje 2000 dinara, 3. Komplet 3000 dinara. Pulaćenje programi. **DRAGAN JAGIĆ**, Jutić Gagarina 158/75, 11070 Novi Beograd. Telefon: 011/156-445.

**COMMODORE 64** - 20 super igara po vašem izboru = 1900 din + kasetna + PTT **ZORAN KRSTIĆ**, Prolazak 2, 69000 MURSKA SOBOTA, tel: 095/24-256.

**PRODAJEM PROGRAME COMMODORE 64** sa kasetom, očajnjem. **MIKICA** 034-61-572.

**ZA COMMODORE 64**. Najnoviji i najbolji programi + garantom kvalitetom snimanja. **FLIGHT SIMULATOR III**, WILLOW PATTERNS, W.S., PING-PONG, TURBO ESPRIT (igra), i dr. Na svakih 10

**MASTERFORK** za C-64, 128 je razdelnik koji omogućava presnimavanje svih i zaštićenih programa 70% brže! Možete kopirati cele kasete odjednom! 2800 dinara, sa uputstvom i garancijom i g. **SLOBODAN ŠKERIĆ**, Bulevar 23. oktobra 87, 21000 Novi Sad, (021) 59-573.

programa 5 besplatno program 139 din. Prvih 7 za ručičaru dobiva 20 programa besplatno. Poslažite kasetu sa željenim programima (imamo sve), **ZLATKO MOZER**, Zadaraca 23, 54000 OSJEK.

**COMMODORE 64 - NAINJOVI KOMPLETI** - GREEN BERET, INT. KARATE 1 I 2, GHOST'S GOBLINS, BANANA DRAMA, PHANTOMS, SAMANTA FOX, STRIP POKER, INFILTRATOR 2, LAZY JONES 2, FISTFULL OF BUCKS, BOMB JACK 2, NODES OF YESOD 3, KOMPLET + KASETA + PTT = 1500 din. **DRAŽEN PULJKO**, ŠTROMŠAJKOVA 28, 59000 SLAVONSKI BROD, tel: (055) 232-874.

<b>COMMODORE 64-128</b>		
<b>našim pozicijama KOMPLETE</b>		
<b>BOULDER DASH</b>	Komplet za 28 igara	3000 din.
<b>STRIP POKER</b>	Komplet za 32 igara	3000 din.
<b>SURFUPPERHEAD</b>	Komplet za 12 igara	1000 din.
<b>INFILTRATOR 2</b>	Komplet za 12 igara	1000 din.
<b>STRIP POKER</b>	Komplet za 32 igara	3000 din.
<b>programi su za osnovnim uputstvom za igru</b>		
<b>11000 BEOGRAD tel 516999</b>		

**COMMODORE 16, 116**, + 4 najprijet izbor programa, najpovoljnije cene. **DRAGAN JUBIŠAVIJEVIĆ** 3. Oktobar 302/6 19219 BOR. Tel: 036/339-11 (posle 15 sati).

**COMMODORE 128**: Apolutno najnoviji uslužni programi i CP/M aplikacije na disku (JANE SUPPER BASE, DBASE II, PL7...) Tražite očajnjem katalog!

**COMMODORE 64**: Najnovije igre i uslužni programi na kaseti i disku po najprijet cenama! Do izlaska oglasa istena kao BATMAN, MR. PEKEL, TWO JIMA i ostalo zastarevali! Hardver: SUPER + RESENT (crtov, proviziono, 1000), BEEPER (akustični signalizator ubistva), 3000, PAZDJEJENIK (najbolji), 3000 i dr. javite se **IVAN GRAOVAČ**, Smoladina 9/111, 59000 SPLIT, tel: (058)43-664.

**COMMODORE SUPERKOMPLET**. 35 programa zajedno sa kasetom 3000. Besplatan spisak. **NE-NAD GRDOVIĆ**, II BUL. 59/35, 11070 N. BEOGRAD, tel: (011)121-598.

**COMMODORE 64** - izaberite iz drugih oglasa 13 programa za 2090, tel: 011/774-858 ili 417-371.

**MASTERFORK PLUS** za C-64, 128 je razdelnik sa zvučnim svom ručičarkom koji omogućava ugrađenu kontrolu presnimavanja! Vrhunski diskovi, profesionalni kvaliteti! 4300 dinara sa uputstvom. **SLOBODAN ŠKERIĆ**, Bulevar 23. oktobra 87, 21000 Novi Sad, (021)59-573.

**COMMODORE - KOMPLET 66/86** - GREEN BERET, SARTURE, CORLE TAI CEPTI, BOMB JACK 2 - GLADIATOR, EVEL CROWN, FISTFULL OF BUCKS, CLAYANGORGE, INT. KARATE 2, KOMPLET + KASETA + PTT = 1500 din. **TOMISLAV MILETIĆ**, ZRINSKA 52, 59000 SLAVONSKI BROD, 055/236-275.

**CDs za vaš COMMODORE 64** nudi najprijet hitove. **KOMPLET TITANIC**, MIKIE, KORONIS RIFT, PAPER BOU, BOULDER DASH 5, BASIL BOND QUT, ASTERIX 2, SAMANTA FOX, WHITE HOUSE BLUES, JAVEL OF BABILON + kasetna = 1500. Sve ovo može i pojedinačno! Pored toga i CAR KONST SET 1-5 (pet odličnih posebnih programa), THE FLIGHT DECK, GERY THE GERM, MIER-

**MAIND, INTERNACIONAL KARATE 1, 2** i još mnogo toga. **ALEKSANDAR KOZOMORA**, DUNAVSKA 171, 24000 BAČKA PALANKA, tel: 746-147(021).

**C16/116** + 4. Širok izbor najprijet, najkvalitetnijih igara. **MIKICA MILOVANOVIĆ**, Nemanjina 1/1, 36000 Kraljevo, (036)22-557. **KOMODORCI** NAINJOVI PROGRAMI (MIKE, ASTERIX 2...) PIŠTE NA ADRESU: BRANISLAV NIČIĆ, Dunavska obala 173, 24000 BAČKA PALANKA ili tel: 021/742-010.

**INTEREŠI ZA C-64**, 128 omogućavaju da svaki odaberete naslova od svih Komodorovih Uredaj u minijaturno kaseti, sa kablom, uključivači, i uputstvom 4300 dinara. Profesionalni kvalitet! Garancija jedna godina! **SLOBODAN ŠKERIĆ**, Bulevar 23. oktobra 87, 21000 Novi Sad, (021) 59-573.

**D & D SOFT** inženjerske prodaje najprijet hit programa. Imamo: EMPIRE I TIME CRYSTALS, SCARABEUS, GEOS... **ĐURĐIĆ DIMITRIJE**, Mladena Stojanovića 1a, 11040 BEOGRAD, tel: 011/867-376.

**COMMODORE 64 PEJA SOFT** - Najnovije (ELITE III, WORLD PLAY) - NAJJEFTINJE (komplet 500 din) - Besplatan katalog, **MILORAD PEJČIĆ**, XVI ul. br. 41, 85000 MOSTAR, 088/36-342.

**NEW NEW SOFT** prodaje veliki broj najprijet igara i uslužnih programa. Cene niske, usluge kvalitetne, katalog besplatan. Nazovite nas i verujte se. **BORIS POKIĆ** Buč. AVNOJ-a 29, 21000 NOVI SAD ili ĐUSAN 021/366-305.

**COMMODORE 64**. U kompletu i pojedinačno za kasetu, Komplet 3: Hacker 2, First Starfighter, Infirijal Runner, Piracy, Time Trax, Hanna Race 2, Komplet 2: Elevator Mission, When does cry, Split Personalites, Ransom the king, Forbidden forest 5 i 6, Countdown, Gringos, Ping pong 3, Boulderdash 5. Jedan komplet + kasetna + poštarina = 1300 din!! Oba kompleta = 23000 din!! Pojedinačno: Green Beret Trainer, Night Game 1-6, Flight deck 1 i 2... **VLADIMIR POLESKIĆ**, Bata vjština 19, 11000 BEOGRAD, Tel: 011/459-679.

**COMMODORE 64**. Newsroom i grzes 6090, - din. Tel: (011)696-329.

**KOMODOR 64 KOMPLET IGARA**. DESERT FOX, PING PONG 3, STAROAKE, SABOTI, UR WAR PING, GREEN BERET, RASPUTIN, MACADAM BUMPER, SCARABEUS, PAN TOMS. **KOMPLET KASETA**, POŠTARINA 1400 DINA. **GOJIC NENAD PERE KOSORIĆA** 18, ZEMUN POLJE 11145

**COMMODORE 128**. Veliki izbor CP/M i 128 programa. (011)609-329.

**PRODAJEM PROGRAME ZA COMMODORE 64** i 128 - isporuka odmah. Tel: 011/603-321 - BANE.

**COMMODORE 64**: Najbolji, najprijet programi!!! Komplet A: Gijoc 2, Karate champion, Crystal castles 1, Ronald Regan, Timminie, Surfmania, Carnegie vision, Ark pandora (Visitors 20), Rabbit pig (Monty 4), Movie M. Komplet K: One on one 2, Deput & Mejkips (Mission elevator), P. O. D., kermit philips, Match fighter, Gijoc 3, Glain, State fight, Bannercast, Studio Komplet C: Rockin Wreckin hit Mepay Revange, Be quest 3, wembley koncert, Gijoc 4, Video poker, Koronis off, Namie, melle, Mikie (Spectrum), Wild ride. Pojedinačno: Disk wizard (bolji od gena), Moostres (Epysov najprijet hit), Jui preko 5000 programna. Komplet + kasetna + poštarina = 1500 dinara. 2 kompleta za 2800, sva tri za 4000 dinara. Rok isporuke 1 dan!! **ĐURICA VUJOVIĆ**, Ustanička 168, 11000 BEOGRAD, Tel: 011/4885-242.

**PRODAJEM NAINJOVIJE IGRJE ZA KOMPUTER COMMODORE 64**. Tel: 553-371. **KOMODORCI** C-16 + C-116 + C-128. Veliki izbor akcionih igara. I igre indelgencije i drugi korisni programi. Tražite kataloge **DEJAN ŽDODAN**, Požeška 124, 11000 BEOGRAD, Tel: 011/558-956.

**COMMODORE 64:** Veliki izbor najnovijih programa. I najveći izbor samo po 100 din. Predstavljamo i kompletnu JOSEF LONČAR, N. Revalićević 1953, 42000 VARAZDIN, tel. 042/41.847.

**COMMODORE 64.** U kompletu i pojedinačno. PAPERBOY, TITANIC, WAY OF TIGER 1-3, MERMALD MANDSE, ROAD TO NOWHERE, SPELLBOUND (privat), LEADERBOARD, SUPERBROWL, GREEN BERRY, BOMB JACK 2, INFILTRATOR 2!!! GERRY THE GERM, Komplet bilo kojih 16 programa + kasetna + poljarina = 1300 din! Sve 16 programa + kasetna + poljarina = 1500 din! Do iduća broja još noviteta: VLADIMIR POLESKI, Baba Vjergina 19, 11000 BEOGRAD, Tel: 011/459-679.

**COMMODORE 64:** TURBO ESPRIT, TITANIC, INFILTRATOR IV, BOULDERDASH V, THE WAY OF TIGER, LEADER BOARD, SPELLBOUND II, BOMB JACK II (BOMBO), DODMANS REKING, MACADAM BUNNER, FALL GUY, BEVING, MACADAM BUNNER, GUNSHOW, ACH HEAD IV, FOCUS FOCUS, GUNSHOW SHOOTDOWN, MERMAD MADNES, GREEN BERRY, GHOST'N GOBLINS, GLADIATORS. U kompletu i pojedinačno. KOMPLET 12 programa + kasetna = 1500 dinara. IVAN ALBRECHT, Ivana Milutinovića 81, 11000 BEOGRAD, Tel: 436 715.

**HARDWARE:** Prodajem sve tipove za GALAKSIJA + C 64 EPROMER, sve veštine CMOS, TTL i mikroprocesorskih čipova (CPU ROM, RAM, PIO), TEXTOL 28 p. Vrijem test i kvaliteten servis računara Sinclair i Commodore (svi modeli). N. ČETKOVIĆ, I. Leskovača 1, 42000 VARAZDIN, tel. 042/3856.

**COMMODORE C-128 (CP/M):** WORDSTAR 3.0, PL/L, DBASE II, ADA, MICROPROLOG, NEVADA COBOL, FORTRAN 80, C - COMPILER, TURBO-PASCAL ASSEMBLER. Za samo 600 dinara po komadu ili 4000 dinara svi ovdje!!! ĐURICA VIJUVIĆ, Ustanička 168, 11000 BEOGRAD, Telefon 011/4885-242.

**COMMODORE 16, 154, + 4 - novi programi u raspravu. Nov ovdje!** Moja knj. bez, staze, niske. DUŠKO ALEKSIĆ, Golubinačka 7a, 22320 INĐIJA, Tel: 022-55-227.

**COMMODORE 64:** Monodromici dopisite i svoju preseru svoja biblioteka programa. Paketine se po 10 bezbrojnih ispravaka koje ćete zadržati za kasetna. Uključujući i postarosti. Platite 1300 dinara po kompletu.  
 PRKET 1 01 GUY, SLICE IN VIOLETS, KORNIS RIFT, Steve Davis Snooker, Fall-Boiler, Dash, Viread, Crash, Splitting Persn, Banner, Catch, Carroz, Joe Games, Mission, Elevator, Scrofulo, Snooker, Revenge, The Fall Guy, Cause of Chaos, Kings of Swast, PRKET 2 THE JET, SUPRINE SURRENDER, JIGOL, FISH, DECK-KICKER, Flipper, Programer Parker, Big, Kamen, Castle of Kingdom, Carnage, Vipers, KAMIS, Flat, Black Hole, Road to Nowhere, Super Scoop, P.O.U., Wild Ride, PRKET 3 COYOTE, SUPER DUNNY, FROG TRUCK, Sea Lion Bone-Star, Ping, Pong, REALITY, IMPOSSIBILITY, Captain Jack, Jack & Beans, K.O.U.L.E., Trap, German 1990, The Boy, The Girl, Bill Karate, Sound Box 111, Mike's Revenge.  
 ZA KUPCUŠI: KRALJEVIKE PARTI, 31120 BEOGRAD, TEL: 011/271-759

**C-64 PRODAJEM:** RESET - modul, Turbo ostaje nakon resetiranja većine programa (1800 din); Turbo - modul + RESET, Turbo u modulu (5500 din); 7 prikupljiva za 2 kasetna, presnimava zaštićene programe (3000 din); Nova i - zaštićena od prašine; za kompletir (5000 din); softver (300 din); programi + PIT. ZDENKO ŠIMUNIĆ, Kolareva 58, 41410 V. Gočica, Tel: (041)714-688.

**C-64 Prodajem** sve vrste programa bilo na kaseti ili disk, kvalitetni snimci. Tražite besplatan katalog GRELINDSOFT 021/619-633.

**CAD ZA C-64,** program, uputstva, kasetna, 3000 d. Besplatan katalog preko 1300 programa. Tel: 051/251-822.

**COMMODORE 64 - 20 najboljih novih programa + 4 kasetna** samo 1900 dinara. Gfračica kvaliteta snimka. MIHOVIĆ ŠANTIĆ, Slobodna Principa 14, 72250 VIŠEV, Tel: 07271-705.

**KOMODORE:** Hitovi za kasetu i disketu 50% jeftinije nego kod drugih. Garantovano ispunava se jedan dan. Katalog besplatan. M & S OPTI 311 Bulevar 130/131 11079 BEOGRAD, 011/466-744.

**RESET - MODUL ZA COMMODORE 64** samo 1000 din! Turbo ostaje u 95% slučajeva. Komplet najboljih igara - jeftino. SLOBODAN ŠIMIĆ, Svetog Save 22a, 11000 BEOGRAD.

**C-64 RASPRODAJA!** Komplet A 50 programa - 2500 din. Komplet B 100 programa - 4500 din. Komplet C 30 korisničkih programa (uključujući program za sprečavanje loosi - errora) - 2500 din. U cenu uračunata kasetna + poljarina. PETAR SIMOVIĆ, Brate Nenadovića B.B. 14210 UB.

**COMMODORE 64** prodajem najnoviji komplet: BATALY, THING, SPRENG, NEXUS, WAD FLY, ER, MOEBIUS, MAD DOCTOR CADCAM WARRIOR, METABOLIS, PHANTOMS, ELECTRIX, MUSIC MAKER 128 sa kasetom 1500 din. MIRKO ROBAL, Jadranska 33, 23000 ZREKAVANIN, Tel: 023-648.

**COMMODORE 64**  
 MALI RAZLIČNICE NOVIE IGRE

1. Akrobatski	11. Otkriveni tajni
2. Akrobatski	12. Otkriveni tajni
3. Akrobatski	13. Otkriveni tajni
4. Akrobatski	14. Otkriveni tajni
5. Akrobatski	15. Otkriveni tajni
6. Akrobatski	16. Otkriveni tajni
7. Akrobatski	17. Otkriveni tajni
8. Akrobatski	18. Otkriveni tajni
9. Akrobatski	19. Otkriveni tajni
10. Akrobatski	20. Otkriveni tajni

svaka igra sadrži 2 kasete  
 cijena = 011/411-373

**COMMODORE - najkvalitetniji programi za disk + najnovije igre.** GORAN DIMITRIJEVIĆ, Susedogradska 29, 11000 BEOGRAD, tel: 011/535-707.

**PC 128: SWIFTCALC, DATAMANAGER, WORDWRITER, DOSHIPELL, BASIC - COMPILER ASSEMBLER, TURBOPASCAL, JANC, MICRO FORUM, COBOL, FORTRAN, MBASIC, ADA, kao i 4000 programa za C 64. SAŠA 011/761-584.**

**COMMODORE: SABOTEUR (privi 6), ELITE 3 (Empire), ACTION & PROTECTION, SPINDRYZ, GREEN BERRIS, CORONE'S RIFT, SCARABEUS, ZORRO 2, PITSTOP 2 + 3 noviteta + kasetna = 1500 din.** 021/233-540, 26-43.

## Razno

**SA NAŠIM ADAPTEROM** svaki kasetofon će postati komodorov. Potrebno imamo konektore za kasetofonski port na C-64. VLADIMIR ILIĆ, B. Kidriča 5, 22000 STARA PAZOVA, Tel: 021/311-013.

**UREDAJAI** za direktno presnimavanje za dva komodorova kasetofona i uređaji za direktno presnimavanje sa običnog na komodorov kasetofon. IC - tehnologija, popuna bezbednost računara, neutralizacije svih vrsta zaštite. VLADIMIR ILIĆ, B. Kidriča 5, 22000 STARA PAZOVA, Tel: 021/311-013.

**MAKROSMEMBEL,** jedini foto - assembler za C-Plus 4, c - 16 i C - 116, numeracija redova, korišćenje labela, makrostrukture, sve pogodnosti base editora. ZORAN KRNJAJIĆ, Milenijska Popovića 21/3, 11070 NOVI BEOGRAD, Tel: 011/140-019.

**NAJNOVIJI MEGAHITOVII ZA AMSTRAD. WAY OF TIGER, BATMAN, MOVIE, TOMAHAWK, GREEN BERRY, COMMANDO I drugi.** Programi u kompletu sa 120 din (kasetna + poljarina + 18 programa). Katalog šteti 100 din, koje vam se čine posve porudbične. RELJA KOČOVIĆ, Sve Kosačevića 3, 11000 BEOGRAD, TEL: 011/455-736.

**BREAK SOFT** ponovo sa vama. 250 najnovijih programa za 164, Rambo, SYRUS shes, Frankie... ind. 3 kompleta sa kasetna + poljarina samo 2400 n.d. BREAK SOFT, Čredlika 11, 28215 PADINA.

**ELECTRIC DREAMS** Supersoftver za Amstrad i Spectrum. Bere 055-238-616.

**AMSTRADOVCI** najnovije igre, uzimlje i CP/M programe prodajemo (kasete, diskete). Besplatan

super katalog za preko 500 naslova. Sinisa Radivošić, Kalozova 37, 41410 Velika Gorica, tel: 041/713-424.

**PRODAJEM DISKETE 5 1/4 TDK DS D2 (30004).** Sve ostale vrste po dogovoru. Neispravne disquete zamjenjujemo u roku od mesec dana. DRAGOSLAV ČOLIĆ, M. Pijade 74-213/1, 19210 BOR.

**PRODAJEM POVOLJNO** tastatura i štampara ploču za računar „GALAKSIJA“ tel: 076/44-416 od 17 h.

**SERVISNI PRIRUČNICI (neimali)** za „COMMODORE 64“ (33 strane, 3500 - din) i dravj 1540/1541 (40 strana, 4000-din), oba za 6500 - din. Tel: 011/630-128.

**PRODAJEM NOV COMMODORE 64** i 44 K, uzimlje profesionalni softvare. Tel: 043/23-535.

**COMMODORE + 4,** PALČU, KASETOFON, PRINTER BROTHER PRODAJEM. Tel: 043941-816.

**ATARI 1040 STS + EPSON LQ 800,** HITNO PRODAJEM. Tel: 041/411-602. (od 17 do 21 h).

**DŽOJSTIK KVIKSOT II** najbolja palica za Spectrum i Commodore i Kempston interfejs za jedna i dve palice prodajem. Novi! Garancijeno. Šaljem poženice. Tel: 011/563-334.

**MOON CLUB -** pravo mesto za nabavku atraktivnijih programa. Imamo sve najnovije hitove. Nad besplatan katalog će vam pomoći u izboru. Usluga brza i kvalitetna a cena vrlo povoljna. DUŠKO TOVAILOVIĆ, Kosmajskog oredela 12, 11000 BEOGRAD, Tel: 011/563-662.

**CALL US!** Najnoviji, fantastični programi u kompletu i pojedinačno. Najviše cena: D & Q SOFT, Mike Alana 36, BEOGRAD, 011-638-343

**PRODAJEM KOMPLET ZA računar Galaksija.** Obratiti se na tel: 011/459-963.

**ATARI 900 XL** Veliki izbor programa na kasetama (Hacker, Zorro, James, Bond). Cena jedne igre samo 180 din, i važi do kraja godine. Tražite katalog. MITIJA PAVLOVIĆ, Titova 258, LJUBLJANA.

**PRODAJEM** Novi ZX Spectrum plus. Tel: 041/258-836.

**ATARI 1040 STX + EPSON LQ-800,** hitno prodajem. Tel: 041/411-602 (17-21 sat).

**Menjam ikodu** iz 1971. generalno izdarena, retkovlasna do maja 87 za Commodore 125 ili AMSTRAD 6125. Tel: 021/730-288  
**PRODAJEM SVET KOMPJUTERA,** Moj Mikro, Front, Sam, ANDRIJA FALTN, Jena Žižek, 78430 PRNJOVAR.

**COMMODORE kasetofon 1531** (sa ili bez adaptera), kasetofon MC 3810 (COMMODORE, ATARI 1050), prodajem. KRUŠA E. PEIRUŠKOVA 9, 41090 ZAGREB.

Prodajem kompjuter "OCEAN-WTA" sa 16K. Pritraj od 13,00 do 20,00 časova.

Telefon: 461-704

**ZXS1 + 16K** PRODAJEM ZA 40 050. NOV. STOJANOVIĆ 655/238-651.

**PREVEDENO UPUSTVTO NA 50** str. za GRAPHIC BASIC, najbolji basic za Commodore 64. Cena samo 500 din. Program na vasi kasetu snimam besplatno!!! DANILKO MERKOVIC, A. Carnojevića 73/28, 20000 SUBOTICA, Tel: 024/33-434.

**PRODAJEM** časopis Personal Computer i Ordinator Individual. Tel: 622-085

**NOVO - rečnik** Englesko-Srpskohrvatski i obratno (oko 2000 najvažnije potrebijih reči) + kasetna + poljarina (1500 din). Tel: 011/997-622 od 17-19

# Računar kao Aristotel

**Zašto se kasni sa uvođenjem računara u crnogorsko školstvo. Uprkos mnogim obećanjima, društveni dogovor o uvođenju računara u škole i na fakultete, čeka na potpisnike.**

**U** doglednoj budućnosti, ako je verovati Petru Sapsu sa Stenfordskog univerziteta, svako dete imaće privilegiju, koju je svojevremeno uživao Aleksandar Veliki - lično vaspitača, umnog, strpljivog i kreativnog kakav je bio Aristotel. Dileme nema: vaspitač budućnosti zove se računar.

Prinodno, dileme nema kad je reč o pobornicima nove tehnologije i njihove sve veće primene u gotovo svim sferama života, rada i stvaralaštva. Optimizam, manje-više razvijenog zapadnog sveta, bar kad je u pitanju obrazovanje, u pogledu svetle kompjuterske budućnosti ne dele svi.

Naš poznati matematičar, akademik Radi-voje Kašanin, ironično je prokomentarisao ideju o uvođenju „umnih vaspitača“ u naše škole.

- Veoma me plaše ti novi učitelji, bez mašte, kreativnosti i emocije. Ne jednom sam izjavljivač: kad bih morao da se opredeljujem između roba i robova, bez dvoumljenja, opredelio bih se za ovo prvo. Zabrinut sam za budućnost te naše dece!

Bilo kako bilo, kompjuterska era zakoračila je i u naše učionice, u obrazovni sistem. Sve više je učionica-kabineta opremljenih računarskim povezanim u sisteme. O toj mogućnosti, uverili smo se, ovih dana, razmišljaju i u Crnoj Gori.

## Kompjutersko opismenjanje

Novim nastavnim planom i programom donetim 1978. godine, u tri školska centra: Titograd, Nikšić i Ivangrad, uveden je predmet programiranje. Na žalost, nastava iz ovog predmeta nije praćena u modernu opremljenim učionicama-kabineta, opremljenim računarsima, već je ostala u okvirima čiste teorije. Razlog je jednostavan: nema računara. Situacija, i danas, nije mnogo bolja.

- Istina je da smo od MONTEX-MISEDO dobili na poklon šezdeset računara i da smo ih raspodelili crnogorskim školama - kaže za Vojslav Miljančić, viši savetnik u Republičkom zavodu za unapređenje vaspitanja i obrazovanja Crne Gore. - Ali, šta nam to vredi kad imamo računare bez monitora, kasetofona... U pojedinim školama, istina, računara ima, ali su oni privatno vlasništvo

pojedinih učenika. Nabavljaju ih kako znaju i umuju.

Da su kompjuteri zaladeli crnogorske srednjoškolske svedoče i iskustva iz nekih škola. Učenici srednjoškolskih centara u Kotoru i Ivangradu već postižu zavidne rezultate. O nekima od njih govori se kao o stručnjacima koji su već dostigli jugoslovenski nivo. Za sada, na žalost, reč je o usamljenim pojedincima.

Za kompjutersko opismenjanje, uveravaju nadležni za crnogorsko školstvo, nisu zainteresovani samo srednjoškolski, studenti sa titogradskog Univerziteta „Veljko Vlahović“, već i radnici iz organizacija udruženog rada sa podrške Republike.

- Mi u Crnoj Gori mnogo očekujemo od potpisivanja Društvenog dogovora o uvođenju računara u škole i na fakultete. Na njegovo potpisivanje još uvek se čekalo, iako je mesec maj prošao. Bili smo planirali i održavanje niza seminara. U Crnoj Gori, u ovom tre-



nutku, u srednjim školama ima četrdesetak nastavnika programera koji bi, uz kraće seminare, mogli prionuti na posao. Nešto je drugačija situacija u osnovnim školama za koje je predviđena fakultativna nastava u slobodnim aktivnostima, nema nastavnika koji bi odmah shogli da prihvate ovaj posao. Ipak, smatramo da bi taj posao mogli sa uspehom da obavljaju nastavnici matematike, fizike i politehničkog obrazovanja. Prinodno, posle završenih seminara.

Svi seminari predviđeni za ovo leto, po rečima Vojslava Miljančića, odošću za u pola godine.

## Šta sadrži Društveni dogovor

Društvenim dogovorom o uvođenju računara u škole i na fakultete, pored ostalog, predviđa se, najpre, opremanje obrazovnih organizacija računarsima.

- Osnovne škole za fakultativnu nastavu i vannastavne aktivnosti; škole usmerenog srednjeg vaspitanja i obrazovanja za obaveznu nastavu, fakultativnu nastavu i vannastavne aktivnosti; fakulteti i instituti (na kojima se izvodi nastava) bili bi osposobljeni za obaveznu i fakultativnu nastavu.

Za osnovne škole predviđena je konfiguracija 1 (računar, monitor i kasetofon), a za škole usmerenog obrazovanja, pored konfiguracije 1 i konfiguracije 2 (računar, kasetofon, monitor, disk jedinica i štampač). Za fakultete je predviđena konfiguracija 2.

U školama usmerenog obrazovanja, s većim brojem učenika (kriterijum za dodelu opreme biće broj učenika i osposobljen kadar), formiraće se kabineti koji mogu poslužiti i kao pol laboratorije.

Kako je zamišljeno, Društveni dogovor bi se potpisivao na tri godine. Planirana sredstva za ovu godinu iznose 150 miliona dinara. Narednih godina ta sredstva bi se valorizovala srazmerno rastu opšte i zajedničke potrošnje u SR Crnoj Gori. Magistar Miljančić kaže da je reč o zaista skromnim sredstvima za ovakav projekat.

- Ova sredstva jesu skromna, jer treba nabaviti oprema, organizovati seminare radi stručnog osposobljavanja kadra, napisati udžbenike i dobiti drugu literaturu... Mi očekujemo da će obrazovne i druge organizacije, kad se odabere oprema, i same nabavljati opremu iz svojih fondova.

Za sada, teško je reći kad će ova ovaj posao biti gotov. Prvobitnim planom bilo je predviđeno da se svi poslovi obave do 01. septembra 1986. godine. To je, naime, bio rok za početak primene Društvenog dogovora koji, kao što vidimo, još nije ni potpisan. Prema sadašnjim predviđanjima realno je očekivati da taj rok bude pomeren do početka februara 1987. godine.

Da li će se i ovaj rok poštovati ostaje da sačekamo i vidimo.

## Izbor opreme

Posle potpisivanja Društvenog dogovora predstoji i prvi praktični koraci. Kao prvo, treba konstituisati Koordinacioni odbor od potpisnika dogovora, koji će formirati komisije. Od ovakvo formiranih komisija očekuje se da izgrade kriterijume za izbor opreme. Tek na osnovu ovih kriterijuma, koji će biti predloženi Koordinacionom odboru, stupiće se u vezu sa proizvođačima. Logično, prihvaćaću se najpovoljnije ponude.

- Treba li da vas uveravam da ćemo nastojati da oprema bude jednoobrazna u svim školama - kaže Vojslav Miljančić. - To će nam omogućiti da sve računare povežemo u jedan sistem, lakše ih servisiramo i održavamo. Nećemo, dakle, dozvoliti da svako prema svom nahodjenju kupuje i nabavlja opremu.

O ponudi jednog crnogorskog proizvođača računara - „Montex Misedo“ iz Danilovgrada - već je bilo reči. Prednosti kompjutera „Misedo 85“ su očigledne. Verujemo da ovu činjenicu neće prevideti odgovorni za uvođenje računara u vaspitni i obrazovni sistem u Crnoj Gori.

M. Kalezić

## AUTOSTART BASIC PROGRAMA

Nakon što znamo kako startovati program u mašinskom jeziku kao i iz njega pozvati Basic program (izgred u programički iz prošlog broja treća linija treba da glasi LDA #00; ah ti štampariji) neće nam biti teško da snimimo Basic program sa autostartom. Jedino što je neuobičajeno za Basic programe u ovom slučaju je što se tretiraju kao deo memorije i kao takvi snimaju kao „objekt“ dakle sa DMEM naredbom. Evo kako to učiniti.

Negde u memoriji smestite program za pozivanje Basic-a iz mašinskog jezika objavljen u prošlom broju. Zatim na adresi 536 i 537 (dekadno) postavite naredbom POKE adresu tog programička i snimite celu memoriju od adrese 0000 do kraja Basic-a. Snimljeni program učitaćete sa LMEM\*\* ali će to zapravo biti Basic program i naravno startovaće se neposredno po učitavanju.

## UVODENJE NOVIH NAREDBI

Postojeći Basic u računaru ORAO zadovoljava sve potrebe ali će možda neko poželeti da doda neku svoju naredbu. Ovdje ćemo prikazati jedan od načina (koji nam se čini kao lakši) da se to uradi.

Na nultoj strani, konkretno na adresi 00BF, nalazi se kratak programički kod za svaki put pri inicijalizaciji računara (sa BC) prepisuje na to mesto iz ROM-a.

Pri interpretaciji Basic programa ovaj program se poziva vrlo često, a uloga mu je da ignoriše blankove i uzme prvi središnji karakter sa adrese na koju pokazuje sadržaj lokacija C6 i C7. Ako se izvršava Basic program na tim lokacijama je adresa u okviru Basic prostora, dok se u komandnom modu na C6 i C7 nalazi adresa neke lokacije u Basic bafaru.

Dakle da bismo uveli novu naredbu ovaj program, polje je u RAM-u, koristimo kao link za naredbe. Evo inicijalnog i promenljive programa:

```
00BF INC C6      00BF INC C6
00C1 BNE 00C5   00C1 BNE 00C5
00C3 INC C7     00C3 INC C7
00C5 LDA XXXX   00C5 LDA XXXX
00C8 CHP #3A    00C8 CHP #3A
00CA BCS 00D6   00CA BCS 00D6
00CC CHP #20    00CC CHP #20
00CE BEQ 00BF   00CE BEQ 00BF
00D0 SEC       00D0 JMP #FFFF
00D1 SBC #30    00D1 SBC #30
00D3 SEC       00D3 NOP
00D4 SBC #D0    00D4 NOP
00D6 RTS       00D6 RTS
```

U četvrtju instrukciji LDA XXXX operand je upravo na C6 i C7 pa je ovo samododajkujući programički JMP MMMM predstavlja skok na naš program koji će ispitati da li se radi o novoj naredbi. Ako jeste nova naredba on će je izvršiti, a ako nije vratiće kontrolu Basic interpreteru.

## RENUMBER

Svako izlaganje treba potkrepiti primerom pa evo programa koji će prenumerisati Basic program kada (usključivo u komandnom modu) otkucate kosu crtu (kao znak da se

```
NA ADRESI: PFFFF
                                SR C70A
                                LDA 14
                                BNE VALJELA
                                LDA 15
                                BNE VALJELA
                                LDA #0
                                STA 14
                                LDA #1
                                STA 15
                                STA 16
                                STA 17
                                STA 18
                                STA 19
                                STA 20
                                STA 21
                                STA 22
                                STA 23
                                STA 24
                                STA 25
                                STA 26
                                STA 27
                                STA 28
                                STA 29
                                STA 30
                                STA 31
                                STA 32
                                STA 33
                                STA 34
                                STA 35
                                STA 36
                                STA 37
                                STA 38
                                STA 39
                                STA 40
                                STA 41
                                STA 42
                                STA 43
                                STA 44
                                STA 45
                                STA 46
                                STA 47
                                STA 48
                                STA 49
                                STA 50
                                STA 51
                                STA 52
                                STA 53
                                STA 54
                                STA 55
                                STA 56
                                STA 57
                                STA 58
                                STA 59
                                STA 60
                                STA 61
                                STA 62
                                STA 63
                                STA 64
                                STA 65
                                STA 66
                                STA 67
                                STA 68
                                STA 69
                                STA 70
                                STA 71
                                STA 72
                                STA 73
                                STA 74
                                STA 75
                                STA 76
                                STA 77
                                STA 78
                                STA 79
                                STA 80
                                STA 81
                                STA 82
                                STA 83
                                STA 84
                                STA 85
                                STA 86
                                STA 87
                                STA 88
                                STA 89
                                STA 90
                                STA 91
                                STA 92
                                STA 93
                                STA 94
                                STA 95
                                STA 96
                                STA 97
                                STA 98
                                STA 99
                                STA 100
                                STA 101
                                STA 102
                                STA 103
                                STA 104
                                STA 105
                                STA 106
                                STA 107
                                STA 108
                                STA 109
                                STA 110
                                STA 111
                                STA 112
                                STA 113
                                STA 114
                                STA 115
                                STA 116
                                STA 117
                                STA 118
                                STA 119
                                STA 120
                                STA 121
                                STA 122
                                STA 123
                                STA 124
                                STA 125
                                STA 126
                                STA 127
                                STA 128
                                STA 129
                                STA 130
                                STA 131
                                STA 132
                                STA 133
                                STA 134
                                STA 135
                                STA 136
                                STA 137
                                STA 138
                                STA 139
                                STA 140
                                STA 141
                                STA 142
                                STA 143
                                STA 144
                                STA 145
                                STA 146
                                STA 147
                                STA 148
                                STA 149
                                STA 150
                                STA 151
                                STA 152
                                STA 153
                                STA 154
                                STA 155
                                STA 156
                                STA 157
                                STA 158
                                STA 159
                                STA 160
                                STA 161
                                STA 162
                                STA 163
                                STA 164
                                STA 165
                                STA 166
                                STA 167
                                STA 168
                                STA 169
                                STA 170
                                STA 171
                                STA 172
                                STA 173
                                STA 174
                                STA 175
                                STA 176
                                STA 177
                                STA 178
                                STA 179
                                STA 180
                                STA 181
                                STA 182
                                STA 183
                                STA 184
                                STA 185
                                STA 186
                                STA 187
                                STA 188
                                STA 189
                                STA 190
                                STA 191
                                STA 192
                                STA 193
                                STA 194
                                STA 195
                                STA 196
                                STA 197
                                STA 198
                                STA 199
                                STA 200
                                STA 201
                                STA 202
                                STA 203
                                STA 204
                                STA 205
                                STA 206
                                STA 207
                                STA 208
                                STA 209
                                STA 210
                                STA 211
                                STA 212
                                STA 213
                                STA 214
                                STA 215
                                STA 216
                                STA 217
                                STA 218
                                STA 219
                                STA 220
                                STA 221
                                STA 222
                                STA 223
                                STA 224
                                STA 225
                                STA 226
                                STA 227
                                STA 228
                                STA 229
                                STA 230
                                STA 231
                                STA 232
                                STA 233
                                STA 234
                                STA 235
                                STA 236
                                STA 237
                                STA 238
                                STA 239
                                STA 240
                                STA 241
                                STA 242
                                STA 243
                                STA 244
                                STA 245
                                STA 246
                                STA 247
                                STA 248
                                STA 249
                                STA 250
                                STA 251
                                STA 252
                                STA 253
                                STA 254
                                STA 255
                                STA 256
                                STA 257
                                STA 258
                                STA 259
                                STA 260
                                STA 261
                                STA 262
                                STA 263
                                STA 264
                                STA 265
                                STA 266
                                STA 267
                                STA 268
                                STA 269
                                STA 270
                                STA 271
                                STA 272
                                STA 273
                                STA 274
                                STA 275
                                STA 276
                                STA 277
                                STA 278
                                STA 279
                                STA 280
                                STA 281
                                STA 282
                                STA 283
                                STA 284
                                STA 285
                                STA 286
                                STA 287
                                STA 288
                                STA 289
                                STA 290
                                STA 291
                                STA 292
                                STA 293
                                STA 294
                                STA 295
                                STA 296
                                STA 297
                                STA 298
                                STA 299
                                STA 300
                                STA 301
                                STA 302
                                STA 303
                                STA 304
                                STA 305
                                STA 306
                                STA 307
                                STA 308
                                STA 309
                                STA 310
                                STA 311
                                STA 312
                                STA 313
                                STA 314
                                STA 315
                                STA 316
                                STA 317
                                STA 318
                                STA 319
                                STA 320
                                STA 321
                                STA 322
                                STA 323
                                STA 324
                                STA 325
                                STA 326
                                STA 327
                                STA 328
                                STA 329
                                STA 330
                                STA 331
                                STA 332
                                STA 333
                                STA 334
                                STA 335
                                STA 336
                                STA 337
                                STA 338
                                STA 339
                                STA 340
                                STA 341
                                STA 342
                                STA 343
                                STA 344
                                STA 345
                                STA 346
                                STA 347
                                STA 348
                                STA 349
                                STA 350
                                STA 351
                                STA 352
                                STA 353
                                STA 354
                                STA 355
                                STA 356
                                STA 357
                                STA 358
                                STA 359
                                STA 360
                                STA 361
                                STA 362
                                STA 363
                                STA 364
                                STA 365
                                STA 366
                                STA 367
                                STA 368
                                STA 369
                                STA 370
                                STA 371
                                STA 372
                                STA 373
                                STA 374
                                STA 375
                                STA 376
                                STA 377
                                STA 378
                                STA 379
                                STA 380
                                STA 381
                                STA 382
                                STA 383
                                STA 384
                                STA 385
                                STA 386
                                STA 387
                                STA 388
                                STA 389
                                STA 390
                                STA 391
                                STA 392
                                STA 393
                                STA 394
                                STA 395
                                STA 396
                                STA 397
                                STA 398
                                STA 399
                                STA 400
                                STA 401
                                STA 402
                                STA 403
                                STA 404
                                STA 405
                                STA 406
                                STA 407
                                STA 408
                                STA 409
                                STA 410
                                STA 411
                                STA 412
                                STA 413
                                STA 414
                                STA 415
                                STA 416
                                STA 417
                                STA 418
                                STA 419
                                STA 420
                                STA 421
                                STA 422
                                STA 423
                                STA 424
                                STA 425
                                STA 426
                                STA 427
                                STA 428
                                STA 429
                                STA 430
                                STA 431
                                STA 432
                                STA 433
                                STA 434
                                STA 435
                                STA 436
                                STA 437
                                STA 438
                                STA 439
                                STA 440
                                STA 441
                                STA 442
                                STA 443
                                STA 444
                                STA 445
                                STA 446
                                STA 447
                                STA 448
                                STA 449
                                STA 450
                                STA 451
                                STA 452
                                STA 453
                                STA 454
                                STA 455
                                STA 456
                                STA 457
                                STA 458
                                STA 459
                                STA 460
                                STA 461
                                STA 462
                                STA 463
                                STA 464
                                STA 465
                                STA 466
                                STA 467
                                STA 468
                                STA 469
                                STA 470
                                STA 471
                                STA 472
                                STA 473
                                STA 474
                                STA 475
                                STA 476
                                STA 477
                                STA 478
                                STA 479
                                STA 480
                                STA 481
                                STA 482
                                STA 483
                                STA 484
                                STA 485
                                STA 486
                                STA 487
                                STA 488
                                STA 489
                                STA 490
                                STA 491
                                STA 492
                                STA 493
                                STA 494
                                STA 495
                                STA 496
                                STA 497
                                STA 498
                                STA 499
                                STA 500
                                STA 501
                                STA 502
                                STA 503
                                STA 504
                                STA 505
                                STA 506
                                STA 507
                                STA 508
                                STA 509
                                STA 510
                                STA 511
                                STA 512
                                STA 513
                                STA 514
                                STA 515
                                STA 516
                                STA 517
                                STA 518
                                STA 519
                                STA 520
                                STA 521
                                STA 522
                                STA 523
                                STA 524
                                STA 525
                                STA 526
                                STA 527
                                STA 528
                                STA 529
                                STA 530
                                STA 531
                                STA 532
                                STA 533
                                STA 534
                                STA 535
                                STA 536
                                STA 537
                                STA 538
                                STA 539
                                STA 540
                                STA 541
                                STA 542
                                STA 543
                                STA 544
                                STA 545
                                STA 546
                                STA 547
                                STA 548
                                STA 549
                                STA 550
                                STA 551
                                STA 552
                                STA 553
                                STA 554
                                STA 555
                                STA 556
                                STA 557
                                STA 558
                                STA 559
                                STA 560
                                STA 561
                                STA 562
                                STA 563
                                STA 564
                                STA 565
                                STA 566
                                STA 567
                                STA 568
                                STA 569
                                STA 570
                                STA 571
                                STA 572
                                STA 573
                                STA 574
                                STA 575
                                STA 576
                                STA 577
                                STA 578
                                STA 579
                                STA 580
                                STA 581
                                STA 582
                                STA 583
                                STA 584
                                STA 585
                                STA 586
                                STA 587
                                STA 588
                                STA 589
                                STA 590
                                STA 591
                                STA 592
                                STA 593
                                STA 594
                                STA 595
                                STA 596
                                STA 597
                                STA 598
                                STA 599
                                STA 600
                                STA 601
                                STA 602
                                STA 603
                                STA 604
                                STA 605
                                STA 606
                                STA 607
                                STA 608
                                STA 609
                                STA 610
                                STA 611
                                STA 612
                                STA 613
                                STA 614
                                STA 615
                                STA 616
                                STA 617
                                STA 618
                                STA 619
                                STA 620
                                STA 621
                                STA 622
                                STA 623
                                STA 624
                                STA 625
                                STA 626
                                STA 627
                                STA 628
                                STA 629
                                STA 630
                                STA 631
                                STA 632
                                STA 633
                                STA 634
                                STA 635
                                STA 636
                                STA 637
                                STA 638
                                STA 639
                                STA 640
                                STA 641
                                STA 642
                                STA 643
                                STA 644
                                STA 645
                                STA 646
                                STA 647
                                STA 648
                                STA 649
                                STA 650
                                STA 651
                                STA 652
                                STA 653
                                STA 654
                                STA 655
                                STA 656
                                STA 657
                                STA 658
                                STA 659
                                STA 660
                                STA 661
                                STA 662
                                STA 663
                                STA 664
                                STA 665
                                STA 666
                                STA 667
                                STA 668
                                STA 669
                                STA 670
                                STA 671
                                STA 672
                                STA 673
                                STA 674
                                STA 675
                                STA 676
                                STA 677
                                STA 678
                                STA 679
                                STA 680
                                STA 681
                                STA 682
                                STA 683
                                STA 684
                                STA 685
                                STA 686
                                STA 687
                                STA 688
                                STA 689
                                STA 690
                                STA 691
                                STA 692
                                STA 693
                                STA 694
                                STA 695
                                STA 696
                                STA 697
                                STA 698
                                STA 699
                                STA 700
                                STA 701
                                STA 702
                                STA 703
                                STA 704
                                STA 705
                                STA 706
                                STA 707
                                STA 708
                                STA 709
                                STA 710
                                STA 711
                                STA 712
                                STA 713
                                STA 714
                                STA 715
                                STA 716
                                STA 717
                                STA 718
                                STA 719
                                STA 720
                                STA 721
                                STA 722
                                STA 723
                                STA 724
                                STA 725
                                STA 726
                                STA 727
                                STA 728
                                STA 729
                                STA 730
                                STA 731
                                STA 732
                                STA 733
                                STA 734
                                STA 735
                                STA 736
                                STA 737
                                STA 738
                                STA 739
                                STA 740
                                STA 741
                                STA 742
                                STA 743
                                STA 744
                                STA 745
                                STA 746
                                STA 747
                                STA 748
                                STA 749
                                STA 750
                                STA 751
                                STA 752
                                STA 753
                                STA 754
                                STA 755
                                STA 756
                                STA 757
                                STA 758
                                STA 759
                                STA 760
                                STA 761
                                STA 762
                                STA 763
                                STA 764
                                STA 765
                                STA 766
                                STA 767
                                STA 768
                                STA 769
                                STA 770
                                STA 771
                                STA 772
                                STA 773
                                STA 774
                                STA 775
                                STA 776
                                STA 777
                                STA 778
                                STA 779
                                STA 780
                                STA 781
                                STA 782
                                STA 783
                                STA 784
                                STA 785
                                STA 786
                                STA 787
                                STA 788
                                STA 789
                                STA 790
                                STA 791
                                STA 792
                                STA 793
                                STA 794
                                STA 795
                                STA 796
                                STA 797
                                STA 798
                                STA 799
                                STA 800
                                STA 801
                                STA 802
                                STA 803
                                STA 804
                                STA 805
                                STA 806
                                STA 807
                                STA 808
                                STA 809
                                STA 810
                                STA 811
                                STA 812
                                STA 813
                                STA 814
                                STA 815
                                STA 816
                                STA 817
                                STA 818
                                STA 819
                                STA 820
                                STA 821
                                STA 822
                                STA 823
                                STA 824
                                STA 825
                                STA 826
                                STA 827
                                STA 828
                                STA 829
                                STA 830
                                STA 831
                                STA 832
                                STA 833
                                STA 834
                                STA 835
                                STA 836
                                STA 837
                                STA 838
                                STA 839
                                STA 840
                                STA 841
                                STA 842
                                STA 843
                                STA 844
                                STA 845
                                STA 846
                                STA 847
                                STA 848
                                STA 849
                                STA 850
                                STA 851
                                STA 852
                                STA 853
                                STA 854
                                STA 855
                                STA 856
                                STA 857
                                STA 858
                                STA 859
                                STA 860
                                STA 861
                                STA 862
                                STA 863
                                STA 864
                                STA 865
                                STA 866
                                STA 867
                                STA 868
                                STA 869
                                STA 870
                                STA 871
                                STA 872
                                STA 873
                                STA 874
                                STA 875
                                STA 876
                                STA 877
                                STA 878
                                STA 879
                                STA 880
                                STA 881
                                STA 882
                                STA 883
                                STA 884
                                STA 885
                                STA 886
                                STA 887
                                STA 888
                                STA 889
                                STA 890
                                STA 891
                                STA 892
                                STA 893
                                STA 894
                                STA 895
                                STA 896
                                STA 897
                                STA 898
                                STA 899
                                STA 900
                                STA 901
                                STA 902
                                STA 903
                                STA 904
                                STA 905
                                STA 906
                                STA 907
                                STA 908
                                STA 909
                                STA 910
                                STA 911
                                STA 912
                                STA 913
                                STA 914
                                STA 915
                                STA 916
                                STA 917
                                STA 918
                                STA 919
                                STA 920
                                STA 921
                                STA 922
                                STA 923
                                STA 924
                                STA 925
                                STA 926
                                STA 927
                                STA 928
                                STA 929
                                STA 930
                                STA 931
                                STA 932
                                STA 933
                                STA 934
                                STA 935
                                STA 936
                                STA 937
                                STA 938
                                STA 939
                                STA 940
                                STA 941
                                STA 942
                                STA 943
                                STA 944
                                STA 945
                                STA 946
                                STA 947
                                STA 948
                                STA 949
                                STA 950
                                STA 951
                                STA 952
                                STA 953
                                STA 954
                                STA 955
                                STA 956
                                STA 957
                                STA 958
                                STA 959
                                STA 960
                                STA 961
                                STA 962
                                STA 963
                                STA 964
                                STA 965
                                STA 966
                                STA 967
                                STA 968
                                STA 969
                                STA 970
                                STA 971
                                STA 972
                                STA 973
                                STA 974
                                STA 975
                                STA 976
                                STA 977
                                STA 978
                                STA 979
                                STA 980
                                STA 981
                                STA 982
                                STA 983
                                STA 984
                                STA 985
                                STA 986
                                STA 987
                                STA 988
                                STA 989
                                STA 990
                                STA 991
                                STA 992
                                STA 993
                                STA 994
                                STA 995
                                STA 996
                                STA 997
                                STA 998
                                STA 999
                                STA 1000
```

radi o novoj naredbi jer ipak radimo na lakši način) zatim slovo R, a potom završimo kao u jednoj od sledećih varijanti:

/R (bez parametara) prenumerisati program tako da prva linija bude sa brojem 10, a ostale se uvećavaju za po 10.

/Rm (jedan parametar) prenumerisati program tako da prva linija bude sa brojem m, a ostale se uvećavaju za po m.

/Rm,n (dva parametra) prenumerisati program tako da prva linija bude sa brojem m, a ostale se uvećavaju za po n.

Treba napomenuti da se menjaaju samo linijski brojevi dok parametri iza naredbi GO TO i GOSUB ostaju nepromenjeni.

Dodavanje novih naredbi može biti vrlo interesantno ako tačno znate šta želite. Napisi program koji će podržati određenu namenu i dodajte naredbu na isti način.

## TENKOVİ

Prvi program mnogih programera u Basic-u je igra pogodanja brojeva. Računar generiše slučajni broj u određenom opsegu, a potom igrač treba u ograničenom broju pokušaja da ga pogodi.

Program koji mi objavljujemo nadgrnja je tog programa, ali pored zabave, kod igrača se razvija logika razmišljanja pa ga možemo svrstati u edukativne igre.

Naime, sa udatjenosti od 1000 metara premanva kreće etalon tenkova. Njihova brzina je promenljiva, a mogu i stajati određeno vreme. Od vas se traži da pretpostavite njihov položaj u sledećem trenutku i ukucate ga. Povratna informacija je za koliko ste promašili. Ukoliko na osnovu toga izračunate pravu udaljenost već u sledećem trenutku ona će biti (ako tenkovi ne stoje) manja od iste za opet neku slučajnu vrednost. Udaljenost je uvek deljiva sa 5 (znači 995,990,985... itd.).

Cilj je svakako uništiti sve tenkove pre nego vam se bar jedan približi.

```
0 POKE 126,32:POKE 525,255:VDU PRINT "TRENUTAK":
1 PL:"Tako rade drugi igrači":
2 FOR I=0 TO 255:A=PEEK (57856+I):
5 POKE 01915,1:AMEXT CHAR 2,32:
5 VDU:
10 INPUT "Predstavite se ":A$:
11 CLS:
15 VDU 0,51,6,31:
30 CLS:
40 PL=0:EX=0:1000:T=0:
05 T=T+1:
05 IF T=1 THEN CLS:PRINT "ETALON TENKOVA UNISTEN":
PRINT:PRINT GOSUB 330:GOTO 250:
90 T=H+1000:
100 CLR 2,2:PRINT "Poznači":
105 PRINT:OR$(4):
110 D=0:5*INT(RND(7)*8):
120 B=INT(8*1,2):
130 IF D=1 THEN CLS:PRINT "Tenkovi su prišli uvisle 37":
20 I=6070:230:
140 CLR 0,10:PRINT A$: "goda tenk broj":T:
160 INPUT N:
170 CLS:
180 IF A=0 THEN 190:
185 CLS:FOR I=1 TO 10:IN V (I/2-INT(I/2))*2:PRINT CHR (4):PI:
```

```
184 SOUND #1*10,255/(1+10*NEXT 6070:60:
190 CLS:IF AND THEN PRINT "Poznači":SOUND 200,100:GOTO 95:
192 PRINT "Ispred":SOUND 50,100:
195 PRINT "Tenkova sa":ADDN(0)/metara":
200 PL=T-10:
210 CLR 2,2:PRINT "Poznači":
215 PRINT CHR$(4):
220 GOTO 110:
230 PRINT A$: "je uništen":
240 GOSUB 330:
250 PRINT "pre nego što su tenkovi":
255 PRINT "prišli u visle 37":
260 PRINT:PRINT:PRINT "U": "je igra":
300 IF LEFT$(05,1) = "1" THEN END:
310 PRINT "Puno sreće":
320 FOR I=1 TO 1000:NEXT 6070:30:
330 PRINT "Pogodilo su":T-1: "tenkova":
340 PRINT "Udaljenost":I:PRINT:
350 RETURN:
```

ORAO U ŠKOLAMA  
SVET KOMPJUTERA  
Makedonska 31  
11000 BEOGRAD

Pišite nam. Odgovaramo na sva pitanja u vezi sa Računarom ORAO

# Nova nova 800

**Na međunarodnom sajmu tehnike u Beogradu razgovarali smo sa Piterom Halfordom (Peter Halford) koji je za Avtotehnu iz Ljubljane napravio Novu 800. Nova 800 predstavlja dve disk jedinice, dodatak memorije, dodatan procesor i CP/M operativni sistem. Ovaj dodatak je predviđen za kompjutere Oric 64.**

**Svet kompjutera:** Da li su novi disk operativni sistem (DOS) i DOS koji je napravljen za staru disk jedinicu „Discovery“, kompatibilni?

Piter Halford: U novom DOS-u postoje naredbe koje su preuzete iz starog DOS-a, tako da neka vrsta kompatibilnosti postoji. Nedokumentovane naredbe koje ne postoje kod starog DOS-a više ne postoje. Novi DOS sadrži 55 novih komandi i proširenje bejzika.

**Svet kompjutera:** Čini se da je novi DOS malo preambiciozniji za mali kompjuter kao Oric 64, zar ne?

Piter Halford: Da i zbog toga je ugrađen dodatni procesor Z80 i proširenje

memorije tako da može da se koristi CP/M operativni sistem i njegov bogat softver.

**Svet kompjutera:** Kako je proširenje memorije organizovano?

Piter Halford: Proširenje memorije sastoji se od 512 kB RAM-a organizovanih po stranicama (page). Kontrola nad tim je koja će strana memorije biti odabrana držiti mehanizam BIOS koji se nalazi u 16 kB ROM-u, a i shodno tome vrlo je bogat rasnim porukama. Na stranici 0 nalazi se 64 kB za CP/M i korisničke programe. Na sledećoj stranici, stranici 1 prvih 12 kB koristi se za štampač, što se može dinamički proširiti, zatim 4 kB je rezervisano za sistem dok je ostalih

48 kB korišćeno kao RAM disk. Ostatak memorije takođe se koristi kao RAM disk. Sistem prihvata bilo koju kombinaciju od 256 kB RAM-a, tako da možete imati 256 kB za RAM disk, 12 kB za štampač i 4 kB za sistem.

**Svet kompjutera:** Koliko se sa ovim novim operativnim sistemom promenio standardni bejzik i editor?

Piter Halford: Osnovna verzija Orica koja se trenutno prodaje je ostala ista, ali sa ovim dodatkom koji u sebi sadrži još jedan procesor i CP/M operativni sistem dobija se mogućnost korišćenja SUPER bejzika koji sam napravio pre nekoliko godina. Oni koji kupe CP/M verziju sigurno neće imati potrebe za Oricovim standardnim bejzikom. Oni koji ne kupe CP/M verziju još uvek će moći da koriste SUPER bejzik ili standardni Oricov bejzik obogaćen sa 55 komandi i porukama.

**Svet kompjutera:** Koliko će onda Oric-ovih verzija biti?

Piter Halford: Prvo, tu će biti standardni Oric sa svojim bejzikom. Na to će moći da se dodaju dve disk jedinice sa proširenjem memorije i drugim procesorom. Ovo proširenje sadrži novu DOS sa 55 komandi i SUPER bejzik. A zatim će na to moći da se doda CP/M operativni sistem koji ima mogućnosti emuliranja standardnog Orica. U svakom slučaju za oba dodatka neophodna je osnovna - Oric 64.

**Svet kompjutera:** Da se vratimo na stari Oric. Zašto je bilo potrebno u njegov bejzik staviti naredbe kao ZAP, SHOOT i SUDO? Zar nije bilo bolje napraviti neki bolji editor?

Piter Halford: Iako ja nisam učestvovao u pravljenju standardnog Oricovog

bejzika prelićno dobro poznajem ljude koji su tu radili. Osnovna ideja je bila da se demonstriraju tonike mogućnosti Orica i da se olakša svima koji žele da pišu igre u bejziku stvaranje zvučnih efekata koje inače nije lako stvoriti. Kada je sve to stavljeno, za neki bolji editor prosto nije ostalo mesta.

**Svet kompjutera:** Da li biste mogli Oric da uporedite sa Commodoreom 64?

Piter Halford: Oric se lako može uporediti, od svih kompjutera sa 64 kB memorije, baš sa Commodoreom 64. Commodore je na neki način bolji sa sferatovima, ali i to veliko ali, morate jako dobro znati programiranje i sam kompjuter da biste mogli sa Commodoreom koristiti grafičku visoke rezolucije. Na tom mestu Oric pobedi jer ima komande kojima se lako erta u grafičku visoke rezolucije. Ne morate biti neki veliki ekspert da biste na Oricu koristili grafičku visoke rezolucije, kao i ton. Commodore je dobra mašina ali ima ograničavan bejzik.

**Svet kompjutera:** Zašto je onda Oric tako loše prošao kod kupaca?

Piter Halford: To važi za Englesku, ali Oric je bio najbolje prodavani kompjuter u Francuskoj pre dve, tri godine. Pored toga Oric sada počinje ponovo da se prodaje i u Engleskoj.

**Svet kompjutera:** Sta će biti sa ovim novim dodatkom, Nova 800?

Piter Halford: Iako je ovaj dodatak razvijen po porudžbini Avtotehne iz Ljubljane, predviđeno je da se prodaje i u Engleskoj. U stvari u Engleskoj bi prodaja trebalo da počne svaki dan.


Nenad Balint

## GRAFIČKI KOMPJAJLER

Kako mu samo ime kaže podržava grafičku. Šta se krije iza tog naziva? Reč je o programu koji pretvara Basic ili neki drugi jezik u viši mašinski jezik. Na taj način povećava se brzina izvršenja programa. Ubrzanje je do 200 puta, ali realno je to mnogo manje. Ovaj

kompajler, inače, ne prevodi sve instrukcije, tako da brzina kompajliranog programa zavisi od samog programa. To je malo, ali dovoljno u uslovima u kojima kompajler funkcioniše. Kompajliranje se izvodi u dva prozora. Započinje komandom i ili GOTO 65000. Ovaj program se dobija na kaseti sa odgovarajućim uputstvom. Prodaje se po ceni od 250 frakaka.

Ne nedostaju, takođe, ni periferali: džojstik, RS 232, Centronics, potpovi za proširenje RAM i ROM, MIDI interfejs i klasični Bus. Predviđen je, svakako, i „ms“.




Ne zaboravimo da je Telestrat kompatibilan sa Oricom i da može da koristi njegov softver. Osim toga, nema potrebe za monitorom, jer Telestrat koristi onaj od minitel. Ako nemate monitor (ekran), ni to nije problem, jer možete koristiti minitelov. S druge strane, ako imate kolor monitor, on vam, posredstvom (preko) Telestrata može poslužiti da minitel pretvorite u kolorni. Ako hoćete za malo para dobrog „pomagača“ u telematici, imaćete ga u Telestratu. Telestrat se prodaje sa dvostranom disk jedinicom od tri inča.

## ORIC NIJE MRTAV!

Telestrat stiže. S njim se Oric uključuje u svet telematike. Pojavile su se i nove igre i jedna nova knjiga posvećena Oricu. To potvrđuje ono što smo mislili. Oric nije mrtav, on se ponovo rodio!

Telestrat po izgledu mnogo podseća na Oric, mali je i ima istu klavijaturu. Njegova kutija izgleda kao nešto produžena Oricova, ali je lepša. Kad se otvori pojavi se čudesan svet: 48 K ROM-a, što je dosta značajno, zatim BASIC kompajler, ekranski editor, emulator za minitel, ekranski editor za Videotex, transporter itd.



## FAHRENHEIT 3000

Rudar Vili zaista nema mira: pojavila se još jedna igra kojom su autori pokušali da pomerače legendarnog rudara - bogataša. Ovoća puta nalazite se na pokvarenoj svemirskoj stanici i morate polupiti zarostali mašineriju pre konačnog napuštanja tog mesta. Kakva bi to igra bila da u njoj nema mrskih neprijatelja koji su ovdje još i kontaminirani, pa se svakim dodirnom sa njima ili nekim drugim ozračenim objektima povećava doza primljenog zračenja, što posle 40 sudara dovodi do konačne smrti. Iz ovih podataka lako je zaključiti da je igra prilično teška, i to iz sledećih razloga: na svemirskoj stanici gravitacija je manja nego na zemlji, pa vaš junak (koji dosta liči na Henryja iz Chucka Egg-a) skače prilično visoko a pri tome se odbija od svih neozastraženih prepreka na koje naleti. Potrebna je velika preciznost i juki živeti da biste se izvukli iz nekih lokacija ili da biste „uskočili“ u neki uzak prolaz.

Obratite pažnju na sledeće sobe:

- GREAT DESERT (Quick escape): Ova soba je cela radioaktivna, pa iz nje morate pobeći što pre: Zahtimno odelo neće izdržati duži boravak u ovoj lokaciji.

- NOBBY'S MOUND: Iako već duže vreme igrati Fahrenheit, nisam uspeo da pređem ovu sobu sa jedne strane na drugu.

- NELSIN PRUD: Iako je na izgled nemogućće skočiti sa poda na prvu platformu, uz veliku preciznost sve se može.

- CAVERN OF LOST ENTRANCES: U igri u ovoj sobi se ne vide vrata koja vode iz nje. Zato ih dobro proučite na mapi pre ulaska u tu lokaciju.

- MEGA JUMP: Ime vam sve kazuje: do donjih platformi je najlakše stići JEDNIM mega-skokom.

- LAST BARRIER: Mala platforma ispod srednjeg zida se u igri ne vidi, ali ipak postoji.


I još nešto. Zaostala mašinerija su predmete koji svetlucaju. Ne kupite ih kada su svetli, već sačekajte da potamne pa ih dohvatite. Tako ćete se spasiti neugodnih iznenađenja.


Iako vas je autor igre snabdeo priličnim brojem života (40), to se pokazalo nedovoljno. Zato otkucajte sledeći program, preskočite originalni BASIC loader i mali HEADERLESS, ukucajte RUN i startujte kasetofon.

14 BORDER 0: PAPER 7: INK 7: BRIGHT 1:  
CLEAR 29923: LOAD ""CODE 23296: LOAD  
""SCREENS: PRINT AT 13,8: LOAD ""CO-  
DE 29924: POKE 3 0818,0: RANDOMIZE  
USR 29924

Tako dobijate besmrtnost. Šta se događa na kraju, kada pokupite sve predmete i prođete u sobu desno od LAST BARRIER, neka bude iznenađenje.

Nikola Popević  
Predrag Bećirić





## WILLOW PATTERN


U ovoj igri lavirintskog tipa ima svega. Od dobre grafike koja prikazuje stare kineske kućice i pejzaže, ubijanja neprijatelja, do spavanja dragane. Glavni junak ima 5 života i neograničeno mnogo vremena da spasi dragu iz pritvora u kome je drži ljubomorni stric. U stvari igra ima tri cilja, da se nađe ključ, da se nađe devojka, i da se za devojkom pobeogne od strica. Na putu kroz lavirinte postavljani su razni predmeti koje je potrebno pokupiti i zaraditi kću dragoceni bod. Takođe se u hodnicima lavirinta nalaze i strašni samuraji koji glavnom junaku otežavaju putovanje tako što bacaju mač čim misle ude u njihov kor. Potrebni su brzi refleksi da bi se izbegli ti mačevi, a kasnije i pokupili. Postoje dve vrste samuraja. Jedni mogu da bace mač i oduzmu vam život, ako

ga ne izbegnete, a drugi ne bacaju mač, ali mogu usmrtni dodirom. Mačevi takođe stoje po hodnicima kao i drugi predmeti i samo ih treba pokupiti. Da vam ne bi ponestali mačevi pri kraju igre (jer ih ima 2-3 više nego samuraja) budite u duhu stabilizacije i nemojte se razbacivati njima, nego ih upotrebljavajte samo kad je to nužno. Lutajući tako kroz hodnike doći ćete i do reke. Bilo bi mnogo jednostavnije da predete preko mosta ali, to je nemoguće jer se tamo nalaze tri strašna diva, plašnici ljubomornog strica. Zato morate da skačete po kamenju i pazite da vas divovi ne dohvate i ubiju. Morate prvo naći ključ, pa devojku. U onem trenutku kad uzmete i devojku (vrlo romantično, kao i ostale predmete) pojavljuje se njen ljubomorni stric i počinje da vas juri. Kada oslobodite devojku taster za pauzu "H" je prava stvar. Preležano da tada koristite pauzu i pogledate mapu ne bi li se lakše snašli u

pronalaženju pravog puta. Stric iako se po mače štapom vrlo je brz i okretan za svoje godine. Uporno vas prati, i svaka će vas greška stajati života. Starca ne možete ubiti mačem, pa vam ostaje samo da se udajte u svoje hitre noge. Sada je potrebno da se istim putem vratite do u blizini početka igre, na mesto gde vas čeka čamac u jednom malom udubljenju. Kako se sve događa na ostrvu je dinji spas je da sa draganom pobeognete čamcem ispred sad voć, nemoćnog starca. Muzike u ovoj igri nema, sem na početku i kraju igre. Na kraju, dok vi srećni plovite čamcem svira svadbeni marš na kineskom jeziku.

Igra se može igrati specifičnim sindlar džestojstom, ili "a", "o", "p", "q", i "r" komandama na tasteru, i "h" za pauzu.

Jovan Strika  
Darko Volf  
Aleksandar Živković



## MONTY MOLE


Igra Monty Mole prva je iz produkcije firme CREMLIN GRAPHICS i sa sigurnošću se može reći da je donela slavu ovoj softverskoj kući. U jednom od starijih brojeva „Sveta kompjutera“ objavljena je mapa iste igre za CBM-64, ali pošto se verzija za Spectrum prilično razlikuje od iste za 64-ku, evo mape i za nju.

Scenarij je ostao isti: Monty je krtica koja jednog dana ulazi u podzemne hodnike u potrazi za ugljem. Uz put nailazi na razne opasnosti i upada u neočekivane prostorije: dolazi do podzemnog jezera, izgubljenih prostorija iz Manic Miner-a, prolazi čak i kroz napušteni rudnik da bi došao do samog Pakla. Na kraju igre pojavljuje se duža pesmica koja vam objašnjava razloge zašto se Monty našao u zatvoru u drugom delu igre: GREAT ESCAPE.

Monty Mole je pravljen u Jet-Set maniru sa par poboljšanja: korišćenje predmeta kojim možete ubijati čudovišta koja su vam se isprečila na putu, tu su zatim i tajna vrata (na izgled zid koji se otvara kada pokupite sav uglj u jednom delu podzemnog kompleksa).

Pa ako još uvek nemate ovu igru, požarite do prvog pirata i pitajte ga da li se seća da ovako nešto postoji u njegovoj kolekciji programa.


**Nikola Popević  
Predrag Bećirić**



## THE WHITE HOUSE

Evo mape za igru „The white house“ za Commodore 64. Na žalost niko u redakciji ne zna cilj ove igre i zato molimo sve čitaoce koji ga znaju da se jave redakciji.

(Z. M.)





## GEMEMAKER

Još od početka buma kućnih kompjutera, pojavljivali su se programi čiji je zadatak bio da pretvore neudatne (i naivne) korisnike kompjutera u prekončne vlasnike bankovnih računa sa šest ili sedam nula a sve je to trebalo da bude zaradeno pisanjem „originalnih programa“.

Ovakvi programi su kiksirali uglavnom iz dva razloga. Prvo, sa takvim programima su mogli da se naprave samo trećerazredne kvaziupućačke igre i drugo, ti su programi bili rađeni u višim programskim jezicima, što je za buduće milijardere (koji su jedva naučili par Bejzisk komandi), bilo kao i pisanje kineske abecede na ćirilici.

I tako smo stigli i do današnjih dana i programa pod obavezajućim nazivom GEMEMAKER (igrotvorac). On vas sigurno neće učiniti milijardermom preko noći, ali će vam uz prilično bezbolan proces omogućiti da napravite igra koja može uspešno da parira mnogim lozim igraama koje se (još uvek) mogu naći na tržištu.

GEMEMAKER je programski jezik, lak za korišćenje, urađen u obliku prozora i ceo vaš posao sastoji se u tome da kursor, koji kontrolisete pomoću džojstika, dovedete do prozora koji želite. Sastoji se iz četiri pod-programa pomoću kojih možete definisati sprajtove, crtati pozadinu, komponovati muziku ili kreirati zvučne efekte od pucanja do zvuka boinga 747. Program je dušu dao za lenjivce koje mrzi da pokrenu neki piksel ili zvučni generator.

Postoje izvesna ograničenja u vezi s tim kakve programe možete kreirati sa GEMEMAKER-om. Ako želite da napravite avanturu ili program u kome se pozadina kreće, zaboravite ga. U svim ostalim slučajevima, jedino ograničenje je vaša mašta.

### Editor

Ovo je poslovni deo programa u kome definišete lista naredbi koje ćete upotrebiti u svojoj igri. Pri vrhu ekrana se nalazi prozor u kome dobijete podatke o veličini trenutno slobodne memoriji. Ispod ovog prozora nalazi se još jedan, u kome je lista naredbi koje možete koristiti u toku pravljenja programa. Naredbe su složene po abecedi i da bi ih isproposovali u program, džojstikom dovedite strelicu do njih i pritisnete dugme za paljbu.

Bilo koja varijabla, koja je upotrebljena u komandi, zahteva ime fajla na disku. Odajte se poziva i smešta na pravo mesto u okviru komandi, zahteva ime fajla na disku. Odajte stikom. Tastatura se mora koristiti jedino kad želite da zabeležite neki komentar ili da imenujete neki fajl - kada želite da ga snimi-

te. Sve ovo daje vam maksimalan osećaj udobnosti dok pišete program, bilo da sedite za stolom, ležete u krevetu ili u kadi (koliko još niste zaradili za put na more).

U donjem desnom uglu ekrana nalazi se lista opcija koje vam omogućavaju startovanje, editovanje ili snimanje vaše igre. Lista vam dozvoljava i povratak u glavni meni, da biste eventualno učitali ostale delove GEMEMAKER-a.

Editovanje i otkrivanje grešaka u vašoj igri su jednostavni. Izbacivanje pogrešne varijable se takođe vrši džojstikom.

Jedna od najlepših stvari u vezi sa editovanjem je rad sa sprajtovima. Na primer, ako želite da vaš sprajt preleti preko ekrana pod uglom od 45 stepeni i javi ako udari u neki drugi sprajt, programiranje se vrši na sledeći način:

Odredite početni položaj sprajta sa x,y; pravac kojim želite da se kreće; brzinu kretanja; na koji drugi sprajt da pazi tokom svog kretanja.


Kada ste završili svoj program i „odistili“ ga od bagova, možete ga snimiti na disketu ili traku i ugraditi mu autostart, pa ga takvog pošaljite svojim prijateljima ili neprijateljima. Oni ga mogu učitati čak i ako ne poseduju GEMEMAKER.

U početku vam se može desiti da su pokrete sprajtova malo trapavi, ali sa malo više nazine i pažnje, to se lako može izbeći.

Jedini nedostaci Editora su što ne možete imati više od dve pozadine (jednu ako je kvalitetna verzija u pitanju), i što sve karaktere izbačene na ekranu ne možete i definisati, jer je izbor ograničen.

### Definisanje sprajtova

Kod ovog pod-programa je ekran podeljen na tri dela. U levom, većem delu nalazi se uvećan sprajt koga trenutno definišete, pik-



sel, po piksel. U donjem desnom uglu ekrana prikazuje se sprajt u svojoj prirodnoj veličini, a u gornjem uglu se nalaze komande za editovanje. Sprajtovi mogu biti jednobojni ili višebojni, možete ih povećavati ili smanjivati duž X ili Y ose. Preklapanje i trikovi sa sprajtovima omogućeni su takođe.

Što se animacije sprajtova tiče, možete koristiti do trideset jedna slika u jedinici vremena, a komanda za kopiranje će vam uštedeti mnogo vremena i nerava prilikom pretvaranja. Animaciju možete pokrenuti i bez generatora sprajtova, i tako trenutno proveriti da li je u redu.

### Crtanje pozadine

Ovim pod-programom kreirate prostor gde će se odigravati vaša igra. Sada su vam mogućnosti malo ograničene. Jer omogućeno vam je korišćenje samo četiri boje, uključujući i boju pozadine. Svi neotkriveni likovni geniji ovim će biti razočarani.

Komande za crtanje su jednostavne, a opet adekvatne. Možete crtati linije, kvadrate, ispunjavati ih bojama. Postoje i komande za kopiranje i zumiranje koje vam još više olakšavaju stvar.

Činjenica koja najviše smeta kod ovog pod-programa je ta što u svakom trenutku možete videti samo polovinu ekrana. Ako želite da crtate i na drugoj polovini, morate je prvo skrolovati, ili koristiti komandu VIEW da bi vam se prikazao kompletan ekran.

### Zaključak

Program GEMEMAKER pruža puno za dovoljstva i zabave u toku rada. Moram priznati da sam bio dosta skeptičan kada sam ga prvi put startovao. Kao i svi programi ove vrste, i GEMEMAKER zahteva izvesno vreme za upoznavanje i navikavanje, a nakon toga možete napraviti dosta dobru igricu koju je čak i profesionalno deloviti. S druge strane, ne očekujte da ćete preko noći uspeti da napravite SUMMER GAMES 3 (Belgrade '92). Ukoliko vas poše nekoliko sati izda strpljenje, ne očekavajte. Setite se da je za dobar program (bez korišćenja GEMEMAKER-a), potrebno i nekoliko meseci mukotrpno rada.

Umalda za zaboravim. Sa ovim pomaganom urađeni su i Pitfall i Megamania. Pa kad su mogli oni...

## INFILTRATOR

Kris Grej, otac čuvenog Boulderdasha javio se sa novom igrom. Ali ne donosite preane zaključke. Ovo je nešto sasvim drugo. Posle startovanja ove igre pretače vaš novi o nabavci Amigje ili CD 128. Zašto? Zato što je grafička u ovom programu nešto dosad nevideno na šezdesetihovci. Scenario igre je, takođe, nešto posebno. Kada sam prvi put video početak ove igre, mislio sam da je to još jedna od mnoštva simulacija kojima nas bombarduju u poslednje vreme. Međutim, ništa od toga, jer Infiltrator predstavlja izvesnu kombinaciju simulacije, pucačke igre, strategije, avanture i još kojčega.

Scenario je sledeći. Grupa naučnika je za robljena u neprijateljskoj bazi i vaš zadatak je da ih odatle izbavite. Igra počinje u vojnoj bazi, gde opsekrbljujete svoj helikopter odgovarajućim naoružanjem, municijom, gorivom i svim što uz to još ide. Zatim polako izlećete i krećete prema neprijateljskoj bazi. Da bi do nje i stigli, moraćete da se uspešno probijete kroz gust obrat koji čine neprijateljski lovci i helikopteri. Tokom leta, pokretanje ruku pilota trodimenzionalni pogled kroz kabinu, davaće još realniji utisak ovog igri.


Kada se najzad spustite u neprijateljsku bazu i napustite svoj helikopter, izgled ekrana će se promeniti. Sada ste predstavljani malom figurom u sredini ekrana, koja se može kretati u svim pravcima. U svakom momentu postoji mogućnost pozivanja inventara, koji će vam omogućiti izbor različitog oružja koje ćete koristiti u borbi sa stražarima. U samoj bazi postoji puno zgrada sa bezbroj prostorija koje ćete morati da pretražite dok ne pronađete svoje naučnike. Ukoliko pre toga budete ubačeni, po kratkom postupku ćete biti osuđeni na smrt i izvedeni pred strelički vod. Tu je vašoj misli kraj.

Zoran Bjeladinović

## SHOGUN

Najzad je i to moralo da se dogodi. Posle svetskog uspeha na filmu i televizijskim ekranima, junak Džemsa Klavela pojavio se i u kompjuterskoj igri, punoj ritualnog ubijanja i kosocnih ljudi u nekim čudnim kaljuzama. Odmah treba reći da je od svih varijanti Šoguna knjiga najbolja.

Igrom se upravlja pomoću sličica (ikonka) tako, da postavljanjem kurzora na određenu sličicu, pokrećete predmete ili razgovarate sa alterima ove igre.



Glj igre je da krstarite zemljom i prikupljate svoje pristalice. Kada ih budete sakupili određeni broj, otkrićete vam se i vaša misija (tj. ostatak igre). U toku vašeg krstarenja zemljom, pojavljuju se teksti u prozoru na dva ekrana, koji će vas obavestavati o događajima koji su se desili u vašem odsustvu.

Ukoliko neko ne želi da postane član vaše družine, uvek vam se pruža prilika da ga u to ubedite „prijateljskim“ (fizičkim) putem.

Upravljanje sličicama je lako, grafička je tipa crtanog filma, u toku igre se može čuti fina muzika i dobri zvučni efekti, a postoji i mogućnost da svoj trenutni položaj u igri snimite na traku i odatle krenete sledeći put.

## MERMAID MADNESS

Napokon se pojavila igra sa originalnim scenarijom. Njen glavni junak je niko drugi do Mirtl, morskog sirena, koja je smrtno zaljubljena u romioca Gordona koji baš i nije oduševljen zbog toga. Da bi izbegao njene vatrene izlive ljubavi, Gordon skače u vodu i

Sada je red na Mirtl da pokaže svo svoje umeće kako bi spasla Gordona. Na svom putu, ona će morati da pronade diminut sa kojim će prokričiti put do usnulog Gordona, boka sa pivom koje će joj obnoviti snagu, lampu koja će joj koristiti u tamnim podvodnim područjima. Uz sve to, Mirtl će morati da izbegava i raznorazna morská čudovišta. Dok sve svojim dođrima oduzimaju snagu. Koga joj to bude radila, jednim okom će morati budno da motri na Gorlonove rezerve kiseonika koje su prikazane u prozoru u gornjem delu ekrana.

Odvram se nije pojavila ovako ljupka, a u isto vreme i originalna i lepo urađena igra. Jedna od najboljih za razonoda u ovim sparnim letnjim danima.

## POPEYE

Pitanje: Kako da naterate male „komodorožnjice“ da jedu spanać? Odgovor: Nabavite im program POPAJ. Da, da, posle godinu dana života na Spektreumu, Popaj je došetao među vlasnike Komodora. Veliko je pitanje



koga će ova igra više zainteresovati? Deca ili mame i tate koji su odrasli uz Popaja, Olivu, Peru i ostale junake ovog stripa.

U svakom slučaju, igra je urađena u profesionalnom nivou. Sprajtovi su izuzetno veliki, potpuno animirani i mogu se pokretati levo, desno i u dubina ekrana - što daje utisk kvazi - trodimenzionalnosti.

Scenario igre je prilično jednostavan. Kroz različite nivoe igre Popaj sakuplja srca i droz ih Olivu, kako bi zadobio njenu ljubav. To neće uvek biti lako, naročito kad Popaj naleti na Bađu. Vecu veliču ili Ognjenoj zmaji. U tim odsudnim trenucima, na sceni stupa konzerva (neozračenog) spanaća i uliva novu snagu našem junaku. U toku igre, sakupljate i ključeve od raznih vrata. Iza njih se nalaze velike količine srdaca - toliko potrebnog Olivu.

Igra je po mom utisku mnogo spora, a i ne volim spanać. Zoran Bijeladinović

## GREEN BERET

Konačno se pojavio dostojan naslednik igara tipa „Beach Head 2“, „Combat Zone“ i sl. U doba sveopšte militarizacije, ni vlasnici C-64 ne mogu odoljeti iskušenju da se opробaju u ulozi super istreniranog komandosa čij je zadatak da se ubaci u dobro čuvanu



neprijateljsku (pogadajte već čiju) bazu, i umisti je.

Igra ima četiri nivoa i prepuna je neprijateljskih vojnika, Kung Fu ratnika, tenkova, bacača plamena, krvožednih pasa, helikoptera aviona i čega sve još.

Da bismo vam malo olakšali igranje, a da ipak ne otkrijemo sve tajne ove igre, obratite pažnju na boju protivničkih vojnika u prva dva nivoa igre:

- Beli: To je komandant. Ako ga se uspešno rešite, dobićete jedno oružje pride. U prvom nivou to je bacaj plamena, a u drugom - ručni bacač (bazuka).

- Zeleni: Ovo su nenaoružani Kung-Fu borci.

- Braon: Oni samo natrčavaju na Vas i mogućno ih je zaobiti ili ubiti.

- Plavi: Ako sporo trče, onda se pazite. Oni će pucati na Vas. Ako brzo trče, samo natrčavaju na Vas.

Šta na kraju reći za „Zelene Berete“? Grafički je dobro urađena, iako malo teža od sličnih igara toga tipa. Ukoliko se još niste umorili od pucačkih igara, nabavite je. Trenutno je veliki hit u Evropi.

## THE CAUSES OF CHAOS


Da li biste voleli da odigrate avanturu u šestoro, a uz to da svaki od vas bira broj pokusaja u igri? Ukoliko je vaš odgovor da, onda je ovo upravo igra za vas i vaše „društvo“ sa čoka!

Igra počinje sa unošenjem imena svakog od igrača s tim, da svaki od njih startuje sa različite lokacije. Naravno, svaki novo početak igre vas raspoređuje na drugu lokaciju. Srz igre je da pronadete kraljeve dragulje iz krune, od čega zavisi njjegova moć i blagostanje čitave kraljevine.

Ukoliko igrate igru sami, biće vam lakše, nego ako je odigrate sa prijateljima. Ako u toku igre nalažete na nekog od njih (program će vas obavestiti da se na određenoj lokaciji već nalazi neko od njih), pokušajte da se oriantišete sa njim, mada su vam izgledi za to minimalni. Naime, osnovna zamisao igre je da se svako bori za sebe. I to bez foliranja. Biće to borba na život i smrt. Ko bude izgubio, izgubiće i pravo na dalji nastavak u igri.

Samu borba, program će prikazati kao sudar dva sprajta, a od brzine udaranja po tastaturu, će zavistiti i pobednik. Upozorenje: kontrolirajte svoje borilačke strasti. Setite se koliko košta nova tastatura za vaš C-64.

Zoran Bijeladinović



nespretno se zaglavljuje ispod krme neke brodske olupine. U ovom trenutku igra i počinje. Dok Mirtl očajnički pokušava da spasi svoje voljenog Gordona je rešio da malo odspava, ne računajući na ograničene količine kiseonika u bocama.



## POŠTOVANI ČITAOCI

Od sledećeg broja „Sveta Komputera“ uvodimo novu rubriku u kojoj ćemo se svi zajedno baviti avanturama, kako onim klasičnim (Hobbit, Lords of the rings, Dallas) tako i avanturama tipa Forth Protocol, Tir-na-nog, Pyjamarama, Lords of midnight i sl. Rubrika će se zvati Svet Avantura a biće zastupljene sve vrste komputera. Naravno, zastupljenost pojedinih komputera zavisi od vas, poštovani čitaoci, jer ćemo u rubrici objavljivati vaše mape i vaše „male tajne velikih majstora avanture“. Zato vas molimo da svoje priloge što pre pošaljete na adresu „Svet Komputera“ (za avanture) Makedonska 31 11000 Beograd

## KORA U ORA

(kompjuterska omladinska radna akcija)

Javljam se sa Omladinske radne akcije „NEGOTIN 86“. Ove držim polazni kurs BASIC-a akcijama pa pošto sam ove noći na dežurstvu reših da vam ponovo napišem jedno pisamce. Ranije sam vam pisao pismo u kojem sam kritikovao Amigu zajedno sa svojim drugom Nebojšom. Nadam se da ste objavili jer bi bilo vrlo korisno za ljude koji nameravaju da je kupe, ali ostavimo to.

Dakle, kao što rekoh javljam se sa ORA „Negotin 86“. Pošto u prošlom pismu nisam dao ocenu časopisa da to sad uradim. Svet komputera mi se i dopada i ne. Svuda mi se to što ste povećali broj strana sa božjim prilozima a naročito što to što priloziti nisu igre, mape za iste i druge stvari koje služe samo za raznodno korisnika. Svuda mi se i to što ima sve više rubrika iz sveta i okoline jer one po meni vode koliko i ceo broj sveta. Oko 80% ljudi koje ja poznajem čita isključivo rubrike kao što su: Zanimljivosti iz sveta (i okoline), Prikazi novih (personal-

Toliko od mene. Nadam se da ćete objaviti ovo pismo a ako ne onda ga bar pročitate. Do skoreg javljanja primite puno pozdrava iz omladinskog naselja Bukovo kod Negotina od Nikole CAO!

*Nikola, puno hvala na lepim sa-  
vetima. Tvuj „misija“ na radnoj  
akciji je ipak važnija od onoga što  
mi pisemo pa malo više pažnje obrati  
na to kako ćeš polaznicima  
kursa predstaviti relativno teško  
kompjutersko štivo.*

## SINCLAIR MICRODRIVE

Zdravo drugovi, javljam vam se sa nadom da ću dobiti odgovor na jedno pitanje: na koji način je ostvarena beskonačnost trake u microdrive cartridge-u za Sinclair kompjutere. Bilo je uzalud što sam uništio dva cartridge-a da bih nešto saznao. Interesuje me unutrašnjost i način rada cartridge-a.

*Beskončnost trake ostvarena je  
rako što je traka zalepljena na jed-  
nom mestu. Pri snimanju ili učitava-  
nju sa cartridge-a, ako pažljivo  
zvrkate, možete čuti specifičan  
zvuk kada zalepljeni deo prelazi  
preko glave za snimanje i učitava-  
nje. Ako okucate naredbu CAT,  
taj zvuk se čuje svakih 7-8 sekun-  
di, koliko je potrebno da se cela  
traka premoću. Podaci na traci su  
snimljeni po blokovima, svaki  
blok (sector) sadrži 512 bajta. Is-  
pred bloka nalazi se header, u ko-  
me su informacije o tome koji je  
to blok. Pri snimanju, računar  
premoću celu traku, proveru koji su  
blokovi već začet; i da li postoji  
neki zapis sa zadatim imenom (na  
cartridge-u ne mogu da se nadu  
zapis sa istim imenom). Zatim u  
slobodne blokove upiše odgovaraju-  
će podatke. Pri učitavanju je  
slično: računar traži blokove koji  
imaju zapis sa datim imenom.  
Ukupan broj blokova varira od  
trake do trake, kreće se negde oko  
180. To daje kapacitet cartridge-a  
od oko 90 KB.*

## ZIVEO MAJSTORE

Poštovani urednik, Zamolio bi rubriku Port da mi izade u susret na nekoliko pitanja i da mi odgovorite u vašem časopisu br. 2, i unapred vam zahvaljuj-  
vam. Prvo pitanje je kako se stav-  
lja zaštita na kazetu iz spektrumu  
i kako se snimati iz spektruma na  
kazetu. Hvala na odgovoru. Izvini-  
te na moje pisanje, stranac sam.

Tek sam naučio Jugoslovenski.  
E prijatelju, zaštita je vrlo kom-  
plikovana stvar i ne može se odgo-  
voriti u ovom trenutku i na ovom  
mestu ali ako budete i dalje pra-  
tili časopis sigurno će se nešto na-  
ći i na tu temu. Do tada, dragi  
pozdrav:  
„Ti javiti nama se opet da nas  
znamo gde ti došao onda“

## UPIS UČENIKA

Javljam se podstičući člankom „UPISUJE UČENIK“ (s/k-april '86.). Zainteresovan sam za program upisa učenika kolege Nedeljkovića. Poznati su mi problemi oko upisa učenika jer i ja radim u OTC „VELJKO VLAHOVIĆ“ u Kruševcu. Verujem da bi objavljivanje tog programa bio pun pogodak.

U okviru Kluba tehnike postoji i kompjuterska sekcija na EMO odseku koju ja vodim. Živa aktivnost sekcije ogleda se u radu na dva kompjutera C-64 sa štampačem i flopijem, i spektrom-om (na zalost „galaksija“ je trenutno u kvaru), zatim u posetama ustanovama koje su vezane za kompjutere. Posetili smo „Ivo Loba Ribar“ u Železniku i EIHONWILLE u Nišu, a planirane su još neke posete. Osim toga imali smo jednu veoma uspešnu demonstraciju programa koje su radili učenici i profesori našeg Centra, a organizator je bila naša sekcija. Prikazano je dva-  
desetak edukativnih programa iz oblasti mehanike, otpornosti materijala, tehničkog crtanja, matematike i termodinamike. U holu škole bilo je instalirano 2 spectru-  
ma, 2 C-64, schneider 6128, BBC i acem uz 2 flopija, 2 štampača i vi-  
še monitora. Gostima i učenicima svoje programe su demonstrirali autori.

Još da dodam da smo „raspisali“ interni konkurs za uvodnu „Spicu“, koju bi nosili svi programi rađeni u našoj sekciji. Predviđene su skromne nagrade u knjigama.

Pozdravljam akciju „kompjuteri u školi“ i želim što više stranica o toj temi.

S poštovanjem  
prof. ZORAN DIMITRIJEVIĆ

## DRUGI JOYSTICK ZA AMSTRAD

Nekoliko čitalaca nas pita može li se na Amstrada priključiti dva joystick-a i kako.

U slučaju da želite da koristite dva joystick-a, onda morate imati jedan originalni Amstrad joystick. On u sebi sadrži priključak za drugi. Ako vam ne treba drugi joystick, možete koristiti bilo koji Atari kompatibilan (a takvi su skoro svi).

## BISER MESECA

DA LI SE MOŽE PROGRAM EL I TE IGRATI SA PALICOM QUICK SHOT NA COMMODORE 64. AKO SE MOŽE ONDA KAKO?

Identitet čitaoca vam naravno nećemo otkriti iz razumljivih raz-

3. Koji priručnik mi preporučujete za početnika.

4. Želio bih se ozbiljnije posvetiti radu sa CPC 464, pa bih vas molio mišljenje o nabavi modula sa Simon's Basic-om.

5. Gde da nabavim Turbo Tape za CPC 464.

6. Da li postoji simulator tako da mogu koristiti igre C-64, ZX Spectrum.

1. Pre nekoliko brojeva objavili smo adresu jednog našeg čitaoca koji je ponudio šemu za modulator. Obratite se direktno njemu, njegova adresa je:

3. Za početnika preporučujemo priručnik koji stiče uz računar. Pokušajte da unesete programe koji se nalaze na kraju knjige.

4. Program Simon's Basic postoji samo za računar C-64, da bi otklonilo nedostatke Basic-a koji se nalazi u ROM-u. CPC 464 ima odličan Basic, tako da mu programi ovog tipa nisu potrebni.

5. Ne postoji program za ubrzo učitavanje na CPC-u koji bi bio opšte prihvaćen. Velika većina igara ima svoj poseban program za učitavanje (Speed Lock). Korisniku su na raspolaganju dve brzine učitavanja: 1000 i 2000 Bauda, što je sasvim dovoljno.

6. Nema simulatora za pomoću kojih bi se na njemu izvršavali programi pisani za C-64 i Spectrum. To su toliko različiti računari da mogu programi neće ni biti.

## TONY NE ZNA ŠTA ČE

Gore pomenuti obratio nam se sa molbom za savet šta da kupi od kompjutera. Navoje je moguć izbor: Spectrum, Commodore 64, CPC 464, Atari 130XE, MZ 731... posebno nam je naglasio da namerava da upiše neki fakultet koji se bavi računarima.

Naš izbor je jednostavan: CPC 464

loga ali pokušaćemo da damo odgovor postavljajući novo pitanje širokoj čitalačkoj publici "Sveta kompjutera". „Da li se mogu oprati pantalone Lee Cooper sa Fax-om na mašini za pranje Gorenje 320s BIO?“

Milan Vujasić, Križ 9, 44250 Petrinja

2. CPC 464 se odgovarajućim modulima firme DKtronics može proširiti na 128 ili 320 KB (memorijska proširenja od 64 ili 256 KB). Cena je 50 i 100 funti, respektivno. Vortex pravi i memorijska proširenja od 512 KB.

## AMBICIOZNA VERA

Čitateljka Vera nam se javila jer joj je potrebna pomoć oko softvera za njen Spectrum i štampač P-80, varalidskog PEL-a. Dragi Vera, dragi nam je što si nam se javila i pot-



- Šta je sine, koma, a?  
- Završio sam kurs za sistemske programere...

puno je u redu što od nas tražiš pomoć. Program za COPY je dosta lako napraviti ako se pouzaj karakteristike štampača. Mi li trenutno ne znamo ali čemo se potruditi da ih pronađemo. Ako ti se sviđuje žuri moćiš nam ih i ti poslati. Potrebni su nam svi kontrolni kodovi koji pomenuti štampač ima. Njih ćeš sigurno pronaći u uputstvu koje si verovatno dobila pri kupovini.

## TRAGEDIJA U ŠAPCA

Zoran Đurković iz Šapca napisao nam je veoma tužno i zabrinuto pismo. Posle dogovornog čekanja došao je do računara koji je na žalost bio pokvaren. Zorane, u tvom se pismu nismo do kraja verovali da ti je Spectrum „crk'o“. Naime, te reke koje nastaju posle uključivanja u struju dosta su česte a posledica su nagljavanja računara usled nedovoljnog „restovanja“ na početku. Kažes da traju satima a ako bi baš htelo da proveriš utvrdio bi da traju i danima, sve dok li ne nestane struje. Dakle, možda si prevarano sa slanjem računara za Nemačku ali sad, šta je ti je. Još ti li možemo pomoći da i dalje nastaviš da čitaš „SK“ i sa pravom očekuješ pomoć od njega.

## ZAŠTO

Milan Vučetić iz Zrenjanina postavio nam je dva kratka i jasna pitanja:

a) da li je Suzy ili neka druga produkciona Yu firma izdala ili ima u planu da izda igre za C-64  
b) zašto se kod nas daje prednost Spectrumu u odnosu na Commodore

Odgovaramo:  
a) ima  
b) ne znamo

## PASKAL

Pštem vam u nadi da ćete mi pomoći. Idem u drugi razred srednje škole, smjer matematičko-informacijski. Tek kraće vreme prativ vaš list i jako mi se sviđa (Eh...), a nedavno sam dobila Spectrum 48k. Moj problem je u tome što ne znam na koji način da dođem do programskog jezika Pascal i svega što je u vezi sa tim jezikom i Spectrumom.

To bi bilo sve.

Nataša

Nataša, naštem oduševljenjem nema kraja! Tako mlada a toliko zna o kompjuterima.

Što se tiče Pascala, jedini način je da se obratiš jednom iz bezbrojne armije jugoslovenskih pirata. Naravno, uz program moraš da dobiješ i uputstvo za njegovo korišćenje. Ako se potruđiš i nekako dođeš do raznih brojeva „Sveta kompjutera“ primenićeš seriju članka o Pascalu pod nazivom „Škola Pascala“.

## CPC 464

Pre par dana dobio sam Schneider CPC 464 pa me zanima nekoliko stvari u vezi sa njim.

1. Da li biste mogli objaviti shemu ili bar neku adresu na koju bih se mogao obratiti za izradu TV modulatora.

2. Može li se CPC 464 proširiti, na koliko KB i koliko bi me koštalo to proširenje.



## NOVI ČLAN PC PORODICE NCR STIŽE IZ SARAJEVSKOG UNIS-a.

PC-6

PC-6 je novi član stalno rastuće NCR PC-porodice.

Naročito je zanimljiv za korisnike koji imaju, na osnovu mnoštva podataka, visoke zahteve za brzom obradom podataka i velikom memorijom.

Odmehdavno, njegovo sklapanje i prodaja (za dinare!) vrši sarajevski UNIS, te je tako ovaj računar postao dostupan svim jugoslovenskim kupcima.

Izrazita obeležja ovog personalnog računara su:

- 100% IBM kompatibilan
- modularan
- najsvremenija tehnologija izrade
- velika memorija i brzina izvođenja operacija
- visok učinak

PC JE POTPUNO MODULARAN SISTEM.

Razlikuju se dva nivoa modularnosti:

1. Ekran, tastature i sistemske jedinice, kao pojedinačne komponente, moguće je međusobno kombinovati potpuno prema želji.
2. Putem modula sistemskih jedinica, kao npr. jedinica eksternje memorije, moguća je laka dogradnja sistema.

PC-6 se sastoji iz: centralne jedinice, tastature i ekrana.

Na raspolaganju su tri modela. Radna memorija se kreće od 256 KB do 512 KB. Računar raspolaže sa disketnim jedinicama od 360 KB ili hard disk sa 20 MB, kao i streamer-trakama sa 10 MB.

Sva tri modela imaju:

- RS-232-C serijski priključak
- paralelni priključak (Centronics)
- 8 pozicija za proširivanje
- operativni sistem NCR-DOS, kompatibilan sa poznatim operativnim sistemima MS-DOS i PC-DOS
- GW-BASIC

PC-6 podržava sledeće programske jezike:

GW-BASIC, mpb COBOL, DR C-jezik, MS Macro Assembler, MS-COBOL, RM-COBOL MS-FORTRAN, Turbo-Pascal.

PC-6 se može direktno priključiti na neki računar ili preko mreže. UNIS je do sada uveo delove za 36 kompjutera PC-6. U prvo vreme ovi se računari sklappaju u UNIS-u, a već se prelazi na kooperativnu proizvodnju.

Inače, ubrzano se radi na razvoju sopstvenih aplikacionih programa, što će omogućiti brži prodor računara na jugoslovensko tržište.

PC-6 se prodaje za dinare.

**UNIS**

## MIKRORAČUNAR UNIS - NCR DM V PRUŽA POMOĆ PRI DONOŠENJU RADNIH I POSLOVNIH ODLUKA

Mikroračunar UNIS-NCR DM V 8/16 - bitni procesor

Sta UNIS-NCR DM V čini kvalitetnim...

OPERATIVNI SISTEMI CP/M-80, CP/M-86, MS-DOS i UCSD p-sistem PLUS: omogućavaju korišćenje obimne softverske ponude: programskih jezika (M-BASIC, GW-BASIC, DR-GRAPH, COBOL, PASCAL, FORTRAN itd), korisničkih programa, softverskih alata.

EKRAN: 12 cola, visoke rezolucije (640 x 400), u jednoj ili više boja, predočavanje informacija čini kvalitetnim. Grafički čip sa vlastitim memorijom.

DISKRETNE JEDINICE: dve diskete 5 1/4 cola, kapaciteta po 360 KB (formatizirano).

VINCESTER DISK: slobodnostojeći, kapaciteta 10MB.

LOKALNA MREŽA (LAN): povezuje do 63 mikroračunara UNIS-NCR DM V i drugih proizvođača.

UNIS je svoju mašinu snabdeo odgovarajućim programom. Kompatibilnost sa IBM PC-om, donekle, olakšala je posao.

Aplikacije koje su napravljene kod nas uglavnom se odnose na knjigovodstvene poslove. Veoma uspešno funkcionišu pet programa: glavna knjiga, fakturisanje, osnovna sredstva, materijalno poslovanje i kupci-dobavljači.

Programi su napisani na bazi menija, i korisnik relativno lako uči da radi sa njima. Programi kao nezavisne celine isprobani su u većem broju radnih organizacija; svi su kupci-korisnici zadovoljni.

Korisnici ovog sistema uglavnom su bankarske, hotelske i trgovinske organizacije. SDK u Sarajevu opremljena je sa dosta mašina ovog tipa, i teži tome da raširi mrežu i u svoje filijale po Bosni i Hercegovini.

Intencija je da se podaci iz filijala skupljaju putem modema ili disketa.

Hotelske organizacije ga koriste za evidenciju gostiju i rezervacije do godinu dana unapred. „Servo Mihalj“ je kupio dvadesetak računara i planira da ih, pored obrade podataka, koristi i za neke specijalne potrebe.



**UNIS**



## PC-8 iz NCR - Personalni računar vrhunske klase

PC-8 NCR-a je više nego kompatibilan!

PC-8 - personalni kompjuter vrhunske klase, razvijen uz pomoć KNOW-HOW nemačke tehnike i ogromnog iskustva najvećeg svetskog proizvođača; koncipiran za zahteve nemačkog i internacionalnog tržišta.

### PC-8 i njegove osobine!

Iza oznake PC-8 se ne krije ništa drugo od snažni micro, koji dopunjava PC-proizvodni program NCR-a i to navise.

PC-8 je... IBM - AT - Kompatibilan.

Široka paleta Softvera koja se koristi za IBM-AT može se koristiti i za PC-8. I dodatni hardver za AT može se koristiti za PC-8.

### Osnovne karakteristike:

- Interna memorija (na glavnoj ploči) od 256 KB do 640 KB
- Proširenje interne memorije sa dodatnom karticom: od 0,5 MB (1kارتica) do 4 MB (4 kartice)
- Diskovi:
  - floppy disk 1,2 MB
  - floppy disk 360 KB
  - hard disk 20 MB (do 40 MB)
- Monitor: monohromni ili kolor
- Izlaz: bilo koja kombinacija serijskog i paralelnog
- Može koristiti operativni sistem HENIX 3,3
- Ima ugrađen INTEL-ov microprocesor 80286 koji radi na 8 MHz
- Maksimalna interna RAM memorija do 4 MB.

### Mogućnost priključenja više korisnika, izrazito komunikativan

PC-8 može koristiti sve periferne jedinice koje se na tržištu nalaze za IBM-AT. NCR obezbeđuje štampače matrica i plotter-e za grafičku prezentaciju visokog kvaliteta.

Izuzetno brz - Izvanredno sposobni procesor INTEL 80286 sa 8 MHz, zaslužan je za veliku brzinu obrade. Za matematičke proračune uz njega stoji i numerički Co-procesor INTEL 80287.

Velikog kapaciteta - Glavna memorija se može proširiti do 4 MB a ploča se može proširiti do 40 MB. Za osiguranje podataka na raspolaganju je multi-mode-tape sa 20 MB.

## UNIS - NCR TOWER 32 - NAJSNAŽNIJI U SISTEMU


NCR - TOWER: nova porodica sistema orijentisana na savremenu obradu informacija garantuje visok učinak i fleksibilnost u rešavanju kompleksnih zadataka.

NCR - TOWER - porodica se trenutno predstavlja kroz:
 

- mini TOWER, - TOWER P, - TOWER (koncept za radno mesto).

TOWER 32 je trenutno najsnajzniji računar u ovoj porodici sistema. Oni nudi višestruka rešenja:
 

- birokommunikacije
- SNA - i X.25 - implementaciju
- izgradnju lokalne mreže
- prenosivost primena
- priključenje svih potrebnih perifernih sistema
- razvoj primena
- obrada teksta.



### TOWER 32 - Karakteristike

Računar je koncipiran za razne zadatke u obradi informacija. Na TOWER 32 mogu se istovremeno priključiti 32 udaljena terminala. „Srce“ sistema je - u multiprocesorskoj tehnici izgrađen - procesor Motorola MC 68020.

Operativni UNIS-sistem V omogućava razvijanje aplikacija na više programskih jezika: COBAL, BASIC, FORTRAN, PASCAL, „C“.

### MEMORIJSKI KAPACITET

U tehnologiji čvrstih diskova na raspolaganju je do 4 GB memorijskog kapaciteta. Zaštita podataka se obezbeđuje putem integrisane STREAMER trake (kao kasete, kapacitet 45 MB)

### EKRANI I ŠTAMPAČI

TOWER 32 može da podrži 32 terminala sa pripadajućim štampačima. Pojedinih perifernih sistemima upravlja inteligentni kontroler (MC 68010). Na taj način se operativni sistem oslobađa za sopstvene zadatke - obradu informacija. Time se postiže protok informacija, fleksibilnost u primeni i visok učinak što TOWER 32 svrstava u vrh sistema u kategoriji klase.

Sistemi iz TOWER-porodice omogućavaju izmenu podataka sa velikim računarnima. Lokalna mreža TOWERNET (LAN) omogućuje komunikaciju između 25 TOWER-sistema. NCR nudi ETHERNET LAN-standard. Komunikacioni procesori su samostalni računari, čime se postiže brzina, pouzdanost i fleksibilnost, pri korišćenju najmodernijih tehnoloških standarda uz eksterno nisku cenu.



## NCR V-9800 RAČUNAR KOJI UVODI NOVA MERILA

NCR 9800 VRH/E je savremeni sistem velikih mogućnosti, najsavremenije izvedbe, namenjen za automatsku obradu podataka u različitim oblastima delatnosti.

NCR 9800 je zasnovan na 32-bitnoj VLSI (Very Large Scale Integrated) tehnologiji, kompaktni i modularan.

Jedna od osnovnih karakteristika sistema NCR 9800 jeste njegova višeprocorska arhitektura, što omogućava izuzetno visok nivo "fault-tolerance".

Glavne hardverske komponente sistema čine: Aplikativni procesori i procesor eksternih medija (Data Storage Processor-DSP), koji su međusobno povezani dvokanalnim Interprocessorom Bus-om (IB).

**APLIKATIVNI PROCESOR (AP)** je glavni transakcioni procesor za NCR 9800 VRH/E sistem. Svaki od AP radi pod vlastitom kopijom operativnih sistema, kojom upravlja firmverski mikrokod VS 4.

U sistem je moguće uključiti maksimalno 8 AP.  
**DATA STORAGE PROCESOR - DSP**

DSP izvršava jedan broj funkcija na nivou sistema i kontrolise izlazno-/ulazne funkcije vezane za priključene jedinice diskova. DSP kontrolise jedinice magnetske trake koje služe za instalisanje i ažuriranje firmvera /softvera i zaštite i obnavljanje datoteke podataka. Funkcije sistemске konzole se takođe izvršavaju preko DSP.

Velike mogućnosti sistema ogledaju se i u sledećim karakteristikama sistema:

- ponovni pokušaji izvođenja operacija u uslovima pojava greške;
  - softversko registrovanje pojave greške i ponovni pokušaj izvođenja operacija pri pojavi greške;
  - registrovanje grešaka u posebnoj datoteci;
  - pojedinačne kopije firmver mikrokoda u svakom procesoru omogućavaju razvijenu arhitekturu sistema sa aspekta odvijanja obrada.
- Višestruki sistem NCR 9800 karakteriše i visok nivo fleksibilnosti i distribuciju programa prema mestu izvođenja, a sa druge strane, zahteva minimalne uslove sredine.

### Osnovne karakteristike NCR V-9800

Interprocesorski Bus:

- kanala 2
- transfer 2 x 3 MB/s

Aplikativni procesor:

- set instrukcija 176 instrukcija
- dužina reči 32 Bits
- ciklus 155 ns

Memorija: kapacitet

- 2 do 4 MB/64 K-Bit čipova)
- 2 do 16 MB (256 K-Bit čipova)

NCR V-9800 EDV-sistem koji uvodi nova merila.

NCR V-9800 je neograničena mogućnost dogradnje, neograničene rezerve.

NCR V-9800 - Nova EDV filozofija sprovedena u praksu.

## NCR - TOWER PORODICA (PORODICA SOLITERA) NCR miniTOWER

### ... iz NCR TOWER PORODICE

NCR - TOWER - sistem za obradu podataka budućnosti. Najmodernija tehnologija omogućava već danas rešavanje kompleksnih zadataka iz oblasti obrade podataka sutrašnjice.

### ... uvod u obradu informacija

mini TOWER je - "uvodni model" - koji upoznaje s NCR TOWER porodicom. Otuda njegov nadimak "mini". Samo zbog toga. Jer on nudi nenadmašnu kombinaciju rešenja za:

- Kancelarijsku komunikaciju
- SNA-/X.25 - implementaciju
- izgradnju lokalnih mreža
- otvorene sistemske strukture
- prenos primene
- mogućnost priključenja svih perifernih sistema koji se nalaze na tržištu

### ... njegove osobine

- MiniTOWER može da reši i komplikovane zadatke iz domena obrade informacija za šest korisnika istovremeno.
- MiniTOWER koristi tehnološki budućnosti motorola-procesora serije 68000. Njegovo "srce" je prilagođeno multiprocorskoj tehnici - MC 68010.
- Sve kontrole miniTOWER-a su inteligentni procesori. Prednost: potpuna pristupačnost svih primena.
- Radni sistem mini TOWER-a je UNIX™ sistem V. To omogućava upotrebu radnih paketa koje ne pravi samo NCR već i drugi proizvođači.

### KAPACITET MEMORIJE

Četiri različita medija memorije otvaraju put u svet kompjutera pete generacije. Oni se pre svega razlikuju po svom kapacitetu i mogućnostima priključenja perifernih jedinica.

### MONITORI I ŠTAMPAČ

Na miniTOWER mogu se priključiti šest korisnika i štampač. NCR obezbeđuje: odgovarajući štampač, odgovarajući monitor...


### KOMUNIKACIJA

Svim sistemima NCR TOWER-porodice na raspolaganju stoji obimna paleta komunikacionih paketa. A oni omogućavaju razmenu podataka s glavnim računarom.

Lokalni priključni TOWERNET (LAN) element omogućava Vam komunikaciju i do 25 TOWER sistema. NCR za ovo koristi ETHERNET™ LAN-standard.

Monitори, svejedno da li u boji ili monohromni, rade apsolutno bez podrhtavanja, nudeći apsolutno ostru sliku. Mogućnost obrambе monitора napred-nazad i mogućnost okretanja pruža izvanrednu preglednost u svakom trenutku.

Spektar odgovarajućih terminala prostire se od vrlo jeftinih štampača matrica do izvanredno brzih štampača. Ponudu dopunjavaju štampači sa lepim slovima.



## SARADNICI POLICIJE

Američka policija već odavno pokušava da na razne načine naplati bar deo kazni za nepropisno parkiranje ali bez većeg uspeha. Neko se dosetio da bi i ovdje kompjuter mogao biti od koristi. Na tržištu se već pojavilo nekoliko uređaja - kombinacije kompjutera i printera. Dovoljno je ukucati podatke o inkriminisanom vozilu i sprava će sama napisati kaznu. Moguće je, takođe, proveriti da li

Ugovor je kasnije poništen zbog skandala oko korupcije administracije odgovorne za kontrolu parkiranja i regulisanje parkiranja (Parking Violations Bureau).

„New York Times“ navodi da se ova vrsta kompjutera već uspešno koristi u malim gradovima kao što je Newport News u Virđžiniji. Kad saobraćajnik milionar ukuca registraciju i model automobila, kompjuter počinje sa traženjem



vlasnik dotičnog automobila ima još neke naplaćene kazne jer se podaci o već kažnjenim vozačima nalaze u memoriji.

Cene kompjutera saobraćajnih saradnika se kreću od 2.000 dolara (proizvođač je Timelapse iz Floride) do 10.000 (proizvođači ih K. E. T. iz Minesote). Što je više bajtova u memoriji, cena je veća.

Grad New York je još 1984. godine sklopio ugovor na 22,7 miliona dolara sa firmom Citisource o proizvodnji uređaja za automatsko izdavanje saobraćajnih kazni.

(po svojoj memoriji) za starijim prekršajima. Ako otkrije da vlasnik nije platio još najmanje 3 kazne, milionar može pozvati „pauku“ (uz odobrenje komande) da auto odvuče.

Ovakva primena kompjutera naišla je, naravno, na otpor vozača. Za razliku od njih, saobraćajna administracija i proizvođači „paukova“, „lisica“ i sličnih sredstava za zarobljavanje automobila su oduševljeni. Kažu „biće posla više nego ikad“.

Zorica Jelić

## ZAŠTITA DATOTEKA

Trostruku zaštitu od razbijanja programa i podataka u personalnim računarima ponudio je američki proizvođač Vutek u obliku hardverskog rešenja pod imenom Enigma. Dva sistema osiguravaju od nezgodovnog korišćenja: vremenska brava, koja blokira pristup datoteci u unapred određeno vreme, i lozinka, koja dozvoljava korišćenje datoteke samo ograničenom broju osoba (najviše njih osam). Protiv mogućnosti vanjske diska i njegovog izčitavanja u nekom drugom PC-u štiti treći zaštitni mehanizam: svaki program i svaku datoteku mogu da pročitaju samo oni koji poznaju odgovarajuću kodnu reč ili karakterističnu reč. Svaki bezuspešni pokušaj razbijanja jednog od kodova memorise se u zaštićenoj CMOS oblasti po sistemu log knjiga. (D. T.)

## SPECTRUM 2068

Budućnost „Lokija“ i „Pandore“ još uvek je zagonetna, jer misterija nastavlja da okružuje sporazum Amstrada i Sinclaira.

Uprkos Amstradovoj aprilskoj najavi da preuzima proizvodnju i prodaju Spectruma i QL-a, i da je za 5 miliona funti dobio pravo na sve sadašnje i buduće Sinclairove računare, jedan od zaposlenih u Sinclair Researchu je nedavno objavio da se dogovor odnosi samo na sadašnju Sinclairovu tehnologiju. Po njemu, Amstrad je dobio prava na Spectruma +, 2+, 128, QL, QL2 (o novim modelima Spectruma i QL-a titajte u ovom broju), ali ne i na Lokija i portabilni računar Pandoru, i ne omogućuje Sinclairu da sam razvija i prodaje kompjutere. Kao potvrda ovog dolazi i vest da Sinclair Research nastavlja razvoj Pandore, ali sada sa displejom od tečnog kris-

tala umesto Sinclairovog tankog televizora. Sinclair Research namerava da sam prodaje novu mašinu.

Amstrad je takođe objavio da ima „prava na Spectrum u celom svetu“, mada se sada ispostavilo da prava na prodaju Spectruma u Portugalu i u Istočnom bloku ima Timex. Proizvođaču i prodaju Spectruma 2048 i 2068 u Poljskoj Timex je dobio još 1983., a prava za Istočni blok pripala su mu neposredno pre aprilske objave. Samo dva meseca posle dobijanja tih



prava, Timex je uspeo tamo gde je Sinclair godinama bezuspešno pokušavao. Sa jednom za sada nepoznatom poljskom firmom Timex je potpisao ugovor o izvozu 800.000 Spectruma 2068 i 200.000 FDD 3000 3 inčnih flopi disk drajvova poljskoj vladi. Vrednost posla je oko 50 miliona funti. Inače Spectrum 2068 je u stvari Spectrum 48k u novoj kutiji sa boljom tastaturom, zvučnim čipom, monitorskim RGB izlazom, i priključcima za palicu i katriđ, a FDD 3000 je dupli flopi disk drajv od 3 inča za Spectrum koji mu CP/M operativni sistem i dva RS232C interfejsa. (P. B.)

## SINCLAIR, ČETVRTI PUT

Sinclair je uspešno osnovao novu firmu koja bi trebalo da se bavi razvojem takozvanog WAFER-SCALE čipa. To su čipovi koji se sastoje od nekoliko spojenih silicijskih pločica koje se nalaze jedna iznad druge. Nova firma se zove Anamartik (Anamartik) i potpomognuta je dodavanjem dva miliona funti od Berklijuove banke, koja je i ranije saradivala sa Sinclairom. (P. B.)

## NOVI QL-ovi

Takođe saznajemo da uskoro treba da se pojave dva nova QL-a. Prvi od njih, nazvan Thor, zasnovan je na originalnom Sinclairovom razvoju QL-a 2. On koristi Motorola MC 68000 mikroprocesor, košta 550 funti i sadrži, pored konektora koji je imao i originalni QL, jedan flopi disk drajv od 720 kb. Od softwera Thor sadrži QDOS II operativni sistem, Super Basic i Super Toolkit koji je dobro poznat vlasnicima QL-a. Pobožnana verzija bi pored ovoga imala i jedan tvrdi disk od 20 Mb, a košta bi 1300 funti. Firma CST takođe planira da napravi i treću verziju QL-a koja bi koristila 32-bitni 68020 mikroprocesor koji bi imao takozvani multi-tasking hardware.



Cena ove verzije QL nije objavljena.

Drugi QL, nazvan QLT, proizvodiće Farmintex, britanski ograničeni italijanske firme Sandy. QLT

je razvio Tony Tebby, autor QDOS-a i Super Toolkita. Kao i Thor i ovaj novi QL koristi MC68000 mikroprocesor i potpuno je softverski i hardverski kom-

patibilan sa originalnim QL-om. QLT radi tri do deset puta brže od starog QL-a, ima minimalno 0,5 Mb RAM-a sa mogućnošću priključivanja dodatka od 8 Mb. Na zadnjoj strani računara su konektori za dva flopi-disk drajva, jedan tvrdi disk, paralelni port za printer, konektori za palicu i miša i MIDI interfejs. Sve ovo ne bi trebalo da košta više od 500 funti. Tebby takođe namerava da za postojeće QL-ove proizvodi ROM za zamenu, koji bi trebalo da ispravi „bagove“ operativnog sistema, i da QL-u da nešto snage QLT-a.

(P. B.)

1.290.000,-  
dinara

# UniVel

## Potpuno rješenje u jednom paketu...

Razvojni sistem. Kretanje vlastitih aplikacija na bazi UCSD Pascal compiler-a i SoftVel poslovnih rutina.

Profesionalni monokromni — zeleni monitor. Rezolucija: 560 x 192 točke, 80 x 24 znaka.

Matrični pisac visoke kvalitete ispisu 132 znaka u retku, brzina 80 znakova/sek. Koristi perforirani i obični papir.

**Poklon:  
pisac za prvih  
100 kupaca.**

Interaktivni vodič za upoznavanje funkcija i mogućnosti Apple-a //c.

Priručnici za korištenje opreme i programa.

Apple Ured — integrirani poslovni program; Obrada teksta; baza podataka i tebični kalkulator.

Komunikacijski program — VT100 terminal emulator, prijenos podataka i veza s drugim računalima.

Računalo Apple //c. Radna memorija 128K, ugrađena disketna jedinica, 80 kolora prikaz, serijski komunikacijski priključci, BASIC interpreter, ROM-u.

... ZA PRIVREDNE ORGANIZACIJE, OBRAZOVNE I ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKE USTANOVE, DRUŠTVENO-POLITIČKE ZAJEDNICE. Konfiguracija »UniVel« vam omogućava kvalitetnu obradu i ispis teksta, vođenje različitih evidencija, poslovne kalkulacije i proračune, razmjenu podataka i rad sa velikim sistemima, mini i mikro računalima, te izradu vlastitih specifičnih aplikacija i programa.

»UniVel« se može proširivati u skladu s vašim potrebama dodatnom opremom i aplikacijama iz biblioteke od preko 20.000 programa.

Računalo Apple //c u potpunosti zadovoljava obrazovni standard usvojen za škole SRH, a naš desetogodišnje iskustvo garancija je kvalitete. **Obratite nam se direktno!!!!**




Proizvodnja i prodaja:  
**VELEBIT OOUR Informatika**  
Radauševa 3, 41000 Zagreb.  
Tel. 041/219-915, 228-555,  
Tlx. 21512

PREDSJAVNIŠTVO  
BEOGRAD, Maršala Tolbuhina 79  
tel. 458-066, telex. 11-499


### 3. KAZETOFON PEL

- priključci za računar
- brojčac
- cijena bez p.p.: 36.500



### 4. DISKETNA JEDINICA ORAO

- diskete 5,25"
- kontrolor disketne jedinice za mikroracunar ORAO PLUS
- kapacitet jedne diskete 100 KB
- opcije: 1 ili 2 disketna modula
- cijena bez p.p.:
  - 1 disketni modul: 290.000
  - 2 disketna modula: 550.000



### 5. ŠTAMPAČ P-40

- 40 znakova u redu
- brzina štampanja 40 z/s
- RS 232 C, CENTRONICS priključak
- fina i blok grafika
- cijena bez p.p.: 138.000

### 6. ŠTAMPAČ P-80

- 80 (132) znakova u redu
- brzina štampanja 100 z/s
- RS 232 C, CENTRONICS priključak
- cijena bez p.p.: 480.000

### 7. SISTEMSKI SOFTVER (uključen u cijenu)

- prošireni BASIC
- disketni operativni sistem VDOS
- MINIASSEMBLER
- DISASSEMBLER

### 8. SOFTVER

- Asembler za mikroprocesor 6502
- Prevodilac za programski jezik FORTH
- MINIPASCAL
- Igre
- Pomoćni programi
- edukativni programi



TRAŽITE BESPLATAN PROSPEKT!

# avtotehna

LJUBLJANA, TOZD Zastopstva, Celofoška 175, 61000 Ljubljana  
telefon: (061) 552-341, 551-287, 552-183, telex: 31-639

# EPSON

## LQ-800

### Kvalitet koji se vidi na svakoj otkucanoj strani

Neumorni radnik koji neprestano izbacuje visoko kvalitetno otkucane strane, Epson LQ 800 je jedan od najlakših načina da se ostvari efikasnost i preglednost obrade teksta i drugih poslova. Napravljen tako da obezbeđuje tačnost i veliku brzinu, čitkost, dobro dizajniran, letter quality mod je zaista bez premica u odnosu na štampače slične cene. Njegov dizajn je takođe povoljniji od prethodnih LQ modela - upola je manji i lakši za dve trećine.

LQ 800 obezbeđuje još veću... jednostavnost, brzinu i raznovrsnost slova. Pustite ovaj novi Epson štampač da preuzme posao i uočićete veliku razliku.

Visoko kvalitetno štampanje se vrši se na papiru bilo koje vrste. LQ 800 ima i veliku brzinu. 80 punih kolona može da odštampa u 2 pravca brzinom od 800 karaktera u sekundi u kvalitetu slova (LQ), a to je brzina koja čini da se i skuplji modeli sa lepezom stide. A pored toga prednost mu je i da štampa 180 karaktera u sekundi, tako da zaista možete smanjiti vreme štampanja.



Epson omogućava veliki broj različitih tipova slova. Jednostavno podignete poklopac i uključite jedan od postojećih font modula u konektor.

Sa LQ 800 možete postići 10 različitih bit image modova, od 60x60 do super visoke rezolucije od 360x180 tačaka po inču, što je više nego dovoljno za bilo koji specijalizovani posao.

LQ 800 omogućava pun opseg double-strikea, kurziva, super i sub skripta sabijenih i rasirenih karaktera i proporcionalnog štampanja koje je lakše za čitanje a uključuje i profesionalno dobar izgled svake strane. Takođe možete koristiti buffer za definisanje maksimalno 96 specijalnih karaktera iz kompjutera, što čini LQ 800u idealnim za štampanje logo-tipova, simbola ili specijalnih karaktera.

#### Ostalo iz proizvodnog programa EPSON-a:

Prenosni mikroracunari: HX-20, PX-4, PX-8  
Personalni mikroracunari: QX-10, QX-16, EPSON PC  
Štampači: A4, LX-80, LX-90, RX-80, RX-80 F.T, FX-85  
Štampači: A4, A3  
RX-100+, FX-105, LQ-800, LQ-1500, SQ-2000  
Prenosni štampači: P-40, P-80, P-80X  
Štampači sa lepezom: DX-100

Ispruka iz konsignacionog skladišta Avtotehna Ljubljana. Prodaja polrošnog materijala za dinarska sredstva.

POSLOVNE JEDINICE - PREDSTAVNIŠTVA  
**BEOGRAD**, Kondina 1, telefon: 011 325 245, telex: 11490 YU AVTENA, Poštanski fah 623  
**ZAGREB**, Junačeva 2-a, telefon: 041 418 490, telex: 21441 YU AVTENA, Poštanski pretnac 28  
**RIJEKA**, Njale Tesle 9, telefon: 051 30-911 30-948, telex: 41295 YU AVTENA  
**SARAJEVO**, Đuro Đakovića 6, telefon: 071 25-103, telex: 41255 YU AVTENA  
**SPLIT**, Rade Končara 75, telefon: 058 512 822, telex: 26198 YU AVTENA  
**SKOPJE**, Dame Gruev 3, telefon: 091 231 452, telex: 51212 YU AVTENA  
**VARAZDIN**, Maksima Gorkoga 7, telefon: 042 44 266, telex: 23045 YU AVTENA